ཤེས་རབ་ཀྱི་མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པ།

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ།

ཆོས་དེས་གསུམ་པ།

ཐོས་ཆོས་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༩༩ བྱི་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ བྱི་ ༦ ཚེས་ ༡༠

རྒྱལ་སྤྱི་ཚོགས་ཆུང་།

རྒྱལ་སྤྱི་པ།

བློ་བཟང་ཉི་མ།

གསར་འགོད་པ།

ཡོན་ཏན་ཆོས་འཕེལ།

བྱམས་པ་ཆོས་འཛིན།

བསྐལ་བཟང་དབལ་ལྡན།

བསྟན་འཛིན་སྐལ་ལྡན།

བསྟན་འཛིན་དབང་མོ།

བློ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན།

ཀྱམ་སྒྲ་ཀར་འགོད་འཇུག་པ།

བྱམས་པ་དབྱངས་འཛིན་མས།

ཆོས་གྲགས།

བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

Tibetan Parliament-in-Exile
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong, Kangra
Dharamsala-176215, H.P. INDIA
Ph. :+91 1892 222481
Fax : +91 1892 224593

Web:
www.tibetanparliament.org
www.chithu.org

དཀར་ཆག

ཨང་།	གནད་དོན།	ཤོག་གྲངས།
༡	**ནང་སྒྲིད་ལས་དོན།** ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢ པའི་ཐོག་བཀོད་གྲྭིང་དང་གཏན་འབེབས་མ་མཐུད། **(༡ ཟླ་ཝོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་ཐུན་དང་བོ།) (༢༤ ཟླ་ཝོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་ཐུན་གཉིས་པ།)**	༡---༤༢
༢	ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པའི་ཐོག་ལ་བཀོད་གྲྭིང་མ་མཐུད། བརྗེད་པ་གཉིས་པ། **(༤༣ ཟླ་ཝོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།)**	༤༣---༢༦
༣	ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ མ་མཐུད་སྟན་སྒྲོག། **(༥༢ ཟླ་ཝོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་ཐུན་བཞི་པ།)**	༢༢---༡༣༥
༤	གཞུང་འབྲེལ་གྱོས་འཚར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ།	༡༣༤---༡༣༤
༥	ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པའི་ཐོག་བཀོད་གྲྭིང་།	༡༣༤---༡༤༡
༦	གཞུང་འབྲེལ་གྱོས་ཆོད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། **(༡༤༢ ཟླ་ཝོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་གྱི་ཐུན་དང་བོ།)**	༡༤༢---༡༤༣
༧	ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པའི་ཐོག་བཀོད་གྲྭིང་།	༡༤༣---༡༥༠
༨	བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦---༢༠༡༧ ལོའི་བསྡུར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ།	༡༥༡---༡༥ཁ
ཁ	བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧---༢༠༡༨ ལོའི་གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ།	༡༥ཁ---༡༦༥
༡༠	མཆུངས་མེད་ཆོགས་རྒྱང་ལག་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྟན་སྒྲོག།	༡༦༥---༡༦༦
༡༡	དབལ་ལྷན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་མཇུག་བསྡོམས་གསུང་བཤད།	༡༦༦---༡༧༠

ཕྱི་བོ་ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།

ཆོས་གཉིས་ཀྱི་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

སྐབས་ ༡༨ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཆོས་ཀྱི་གྲོས་ཆོགས་ཆོས་ལུས་ ༣ པ། དེ་རིང་ལས་ཉིན་ ༡༠ པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེ་རིང་སྔ་དྲོ་བཅས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དང་པོ། ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྔོན་རྒྱས་ཐོག་བཀྲོ་གླེང་དང་གཏན་འཁེལ་བཞི་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟ་ནང་སྒྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མེལས་བཞིན་ཡོད། སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོས་གཉིས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ནང་སྒྲིད་ཀྱི་དམིགས་བསལ་གྱི་སྔོན་རྒྱས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆཤས་བློངས་པའི་ཐོག་ནས། གནད་དོན་མང་ཆེ་བ་ཞུས་ཚར་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་སོང། ཡིན་ནའང་སོ་སོའི་བསམ་ཚུལ་དེ་གཅིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང། ད་ལྟ་ང་ཚོ་རང་མ་ལར་ཡོད་པའི་བྱམས་པ་གྲྭང་གི་ཆུས་གསོ་ཁང་གི་སྒོར་དང་། ལྟ་རྒྱ་ལ་རིའི་ཉེ་འགྲམ་ལ་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་པ་ཚོའི་ཆུས་གསོ་ཁང་གི་ནང་དུ་སྲུ་ཞིག་ཡོད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཆུས་གསོ་ཁང་གི་ནང་ལ་སྲུ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་དེ་ཚོ་ཚང་མས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་དང་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་མི་ཚེ་ཕྱི་ལ་པོ་དཀའ་ལས་བསྒྲོན། ལྟག་པར་དུ་དེར་དཔེས་ཞབས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ཡོད་བསྡད་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་མ་ཤི་རེད་མ་གཏོགས་དངོས་གནས་དང་གནས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོན་དུ་ཟློས་གཏོང་བྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན། དེ་བཞིན་ཆུས་འཚོགས་མང་པོ་ཞིག་བཙན་བྱོལ་དུ་བསྟེན་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ད་ལྟའི་ང་ཚོ་ཀུན་བཀྲག་ཚ་པོའི་སྣང་ལ་སྤྲོད་རྒྱ་ཡོད་པའི་ཐབ་རྩོ་འཛུགས་མཁན། ༷ རྒྱ་ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་དང་བོད་གཞུང་གི་ལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་གི་ཐབ་རྩོ་འཛུགས་མཁན་ལྟ་བུ་དེ་མི་རབས་འདི་ཚོ་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཚོ་ལ་དཀའ་བསུ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ད་དུང་དེ་ལ་ང་ཚོས་གནང་བ་ལས་ལྟག་ཅམ་ཞིག་ང་ཚོས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་ཚོ་ལ་གཟབ་གཟབ་གནང་རྒྱ་ཅ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་གནས་ཚུལ་གོ་གསལ་ལ། ད་ལྟའི་ལྟ་རྒྱ་ལ་རིའི་གཡས་གཡོན་དུ་ཡོད་པའི་ད་ལྟའི་བཀྲེས་ཡོལ་གཞུང་ཞབས་པའི་གཟིམ་ཤག་བཀྲེས་ཁང་དེའི་ནང་ལ་བཞུགས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་ལ་ཁང་རྩི་བཏང་ཐོར་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཁོང་ཚོས་བློ་ཕམ་བྱེད་བཞིན་པ་ལྟ་བུའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་གོ་ཡོད་གྱི་འདུག དེ་ལྟར་དངོས་གནས་ཡིན་ན་མ་འོངས་པར་འདི་འདྲ་མི་ཡོད་པའི་དགོངས་པ་ངེས་པར་དུ་བཞེས་རོགས་གནང། རྒྱ་མཚན་གང་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན་དེ་ཚོར་ཁང་རྩི་ཞིག་བཏང་བའི་དབང་གིས་གཞུང་གི་གཞུང་དཔྱལ་ལ་དོ་ཡོག་ཆེན་པོ་འགྲོ་རྒྱ་ལྟ་བུ་དང་། མ་འཐུས་པའི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་མེད་དུས་དེ་ཚོས་ཚེ་གང་དཀའ་ལས་བསྒྲོན་པ་དེ་དག་གི་སེམས་པ་མཁྱེ་བ་དང་ཐུགས་མ་ཕམ་བའི་ཆེད་དུ་དེ་ཚོའི་རིགས་ལ་ལོ་གསུམ་བཞིའི་ནང་ལ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་ཁང་རྩི་གཏོང་རྒྱ་དེ་འདྲའི་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་ཁ་སང་འདི་གར་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ནང་བཞིན་སྒྲིར་ལ་གསར་འཛོར་ལ་གཞིས་ཁང་གནང་བ་རེད། སྒེལ་ཀོོ་ལ་འཆར་གཞི་ཡོད་བསྡད་པ་དང་། མོན་ཐྲོཊ་ལ་འཆར་གཞི་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་ཚོའི་ཐུས་ལ་བསྡུགས་བཏོད་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་

ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་བཞིན་རྡ་རམ་མ་ལ་དང་རྒྱ་ལི། ལྷ་ར་རྒྱན་ལ་སོགས་པར་གསར་འགྱོར་བ་དང་། སྟོན་མ་གཞིས་ཁང་མེད་པར་བསྡད་པ་དེ་ཚོ་ལ་སྟོན་མ་ནས་བཀའ་ཕྱག་སྐབས་གོང་མའི་གོང་མ་དེ་ཚོ་ནས་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། གང་ལྟར་བོད་གཞུང་གིས་མགོ་རྒྱ་ས་མ་གནང་བ་དང་། མ་ཐོབ་པ་དེ་ཚོ་ལ་མགོ་རྒྱ་ས་ཞིག་ཏུན་ཏུན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་བྱུང་། དེ་འདྲའི་རྒྱ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་དགོངས་བཞེས་གནང་བསྡད་པ་དེ་ཚོ་ཏ་ཅང་གི་ཡག་པོ་རེད་འདུག ད་དུང་སྒ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གནང་། ལྟག་རོན་དུ་ད་ལྟའི་བཀའ་ཕྱག་གི་ལྟ་དང་ལྟ་བ་ཆུའི་དགོངས་གཞི་དང་གཅིག ངེ་ནང་བཞིན་གྱིས་ང་རང་ཚོའི་དུས་རྒྱུན་དུ་གཞིས་ཆགས་སྒ་བརྟན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དགོངས་པ་ཡོད་བསྡད་པ་དང་སྲིད་བྱུས་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཞིག་བཞེས་ནས་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་ཚོ་ལྟ་བ་ཆུའི་ལྟ་བ་ཆུའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་པ་དང་གཅིག ཁ་ཤས་ཀ་ཤ་ནན་ལ་ལ་ཡོད་ཀ་ཤ་ནན་ལ་ལ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་ཡ

དེར་ནན་ཏན་ཕོག་ནས་གོ་སྒྲབས་ཤེག་ཟླངས་ན་བསམས་བྱུང། བཅོན་བྱོལ་ནང་ལ་ཐེངས་དང་པོ་སྒྲབས་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་ཤག་གོང་མའི་ཕོག་ནས་སྒྲིར་ཀྱི་ལི་ལི་བྱོང་སྟེ་ལ་བོད་ནས་གསར་འགྱོར་ནང་མི་བདུན་ཅུ་ལ་གཞིས་ཁང་བརྒྱབས་ཐུབ་པའི་ཕོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཆར་ཞུགས་འབུལ་བྱེད་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་ནས། དཔལ་ལྡན་ཆར་ཆིག་སྟོང་ཟིན་མ་ཟིན་ཞིག་འགྱོར་སོང་ཞེས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ཀྱིས་གསུངས་སོང། དེ་དང་འཕྲོས་ནས་དེ་གা་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་ཀ་གོ་ཡི་མི་འདུག བྱས་ཙང་དེ་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། སྲོན་བཏང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་རྒྱ་ཆ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ། ཡིན་ནའང་ཏན་ཏན་ང་ཚོའི་གཞུང་དང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་དེ་འདྲའི་མ་ཐུན་རྒྱུན་གྱི་རོགས་རམ་བྱ་ཐུབ་པར་བརྟེན་ནས། བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་དེའི་ཕོག་ལ་སོ་སོས་ཞུགས་འབུལ་བྱས་པ་དེ། ང་ཚོའི་གཞུང་ལ་དངོས་གནས་བརྩི་སེམས་རེད། དེ་བཞིན་གཞུང་གིས་ལྟ་ཏོགས་བྱེད་ཀྱི་རེད་བསམས་པ་དང་། རོགས་པ་ཞིག་བྱས་ཕེ་ཡོང་ངམ་བསམས་པའི་ཚོར་བའི་ངོས་ནས་ཞུགས་འབུལ་བྱས་པ་དེ། ངའི་ངོས་ནས་དགེ་མི་སྲིད་པའི་གལ་ཆེན་པོར་བརྩི་ཡི་ཡོད། དེ་གཞུང་དང་མི་མང་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་རེད། དེ་བཞིན་ཞུགས་འབུལ་བྱས་པའི་གྲངས་འགོར་དེ་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། དངོས་ཡོད་ཕོག་ནས་ལོ་མང་རིང་ལ་བཅོན་བྱོལ་ནང་ལ་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་གྱི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐོང་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་མ་སེལ་བ་རེད་དམ་ཟེར་ན། ལབ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་སེལ་མ་ཐུབ་པའི་ཕོག་ནས་དེ་འདྲར་ལྟག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཆར་བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱི་ཕོག་ནས། དེའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་པའི་སྒྲབས་སུ་ཏན་ཏན་ཞུགས་འབུལ་བྱེད་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་རྒྱ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཆར་རྡར་མ་ས་ལ་ལ་དེ་འདྲའི་གསར་དུ་འགྱོར་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་སྔ་སྒྲད་ཆ་བཤད་པ་མང་པོ་ཞིག་ང་ཚོས་ཏ་གོ་ཡི་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་ལྷི་ལི་ནས་ཀྱང་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་འགྱོར་བ་རེད། ཏན་ཏན་ཁོང་རྣམ་པའི་ཆེད་དུ་ང་ཚོའི་བཀའ་ཤག་འདིའི་ཕོག་ནས་རོགས་པ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དགེ་མི་སྲིད་པའི་དགེ་ཚན་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡིན།

སྲོན་བཏང་ནས་གཞུང་འཛིན་གང་འདྲ་ཞིག་སྒེའུས་པ་ཡིན་ནའང། སོ་སོའི་ངོས་ནས་དམིགས་བསལ་ལས་འཚར་དང། དམིགས་བསལ་ལས་གཞི་ཞིག་མ་འོངས་པ་ནས་ཕྱི་བལྟས་བྱེད་པའི་སྒྲབས་སུ་དེས་གཅིག་བྱས་སོང་ཙ་བསམས་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། ངས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐོག་ལ་འདུ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་སྒྲབས་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔ་ཡིས་ལས་གཞི་དེའི་ཕོག་ལ་ཏན་ཏན་ནུས་པ་བསྟོན་ཏེ་རྒྱ་བ་སྒྲོར་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་འབྲུང་འགྱུར་དུས་ཚོད་ལ། དེའི་སྒྲབས་སུ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱས་སོང་བསམ་བསམ་དངོས་གནས་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཚོར་བ་སློན་ཀྱི་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་དེ་འདིར་བཅན་བྱོལ་ནང་སློན་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདིར་སློན་ནས་བོད་གཞུང་གི་མ་ཐུན་རྒྱུན་མ་སྤྱར་བ་མ་རེད། སྲོན་བཏང་གཞུང་ཙམ་མ་ཡིན་པ་བཅན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཕོག་ནས་སློན་སྟོང་བ་རྒྱ་ཆེ་ཆེད་དུ་སློན་བ་ཐུང་ཐུང་ཚང་ཁག་ལ་གཏོང་རྒྱ་ཆ་རྒྱུན་མང་པོ་ཞིག་སྤྱན་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སློན་སྟོང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁ་ཤས་སློན་སྟོང་བྱེད་མ་ཐུབ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་ཚོ་ལ་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་བཞིན་པ་རེད། དངོས་གནས་དེའི་ཕོག་ལ་ང་ཚོས་གཟིགས་རྟོགས་ཤིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་བཞིན་ཐུགས་སྟེལ་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གི་མ་ཡིན་པ་ལ་རོགས་རམ་དེ་འདྲ་ཆེ་གལ་ཆེན་ཕོག་ནས་དེའི་ཐད་ལ་ཐུགས་ཀན་ལས་གནང་རོགས་ཤོད་ཤིག་རེད། ངས་ཞུ་རྒྱ་ལ་ཏན་ཏན་རོགས་རམ་འཚོལ་དགོས་འདུག དེའི་ཕོག་ལ་མ་དཏུལ་ནས་གཏང་དགོས་ཡོད་ནའང་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད་

འདུག ཡིན་ནའང་། ཞིབ་འཇུག་ཡག་པོ་ཞིག་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་མི་དེ་གང་དུ་འདུག གང་འདྲ་རེད། གནས་སྟངས་ཡག་པོ་བྱས་ནས་བལྟ་དགོས་པ་དེ་ཏན་ཏན་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཅ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

དེ་དང་མཉམ་དུ་གླེང་སློང་ཐོག་ནས་གཞིས་ཆགས་སྒ་བརྒྱན་དང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་ཁོང་ཚོ་ལ་མ་ཐུན་འགྱུར་བྱ་རྒྱུ་འདི་ཅ་ལམ་ལོག་ས་ཡི་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་གླེང་སློང་བྱེད་སོང་། ང་རང་གིས་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན་ནི། ཉམས་ཚོང་ཞིག་ལ་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་དགེར་ནི་སྟོང་གྲོང་སྟེ་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ནི། གྲོང་པ་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཁོང་རང་ཚོ་གཞིས་ཆགས་ནང་དུ་བཞུགས་དུས་གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་ཐུག་ལས་གནང་རྒྱུ་རེད། ཟ་ཁང་འཛུགས་རྒྱུ་རེད། ཚོང་ལས་སྟེ་ཚན་འཛུགས་རྒྱུ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་གྱི་གཞིས་ཆགས་སྒ་བརྒྱན་གྱི་ལས་གཞིའི་ནང་དུ་ཚུད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེའི་ཐོག་ནས་མི་འབོར་གྱི་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ནི། བོད་ནས་སྒེའ་མཁན་བཏུ་ཆ་མང་བ་ཞིག་ལོ་གཞོན་པ་ལབ་ནས་རང་། ནང་མི་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་གཞིས་ཆགས་ནང་དུ་བཞུགས་ཐུབ་རྒྱའི་གནས་སྟངས་ཤིག་བྱུང་ནི། རང་བཞིན་གྱིས་གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་མི་འབོར་དང་། དེའི་ཐོག་ལ་ལས་གཞི་འཛུགས་སྒྲུན་བྱ་ཐུབ་རྒྱ་དང་། གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་མི་འབོར་མང་བ་ཆགས་རྒྱུ་ར་ཏན་ཏན་རེ་བ་ཞིག་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་བློ་འཚབ་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ང་ཚོས་གཞིས་ཆགས་སྟོང་གི་འདུག་ལབ་པའི་སྐབས་སུ། དེ་འདའི་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུབ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཡིན་ནའང་ཌ་ཏྲག་གི་ཐོག་ནས་གཞིས་འགོ་བྱེད་མཁན་ཁཤས་ཤིག་ལ་གཞིས་ཆགས་ཐག་རིང་ཞིག་ལ་འགྲོ་རྒྱའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་བསྒྲུན་རྒྱའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ང་རང་ཚོ་སྒེར་ངོས་ནས་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་རེད། སོ་སོའི་ནང་མི་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་འདའི་གནས་སྟོས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ལས་སླ་པོ་ཞིག་ཙ་བ་ནས་མ་རེད།

དེའི་རྒྱ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནས་སྒེའ་ཁོང་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་བཞུགས་རྒྱ་དེ་གོང་དུ་ཐུག་སྟེལ་སྟི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་། ཐ་གི་ནང་དུ་དགོན་པ། སློབ་གྲྭ་ དེ་བཞིན་ཚོང་ལས་སྟེ་ཚན་དེ་འདྲ་འཚོ་བརྟེན་བྱེད་ཁོང་ཁོ་བཅུ་ཡུག་ཡོད་དུས་ད་ལྟའི་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཁྱད་ཏུ་ཡོད་ཀྱི། བདེ་སྐྱིད་གླིང་གཡས་གཡོན་རེད། ཕྱིར་གྱི་གཡས་གཡོན་རེད། རང་བཞིན་གྱིས་བོད་ནས་སྒེའ་མཁན་མང་པོ་ཆགས་རྒྱ་དེ་ཐ་གིའི་སློབ་གྲྭ་དང་། འཚོ་རྟེན་བྱ་རྒྱའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཡོད་དུས། དེ་འདའི་ཆ་རྐྱེན་མེད་པ། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོང་ཚོས་ཐུད་ཚོང་བྱ་རྒྱའི་གོ་སྐབས་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཐག་རིང་ཞིག་ལ་འགྲོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། བོད་ནས་སྒེའ་ཁོང་ཚོ་ཐ་ན་ཁ་ཐོག་ལ་ཞིང་ཁ་ཐོག་ལ་ཞིང་ཁ་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་ཡོ་རེད། ས་སྦྱད་པ་ཡིན་ནའང་ཐལ་ཆེར་འདེབས་ཐུབ་མིན་གྱི་སྟེང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་། དེའི་དཀའ་ངལ་ལ་གཟིགས་པའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་གནས་སྟོང་བྱེད་པ་དེའི་གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་ཏན་ཏན་གཞིས་ཆགས་སྒ་བརྒྱན་ཆེད་དུ། གཞིས་ཆགས་གལ་ཆེ་བ་ཁ་ཤས་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའི་ནང་དུ་ཡོད་བཞིན་པ་བོད་ནས་སྒེའ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚོ་མཉམ་རྩེ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕ་གཅིར་འཛིག་རྒྱའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ནི། ཏན་ཏན་ལན་ཤིག་ཐོག་ནས་ཐུབ་ས་རེད།

ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཡང་ཁ་ཐོག་ལ་ལ་ཅིག་ནི་ཁ་ལྟའི་ཆར་བོད་ནས་ཁ་ཁོང་ཚོ་ཡིན་ལ་ཐུག་ཐ་ན་ཁ་ཐོག་ལ་ཞིང་ཁ་ཐོག་ལ་ལ་ཡ་ཡ་ཡ

གང་འདྲ་ཞིག་བསྒྲིག་ཡོད་དམ། དཔལ་གཞིས་འགོ་བྱེད་བཞིན་པ་ཁོང་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་དཔལ་ཕྱི་ལེ་དང་། རྒར་མ་ས་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དཔལ་ང་ཚོའི་གཞིས་ཆགས་ཡིན་ནའང་རེད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་ཁང་གླུ་བྱས་ནས་སྟོད་དུས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་། (**དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ནས།** སྐར་མ་གཅིག་ལྷག་ཡོད། སྐར་མ་གཅིག་གི་ནང་དུ་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང་།) **བཀྲ་འོས་སྤྱི་འཐུས་ལགས་ནས།** ལགས་ས། དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་གི་སྒེལ་ཀོན་དང་། དཔལ་ལས་གཞི་ཡོད་བཞིན་པ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ། དཔལ་མེད་ནས་མ་འོངས་པ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་ཐུབ། རྒྱུ་ར་ཐབས་ཤེས་ཚེ་ཡོད་ན། དེ་ཡིན་དུས་རྣམ་པ་ཚོའི་ངོས་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞི་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མཐའ་མ། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཚ་ཀླུག་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཚ་ཀླུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ང་ལྷ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱིས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཚོག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་ལ། ང་ལྷ་ནང་སྲིད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་གྱི་ལས་གཞིའི་ནང་ནས་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་དེ་ཉམ་ཐག་རོགས་སྒྲོར་གྱི་ལས་གཞི་དེ་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་དེའི་ཐོག་ལ་སྟོན་མ་ནས་བསམ་ཚུལ་གཅིག་ཕྱལ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོའི་ཉམ་ཐག་རོགས་སྒྲོར་དེ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོང་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག་ཅེས་ཁེངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། རྗེས་སུ་ཉམ་ཐག་ཞིས་འཛུག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྒྲན་ཐོ་འགྲོར་ཡོད་པ་དང་། ང་ལྷའི་ཆ་ལ་ཆེད་མཁགས་ལས་གཞི་གཉིས་བཙུགས་ཏེ་དེའི་ཐོག་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཚོའི་གྲས་ལ་བསྟགས་བརྗོད་ཕྱལ་ཡུལ་རེད།

དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ངས་དེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། ང་ལྷ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པ་དེ་དག་གི་མཇུག་འབྲས་འདྲ་པོ་དེ་ལ་ཉམ་ཐག་ལས་གྲོལ་བའི་མི་དེ་འདྲ་ཞལ་ཆེར་ཡོད་ཀྱི་རེད། གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོད་དགོས་པ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་རེད། སྟོན་མ་ཉམ་ཐག་ཡིན་པ་དང་ད་ལྟ་ཉམ་ཐག་ལས་གྲོལ་བའི་མི་དེ་འདྲ་ཞིག་ཚོད་ལྟེད་ཐུབ་ཡོད་རེད་དམ། ཉམ་ཐག་ལས་གྲོལ་བ་ཞིག་ལྟེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡིན་ན། ཉམ་ཐག་ཞིས་འཛུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་སྟན་ཐོ་དང་མཇུག་གཏོན་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་མི་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་ཚོའི་གྲས་ཆ་ཚང་གིས་ནུས་པ་ལྷན་པ་ཞིག་ཐོན་གྱི་མེད་པའི་རྟགས་མཚན་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་གསལ་པོ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་འདུག་ དེ་བཞིན་ཞིག་འཛུག་ཚོགས་ཆུང་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་དབང་ཚད་དེས་ཅན་ཞིག་གནང་དགོས་པ་ནི་ཉ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། དེས་པར་དུ་དབང་ཚད་དེས་ཅན་ཞིག་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང་ལས་རྒྱ་འབྲས་དང་མ་ཐུན་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུའི་ཡིད་ཆེས་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ལ། དེ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དམིགས་བསལ་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ད་ལྟའི་ཚར་ཉམ་ཐག་གི་ནང་ལ་ཚུད་ཟིན་པའི་རྟེས་སུ་མི་ཚེ་གང་པོ་ཉམ་ཐག་གི་ཐོག་ལ་བསྟད་པའི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞིག་ངས་མཐོང་གི་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་ཉམ་ཐག་དེ་ལོ་གཉིས་རེའི་མཚམས་ལ་བསྐྱར་དུ་ཉམས་ཐག་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་གང་ལྟར་ལོ་གཉིས་ཉམ་ཐག་ནང་ཚུད་པ་ཞིག་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རྟེས་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཉམ་ཐག་གི་ནང་ལ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་དེ་སྤྱི་བཏང་གི་ཉམ་ཐག་ནང་ལ་གསར་དུ་ཚུད་པ་ནང་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་ཏན་ཏན་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དོན་དམ་པའི་ཉམ་ཐག་ཡིན་པ། ཡང་ཡར་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་དང་ཞུ་མ་ཤེས་པ་དེ་འདྲ་ལྷག་བསྟད་པ་དེ་འདྲའི་རིགས་ཙ་བ་ཉིད་ནས་མ་ལྷག་པ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟའི་ཐུག་ལས་གནང་མཁན་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའང། ཚུར་ང་ཉམ་ཐག་ཡིན་ཞེས་ཡོང་མཁན་དེ་ཚོར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་གལ་པ་ཚོ་རེད། ཕར་ཉམ་ཐག་འདུག་དང་མི་འདུག་ལྟ་བར་འགྲོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེན་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག

དེ་བཞིན་ན་གཞོན་རོགས་སྒྲོར་གྱི་ལས་གཞི་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་འགྲོ་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ལས་རིགས་སྒྲོང་བཙར་མང་པོ་ཞིག་གིས་གནང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྔོན་མ་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཐུལ་བ་ཡིན། ད་ལྟ་དེ་གা་རང་འབྲལ་རྒྱུར་ལས་རིགས་སྒྲོང་བཙར་ནས་ཐོན་པའི་ན་གཞོན་དེ་ཚོའི་བྱེད་པཁྲན་འབྲས་ཡག་པོ་འཐོན་སྔོད་མཁན་དེ་འདྲ་ལ་གཟེངས་རྒྱས་སྤྲད་ཐུབ་རྒྱུའི་ལས་ཀ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོང་ཚོ་ལའང་བསམ་ཚུལ་དེ་འདྲུག་ དེ་འདྲ་ཡིན་ཅང། ལས་རིགས་སྒྲོང་བཙར་ནས་ཐོན་ཏེ། རྟེས་ནས་ལས་ཀ་ཡག་པོ་ཆགས་ཏེ་བྱུབ་འབྲས་འབྱུང་དུ་ཐོན་བསྟད་པ་དེ་ཚོར་གཟེངས་རྒྱས་གནང་རྒྱུའི་ལས་སྒོལ་ཞིག་ཏུ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ཚོ་ལའང་བསམ་ཚུལ་དེ་འདྲ་ལ་གཟེངས་རྒྱས་ཐོན་ཏེ། རྟེས་ནས་ལས་ཀ་ཡག་པོ་ཆགས་ཏེ་བྱུབ་འབྲས་འབྱུང་དུ་ཐོན་བསྟད་པ་དེ་ཚོར་གཟེངས་རྒྱས་གནང་རྒྱུའི་ལས་སྒོལ་ཞིག་དང་ཐུབ་པ་དེ་ཡང་དགོངས་པ་ཞིག་བཞེས་དགོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡིན།

དེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མཐའ་མ་དེ་གཞིས་གསར་འཛུགས་སྣྲན་བོད་ནས་གསར་དུ་འགྲོར་བ་གཞིས་ཆགས་ཐོབ་ཁུངས་མེད་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ལ་གཞིས་གསར་འཛུགས་སྣྲན་གྱི་ལས་གཞི་ཤུགས་ཆེན་པོ་འགྲོ་བསྟད་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་ཅང། སྐབས་སྟོན་མའི་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་རེད། ད་ལྟའི་སྐབས་འདིའི་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་ནས་གསར་དུ་འགྲོར་བ་རྣམས་པ་ཚོའི་འགྲོ་སྟངས་སྟོད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་པ་དང། འགྲོ་ཁྲོན་ཡིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་བཏང་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དེ་དབེ་མི་སྲིད་པའི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བསྟགས་བརྟེད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང། དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་གྱི་ལས་གཞིའི་ཐོག་ལ་སྒོར་ས་ཡ་ཉིས་བརྒྱ་བཅུ་གཅིག་ལྷག་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་རྒྱ་ཆ་ལྷ་བཅུ་ཙམ་སོ་ནམས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞི་དང་ཉམ་ཐག་རོགས་སྒྲོར་གྱི་ལས་གཞིའི་ཐོག་འགྲོའི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞིན་གཞིས་གསར་འཛུགས་སྣྲན་གྱི་ལས་གཞིའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ཆ་བཅུ་འགྲོ་བསྟད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་སྟོན་མ་ལས་བཅིས་པ་ཡིན་ན་ཀ་ཅང་གི་བརྒྱ་ཆ་མཐོན་པོ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཅང། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱ་དང་ལྷག་པར་དུ་ལྟོ་ཐོག་ཤེལ་ཀོའ་ཐོག་ཀྱི་གཞིས་ཆགས་དེ་རིང་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ། དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བཀུར་ཡོས་སྤྲི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཐུག་རོགས་གནང་གི་ཡོད་པ། ཁ་སང་ནང་སྲིད་བཀའ་ཆོན་བརྒྱད་ནས་གོ་བ་དེར་ཀ་ཅང་གི་དགའ་བོ་བྱུང། བཀུར་ཡོས་སྤྲི་འཐུས་ཁོང་ལ་ཡིན་ནའང་ཤེལ་ཀོའ་ཀྱི་འགྲོ་ས་ལྟོད་ས་མེད་པའི་གསར་འགྲོར་དེ་ཚོའི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རྟེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་མོན་ལྷོར་ལ་ཡོད་པའི་འགྲོ་ས་ལྟོད་ས་མེད་པ་དེ་ཚོའི་

ཚབ་ཞུས་ནས་དེ་རྗེས་རིམ་པ་བཞིན་ཏུ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་གིས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་ཞེས་འགོད་སྒྲུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་མཉམ་དུ་ཞུ་གི་ཡོད།

དེ་བཞིན་དུ་ད་ལྟའི་ཚ་ལ་བཀའཤག་གི་ཐུག་ལས་ཤེག་གནང་ཡོད་དུས། གཏུས་ཡིན་ནའང་དེ་འདྲ་རང་རེད། ཐུག་ལས་ལག་བསྟར་གནང་ཟིན་པའི་རྗེས་ལ་ལབ་མཁན་དང་བཤད་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོང་བསྡད་རྒྱུ་དེ་འཇིག་བརྟེན་གྱི་ཆོས་ཉིད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ས་གནས་མང་པོ་ཞིག་ལ་གཞིས་གསར་འཛུགས་སྣྲན་ལ་རེ་བ་འདྲ་བརྒྱབ་ནས། དགེར་ན། བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལ་དགོངས་པ་ཞིག་བཞེས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཇ་ས་དང་ནོར་གླིང་། ཕྱི་ལི་དེ་འདྲར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ལྷོས་ས་ལྷོས་འཇོག་གིས་རྒྱལ་ས་འདི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། མི་མང་འཇོམས་ཆེ་ཤོས། དཔལ་འབྱོར་ཡང་ལྷག་ཆེན་པོ་འགྲོ་ས། དཀའ་ངལ་ཡིན་ནའང་མང་པོ་འཐད་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའི་ཚར་ཕྱི་ལོའི་གསར་འབྱོར་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་ཁ་སང་ཁ་ཕྱིན་འདི་ལ་བཅར་བ་དང་། རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོས་གནས་འདི་ལ་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཅངས་ནས་དངོས་སུ་བཅར་སྟོང་པ་འདི་ཚང་མས་མཐོང་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ངས་འགྲོ་ས་སྟོང་ས་མེད་མཁན་དེ་ཚོས་ང་ཚོ་ལ་རེ་བ་ཞིག་བརྒྱབས་ནས་ང་ཚོའི་སྨོ་འགྱམ་དུ་སྣྲན་ཞུ་ཐུལ་བར་ཡོང་བ་འདི་ངས་ཅ་ཅང་གཟེ་བཟོ་ཞིག་ལ་བརྩི་གི་ཡོད། ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྩམ་པ་ལ་དཔག་པའི་གཏོར་མ་བཤམ་དགོས་རེད་གསུངས་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་ང་ཚོ་ལ་རེ་བ་ཞིག་བརྒྱབས་ནས་ང་ཚོའི་སྨོ་འགྱམ་ལ་སྣྲན་ཞུ་ཞིག་ལ་བར་ཡོང་བ་དེ་ངས་གཟེ་བཟོ་ཞིག་ལ་བརྩི་གི་ཡོད། གང་ལགས་ཞེ་ན། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ཕར་འཕེན་རྒྱའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་འདང་གསལ་པོ་གསལ་རྒྱང་རེད། དེ་རིང་ཁ་སང་གཞུང་ཚབ་ནང་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ང་བོད་ལ་གཉེན་འཛད་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡིན། ཡིག་ཆ་སྟོང་རོགས་ཟིར་དུས། གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་དང་པོ་ནས་ཡིག་ཆ་སྟོང་མ་སྟོང་སྐད་ཆ་མ་བཤད་ནས། ཁྱེད་རང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད། དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་ནའང་ལོག་ཤོག་དང་ང་ཚོར་སེལ་རྒྱའི་ཐབས་ལམ་ཡོད་རེད་ཟིར་ནས། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཁག་དང་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ནང་ཕྱིན་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་སྐད་ཆ་དེ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་མདུན་དུ་སྣྲན་ཞུ་ཁྱར་ནས་དཀའ་ངལ་ཞུ་བར་ཡོང་བ་དེ་ངས་གལ་ཆེན་པོ་དང་རྩ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དེས་ན། རྒྱལ་ས་ལ་སྟོད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ཐབས་ལམ་ཤེག་འཚོལ་རྒྱ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དེའི་ཐད་ལ་སྟོན་མཉང་དེ་གা་རང་ཞུས་པ་ཡིན། (**དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།** སྐར་མ་གཅིག་ལྷག་འདུག) **བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ལགས་ནས།** སྐར་མ་གཅིག་གི་ནང་ལ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱ་ཡིན། སྟོན་མ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ས་དེ་ལ་གཞིས་གསར་འཛུགས་སྣྲན་བྱེད་མ་ཐུབ་ནའང་། ཁོ་རང་ཚོའི་ཐོ་གཞུང་འགྱོར་བ་དེ་ཚད་ལྡན་འདུག་དང་མི་འདུག་ཞིན་འཛུག་ཡག་པོ་ཞིག་བྱས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ། ས་གནས་དེ་གཞིར་བཞག་འདུ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་གོམ་པ་དང་པོ་འདུ་དེ་སྟོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་དབེ་གནང་འགག་ཅིག་མཐོང་གི་འདུག གང་ལགས་ཞུས་ན། ས་གནས་དེ་ལ་ཡོད་པ་དང་ས་གནས་དེའི་གཞིས་ཁྱངས་དེ་ལ་འཛུ་ལ་མ་ཐུབ་པར་མཐའ་ན་རྒྱབ་གཞིར་ཡིག་ཆ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཀྱང་རག་རྒྱར་དཀའ་ངལ་འཐད་བསྡད་པའི་ལོ་རྒྱས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་ས་གནས་དེའི་གཞིས་ཁོངས་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་དེ་ལ་ཡོད་བསྡད་པའི་ཐོ་

གཞུང་དེ་ལའང་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ལྟ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ཡང་རྒར་རམ་མ་ལའི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ཧོར་བུ་གླིང་གའི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་དང་ཆེ་ལི་ཡི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལའང་ཡོད་མཁན་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་ཚོ་སྟེང་རྟེ་སྟོད་པ་དེ་མེད་དུས་གང་དུ་ཡིན་ནའང་འགྲོ་རྒྱུ་ལས་གཏན་འཇགས་ཀྱི་སྟོད་པ་ཞིག་མེད་དུས་དེ་འདའི་གནས་བབ་ཀྱི་འོག་ནས་ཐོ་གང་སར་ཐེབ་བསྡད་ཡོད་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོང་སྲིད་པ་ཞིག་རེད། དེ་མི་ཡོང་བ་དང། ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་པ་གནས་དེ་ལ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ཐོ་དེའི་ནང་ལ་མ་ཚུད་པའི་ཉམ་ཚུང་དེ་འདའང་ལྟག་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་བྱས་ནས། གང་ལྟར་པ་གནས་གང་དང་གང་ནས་ཐོ་ཕུལ་བའི་པ་གནས་དེའི་གཞིས་ཁོངས་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་དང་པོར་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་དང་པོ་ཞིག་སྟོ་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྟེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཁོར་ལྟ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་བཀྲུར་ཁོས་སྨྲ་འཐུས་ཀྱིས་དྲི་བ་གནང་བའི་འཚོས་དེ་ལན་འདེབས་དང་ཡིག་ཆ་ཞིག་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་འབྱལ་རྒྱུར་ཁ་སང་སྟན་གསང་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་བཟའ་འབྱའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་རེད། སོང་ཙང་ BPL ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བོད་མི་ཚོ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་ཁ་སང་བཀའ་གནང་སོང། ངས་ BPL ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཁྱིམས་གཞི་གཏན་འབེབས་བྱས་བཞག་པ་ཞིག་ཡོད་རེད། ངོ་བཤུས་དེ་རགས་སོང་ན་ཏན་ཏན་འབྱལ་གྱི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། ཁ་སང་འདི་ལྟར་ཞིག་འཇུག་ཐེབ་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ BPL དེ་ཟ་འབྱ་ཡི་དེ་རེད་མི་འདུག དེ་སྔ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ Indra Gandhi Awaj yojna ཞེས་པའི་འཚར་གཞི་ཞིག་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཁང་པ་མེད་ས་ལ་ཁང་པ་གསར་བསྐྲུན་བྱེད་རྒྱ་ལས་གཞི་ཏ་ཙང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་སུ་དང་སུ་ལ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ཁྱོ་གཅིག་ཁར་ཕྱིན་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་དང། དེ་གཅིག་ནའི་ཁ་ཏང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཁ་ཕན་ཚད་ཀྱི་ན་ཚ་ཕོག་བསྟད་པ་དང། དེ་འདའི་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ BPL ཡིས་ཚ་རྒྱན་དེའི་འོག་ལ་སྟོད་ཁང་དང་ཆ་ཚང་རགས་གི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེའི་ནང་ལ་གོད་པ་དེ་དོན་ཚན་བདུན་པའི་ནང་ལ་ BPL དེ་ཡི་ཁྱངས་སུ་བོད་པ་ཡང་ཚུད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་པ་ཞིག་འདུག BPL དེ་བཟའ་འབྱ་དང་སྟོད་ཁང་གནང་རྒྱའི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་འཕྲག་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཡི་ཁྱིམས་གཞི་གཅིག་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རང་གིས་གྲོང་གསེབ་ལས་ཁྱངས་རང་གི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་བཞག་པའི་གཞུང་འཛིལ་ཡིག་ཆ་ཞིག་རེད་བསྟད་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་བཟའ་འབྱའི་སྐོར་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཀི་མ་ཅལ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢ ལ་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཞིག་གནང་བ་རེད། དེའི་ནང་ལ་བོད་པ་ཚོར་ རྒ་བའི་ APL དང་ BPL ཟེར་བ་ཁོ་རང་ནང་ཁྱལ་ལའང་ཆ་རྒྱན་ཕལ་ཆེར་ལྟ་དུག་ཅམ་ཡོད་བསྟད་པ་གཅིག་རེད། དེའི་ནང་ལ་བོད་པ་ཚོར་ State’s subsidized

ration scheme ཟིར་བའི་འོག་ལ་ཆ་རྒྱན་དེ་སྦྱོང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟིར་བ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཆ་རྒྱན་དེའི་འོག་ལ་དགེར་ན་འབྲུ་དང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཀི་འོ་རིར་སྐོར་གཉིས་གསུམ་མ་གཏོགས་སྦྱོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དཔར་ཚོ་གོང་པ་ཚོའི་ནང་ལ་སྐོར་གཉིས་གསུམ་གྱི་འབྲས་མཚོད་མཁན་ཡོད་རེད་དམ་ཞེན་ཏ་ལམ་ཡོད་མ་རེད། དེ་གསལ་ཡོ་ཞེ་དགས་རེད། དེ་ཕར་ནས་བླངས་ནས་བ་ཕྱུགས་དང་ཁྱི་སོགས་ལ་བཅོས་ནས་སྐྱང་པ་མ་གཏོགས་མེས་དེ་བཞེས་རྒྱ་དེ་ཕལ་ཆེར་དཀའ་ལས་ཁག་ཡོ་རེད་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་འདིའི་རྒྱ་མཚན་ལ་བལྟས་ནས་ས་ཁུལ་དེའི་མིང་སྨོས་ཏེ་དེང་འདིར་ཞུ་མ་དགོས་པ་གྱིས། ས་ཁུལ་རེ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཟ་འབྲུའི་ལས་བྱེད་ཆེད་མངགས་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ར་འཛིན་ཐུབ་པའི་རྒྱ་མཚན་ཀྱི་དབང་གིས་བོད་པལ་" དགོས་པའི་ཟ་འབྲུའི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པ་ལས་ཟ་འབྲུ་དེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་མི་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་བོད་པ་ BPL ནང་ལ་ཚུད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་གི་མི་འདུག་གསུངས་པའི་མངའ་སྡེ་དེ་འདྲ་ར་ཟུང་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་འདྲའི་རྒྱ་མཚན་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་པ་ཕར་འཕེན་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ར་ཟུང་ཏན་ཏན་བྱུང་འདུག ཡིན་ནའང་དེ་སྔ་གར་བྱུང་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། གང་ལྟར་ད་ལྟའི་བཀོད་ཁྲབ་དེའི་འོག་ཏུ་ཅི་མ་ཅལ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ནས་ཡོངས་ཁྲབ་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་ཟ་འབྲུ་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་ཆ་ཚང་ས་སོས་ལེན་གྱི་ཡོད་ན་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱའི་ལས་ལུགས་ཤེག་ཡོད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།

ད་ལྟ་ BPL ནང་ལ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཟིར་བ་དེ་ངོ་ཚོས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱའི་གནས་བབ་ཅིག་རྩ་བ་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ས་ཆ་དེ་ཡི་Panchayat ནང་ལ་ Gram Sabha ཡིས་བླ་བ་གཅིག་གི་ནང་ལ་སྐོར་ལྟ་སྟོང་ལས་ཉུང་བ་ཡིན་བསྡད་པ་ དང་དེ་དང་དེ་ལ་འཛིལ་བའི་ཆ་རྒྱན་མང་པོ་ཞིག་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའི་ཞིབ་འཇུག་དེ་ Gram Sabha རང་གི་ཐོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས། དེའི་ནང་ལ་ཆ་རྒྱན་ཆ་ཚང་ཚང་གི་ཡོད་ན། ཁོ་རང་ཚོས་ BPL ནང་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་འཇུག་རྒྱའི་ གནས་སྟངས་ཞིག་ཆགས་བསྡད་འདུག་ཅེས་སྟན་གསེང་ཞུ་ཡིན། དགོན་སྡེ་གླ་ཚང་རེད། སློབ་གླ་རེད། འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཡང་དགོན་པ་ཁོ་རང་དགེ་རང་། གཙན་ས་ཁག་འདྲ་ཡིན་ན་སེ་རས་ང་ཚོའི་དགོན་པ་ཡིན། འདིའི་ནང་ལ་དགེ་འདུན་པ་ སྤྱི་ར་བཏང་སྟོང་ཐག་བྱུག་གསུངས་པ་ཡིན་ན། འདིའི་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེ་ན་འདི་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ཐབས་ལམ་ གཅིག་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། མི་བཅུ་རེ་ལ་ Artificial གང་ལྟར་བཅོས་མའི་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་དང་། བཅོས་མའི་བསྐྱན་པའི་ ཁྱིམ་ཚང་གི་མི་བཅུ་འདི་ཡི་བཅུ་དགོན་འབྲ་སུ་ཞིག་བཟོ་ཡི་ཡོད་རྩང་དེའི་མིང་ཐོག་ནས་ Ration ལེན་རྒྱའི་ཆ་རྒྱན་ཆ་ཚང་ བསྐྱན་ཡོད་རེད། འདི་ཞུ་རྒྱའི་འདོད་པ་གཅིག་བྱུང་། འདི་གা་ནང་བཞིན་སློབ་གླའི་ནང་ལ་སློབ་གླ་རང་གི་མིང་ཐོག་ལ་ཟ་འབྲུ་དེ་ཚོ་ རག་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་ན་རག་མ་རག་དེ་ཞེ་ཚོམ་རེད། ཡིན་སྟབས་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བའི་ནང་ལ་རག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། གང་ལྟར་ འདི་ཚོའི་ནང་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་བཅུ་ཚན་བཅུ་ཚན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་བཅོས་མའི་ཁྱིམ་ཚང་བཟོས་ནས་དེ་འདྲའི་ མིང་ཐོག་ནས་ཞུ་བ་ཡིན་ན་ཞུ་བའི་ལམ་གཅིག་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད་ཅེས་འདི་སྟན་གསེང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། འདིའི་ཐོག་ལ་ཞིབ་ཕའི་གནང་ ཕྱོགས་དེ་ཚོའི་རིགས་ཀྱི་འདི་ཕྱག་བྲིས་འདི་གྲོས་ཚོགས་མདུན་ལ་ཕུལ་ཚོག་པ་གྱིས་ཞེས་སྟན་གསེང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་བཀྲར་འོས་སྦྱི་འཕྲས་གཅིག་གི་ཏི་བའི་ནང་ལ་བྱམས་པ་གླིང་དང་ཉེ་འཁོར་དེ་ལ་བཀྲེས་ཁང་གཅིག་ཡོད་རེད། འདིའི་ཐོག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོ་དེ་སྔ་ཏ་ཅང་གི་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་མཁན་གྱི་མི་སྣ་ཀ་སྣག་ཆགས་ཡོད་

རེད། ཁོང་ཚོ་བཞུགས་སའི་ཁང་པའི་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་ཚོན་རྩི་དེ་ཚོ་མ་བཏང་བར་ལོ་མང་ཕྱིན་འདུག ས་ཏང་དེ་འདའི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་བློ་ལས་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་ལོ་གཉིས་གསུམ་དེ་འདའི་ནང་ཁྱལ་ལ་ཏན་ཏན་ཚོན་རྩི་འདོ་ཁ་ཏོ་ཀ་ཏོ་ཀ ཕྱིར་ཕ་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་དགོངས་འཚར་གནང་སོང། གནང་པ་གཞིར་བཟུང་དངོས་ཡོད་རང་རེད། ཕལ་ཆེར་ར་འི་བསམ་ཚུལ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་བཀྲེས་ཁང་འདིའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་ཚོན་རྩི་གཏོང་རྒྱུ་འདུ་དམིགས་བསལ་ཏ་ལམ་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག འདི་མ་བྱུང་བའི་ཁས་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་དེ། མ་འོངས་པ་ལ་དགེར་ན། ད་ལོ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཕལ་ཆེར་འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་རོགས་པ་གང་ཞུ་ཐུབ་པ་འདི་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན། ཚུར་ཕྱོགས་དེར་ང་ཚོའི་བྱམས་པ་གླིང་ཆས་གསོ་ཁང་ཞིག་ཡོད་རེད། འདིའི་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་དགེར་ན། ན་ཞིང་ལྷུབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་བྱ་སྟོན་གྱི་ལོ་སྦྱང་བཅུ་ཞེས་པའི་ལོ་དེར་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་རང་ནས་དམིགས་བསལ་ཐུགས་འཚར་ཆེ་བཞེས་ཐོག་ལ་འབྲམ་བ་ཐུ་བཅོ་ལྔ་ཞིག་གསོལ་རས་གནང་སྟེ་ཆས་གསོ་ཁང་གི་ནང་གི་ཁྲུས་ཁང་གསང་སྦྱོང་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་བསྐྱར་དུ་གསར་བ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་མ་ཐུན་འགྱུར་ཏ་ཅང་གི་ཡག་པོ་གནང་སོང། འདི་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་ནང་ལ་གཞའ་ཚན་སྨེབས་སའི་སྐྱང་ལ་དཀར་ཡོལ་གྱི་རྡོ་སྦ་ར་རྒྱ་ས་མཚོན་བའི་གང་ལ་གང་འཚམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་བ་རེད། སོང་ཅང་འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཏ་ཅང་གི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཙོས་བའི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་ནས་གསར་འགྲོར་སྤྱི་ར་བཏང་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་ཚོ་ལ་སྡོད་ཁང་བསྒྲུབ་རྒྱ་མཚོན་བའི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་དེ་སྤ་དང་མ་འདྲ་བ་རོགས་པ་གནང་སོང། དེ་ལ་བསྡུགས་བརྟོད་ཡོད་ཅེས་པ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཆུ་མ་ཐུང་གང་ལྟར་ལྟ་དང་ལྟ་བ་ཆུའི་བཀའ་ཤག་གི་ལས་ཚན་གཅིག་ཡོད་རེད། འདི་གཞིར་བཟུང་མ་འོངས་པར་ལོ་ལྟ་བ་ཆུ་ཕྱིན་པའི་སྐྱང་ལ་ང་ཚོ་བོད་ནང་ལ་ལོག་རྒྱའི་གནས་འབབ་གཅིག་མ་ཚགས་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་སྒ་ཐག་ཐག་ཅིག་གནས་ཐུབ་པའི་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་པ་འདི་རེད། འདི་གཞིར་བཟུང་གིས་གང་ལྟར་ང་ཚོས་ཆུ་མ་ཐུང་དེ་འཚར་ཟིན་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱ་འདི་ཚོའི་རིགས་འདི་ཁ་སང་སྣྲན་གསེང་ཞུས་པ་ཡིན། གནས་སྟངས་ཀྱི་དབང་གིས་དགག་བྱ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་མ་ཐུབ་པ་ཁོ་མ་ཐུབ་རང་རེད་མ་གཏོགས། ཐུབ་པ་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་སྣྲན་གསེང་ཞུ་ཡིན།

ཐུ་གུས་པ་མར་བདག་སྐྱོང་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི། དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་བསྟད་པ་རེད། འདི་དངོས་ཡོད་རེད། འདི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་གཅིག་བུའི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆེར་པ་མ་བུ་ཐུག་གིས་ལྟ་ཏོག་དགོས་པའི་ལས་གཞི་འདི་ཕལ་ཆེར་འགན་ཞིག་འབབ་པ་ཙ་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ད་རིང་འདིར་གྲོས་ཚོགས་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་འཚམས་གཟིགས་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དགོན་སྡེ་གྲ་ཚང་སྨོན་ཐུབ་ཁ་ཁག་ཚང་མའི་ནང་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། དུས་རྒྱུན་དུ་དེ་འདྲ་ཆིབས་བསྒྲུར་གནང་བའི་སྐྱང་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྐོན་སྨོན་གསོ་དང་། དེ་ཚོའི་རིགས་ལ་ཏན་ཏན་ཐུར་གྱ་མཉམ་འདེགས་གནང་བ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚོས་སྨྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་རྒྱ་དེ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཞུ་ཚོག་པ་ཀྱིས།

དེ་ནས་བཀྲུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གིས་རྒྱ་བའི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེག་སྟོང་ཙམ་ཞིག་འབྱོར་སོང་། དེ་གা་ནས་འབྱོར་མེན་དེའི་ཐོག་ལ་གསུངས་སོང་། དེ་ཚོ་ངོས་འཛིན་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཆགས་འདུག་ འདི་གা་རེ་རེད་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་དེ་རེད། རྒྱ་བའི་ས་ཁུལ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ནས་བར་ལམ་གྲོས་ཆོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀྲུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་འདྲི་གནང་བ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་བྱེད་འཚར་དང་། གང་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ང་ཚོས་ལན་འདེབས་ཞུ་དགོས་རེད། ལན་འདེབས་དེ་སྒྲ་གསང་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། གསལ་པོ་ཞིག་ཞུ་དུས་བརྒྱུད་རིམ་མང་པོ་ཞིག་ཐོག་ནས་ཕར་ནས་དེ་ཙམ་ཞིག་གནང་དུས་ང་ཚོས་གཅིག་ཞུས་ན་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རྩང་བས་མ་བློ་དེ་འདྲ་ཞིག་སྟེབས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྙན་གསེང་དེ་འདྲ་ཞུས་ཀྱི་འདུག ཁོང་ཙང་བར་ལམ་བློ་བྱང་དུ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་མི་འབྲེལ་གཅིག་དང་ཁྲི་གསུམ་ཙམ་ཞིག་བརྩེས་བཞག་གི་ཡོད་རེད། འདིའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཟློས་དུས་འབྲེལ་གསུམ་དང་ཁྲི་གསུམ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགྲོ་མཁན་གা་ཚོད་ཡོད་མེད། འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་གা་ཚོད་ཡོད། ས་ཁང་སྟོང་པ་གা་ཚོད་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་བརྩེ་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་ཕལ་ཆེར་མི་འགོར་དེ་ཙམ་ཞིག་འཕར་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤེག་མཐོང་གི་ཡོད་མ་རེད་དེ་ཕྱིས་སུ་བདུན་ཐུ། བརྒྱད་ཐུ། དགུ་བཅུའི་ནང་ཚུད་ལ་གོད་ནས་ཚུར་གསར་དུ་ཕེབས་ནས་ཁྲག་ཁྲག་ལ་ལྷག་པ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་། ཆ་རྐྱེན་ཞིག་སྟྲན་གྱི་འདུག་དྲན་ནས་ཐོ་འགོད་མཁན་གྱི་རིགས་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་ས་རེད།

དེ་སྟོན་གོང་དུ་གསུངས་པ་གཞིར་བཟུང་། ཁ་ཤས་དང་པོ་ལྷ་ལི་ཁུལ་ལ་བྱས། དེ་བཞིན་མར་ལ་ཐོ་ཞིག་བརྒྱབས། ཕྱིས་སུ་ལྷོ་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིན། མར་ལ་ཐོ་ཞིག་བརྒྱབས་ཡོང་དུས་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲའི་རིགས་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་ས་རེད། སོང་ཙང་དེ་ཚོའི་རིགས་ཐོ་འབྱོར་བ་རིགས་དེ་ང་ཚོས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རང་ལ་མངགས་ནས་ས་གནས་འདིའི་ནང་དུ་མི་གা་ཚོད་ཅིག་སྟེབས་པ་ཡིན་ན། དེ་དག་གཏན་འཇགས་བསྟད་རྒྱུའི་འཚར་གཞི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་དུ་ཟླུག་དགོས་རེད། ཁང་པ་དང་ས་ཆ་སྟོང་རྒྱ་མེད་པ་ཡིན་ན་ཐོ་ཁྱེངས་ནང་དུ་ཟླུགས་པ་ཡིན་ན། དེ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དུ་རང་བཞིན་གྱིས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་། དེ་ནས་རིམ་པས་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་པ་གཞིར་བཟུང་ས་ཁང་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་ཡོད་རེད། སྒྲིག་གཞི་རང་གི་ནང་མི་སྟོང་པ་དང་། ས་ཁང་ཐོན་པ་དེ་འདྲ་བྱང་ཆེ་བགོས་སྟོང་གྱི་ལམ་ལུགས་ཤེག་ཡོད་རེད། དེ་ནས་ཐོབ་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གོང་ནས་ཚུད་འབྱོར་བ་བྱས་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་སྒྲུག་ཐོའི་ནང་དུ་བཞུགས་ནས་ས་ཁང་རགས་པ་དེ་འདྲ་རེ་ཟུང་བྱུང་ཡོད་རེད། པལ་ཆེར་རེ་ཟུང་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་དེ་ཚོ་གཅིག་མཚུངས་བྱས་ནས་རགས་རྒྱུའི་གནས་འབབ་ཅིག་རང་བཞིན་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཁ་སང་རོབ་ཙམ་ཞིག་གསལ་པོ་སྟན་གསེང་ཞུས་པ་ཡིན། ཐོད་ཁང་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་ཛ་དྲག་གིས་དཀའ་ངལ་ཐུང་པ་གང་ཙམ་ཡོད་རེད། དངོས་གནས་འ་ཚད་ཀྱ་ཐུག་ཅིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་ཆ་རྐྱེན་བསྟན་བཞག་སའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་བཞིའི་ནང་ལ་ས་ཆ་ཡོད། ཁང་པ་ཡོད། སོང་ཙང་དེར་ཕེབས་མཁན་ཡོད་ན་ཐོ་འཕྲེར་ཟོག་ཞུས་པ་རེད་དེ། ང་ལྷའི་ཆར་འཚང་ཁ་ཤེག་ཤེག་བྱས་ནས་ཐོ་ཐུལ་མཁན་དམིགས་བསལ་འབྱོར་མ་སོང་། ཁ་སང་སྟན་གསོལ་ཞུས་པ་བཞིན། བསྐྱར་དུ་ང་ཚོའི་ཟླ་བ་འགལ་རིའི་དུས་ཚོད་ཐུལ་ནས་བསྐྱར་དུ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ནས། གནས་སྟངས་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་ངོ་སྟོད་གནང་ནས། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་འབྱལ་མཁན་བྱང་བ་ཡིན་ན། དགོས་ཡོད་ཟེར་མཁན་ནང་དུ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བཏང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དཀའ་ངལ་གང་ཙམ་ཞིག་བསལ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོད་རེད་སྙམ།

བཀའ་ཤག་སྒྲབས་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔའི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཚོ་གཟིངས་སུ་ཐོན་པ་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་ལ་དེ་སྔ་མེད་པ་གང་ཞིག་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་གསར་འདྲོར་རྣམས་ལ་སྤྲོད་ཁང་གི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྱེན་རྒྱུ་དང་། དེ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་གནང་དགོས་འདུག་ སོང་ཅང་། གནང་རྒྱུ་དེ་སོ་སོས་འཚོ་བ་བསྐྱེལ་སའི་ས་ཁུལ་གང་ཡིན་བསྡད་སའི་ཉེ་འཁོར་ལ་བྱུང་ན་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་ཏན་ཏན་ཞུ་ཆོག་ཀྱི་རེད། ཁ་སང་ཕྱི་ཕེའི་སྐུ་ཚབ་མི་བརྒྱད་དགུ་ཞིག་སྟེབས་སོང་། ཁོང་ཚོ་ལ་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡིན། ཁྱེད་ཚོའི་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཥོག ཆུ་གར་གཞུང་ལ་བདེ་སྡུག་ཞུས་ནས་ས་ཆ་རིན་པ་སྤྲོད་མ་དགོས་པར་ཐབས་ཤེས་ཡོད་མེད་ལ་བལྟ། གལ་སྲིད་རིན་པ་སྤྲོད་དགོས་པ་དེ་འདྲ་མ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ཆག་ཡང་གི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་བྱུང་མིན་གྱི་ཐབས་ཤེས་བཏང་། ཁྱེད་ཚོ་ཡིན་ནའང་ཚོང་བཏུབས་ནས་དངུལ་ཐོན་བྱ་བྱུང་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། ཁྱེད་ཚོའི་ངོས་ནས་དངུལ་ཏོག་ཙམ་ཞིག་བཏང་། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་མ་འདང་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་སྟོན་དགོས་མིན་ལྟ་དགོས། དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་ཆོག ཁྱེད་ཚོའི་ངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་བྱས། མ་ཡིངས་པར་ལོ་ལྔའི་ནང་ལ་མ་ཐུད་ནས་འཚར་གཞི་གཅེ་ཡོད་མེད་གསུང་རྒྱུ་འདི་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་གཞིས་ཁང་གསར་བསྐྱེན་བྱས་ཚར་བའི་ལས་གཞི་དེ་ཚར་བ་རང་རེད། ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་སྒེལ་ཀོན་རེད། སྒེལ་ཀོན་ལ་ཁྱིམ་ཚང་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ཞིག་རེད། དེ་དག་གྲྭབ་ཆེ་མོན་རྩོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་དང་མཉམ་དུ་སྟེ་ར་ལྟུན་ལ་ཕལ་ཆེར་བརྒྱད་ཅུ་རྒྱ་གཡས་ནས་གཞིས་ཁང་མ་ཐོབ་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༡༦ ཙམ་ཞིག་ཡོད་རེད། འདིའི་ཐོག་ལ་གོ་སྒྲབས་བསྐྱེན་ཏེ་སྟན་གསེང་ཐུང་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་ཚལ་འདི་མངའ་སྡེ་གཞུང་གིས་བར་ལམ་ལས་ཤག་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་འཛུགས་སྐྱེན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཁྲལ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་སྤར་ཡོད་རེད། ཕལ་ཆེར་འབྲུམ་ ༡༨༠ ཙམ་ཞིག་ལ་སྤྲད་དགོས་དུས། ཁང་པ་བཙོ་རྒྱ་རང་ལ་དངུལ་འགོར་དེ་ཙམ་མེད་པའི་སྐད་ལ་ཁྲལ་དེ་གཅ་ཙམ་སྟོད་དགོས་དུས་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡིན་སྙམས། ཆུ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་སྤ་ཟེས་ཞུས་ནས་བར་ལམ་དབྱུས་གཞིས་ཆགས་ལས་ཁང་རང་ནས་དེ་ཙ་བ་རང་ནས་འགྲིག་གི་མ་རེད། ཆུ་གར་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོ་ལ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྟོད་དགོས་པའི་ལས་གཞི་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་མངའ་སྡེ་གཞུང་ཁྲལ་ཕབ་ནི་ཙ་བ་རང་ནས་འགྲིག་གི་མ་རེད། ས་ང་ཉིན་རང་ཡི་གེ་གཏོང་དགོས་ཟེར་ནས་དཔེ་མི་སྲིད་བཀའ་ནན་པོ་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཕེབས་སོང་སྟེ། དེ་བཀའ་གནང་ཚར་ནས་ཉི་མ་གཉིས་ཀྱི་རྟེས་ལ་ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་ཁོ་རང་གནས་སྟོས་རེད་འདུག གསར་པ་ཕེབས་ཡོང་མཁན་དེ་ནི་མགོ་མ་ཚོས་ནས་ཡང་གོ་བརྡ་སྟོད་ཀྱི་ལྟར་ཡིན། ཕོང་ཅང་དེ་ཚོའི་ཐད་ང་ཚོས་མ་ཐུད་དུ་འབད་བརྩོན་ཞུ་སྟོད་ཀྱི་ཡོད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་དྲུང་འཕར་ཡང་དེ་གཅ་རང་རེད། ནང་གི་ཀྱི་ས་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རོགས་སྐྱོར་གནང་རྒྱ་དེ་ཚོའི་ཐད་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། གཙོ་བོ་ཕྱི་ཕི་དོན་གཙོད་དང་དེ་གཅ་ནས་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ ཁ ཁ

མ་ཐུབ་པ་རེད། ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་ནུས་པ་གང་འདྲ་འདོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཚོག་པ་ཞུ་ཐེར་ནས་སྟན་གསེང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་བཀྲར་འོས་ཤིག་གིས་ཉམ་ཐག་གི་གནས་ལས་བློ་ལ་བ་ཀ་ཚད་ཅིག་བྱང་ཡོད་རེད། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བར་ལམ་ཚོགས་ཡོད་རེད། ཨན་ཐོགས་གང་ལ་གང་ཙམ་བྱང་ཡོད་རེད། རེད་དེ་ཚོགས་མི་དེ་ཚོ་ལ་ལས་དོན་གང་འདྲ་བྱས་ནའང་ཁོང་ཚོས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཚོག་པའི་དབང་ཆ་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞེས་བཀའ་ཤེས་སོང། དཔལ་ཉམ་ཐག་གི་གནས་ལས་བློ་ལ་བའི་ཐོ་གཞུང་ཕལ་ཆེ་དེ་སྤྱ་བློས་ཚོགས་ནང་ཐུལ་རྒྱ་བྱུང། དཔལ་འདི་ཡིན་ཞེར་ནས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱ་མི་འདུག་སྟེ། བར་སྐབས་ཤིག་ལ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་བལྟས་ནས་སྟན་གསེང་ཞུ་ཚོག་པ་ཞུ། ཚོགས་ཆུང་བཅུགས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ལས་དགོས་པ་གཙོ་བོ་དེ་དེ་རེད། གང་ལྟར་ཤྲོག་ཤྲོག་སྒུད་སྒུད་ལ་ལྟག་བསྡད་པ་དང་ཡར་ཞུ་མ་ཐུབ་མཁན་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་མ་ལྟག་པའི་དོན་དུ་ཆེད་མངགས་ལས་བྱེད་གཞིས་བསྐོས་བ་རེད། ངས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཁྲབ་ཁོངས་ལ་ལས་ཀ་གང་ལ་གང་ཙམ་བྱས་པ་ཡིན་དུས། རིགས་གཅིག་ཏ་ལས་པའི་ཞུ་མཁས་པོ། ཏུས་ནས་ཡིག་ཚང་ལ་བཅར་ཏེ་ཁེ་ཕན་ལེན་ཐུབ་མིན་ཞེ་རག་ལྟ་ཡི་རེད། གལ་སྲིད་ཉམ་ཆུང་བྱས་ནས་རག་གི་མེད་ན། ཇི་གཱ་ཇི་གཱ་བྱས་ཏེ་ཏ་ལས་ཁ་ཕན་ལོ་ཟླ་ཐོ་ཁང་ལ་ཕྱི་ནས་ལ་ཨ་སྒྲུབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་བརྒྱངས་ཐུག་ཐུལ་ནས་ཞུ་ཡི་ཡིན་མདོག་མདོག་དེ་འདའི་ཇི་གཱ་ཇི་གཱ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག ས་ཁང་ཅང་བར་གིས་ཤེས་པའི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཉམ་ཐག་རིགས་ཤིག་གིས་བོད་གཞུང་ལ་ང་ཚོས་གང་ཡང་འབྲལ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག ས་ཁང་གཞུང་གི་དཔྱལ་དེ་ང་ཚོས་བཟས་པ་ཡིན་ནའང་ཕལ་ཆེ་འཇུ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་མི་འདུག ས་ཁང་ཅང་ཏེ་ཆ་བར་ནས་མི་དགོས་ཐེར་ཀྱི་འདུག དངོས་གནས་དང་གནས་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་བོད་པའི་ལྷི་ཚོགས་ནང་ཉམ་ཐག་གི་ཚད་གཞི་ཞིབ་འཇུག་ཐེབ་ཀ་ལས་པའི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་འདུག ཕྱི་འི་གནས་སྟངས་སྲ་ཐག་ཐག་ཡོད་བསྡད་པ་ཞིག་ལ། ནང་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཉེ་མ་གཅིག་ལ་ལྷོ་དུས་གཞིས་བཟའ་ཐུ་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་མ་རེད་དྲན་ཀྱི་འདུག ལྷོ་དུས་གཞིས་བཟའ་ཐུ་མེད་པ་ཡོད་མ་རེད། གཞན་ལྟས་དག་ལོས་ཐེར་ཐུ་དེ་ཚོ་ནི་རང་བཞིན་ཀྱིས་འབྱུང་གིས་རེད། ལྷོ་བ་ཐུགས་པའི་ཆེད་ལྷོ་དུས་གཞིས་བཟའ་ཐུ་མེད་མཁན་ཞིག་ཕལ་ཆེར་ཡོད་པ་མ་རེད་དྲན་ཀྱི་འདུག

འོན་ཀྱང་ཁ་ཤས་དངོས་འབྲེལ་ཏ་ལས་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ། གནས་སྟངས་དེ་འདྲར་བལྟས་ཡོང་དུས་དེ་ལས་ཉམ་ཐག་པ་ཞིག་ཙེ་ཡོད་ན་བསམ་ས་ཞིག་ལ། ང་ཚོས་བསམ་བློ་འགོར་ཐུབ་ཐུ་ཞིག་ལ་འདི་བར་ནས་སྒུད་ཚོང་ལ་བུ་ལོན་གཏོང་གི་ཡོད་རེད་ཞེར་བ་ལྟ་བུ་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་གོས་གཅང་རིལ་རིལ་འབྲ་གྲོན་ནས་གཅིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གནས་སྟངས་ཏ་ཅང་གི་ཞན་པོ་དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། དེ་འབྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ཚད་འཛིན་ས་དང་། དེ་ཚོའི་རིགས་ཏ་ལས་པས་མེད་པ་ཡིན་དུས། དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་འདུག བར་ལམ་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཇུག་བཅུགས་ནས་ཚད་འཛིན་འབྲ་མང་པོ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། Pressure cooker དང་གྲང་གློག་ཡོད་མཁན་ཡོད་ན་ཉམ་ཐག་ཁྲའུས་ཚུད་ཀྱི་མ་རེད་ཞེར་རྒྱ་དང་། དེང་སང་ལག་ཐོག་ཁ་བར་ཡོད་མཁན་ཉམ་ཐག་ཁྲའུས་ཚུད་ཀྱི་མ་རེད་ཞེར་རྒྱ། Presure cooker དང་གྲང་གློག་ཞེར་རྒྱ་དེ་ཚོའི་རིགས། བསྲེ་ཚགས་ཡོང་རྒྱའི་ཆ་ཀྱེན་གྱི་རྒྱ་ལ་འགྲོ་རྒྱའི་ཅ་ལག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་རྒྱས་སྟོས་ཀྱི་རྣམ་པ་རྩ་བ་རང་ནས་རེད་ཡོད་པ་

མ་རེད། དགེར་ན། ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཅམ་མ་རེད། ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཚད་གཞི་འཛིན་རྒྱ་དེ་རྒྱ་གར་གཤུང་གིས་ཉམ་ཐག་གི་ཚད་གཞི་བཟུང་རྒྱ་དེ་ལ་དགེ་ལེན་བཞི་ཁུལ་རེད་དེ། སྐབས་དེའི་གནས་སྟངས་དང་དལ་ཕྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལའང་ཅ་ལས་བཞི་འགྲུར་བ་ཆེན་པོ་བྱེན་ནས་བསྟད་བསྟད་ཡོད་རེད། དེ་འདའི་ཐོག་ལ་རིམ་པས་ང་ཚོས་བསྒྲུར་ཞིག་བྱ་རྒྱ་དང་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དགོངས་པ་བཞེས་པ་གཞི་བཟུང་གིས་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་མི་འགྲོ་གཉིས་བཅུགས་དགོས་རྒྱ་དེ། ཤང་བཅུགས་ནས་གནད་འགག་གཅོ་པོ་དེ། དེ་འདྲ་ས་གནས་གང་ལ་ལོ་གཉིས་རེའི་མཚམས་ལ། ཉམ་ཐག་དེ་མི་ཚེ་ཉམ་ཐག་བསྟད་རྒྱའི་གནས་བབ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་རེད་ཡོད་མ་རེད། ལོ་གཉིས་ཀྱི་གོང་ལ་ཉམ་ཐག་དེ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རྟེས་ནས་འགྲུར་བ་འགྲོ་བསྟད་ཡོད་སྲིད་པ་རེད། ཡང་གོང་གི་དེ་གོ་ཟློག་སྲིད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་སྐབས་དང་དུས་ལ་ཞེན་འཛིག་བྱ་རྒྱའི་ཆེད་ཚོགས་ཆུང་བཅུགས་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་མཁན་གྱི་མི་འགྲོ་དེར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། དེ་རིང་ས་ཆ་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་སྤྱ་འགྲོ་མ་ཐུབ་ས་གླ་ཀྱིང་ཆགས་བསྟད་ཡོད་རེད། གླ་ཀྱིང་ས་ཁུལ་ཡོངས་སུ་རྟོགས་པར་སྐོར་ཞིག་བསྒྲོན་པ་རེད།

དེ་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས། ཤར་ཁུམ་དང་དེའི་ཁུག་ཀྱོག་ཆ་ཚང་ལ་སྐོར་ར་བརྒྱབས་ཟིན་པ་རེད། ཏ་ས་ཁུལ་ཆ་ཚང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཚར་བ་རེད། ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཚར་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ས་གནས་ཞིབ་འཇུག་འགྲོ་མཁན་གཉིས་ལ་ངས་སྐད་ཆ་གཏོ་རེ་ཟིས་ཡོད་ཟེར་ན། ཁྱེད་རང་གཉིས་ཀྱིས་ས་གནས་ཁག་ལ་སྐོར་ར་བརྒྱབས་པ་རེད། ཁྱེད་རང་གཉིས་འགྲོ་སའི་ཁུལ་དེའི་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཇུག་གི་ཐོའི་ནང་ལ་སྒེའུ་ཁག་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ན། ང་ཚོའི་རིགས་དྲང་པོ་བྱང་མི་འདུག དེ་ལ་མི་དགོས་པའི་མི་མང་པོ་ཞིག་སྒེའུ་ཁག་བསམ་རྒྱ་དེ་འདྲ་འདུག་པས་ཟེར་དུས། རྩ་བ་རང་ནས་མི་འདུག ར་ཟུང་རེ་ཟུང་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆེ་བ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཚོགས་ཆུང་རང་གི་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་བཞག་པ་དེ་ཏག་ཏག་སྒེའུ་བསྟད་འདུག ཁོང་ཚོས་སྐོར་ར་བརྒྱབས་པའི་སྐབས་སུ་ཁུག་ཁུག་སྲིང་སྲིང་ལ་ལྟག་བཞག་པས་རྒྱའི་མཐོང་ཆུ་ལ་རྩ་བ་ནས་ས་ཁ་ཏགས་ཀ་ཏ་ཡ

ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་གནངས་བཞག་པ་དེ་བརྒྱ་ཆ་ལྟཨམ་བཅུ་ཡོད་སྲིད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་ཏཱ་ཏ་འགྲོ་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ཚད་དུ་བཟུང་ནས་ཏཱ་ཏ་ལོངས་བསྟད་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ན་མ་འགྲིག་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་སྙམ། སོང་ཙང་དེའི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་ལོ་གཉིས་རེའི་མཚམས་ལ་ན་ཞིང་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། ད་ལོ་སྐོར་སྒྲོད་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་ས་གནས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བསྒྲར་དུ་སྐོར་སྒྲོད་དུ་བཏང་ནས། གནས་སྟངས་གང་རེ་ཚགས་ཀྱི་འདུག ཟེས་མ་གྲོས་ཆོགས་ནང་སྟན་གསང་ཞུ་རྒྱ་ཡོད་པ་ཞུ་ཡི་ཡིན།

ན་གཞོན་སྒྲོང་བཙར་གང་ཅམ་འབྱུང་གི་ཡོད་རེད། དགེར་ན་རོབ་ཙེས་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆེར་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་གྲངས་ནས། ཉིས་སྟོང་ ༢༠༧༥། ༢༠༧༦། ༢༠༧༣ ང་ཚོས་སྒྲོང་བཙར་སྒྲར་ཟིན་པ་ཕལ་ཆེར་མི་ཆིག་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གྲངས་ཤེག་ཡོད། སྒྲོང་བཙར་ཐོན་པ། དེའི་ནང་ནས་མང་པོ་ཞིག་སོ་སོའི་ལས་རིགས་ཤེག་ཐོག་ལས་ཀ་ལས་བསྟད་ཡོད། ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ ༦༥ ནས་ ༧༥ ཡོད་ཅེས་སྟན་གསེང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ཚོའི་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་མ་གི་ནས་སློབ་སྒྲོང་བྱེད། སློབ་སྒྲོང་ཐོན་སོ་སོའི་ལས་ཀ་བྱས། ལས་ཀ་ལས་པ་ཅམ་མ་ཡིན་པར་སོ་སོའི་ཁོར་ཡུག་དེའི་ནང་ལ། བོད་མི་མང་པོ་ལ་ལས་ཀ་མཉམ་དུ་སྦྱད་དེ་ཚོ་ལ་ཡང་སྒྲོང་བཙར་སྒྲོད་ཐུབ་མཁན་དེ། དེ་འདའི་གཟེངས་སུ་ཐོན་མཁན་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་མཁན་དེ་ལ་གཟེངས་རྒྱས་གནང་དགོས་པ་དེ་ཏན་ཏན་གནད་འགག་རེད། ད་ལོ་ནས་བཟུང་དམིགས་བསལ་དོ་སྟྲང་ཞུ་ཚོགས་པ་ཞུ། དེ་གི་ནང་

བཞིན་སྲོ་ཚོགས་བདེ་དོན་རེད། སོ་ནམ་ལས་གཞི་རེད། སྟོན་མ་དང་མི་འདྲ་བ་ད་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་རེད། ལས་བསྟོམས་ནང་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། དེའི་ནང་ལ་པལ་ཆེར་ནང་སྲིད་རང་གིས་ཟུར་བཀོལ་དང་དམིགས་བསལ་དེ་གཉིས་སྟོམ་པ་ཡིན་ན། པལ་ཆེར་མ་ཡ་བཞི་བརྒྱ་བཏུན་ཐུ་དོན་གྲངས་ཤེགས་འཚར་ཅིས་ཡོད་རེད། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་ནང་ནས་པལ་ཆེར་སྟོན་ཅིས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་བྱས་པ་ཅམ་གྱིས་འགྲིག་གི་ཡོད་མ་རེད། དེ་ལ་དཔག་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་རེད། དེ་སྔ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ། ཆ་བའི་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ལས་དོན་མ་བྱས་པ་ཁྲོན་ནས་ཡོད་མ་རེད་དེ། ནང་སྲིད་དང་ཐད་ཀར་ང་ལ་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། སྲོ་པའི་ལས་དོན་ཏ་ཏྲག་གལ་ཆེན་ཞིག་ལ་ཐུག་པ་ཡིན་ན་གཟའ་ཉི་མ་དང་གྱང་གསེང་གི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཐུག་ན་ཡོངས་ཤག་ཤག་དང་ལས་ཤག་ཤག་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞི་དེ་དག བསམ་པ་ནང་བཞིན་འགྲོ་ཡོད་མ་རེད་དེ། གང་འཚམས་གྱིན་འབྲས་ཡོང་བ་དེ་ལས་བྱེད་ཚང་མས་ཐུར་གྱི་མཉམ་འདེགས་བྱས་པའི་བཀའ་དྲིན་རེད། དེ་རིང་གོ་སྒྲིགས་འདི་བརྒྱད་ནས་སྨར་ཡང་ལས་བྱེད་ཆམས་པ་ཚོས་སྤར་ལས་ལྷག་པའི་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་བྱོས་ཞེས་འགོད་བསྒྲལ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཕྲེ་ལི་དང། ཕྲེ་ར་ལྷན་དེ་ཚོ་ས་ཆ་གནད་འགག་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ལ་གཞིས་ཁང་བསྐྱན་དགོས་པ་དེ་ལ་བཀའ་ཕེབས་གནང་སོང། གོང་དུ་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་འབད་བརྩོན་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ང་ཚོའི་སྲོ་ཚོགས་ནང་ང་རང་ལ་རྒྱན་དུ་བསམ་བློ་འགོར་པ་ཞིག དབེར་ན་ཕྲེ་ལི་དང་དེ་ཚོའི་ནང་གོང་ནས་འབྱོར་མཁན་ལམ་ཁ་གཡས་གཡོན་ལ་ཁྲོམ་སྟོན་མཁན་མང་པོ་ཡོད་རེད། ཁོ་ཚོའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་ས་དེ་ལས་ལྷག་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་བསྡད་ས་དེ་ཚོ་ང་ལྟའི་ཆ་ལ་གཡས་གཡོན་དུ་ཁང་བློ་སྦྱང་དེ་ཐོད་དགོས་ཡོད་ལྟབས། རྒྱ་གར་གྱི་ཁང་བློ་དང་གློག་རིན་དེ་ཚོ་ག་ཚོད་སྦར་གྱི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས། ང་ཚོ་བོད་པའི་ཁང་བདག་རིགས་རྣམས་ནས་ཁང་བློ་དང་དེ་ཚོ་དབེ་མི་སྲིད་པའི་ཤུགས་ཆེན་པོ་སྦར་རྒྱ་དང་གློག་རིན་སྦྱང་པའི་སྐབས་ལ་ Unit རེ་རེ་ལ་སྟོར་བ་ཐུ་རེ་ལེན་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཆགས་ཡོངས་དུས། ཁྲོམ་སྟོན་མཁན་དེ་དག་ཚ་བ་དང་གྲང་ངར་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཡོང་འབབ་ཕྱན་བུ་དེ་དག་གི་བརྒྱ་ཅ་ཞིག་ཁང་བློ་གློག་རིན་ལ་སྟོད་དགོས་པ། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤེགས་ཏན་ཏན་ཆགས་འདུག དེ་ཚོའི་གྲས་ང་རང་ཚོའི་སྲོ་ཚོགས་ནང་འབྱོར་ལྟན། ཚོང་པ་ཁང་བདག་དེ་ཚོས་ཀྱང། དེ་དག་གིས་ག་ཚོད་ཅིག་དཀའ་ལས་རྒྱག་གི་འདུག ཏྲམས་སྟེང་རྡེ་གཟིགས་ནས་ཁང་བློ་ཆུང་རྒྱ་བཏང་ན། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་ཐུབ་ན། ལམ་ཁ་ནས་ཚ་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཉིན་མཚན་མེད་པར། དེ་ཚོའི་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་བྱིན་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོའི་སྲོ་ཚོགས་ནང་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། དེ་རིང་འདི་བརྒྱད་ནས་འགོད་བསྒྲལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཚོག་ནས།

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་འགྲོལ་སྟོན་ཅིས་ཐོག་ལ་དོགས་འཇི་དང་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་བྱེད་པ་ཡིན། ད་ལྟ་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་བསྟོམས་འགོར་དེ། ས་ཡ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་དང་ཆིག་འབུམ་བརྒྱད་ཕྲི་ཆིག་སྟོང་ཆིག་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་འདི་སྲོ་ཤོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟེན། འདི་སྲོ་ཤོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་

ཞུས་པ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སློན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུར་བཀོལ་གྱི་སྤྲོན་རྩིས་བསྡོམས་དེ་ལྷན་སློན་གནང་རོགས་གནང་།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སློན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྲིད་ཀྱི་རྒྱུར་བཀོལ་བསྡོམས་དེ་ཤེན་སྒོར་ ༣,༠༨༠,༡༨༡,༤༥ རེད། འདི་ལ་ང་ཚོས་སྒར་གཙོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

བགྲོ་གླེང་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས། རྩིས་འགོ་རང་གི་ཐོག་ལ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་སློལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་སློལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྩིས་འགོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་ཡིན། ཤོག་གྲངས་ ༣༥༨ པ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཞིས་ཆགས་གཅིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི། འཆར་བགོད་ལྷན་ཁང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ནང་ཕར་ཟླ་སྤྱིལ་ཐིན་ཡང་དེ་ལ་ཡང་བསྒྲར་གཅིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞི་གཅིག་སྟེབས་ཡོད་གི་འདུག འདི་ནང་སྲིད་རང་གི་ཐོག་ནས་གནང་གི་ཡོད་རེད་དམ། འདིའི་ལས་འཆར་འདི་འཆར་བགོད་ལྷན་ཁང་རང་གི་ངོས་ནས་གནང་གི་ཡོད་རེད་དམ། འདིའི་ངོ་བོ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་འདི་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་རང་གི་ཐོག་ནས་ཐེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག

བྱང་མེད་ནུས་སྟོབས་སྒྲིལ་རྒྱུའི་ལས་གཞི། ལས་གཞི་འདིའི་ནང་ལ་རྩ་བའི་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་ཐོག་ནས་བཅན་བྱོལ་གོང་མོའི་མཐུན་རྫོན་སྤྲོང་སློང་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ ༢༠༡༩ འདིའི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་རིག་རྒྱ་དང་འདི་དག་ཐོག་ལ་གང་ཡག་ཡག་ཅིག་རག་གི་ཡོད་པའི་བཀའ་ཞིག་ཐེབས་སོང་། སོ་སོས་མར་བལྟས་ཡོང་སྐབས་བྱང་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སྲེལ་གྱི་ལས་གཞི་འདི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལས་ནང་སྲིད་ནང་ལ་ཡོད་ན་ཡག་པ་འདུག་བས་མ་པའི་ཚོར་བ་གཅིག་བྱུང་། འདི་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ནི་ཤེད་ཅེ་ན། ང་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དང་བྱིས་པའི་ཡར་རྒྱས་བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་འགན་ལ་བྱང་མེད་ལ་མཐུན་རྫོན་སྤྲོང་ཀྱི་ལས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད་འདིའི་ནང་ལ། ལས་གཞི་མང་པོ་འདིའི་ནང་ནས་ང་རང་ཚོའི་ད་ལྟ་བྱང་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་སྲེལ་ལ་མཐུན་རྫོན་རག་རྒྱུའི་རེ་བ་དེ་འཇལ་ཡོད་རེད་དམ། དེ་འཇལ་བྱུང་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། འདི་མེད་པ་ཡིན་ན་འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡིན་ཞེར་ན། འདིའི་ནང་ལ་མ་དང་བྱིས་པའི་གནས་སྟངས་གྲངས་ཐོ་ལེན་སྟངས་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ Indra Gandhi བྱམས་པ་རྩེའི་ལས་གཞི་རེད། འདིའི་ནང་ལ་སྒྲིས་མ་ལོ་ ༡༥ ཡན་ཆད་ལ་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞིག་འདུག་འདི་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཞིབ་བྱུང་ཡོད་རེད་བསམ་ཀྱི་འདུག ལྟག་པར་དུ་ངས་དེ་རིང་འབྱར་དུ་སྟོན་ནས་ཞུ་དགོས་དགོས་པ་འདི་ Rajiv Gandhi ན་གཞོན་བུ་མོ་ཚོ་ལ་ནུས་སྟོབས་སྒྲིལ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་འདུག ང་ཚོ་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཉམ་ཐག་འདི་ཕྱང་དུ་གཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཉམ་ཐག་འདི་ལ་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་གནང་

དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་གི་ཡོད་རེད། རྒྱ་བའི་རྒྱས་ཤིང་འགོགས་པ་དང་ནང་མནར་དེ་དག་ཉམ་ཐག་དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་དཔལ་སྒྲོད་དགོས་པ་འདི་ནས་གལོལ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་ཁྱོས་སྒྲོབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་བཞིན་པ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཉམ་ཐག་ཡིན་བཞིན་པ་འདི་དག་ལ་ལས་རིགས་སྒྲོང་བཙར་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྱོས་པ་ལྟར་པ་བཟོ་དགོས་པ་འདི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་སྟབས། ད་ལྟ་ Rajiv Gandhi གཞོན་མ་ཚོ་ཁྱོས་སྒྲོབས་གོང་སྟེལ་གྱི་ལས་གཞི་འདིའི་ནང་ལ་ལས་གཞིར་སྒྲོང་བཙར་གྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་བཟོ་ཐུབ་པ་དང་དེ་འདྲའི་ལས་འཚར་འདུག་ དེ་དག་གི་ནང་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཁ་སང་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ལ་འགན་འཁྱར་གྱི་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་རེད། འདི་མར་ལྟང་ཙམ་ཞིག་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ལས་རིམ་འདི་རྒྱ་ཁྱབ་ཕྱིན་པ་ཡིན་དུས་བོད་མི་སྤྱི་འཐུས་ཚོ་ལ་མགྲོགས་བཏང་འབྱོར་པ་རེད། མགྲོན་བཏང་འདི་སྐུ་མགྲོན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་མ་གཏོགས་ལས་འཚར་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་བའི་ཆེད་དུ་འབྱོར་ཡོད་མ་རེད། འདི་མཁྱེན་རྟོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་བའི་ཡར་ལངས་མཁན་འདི་ད་བར་དུ་འགན་འཁྱེར་ལ་གཞིག་ན། ཕྱོགས་བསྟུད་ས་བགོས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནའང་འགན་འཁྱེར་གྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་ནང་ཡིན་ནའང་སྐད་ཆ་རེ་རེ་ལ་འགན་འཁྱེར་མཁན་ཞིག་ཡིན། སོང་ཙང་སོ་སོའི་ངོས་ནས་མི་ལ་མི་འདུག་ཟེར་ནས་རང་ལ་མེད་པ་ངོ་མཚར་ཆེ་ཟེར་བ་འདི་མ་ཡིན་བ་ལ་འབད་བརྩོན་བྱེད་མྱས་ཤིག་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐང་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤོག་ ༣༥༨ གཞིས་ཆགས་གཅིག་བསྡུས་ལས་གཞི་ཡར་རྒྱས་ཟིར་བ་དེ་ཡིན། འདི་ལ་དྲི་བ་ཞིག་ཡོད། འདིའི་ནང་དོན་དགོས་པ་རྒྱ་མཚན་མང་པོ་ཞིག་ཏུ་གོ་ཡི་མེད། འདིའི་མིང་འདོགས་སྟངས་ལ་བསྟས་ཡོང་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་མེད་དུ་མི་རྙེད་བ་ཞིག་གོ་ཡི་འདུག་ དེ་གཅིག་ཡིན། འདིའི་ནང་དུ་ཁ་སང་ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག་ བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་དེ་ཚོའི་དཀའ་ངལ་འདིའི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། འདིའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེ་དྲི་བ་གཅིག་ཡིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་དེའི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞིག"བཤད་ན་བསམས་སོང་། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་དེ་ཚོ་ཉེ་བའི་ལོ་ཁས་ཤད་ནས་ཕྱི་ལོ་གྲོང་སྟེ་ཟེར་བ་ཞིག་གསར་དུ་བརྒྱབས་ནས། ཁྱིམ་ཚང་བདུན་ཙུ་དོན"གྲངས་ཤོག་གི་དཀའ་ངལ་མེལ་ཐུབ་རྒྱ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཆབ་སྲིད་བཅོན་མ་འདུག་སའི་ཁང་པ་གསར་དུ་བརྒྱབས་པ་དང་། དེ་དེ་བཞིན་གྱི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་གསར་འབྱོར་ཚོ་ལ་གོ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱའི་ལས་རིམ་འགོ་འཛུགས་དང་། དེ་ཚོ་ཅ་ཅང་གི་ལཱ་ལས་པོ་མཐོང་གི་ཡོད། ད་ལྟ་ཐོ་བརྒྱབས་ཡོད་མཁན་ཁྱིམ་ཚང་ ༤༠༠ ནས་ ༧༠༠༠ ཡས་མས་མི་ཕལ་ཆེར་ ༥༠༠༠ ནས་ ༥༠༠༠ ཟིན་གྱི་ཡོད་པ་འདུ། དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་དེ་ཅ་ཅང་མང་པོ་རེད་བསམ་གྱི་མི་འདུག ན་ཞིང་ཕེངས་གཅིག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་གོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་དེ་ཚོའི་གྲངས་ཐོ་དེ་གཅིག་དགོས་གྱི་འདུག་ དེའི་ནང་ཁྱིམ་ཚང་ཅན་གা་ཚོད་འདུག་ མི་ཐུང་ཐུང་གা་ཚོད་འདུག་ རྒྱ་གར་ནང་གཏན་

སྟོད་བྱེད་མཁན་ག་ཚོད་འདུག་ དེ་ཚོ་ལ་གླངས་ཐོ་ཞིག་ཡོད་ན་ཕྱོགས་གང་ནས་ཡིན་རྩང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག་ དེ་འདྲ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་རིང་ཡིན་ནའང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། རྒྱ་ནག་གིས་ལག་ཏུ་འདུག་ ལོ་རབས་ ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩᧨᧠ བར་ཡར་རྒྱ་གར་འགྲོ་བཞག་པ་གা་ཚོད་ཡོད་རེད། དེ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར། དེ་ནས་བཟུང་མི་ཁྲི་བཅུ་དང་བཅོ་ལྔ་དེ་འདྲ་འགྲོ་ཡོད་པ་རྩ་བ་ནས་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད། ཁ་སང་དེ་རིང་དེ་འདྲའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་བཟུང་ནས་འགྲོ་གི་འདུག གསར་འགྱོར་བ་འགྲོ་ཡོད་པ་ངོས་ལེན་རྩ་བ་ནས་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག་ དེ་ལ་གནས་ལུགས་རྒྱ་མཚན་ཞིག་ཡོད་རེད། ཁོ་ཚོས་ལས་ཀ་གཞན་པ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་རང་འདྲ་པོ་ཡིན་ན་ ༢༠᧠᧢ ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་ནས་འོ་ ༡᧤᧡᧧ ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་སྒྲ་ཚོགས་ནང་བསྡུད་པའི་སྒྲ་ཚོགས་ཀྱི་མི་རེད། བོད་གཞུང་ཞེར་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཞེར་བ་འདི་ལ་གা་དུས་ཡིན་ན་ཁ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དེ་ལ་རེ་བ་ཡོད་མ་རེད་ཞེར་བ་དང་། རེ་བ་བརྒྱབ་སས་ཡོད་མ་རེད་ཞེར་བ་དང་། སྒྲ་ཚོགས་འགྱ་པ་ཞིག་གི་བསམ་བློ་བཏང་ནས། འདིར་རེ་བ་བརྒྱབ་ས་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་མ་རེད། དང་པོ་᠈ སྒྲུབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་དྲིན་ལ་ཡར་ཡོང་ནས། མཁྱོན་པོ་ནང་བཞིན་ཉི་མ་ཁཤས་ལོ་ཁཤས་ཤིག་ལ་སློབ་སྦྱོང་ཞིག་སྦྱང་ནས་ཟ་རྒྱ་འཐུང་རྒྱ་དེ་འདྲའི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་རགས་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་བདག་པོ་ཁོ་རང་མེད་ཞེར་ནས། དེ་འདྲའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་འདུག་ དེ་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་གা་རེ་རེད། རྒྱ་མཚོ་ལྷོར་ས་གা་རེ་རེད། རྒྱ་མཚན་གা་རེ་རེད། དེའི་རྒྱ་བོ་གས་ལ་གང་འདུག་ དངོས་གནས་དང་གནས་ཁོང་ཚོར་དེ་འདྲའི་ལྷ་སྲུང་ཤིག་གི་མེམས་ལ་དཀའ་བལ་ཞིག་འཕྲད་ཡོད་ན། ང་ཚོས་དཀའ་བལ་དེ་མེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། རྒྱ་བོ་གས་ལ་གནས་སྲུང་གཞན་དག་ཅིག་གི་དབང་གིས་དེ་འདྲ་བྱུང་གི་ཡོད་ན། དེ་ང་ཚོས་མེལ་ཐུབ་རྒྱ་ཁག་གོ་ཡོད་རེད། དང་ཐོག་གྲེང་བ་ཡིན་ན་དབྱེ་མེལ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཕྱི་ཕི་ནས་ཁྱིམ་ཚང་འདི་འདྲ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་གི་འདུག ཇ་སར་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ལབ་ཀྱི་འདུག་ དེ་ལས་གཞན་དག་ཁཤས་ཡོད་གི་འདུག ཁོང་ཚོས་ཡོད་ལབ་རྒྱ་འདི་ཚོ་ཚང་མ་དུས་ཐོག་ལ་སོང་ནས་ཞིབ་འཛུག་བྱོས་དང་རྒྱ་ཁག་བཏང་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་གང་དང་གང་འདུག མི་ཞིག་ཡིན་ན་ཚོལ་ཁོངས་གང་གི་རེད། ས་གནས་གང་ནས་རེད། ཕྱི་ལོ་གা་དུས་ཡར་ཡོང་བ་རེད། འདི་ཡོང་ནས་གང་དང་གང་བྱས་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་གа་ཚད་བསྡད་འདུག མ་ཁོངས་བར་ཁོར་འཚར་གཞི་གང་འདུག ཚང་མར་ལྟ་རྒྱ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་ཡོད་ན་ཏོག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་གོ་ཡི་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང། གང་ལྟར་ཡང་ལྟ་གཅིག་གསོ་བ་དང། ལམ་གཅིག་ལ་བཟློག་པ་རྒྱུ་ནས། དངོས་གནས་དང་གནས་བཙན་བྱོལ་ཕྱི་ཚོགས་ལ་རེ་བ་བཅོལ་ནས་སྟོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། ངེས་པར་དུ་དཀའ་བལ་དེ་མེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་རེད། ལམ་སང་མེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་རེད་བསམ་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་དང་ལྟ་བ་ཆུ་ཞེར་ནས་འཚར་གཞི་ཞིག་ཡོད་རེད། རྒྱ་མིས་སྟོན་མ་ཡིན་ན་གང་ལབ་ཀྱི་འདུག བོད་མི་སྒྲུབས་བཅོལ་བ་རྒྱ་གར་གྱིས་བློངས་བ་དེ་ཁྱེད་རང་ཚོའི་རྟོག་ཁྱེས་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོས་དེ་ཁུར་འདོད་ཡོད་ན་ལོ་བརྒྱ་ལ་ཁུར་བཅུག་ཞེར་ནས་སྐད་ཆ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད།

ཉེ་བའི་ཚར་ཞེ་ཅིང་ཕིང་གིས་ཡང་བསྐྱར་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅད་རྒྱུ་ལ་ལོ་བརྒྱའི་མིག་ཆུ་དགོས་རེད་ཞེར་ནས་ཁ་གསལ་ལ་ཡོ་བྱས་ཏེ་བཤད་ཀྱི་འདུག ད་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་ཚགས་སོང་བ་རེད། ང་ཚོ་ཡིན་ནའང་དེ་ལ་དཔག་པའི་མ་ལོངས་པར་ང་ཚོས་རང་དེ་བོད་ཀྱི་འཐད་ཚོད་འདི་རྒྱན་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་པ་ལ། དེ་ལ་དཔག་པའི་ཉམས་ཞིག་ཞིག་དགོས་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་རྒྱད་དེ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་དེ་ཚོས་ཁོང་རང་ཚོ་ལ་སྟོད་ས་དང་དཀའ་བལ་མང་པོ་ཞིག་ཞུས་ནས་གཞུང་ལ་

འདི་འདྲ་བྱས་ནས་ཐོ་འདྲ་བོ་སྒྲིད་ནས་འདིར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་འདི་སྤྱི་ཚགས་ཤེས་མཐོང་གི་མེད། འདི་ཡག་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དངོས་གནས་དྲང་གནས་སོ་སོའི་གང་འདྲ་ཞེར་དགོས་རེད། ལྷ་བ་ལང་ཕྱོགས་ཞེར་ནའང་རེད། འདི་འདྲ་བརྟན་བོ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། ང་ཚོས་རྒད་དེ་མི་རིགས་ཀྱི་འཐབ་ཆོད། ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་སེལ་རྒྱུའི་ཕྱོགས་ལ་འགན་ལྟར་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དང་། འགན་ལྟར་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་མཁན་གྱི་མི་དེ་ཚོས་ང་ཚོ་ལ་རེ་བ་རྒྱ་གི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ལ་འགན་མི་ལྟར་མཁན་དེ་ཚོས་འདི་འདའི་སྟན་ཞུ་ཐལ་ཆེར་འབྱུལ་མདོག་ཁ་གོ་མ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་བོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ང་ལྷ་འདིར་མཚན་ཐོ་ཞུས་ཟིན་པ་སྤྱི་འཐུས་ལྟ་ཡོད། དེའི་རྗེས་ལ་གོ་སྒྲིགས་ཐུལ་རྒྱ་མིན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དཔལ་ལྷན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྷན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གཅིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཛར་གཞི་ཞེར་བ་དེ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་རྒྱུའི་ལས་འཛར་ཞིག་རེད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་དམ། འཛར་འགོད་ལས་ཁང་གིས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞེར་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞེབས་སོང་། ཇ་བའི་གཅིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཛར་གཞིའི་ལས་གཞི་དེ་ད་ལོ་གསར་པ་རེད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། USAID ཨ་རིའི་རོགས་དཔྱལ་ཐོག་ནས་བཏོན་བཞག་པ་ཞིག་རེད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། རོགས་དཔྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཆ་ཚང་སྲིད་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་བས་གནང་དགོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤེས་ཆགས་སྟོང་ཡོད་རེད། འདིའི་འཛར་གཞིའི་ནང་ཡོད་པའི་ལས་འཛར་ཁག་དེ་ཆུང་ཤུགས་ཆེ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱེད་རྒྱ་ཞིག་བསྡད་རེད་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཁྱད་ལས་པ་རེད། དེ་གা་ནང་བཞིན་གྱི་ལས་གཞི་འགྲོ་བའི་སྒྲབས་ས་གནས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱ་རེད། དེ་གা་ནང་བཞིན་སྟན་ཐོ་བཏོན་རྒྱ་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤེས་ཆགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ཆུས་སྟོབས་ལས་གཞི་དེ་ནང་སྲིད་ལས་ཁང་ལ་རང་འཇུགས་བཞག་ན་ཞེར་ནས་བཀའ་ཕེབས་སོང་བས། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དེ་ཁུར་མཁན་གཙོ་བོ་ཅིན་པའི་ཁུལ་རེད། སོང་ཙང་ངའི་གཟུགས་པོའི་གྲྭ་ཚང་ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་བསམ་བློ་དེ་གདོང་ནས་གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་མིན་གྱི་ང་ལ་དེ་ཙམ་བློ་སྟོབས་མེད་པ་ཡིན་དུས། བར་ལམ་ངས་དེའི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བློངས་ནས་ཆུས་པ་ཐོན་པ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་ཡོང་ས་མ་རེད་ཞེར་ནས་བཀའ་ཤག་ལྟན་རྒྱས་ལའང་སྟན་གསེང་ཞུ་རྒྱ་བྱུང། སོ་སོས་མ་འཇོན་པ་དེ་འཇོན་གྱི་ཡོད་མདོག་མདོག་བྱས་སྟོད་པ་ཡིན་ན། ཕ་གཱིའི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་འཐུས་ཤོར་དང་འཕྲོག་བརླག་འགྲོ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤེས་ཡིག་དུས། མ་འཇོན་པ་དེ་འཇོན་གྱི་མེད་ཞེར་ནས་ཞུ་རྒྱ་འདི་ང་རང་གི་གཤིས་ཀ་འདྲ་དེ་ཡིན་དུས། དེ་ལ་ངས་ཆུས་པ་ཐོན་ཞིག་ཙ་བ་རང་ནས་ཆུས་པ་ཐོན་པའི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཐུབ་པ་མ་རེད། སོང་ཙང་དེ་ལྟ་རབ་བྱང་ན་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཕེབས་ཙ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དཔྱལ་ཞུ་རྒྱ་

དེའང་ཐད་ཀ་སྲི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་ནས་བྱས། རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་ཕར་བྱད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའི་རོགས་དཏུལ་ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུའི་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ། གང་ཅིའི་ཐད་ནས་སྲི་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ལས་ཀ་དེ་བརྒྱུད་རིམ་མང་པོ་ཞིག་འགྲིམ་མ་དགོས་པས། ང་ཚོའི་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་རིམ་མང་པོ་ཞིག་འགྲིམ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་འགོག་རྒྱུན་འགྲོ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། དེ་མ་དགོས་པ་ཞིག་ཡོད་གི་རེད་ཟེར་ནས་ཡར་སྐྱན་གསེང་ཞུས་པ་རེད་ལ། བཀའ་ཤག་ནང་ལའང་དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་སྡེ་རྣམས་གནང་ནས་དེ་སྲི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ནང་ལ་བཞག་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་དགོངས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བྱུང་བཞག་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་སྐྱན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་ Indira Gandhi བྱམས་བརྩེའི་ལས་རིགས་དང་། དེ་གা་ནང་བཞིན་གྱི་ Rajiv Gandhi ཡི་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འཛིན་ཁག་མང་པོ་ཞེ་དྲགས་ཤིག་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་སྐྱོན་རྒྱུ་འདྲ་གང་བྱུང་སོང་ངམ་ཟེར་ནས་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞི་བ་ཟུང་དངོས་ཡོད་རེད་དེ་ཚོའི་ཐོག་ད་ཀི་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་གི་ནང་སྒྲིད་ཀྱི་ལས་ཀ་འདི་རེད། རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲགས་རེད། དེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས། དེའི་ཐོག་ལ་སོ་སོས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་བང་གི་ཐོག་ལ་རིག་པ་སྒྲིམ་རྒྱའི་གཏེང་ཚོད་འདྲ་པོ་ཤུགས་ཆེན་པོ་མེད་པ་ཡིན་དུས། དེ་འདྲའི་རོགས་དཏུལ་གང་དང་གང་ནས་རག་གི་འདུག་རྒྱུ་དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། སོང་ཙང་དེ་རིང་འདིར་བཟོད་གསོལ་ཞུ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ལ་མ་འོངས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཏྲན་ཏྲན་ཡོད་པའི་སྒྲིད་བྱས་དེ་ཚོའི་དགོངས་དོན་སོ་སོའི་རང་དོས་ནས་མ་ཞུས་ན་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རེད་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་དགོངས་བཞེས་མ་གནང་ཞེས་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་མེད་པ་ཞིག་ལ་ངས་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་རིམ་པས་ཏྲན་ཏྲན་ཡར་རྒྱས་ཡོང་གི་རེད་སྙམ།

དེ་ནས་བཀྲར་འོས་གཉིས་པས་ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་འདི་སྲི་འཐུན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞིའི་ནང་དུ་གོད་ནས་ཚུར་འགྱོར་བསྟད་མཁན་དེ་ཚོ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། དེ་སྟོན་གོང་དུ་ཞུས་པ་དེ་རེད། གཞིས་ཆགས་སོ་སོའི་ནང་ལ་གོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་སྟོད་མཁན་གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཐོ་བཀོད་ནས་མིང་གཞུང་ནང་དུ་སྒྲིགས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེའི་ནང་དུ་རང་བཞིན་ཀྱིས་ཚུད་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ཡང་རིགས་གཅིག་ས་གནས་འདིའི་ནང་དུ་བཞུགས་པ་གང་ཞིག་ལ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་དུ་མ་ཚུད་པ་གང་ཙམ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་གཟིགས་སྐྱོང་གཅིག་པ་གནང་དགོས་རེད་ཅེས་བཀའ་ཤག་གིས་ལམས་སྟོན་གསལ་བོ་ཞིག་ཡོད་རེད། གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་དུ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་བསྟད་པ་བོད་ནས་ཚུར་གང་འདྲ་ཞིག་འགྱོར་བ་ཡིན་ནའང། དེ་ཚོའི་ཐུ་གུ་སློབ་གྲྭ་ལ་འཇུག་རྒྱུ། ངོས་སྟོར་སྟོད་རྒྱུ། དེ་དང་དེ་འདྲ་བའི་ཐབ་གང་ཡོད་པ་དེ་སྲི་ཚོགས་ནང་དུ་གསོལ་རས་གནང་དགོས་རེད་ཅེས་བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་པ་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང། ནང་སྒྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤྱ་རྟེས་གཞིས་ཆགས་ཚོའི་ཐོག་ལ་གསལ་བསྒྲགས་སྤྱ་རྟེས་ཕུལ་ཟིན་པ་ཡིན། སོང་ཙང། དེའི་ནང་དུ་རང་བཞིན་ཀྱིས་ཚུད་དགོས་པའི་གནས་ཤེས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁྲིམ་ཚང་ ༧༠༠༠ ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་གྲངས་ཐོ་ངེས་ཅན་ཞིག་དགོས་འདུག གྲངས་ཐོ་ངེས་ཅན་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཐེལ་ཕྱིན་པ་ཞིག་བྱས་ནས་དངོས་ཡོད་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ད་ལྟ་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་སྟོད་མཁན་མ་ཐུན་ཀྱིན་སྟོར་དགོས་པ་ཀ་ཚོད་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཁྱན་ཁྱན་ཆ་རྐྱེན་བསྟུན་

དགོས་འདུག བོད་ནང་དུ་རྒྱ་མིས་སྲུག་སྦྱོང་གཏོང་སྐད་དང་། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་སེམས་ཤུགས། དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་བལྟས་ནས་དེ་ཚོ་ལ་གཟིགས་རྟོགས་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ། ང་ཚོ་བཀའ་ཁག་གི་དགོངས་པ་དེ་རང་ཡོད་རེད། ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་བཀའ་ཁག་གིས་བཀའ་བསྩུར་མ་བྱུང་བ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་མ་ཐུན་རྒྱུན་སྤྱར་རྒྱུ་གཅིག་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྟེང་ལ་བཀའ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་ཕེབས་པ་གཞིར་བཟུང་ང་ཚོ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་སྤྱ་ཞུས་པ་ཡིན་དེ་བཞིན་མ་འོངས་པར་ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་ཚོག་པ་བཀྲིས་ཞེས་སྨན་གསེང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྨྲི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས།

སྨྲི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་རྩེས་འགོ་དེའི་ཐོག་ལ་གཞིས་ཆགས་གཅིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞི་དེའི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར་ད་ལྟ་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན་བོད་ནས་གསར་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ཡང་ཐུག་ཕ་ཁ་ཐོར་དུ་གནས་སྡོད་མཁན་གྱི་རིགས་དེ་ཚོའི་རིགས་གཅིག ང་རང་བལ་ཡུལ་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ང་ཚུར་མ་ཡོང་ཙམ་གྱི་སྟོན་ལ་དེ་འདྲའི་རིགས་གཅིག་གིས་ཐོ་རྒྱག་གི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཏུ་གོ་སོང་། ཡིན་ནའང་དེའི་གྲངས་འགོར་དེ་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་དང་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མེད་ཟེར་བ་དེ་ད་ལྟ་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང་། དེ་ཚོའི་རིགས་ལ་མ་ཡོངས་པར་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེའི་རིགས་ལ་བལ་ཡུལ་རང་ལ་གཞིས་ཆགས་ཤེག་ཆགས་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་ནས་གཉིས་པ་དེར་སྨྲི་བཏང་བལ་ཡུལ་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ ༢༠༠༤ ནས་ཟླ་བྲག་གི་གནས་སྟངས་ཞིག་ཆགས་ནས་བོད་མིའི་སྨྲིག་འཛུགས། ལྷག་པར་དུ་བོད་གཞུང་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྱན་གྱི་ལས་གཞི་དེ་ཕར་བར་མཚམས་ཞིག་བཞག་ནས་གཞིས་ཆགས་སྣ་བཏུན་དང་སོ་ནམ་ཞིང་ལས། དེ་འདྲའི་རིགས་ཆ་ཚང་ཞིག་ལ་གཟིགས་རྟོག་ཞེ་བྲགས་མ་བྱུང་ནས་སྨྲི་ཡོངས་ཀྱི་བལ་ཡུལ་གྱི་གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་བོད་མི་ཚོ་ཡི་སེམས་ཚོར་ལའང་རྒྱ་གར་ནང་གི་གཞིས་ཆགས་དང་བལ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའི་གཞིས་ཆགས་དེ་ཚོའི་བར་ལ་བར་ཁྱད་ཆ་ཅང་ཡོད་པ་དང་། དེའི་སེར་ཁ་དེ་ཆ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཚོར་བ་སྟེབས་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེ་ལ་ད་ལྟའི་བཀའ་ཁག་གིས་གཟིགས་ཚུལ་དེར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ཡག་པོ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཏུ་ཚོར་གྱི་ཡོད། ཉེ་བའི་ཆར་པོག་རའི་ཁུལ་ལ་དབལ་འབྲོར་བཀའ་བློན་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་གོ་ནང་བཞིན་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཕེབས་ཡོད་རེད། དེ་གོ་ནང་བཞིན་ SARD ཡི་ཐུང་ཆེ་བལ་ཡུལ་ལ་ཕེབས་

ནས་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཚ་ཚ་ཉུར་ཉུར་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་བསྡད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག་ དེར་ངས་བཀའ་ཀག་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་དང་། བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་གཞིས་ཆགས་དེ་ཚོ་ཡུན་རིང་པོ་གནས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དགས་ཆགས་བསྡད་འདུག་ དེར་བརྟེན་ཆུ་མཐུད་ནས་སྨྲི་ཡོངས་ཀྱི་གཞིས་ཆགས་ཆ་ཚང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་ནས་གཞན་ཞིག་ལ་ད་ལྟ་གློ་ཚེ་རོགས་ཀྱི་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་ཉེ་འཁྲམ་ལ་ཡོད་པའི་ཀ་ཆེ་ཅི་ཞེས་པའི་ས་ཆ་དེ་ལ་ཁ་འཕོར་གྱི་མི་ཚང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་དང་དེའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ནང་སྲིད་ལ་ཡར་ཞུས་འདུག་ དེ་ཞུས་པ་དེ་ལ། གང་ལྟར་གློ་ཚེ་རོགས་ཀྱི་གཞིས་ཆགས་དེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་དང་དེར་ཡོད་པའི་སྨྲི་མི་དེ་ཚོས་འགན་ཡག་པོ་ཁྱར་ནས་གཞིས་ཆགས་དེ་ཚ་རིལ་རིལ་འདྲ་ཡག་པོ་ཞིག་བསྡད་འདུག་ ད་ལྟའི་ཆར་གཞིས་ཆགས་དེའི་གཡས་གཡོན་ལ་ཁ''ཐོར་གྱི་གྲོང་པ་བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུ་ཞིག་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོ་ཆུང་གནས་སྒོས་བྱ་རྒྱའི་ལས་གཞི་ཞིག་ལ་ནང་སྲིད་ཀྱིས་ཀྱང་དོ་སྣང་གནང་ནས་ལས་གཞི་ཞིག་ཐུལ་བཞག་འདུག་ དེ་ལ་གང་ལྟར་ཐུ་མཐུད་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གཞིས་ཆགས་ཆུང་ཆུང་ད་ལྟ་ཚ་རིལ་རིལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་གཞིས་ཆགས་རྒྱ་སྐྱེད་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གཞིས་ཆགས་དེ་ཚགས་ཆུད་པོ་དང་དེ་འདྲ་ཡོད་བའི་རེ་བ་ཡོད་དུས། དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ལ་ཕྱི་མི་གནས་སྒོས་དེའང་ལམ་ལྟོང་ཡོད་བར་ངས་ནང་སྲིད་ལས་ཁྲངས་ལ་ཡར་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད།

དེ་གা་ནང་བཞིན་བཀྲ་ཤིས་གླིང་གི་ཁྲབ་ཁོངས་ལ་བཅུན་དང་ས་མདོ་ཞེས་གཞིས་ཆགས་ཟེར་ནའང་ཁ་འཕོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ས་རེད། དེའི་གནས་སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་མི་འགོར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ་ཞིག་གོ་ཡི་འདུག ཕྱོན་མ་ང་རང་ཡིན་ནའང་ས་གནས་པ་གིར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་འདྲའི་མི་འགོར་ཞིག་ཡོད་དམ་སྟམ་པ་ཞིག་དང་། ད་ལྟ་ཕྱི་ས་ལུ་མི་འགོར་དང་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་གྲངས་འགོར་ཆེན་པོ་ཞིག་འདོན་གྱི་འདུག དེའི་གཞི་དེ་གང་དུ་འཛོག་གི་ཡོད་དམ། གཙོ་གོ་དང་བློངས་དབྱ་དཏུ་ལ་གྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོས་གོད་མིའི་གནས་སྟངས་འདི་ཁ་འཕོར་ལ་ཐོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཚད་དེ་འཛིན་ས་འདི་དང་བློངས་དབྱ་དཏུ་ལ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་དང་བློངས་དབྱ་དཏུ་ལ་ལ་ཚད་འཛིན་མིན་གྱི་སྟེང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་དང་། མི་འགོར་དེ་ཙམ་ཞིག་ལ་ལྟག་བསྡད་པ། ད་ལྟ་བར་དུ་བཙན་བོལ་ཆགས་ནས་ལོ་ ༨༠ ཙམ་ཞིག་ཡིན་དུས་དེའི་ནང་དུ་ཁ་འཕོར་གྱི་གྲངས་འགོར་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ད་བར་གོ་མ་ཐོང་། དེ་ལ་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་བྱས་ནས་གནང་དགོས་འདུག **(དབལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།** སྐར་མ་གཅིག་བསྡད་ཡོད། དེའི་ནང་ཚུད་ལ་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང་།) ད་ལྟ་ USAID གི་ས་ཡ་ཉི་ལུ་ཙ་གསུམ་དེ་རེད། ཙ་བའི་ང་རང་བལ་ཡུལ་ལ་གནས་སྟོད་བྱེད་མཁན་དང་སྨྲི་ཚོགས་འགན་འཛིན་མཁན་མང་པོ་ཞིག་མཇལ་དུས་བྱས་ཙང་ཁོང་ཚོ་ཚང་མས་བལ་ཡུལ་དེ་སྨྲི་ར་བཏང་མི་འགོར་གྱི་ཆ་ནས་ USAID project འདི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ལྷག་ཙམ་ཞིག་རགས་རྒྱ་དེ་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་དེ་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ཀྱི་གཞིས་ཆགས་སྒ་བརྟན་རེད། དེ་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་རེད། ནང་སྲིད་རེད། ཤེས་རིག་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ལྷག་ཙམ་ཞིག་མ་འོངས་པ་ལོ་ལྟའི་ནང་དུ་བཏང་རྒྱ་ལ་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད།

དེ་ཡང་གནད་དོན་གཅིག་ནི་ཚེ་རིང་ཆན་གསོ་ཁང་ཚགས་ཀྱི་འདུག་ དེ་ལ་དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། (**དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།** སྐར་མ་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད། སྐར་མ་གཅིག་གི་ནང་དུ་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང་།) གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་གྲྭང་སྟོང་བྱང་བསྡད་པ་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་ནས་བྱས། གྲྭང་སྟོང་བྱང་བསྡད་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་འདི་སྦྱིར་ང་རང་གི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ཤིག་ལ་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་ཤག་རེད། སྦྱིར་བཏང་ཕྱག་སྟྲོལ་སྦྱི་འཕྲས་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བ་ཕྱལ་གྱི་ཡོད་རེད། འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་ལན་གནང་གི་ཡོད་རེད། ང་རང་གི་གཤིས་ཀ་ལ་གཏམ་ཕ་བས་བཤད་རྒྱ་ཕ་ཕས་བཤད། ཁྱེ་བདག་པོས་དགོག་རྒྱ་མཚོན་པོས་བཀག་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དབལ་ལྡན་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་སྟོལ་མ་མཚོག་སྐབས་དེ་དུས་ནང་སྲིད་ཀྱི་བཀའ་བློན་ཡིན་དུས་བཀའ་ལན་གནང་བསྡད་པ་དེས་མ་འགྲིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་རང་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་ངས་སྐབས་དེ་དུས་ཏེ་བ་གང་འདུ་ཞིག་སྟེབས་པ་ཡིན་ན་ངས་ལན་བརྒྱབ་ཡོད་མ་རེད་ལ། ལན་རྒྱག་དགོས་པ་ཞིག་ལ་མཐོང་གི་འདུག་ ང་ལྟའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་བློན་ལ་འགྲུར་བ་ཞིག་ཕེབས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་སྐབས་གཉིས་པའི་སྐབས་ལ་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ཀྱིས་བཀའ་ལན་ཞིག་གནང་ཡོད་རེད། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱ་ཞིག་ལ། (**དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།** བཀྲ་བདེས་སྦྱི་འཕྲས་མཚོག་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང་།) དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དབལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག་གིས་སྐབས་དེ་དུས་བཟང་སྟོད་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་གནང་ཡོད་རེད། དགེར་ན་ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ཡས་མས་ཙམ་ཞིག་བོད་པའི་སྦྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱས། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་སྦྱི་ཁོར་ལ་བོང་ས་ལ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཚོག་གིས་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན། ཡང་སྲོས་སུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ཚོ་ལ་ཤད་བསྐྱོད་བྱས་ནས། སྦྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ངང་ལས་ཀ་བྱས་ནས་གང་ལྟར་ཕྱིས་སུ་ཡིན་ནའང་། (**དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།** བཀྲ་བདེས་སྦྱི་འཕྲས་མཚོག་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང་། གཞན་ཚང་མས་དེ་ལྟར་ཤོར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད།) ང་ལྟ་ཕྱིས་སུ་ཡིན་ནས་སྦྱི་འཕྲས་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་སྟེབས་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ བྱས་ཙང་། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སོ་སོའི་བཟང་སྟོད་ལ་ཉེལ་འབྲེ་ཙམ་ཡང་ལྟད་མེད་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་བཞིན། (**དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།** ང་དུས་ཚོད་རྟོགས་སོང་། ཚོགས་གཙོས་ཁ་སང་ནས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་ཡིན། སྐར་མ་ལྟའི་སྐང་ལ་དུས་ཚོད་ཕྱལ་ཀྱི་མིན་ཞེས་ཞུས་ཟིན་པ་རེད། བཀྲ་བདེས་སྦྱི་འཕྲས་ལ་སྐར་མ་གཉིས་འཕར་མ་གནང་པ་ཡིན། ང་སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། དེ་འདྲ་གསུངས་དགོས་མཁན་མང་པོ་འདུག ཚང་མ་ལ་གོ་སྐབས་ཕྱལ་བ་ཡིན་ན་དེ་རིང་ནས་ལས་ཉིན་གཉིས་མ་གཏོགས་ལྟག་ཡོད་མ་རེད། ལས་རིམ་མང་པོ་ཞིག་ལྟག་བསྡད་ཡོད་རེད། སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། བཀའ་ལན་ག་རེ་གནང་དགོས་མིན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ཀྱིས་དབྱད་ཞིབ་གནང་གི་རེད།) གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་མཐོང་གི་འདུག གང་ལྟར་ལྟད་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཞིག་དང་། གཙོ་པོ་ཚེ་རིང་ཆན་གསོ་ཁང་ (**དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།** གསལ་པོ་བྱང་སོང་། དེ་ལ་མཚམས་བཞག་རོགས་གནང་། གོ་སྐབས་ཕྱལ་རྒྱ་མིན། མར་བཞུགས་རོགས་གནང་། ཕྱ་ཚུགས་མ་བསྟོན་རོགས་གནང་། གོ་སྐབས་བཞེས་ན་ཁ་སང་ནས་ཡོད་རེད། བཞེས་མ་ཐུབ་

པར་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་མི་འདུག་ཅས་གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་བཞིན། རྩིས་འགྲོ་རང་དང་འབྲེལ་བ་མ་གཏོགས་གཞན་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་ཐག་གཅོད་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕྱེད་སྐྱིད་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕྱེད་སྐྱིད་ལགས་ནས།

ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་ནན་པོ་ཕེབས་ཚར་བའི་གཞུག་ལ་ད་དུང་ཕྱུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་བཤད་རྒྱུ་དེ་ཁྱོན་ནས་འགྲིག་གི་མི་འདུག དེར་སྟངས་འཛིན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ནས་ལས་རིམ་གཉིས་པ་ལ་ཁྱོན་ནས་མ་ཕེབས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཚོག་ནས།

འདི་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་གསན་གྱི་མི་འདུག ཚོགས་གཙོ་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག སྤྱི་འཐུས་འཛུ་ཆེན་དཀོན་མཚོག་ཚོས་སྒྲོན་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་འཛུ་ཆེན་དཀོན་མཚོག་ཚོས་སྒྲོན་ལགས་ནས།

དགལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་འདི་རྩིས་འགྲོ་རང་གི་ཐོག་ལ་ཡིན། ཤོག་གྲངས་ ༣༦༦ ཟུར་འཛིར་ ༡ བའི་རྩིས་འགྲོ་ཡང་ ༤ པ་འདི་སྒྲིར་ཅོན་ཏ་ར་ཁུལ་གནས་འགོད་བོད་ནས་གསར་དུ་འཇུར་བའི་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༢༣ ཙམ་ལ་སྟོད་ཁང་གསར་བསྐྲུན་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་འགོད་འདུག འདིའི་སྟོན་ལ་ཕི་ཕི་བྱོང་སྟེའི་ནང་ལ་སྒྲིར་ཅོན་ཏ་ར་དང་སྒྲིར་ཁུལ་གནས་སྟོད་བོད་ནས་གསར་དུ་འཇུར་བའི་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༤ ཚང་མ་ལ་མ་ཐུན་རྒྱན་སྒྲ་ར་ཟིན་བཞིན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་དམིགས་བསལ་ཁྱིམ་ཚང་དེ་འཛུ་ལྡན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མི་འདུག དེ་འཛུ་ཡིན་སྟབས་ཁ་སང་ནས་བཀའ་མོལ་བྱང་བ་བཞིན་ཆ་རམ་ས་ལའི་ཁུལ་རེད། ནོར་བུ་གླིང་གི་ཁུལ་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་འཇུར་བའི་ཁྱིམ་ཚང་ ༩༠༠ ལྷག་གིས་སྟན་ཞུ་འཇུར་བ་གཞིར་བ་ཟུང་། ཁོང་ཚོ་ལ་ས་ཆ་དེ་ཚོ་གསར་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དེ་འཛའི་དགོངས་གཞི་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། ཕྱི་ལིར་ཡོད་པའི་བོད་ནས་གསར་དུ་འཇུར་བ་ཁོ་ཚོས་ཁ་སང་སྟན་ཞུ་ཞིག་བརྒྱབས་པ་ཡིན་སྟབས་འདིའི་ཐོག་ལ་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག་ནས་གསལ་བར་ཕན་ཐད་གསལ་གོ་ཞིག་གནང་སོང། འདིའི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ཕྱི་ལི་ཁུལ་དུ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཁོ་རང་ཚོས་སྟན་ཞུ་ཞུས་ས་ཡོད་བས་མ་ཞིང་ཡར་ཞུས་པ་གཞིར་བ་ཟུང་དགོངས་བཞེས་གནང་སྟེ་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དང་པོ་ཐབས་ལམ་གཅིག་སྟོན་པ་ཞིག་སོ་སོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག གང་ལགས་ཞེ་ན། གསལ་བཤད་ལ་གསལ་པོ་གསུངས་སོང་། ཁྱེད་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་འདུ་གང་འདུག་གམ། ས་ཆ་གཅིག་རིན་པ་སྒྲུང་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ལེན་རྒྱུ་འདུག་གམ། གལ་སྲིད་རིན་པ་སྟོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཆག་ཡང་ཐོག

ནས་རགཱ་རྒྱ་འདུག་གམ་ཟེར་ཞེང་དགོངས་བཞེས་གནང་འདུག་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའི་ངོས་ནས་འདི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་སྟེ། འདི་གོམ་པ་དང་པོ་ཞེག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཕྱི་རམ་མ་ལ་དང་ཆོར་གྱིང་ཁུལ་ནས་ཁོང་ཚོ་ལ་སྒྲིར་ཅོན་ཏ་རའི་ཁུལ་དུ་མ་ཚ་ཉོས་ནས་མ་ཁང་གསར་བསྐྲུན་གནང་རྒྱ་རེད་དམ། འདིར་དཔྱལ་འགོར་འདི་འབྲུམ་བཅུ་ཙམ་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦-།།༢༠༡༨ ལོ་ལ་སོང་འདི་འབྲུམ་ལྷ་བཅུ་ང་གཉིས་ཙམ་ཞེག་བཏང་འདུག འདི་གང་དུ་བཏང་མིན་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང། སོང་ཙང་འདི་ལ་གསལ་པོ་ཞེག་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་ཡིན།

གཅིག་ཞུ་རྒྱ་འདུག་འབྲུམ་བཅུ་འདིས་མ་ཚ་རང་ཉོ་རྒྱ་རེད་དམ། ཡང་ན་མ་ཚ་ཉོས་པ་ཡིན་ན་ཅོན་ཏ་ར་ཁུལ་གྱི་མ་ཚ་དེ་ལ་དགེར་ན། འབྲུམ་བཅུ་ལ་ཁྱིམ་ཚང་ ༢/༣ ལ་མ་ཚ་རགཱ་རྒྱའི་དེང་སང་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་མ་རེད། མ་ཚ་ཏ་ཙང་གི་གོང་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དཔྱལ་འདིས་མ་ཚ་ཉོ་རྒྱ་ཡིན་མིན་དང་གལ་སྲིད་འདིས་ཉོས་པ་ཡིན་ན་ཆགས་ཡང་རང་ཡོད་མིན་དེ་ཚོ་ཚང་མའི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་གསལ་པོ་ཞེག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཁོར་ལྡ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱ་ལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གཅིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་འཚར་གཞི་འདིའི་ནང་ལ་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ སྒྲེན་ས་ས་ལ་འབྲོར་བའི་ཁ་འཕོར་རིགས་གཅིག་ཕལ་ཆེར་བར་ལམ་གྲངས་ཕོ་ཞེག་ལེན་གནང་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གོ་སོང་། འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་གཞིས་ཆགས་གནང་རྒྱའི་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་ཀྱིས་ཟེར་བ་འདི་རེད་འདུག བར་ལམ་ངའི་དྲན་པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་དཔལ་ལྡའི་ཆར་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ ༥༩ ནས་བཟུང་སྟེ་འབྲོར་ཟིན་པའི་གོང་མི་གཙོ་ཡོད་པའི་ཐོ་ལེན་པ་ཞེག་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱ་མེད། སོང་ཙང་འདི་ཚོའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མིན་འདི་ངས་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་། སོང་ཙང་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོད་བསྟད་པ་ཞེག་རེད། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་པར་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་གཞི་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞེག་ཡོད་རེད། སོ་ནམ་གྱི་གཞིས་ཆགས་ཤེག་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་ཙམ་ཡོད་མ་རེད་དེ། སོ་ནམ་ལ་བརྟེན་པའི་གཞིས་ཆགས། དེ་གཅིག་ནང་བཞིན་གྱི་བཟོ་གཞིས་ཁག་མང་པོ་ཞེག་ཡོད་རེད། འདི་ཚོའི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་གནས་བཞིན་པའི་གཞིས་ཆགས་ནང་བཞིན་ཆ་རྒྱུན་བསྐྲུན་དགོས་བསམ་པའི་བསམ་བློ་ཡོད་རྒྱང་ཁུལ་དེར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞེག་རང་བཞིན་གྱིས་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཐ་ན་ལས་འཆར་གཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་འདི་ནས་དཔྱལ་གཉོང་རྒྱའི་ཐད་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་རྒྱ་མཚན་འདི་འཕྲའི་ཐོག་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་ཁྱད་པར་ཕྱིན་པ་ཞེག

མ་གཏོགས། བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་བཞིན་པ་ཚོ་བོད་མི་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་བཞིན་པ་ཚོ་བོད་མི་ཡིན་པའི་གཟིགས་ཐོག་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།

སྒོ་ཚེ་རོགས་ཀྱི་ཉེ་འཁྲིས་ལ་ས་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་གཞུང་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ས་རེད། འདིའི་ནང་ལ་དེའི་ཉེ་འགོར་གྱི་ཁ་འཕོར་འདི་ཚོའི་རིགས་གཞིས་སྟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གཞིས་ཆགས་འདི་སྒ་བརྟན་གནས་ཐུབ་པ་ལ་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་གཅིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། འདི་ཕེབས་པ་གཞིར་བཟུང་ངོ་ཚོའི་ལས་འཆར་གཅིག་འགྲོ་ནས་བསྡད་ཡོད་རེད། འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་བསྒྲུར་དུ་ཞིབ་ཚགས་སུ་གཟིགས་ནས་མཐའ་མའི་གནས་སྟངས་གা་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདི་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་གོ་སྒྲོན་ལས་སྟོན་གང་ཕེབས་པ་གཞིར་བཟུང་གི་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡིན།

བཀའ་ཤིས་གླིང་གི་མི་འབོར་ལ་ཆ་མཚོན་ན། སྐབས་རེར་མང་ཙམ་དང་སྐབས་རེར་ཉུང་ཙམ་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག ད་ཚོའི་ཚད་འཛིན་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཡོང་གི་རེད། སོང་ཙང་ཞིབ་འཚུག་འདིའི་ཐོག་ལ་ནན་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་བྱུང་། དེ་རིང་འདིར་གསལ་པོ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག བཀའ་ཤིས་གླིང་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ང་ཚོ་ད་ལྟ་བོད་མིའི་གཞིས་ཁག་འདུག་སྟོད་ཚང་མའི་ནང་ལ་མི་འབོར་གྱི་གྲངས་ཐོ་འདི་དངོས་གནས་བསྒྲུར་ཞིབ་ཡག་པོ་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་ན་མི་ཡོད་པ་དང་། འདིར་ལས་སྟོམ་གྲངས་ཐོ་ཕུལ་བསྡད་པ། དེ་གཉིས་མཐུན་དང་མ་མཐུན་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་བར་ལམ་ང་ཚོས་བསམ་བློ་མང་པོ་འགོར་པ་རེད། ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཆེད་དུ། ང་གা་རེ་བྱེད་དགོས་འདུག་ཟེར་དུས། དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་གা་རེ་རེད་ཟེར་ནས། དེ་སྔ་གཞིས་ཆགས་ཤིག་གི་ནང་མི་ ༣༠༠༠ ཡོད་ཟེར་བ་དེ་དངོས་སུ་པ་གི་ལ་མི་གྲངས་ ༩།།᐀᐀ ནས་ ༡᐀᐀ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། མི་ ༣᐀᐀᐀ འཁྱེར་དགོས་པ། ༣᐀᐀᐀ མ་ཁྱེར་པ་ཡིན་ན། འདིར་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཏྲི་བཤིག་ཡོང་གི་རེད། ཏྲི་བ་དེའི་ཐོག་ལ་མ་གི་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་པ་དང་། མི་དེ་ཚོ་གང་འདྲ་ཆགས་པ་རེད། དུས་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་སྟོང་མེད་བསྡད་པ་ཡིན་ན། སྟོང་མེད་འདྲ་པོ་གང་ལྟར་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག ངའི་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་འདྲའི་གནས་བབས་ཤིག་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མའི་གནས་སྟངས་ལ་ལམ་སང་ལྟ་ཚོག་ཚོག་གི་ལོ་རྒྱུས་གྲངས་ཐོ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་རིང་ USAID ལས་འཆར་དེའི་ནང་ལ་ data base work force information དེ་འདྲའི་ལས་འཆར་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་ལས་འཆར་གা་རེ་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། དེའི་ནང་ནང་སྲིད་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་དབེར་ན་སྒྲེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། སྒྲེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་ནང་མི་འབོར་གা་ཚོད་ཡོད་རེད། ཡོ་མོ་གা་ཚོད་ཡོད་རེད། ལོ་ཆགས་གཞོན་ཁྱད་པར་གা་རེ་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ལ་མཐོ་སློབ་ལ་འགྲོ་མཁན་གা་ཚོད་འདུག དེ་ཚོས་སློབ་སྦྱོང་རིགས་གা་རེ་གা་རེ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ལས་ཀ་གང་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། མཐའ་ན་ལོ་རེ་རེའི་ནང་དུ་གསར་སྐྱེས་གা་ཚོད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པ་གা་ཚོད་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའི་རིགས་གང་ནས་བསྟས་ན། དབེར་ན་གཙང་སའི་ཐུལ་ཚང་ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ས་ར་ཐུལ་ཚང་ལ་བལྟས་ཡོང་ན་དེར་དགེ་འདུན་པ་གা་ཚོད་ཡོད་རེད། ཅི་མ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་མི་གа་ཚོད་ཡོད་རེད། བོད་མི་གཙང་མ་གа་ཚོད་ཡོད་རེད། དགུང་ལོ་ཆགས་གཞོན་ཀྱི་བར་ཁྱད་གа་རེ་ཡོད་རེད། དེ་ཚོས་སློབ་གཉེར་གа་རེ་གནང་གི་ཡོད་རེད། དགེ་བཤེས་གа་ཚོད་ཡོད་རེད། མཁན་པོ་གа་ཚོད་ཡོད་རེད། དེ་

ཚོའི་རིགས་འདི་སྐད་མ་གཏིག་གི་ནང་ཁུལ་ལ་དེའི་ནང་དུ་མཇུ་བ་མོ་མནན་ནས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྒ་ཐག་ཐག་ཅིག་སྟོན་རྒྱུ་ཏ་ལྟ་བར་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དུ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད།

ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་གྲངས་ཐོ་ཕན་བུ་ཞིག་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་པ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བལྟ་སའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད་རེད། བར་ལམ་སྲིད་སྐྱོང་གི་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ལས་ཁུངས་ཁག་ཚང་མའི་ཐོག་ལ་དེ་འདྲའི་གྲངས་ཐོ་ཚན་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཏན་ཏན་དགོས་འདུག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་རིམ་པར་ཕེབས་ཡོད་རེད། ཁོའི་ནང་དུ་ཆ་རྐྱེན་གང་ཙམ་ཞིག་བསྟན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་བཟོ་རྒྱའི་བསམ་བློ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང། ཆ་རྐྱེན་མ་འདང་པ་ཡིན་དུས་དེ་བཟོ་མ་ཐུབ་པར་ལྟག་པ་ཞིག་རེད། དེ་རིང་USAID ལས་འཛར་འདིའི་ནང་དུ་འབྲེལ་བརྒྱ་ལྟག་ཙམ་ཞིག་ལོ་འདིའི་ནང་ལ་བློག་ནས་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ལས་པ་ལོ་གཏིག་གཉིས་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་གླ་ནས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ལ་སྤྱོང་བཏང་སྤྱད་རྒྱུ། system དེ་ཚང་མ་བཟོས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ཆ་ཚང་ update བྱེད་དགོས་རེད། update འདི་ས་གནས་ལ་ update བྱེད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་པ་ང་ཚོས་འདི་ནས་ update བྱ་རྒྱའི་གནས་འབབ་ཡོད་པ་མ་རེད།

ས་གནས་དང་དབུས་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་ཚད་ལྡན་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ། ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞིག་ཞུ་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་ལོ་གཏིག་དང་ཕྱེད་ཀ་དེ་འདྲའི་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཚར་བའི་རྗེས་ལ། གཞིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མའི་གནས་ཚུལ་འདི་ཚང་མ་ནང་སྲིད་ལ་སྟེབ་ཐུབ་རྒྱུ། དེ་སྟེབས་པ་ཅོ་མ་ཡིན་པར་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་ཆ་ཚང་འདིའི་ཐོག་ནས་པར་མ་ཐུབ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོས་ལས་གཞི་དེ་འདྲ་ཞིག་དེ་རིང་ལས་འཛར་དེའི་ནང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་བྱུང་བའི་མཚམས་ལ་ས་གནས་སོ་སོའི་ནང་ལ་མི་འགོར་ཀྱི་གྲངས་ཐོ་རེད། དགེ་འདུན་པའི་གནས་སྟངས། སྟོབ་གྲྭ་ཆོས་ཅིག་ཡོད་རེད། སྟོབ་གྲྭར་འཛིན་ཁང་ཆོས་བར་དུ་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་དུ་སྟོབ་ཐུག་ཀ་རེ་ཀ་རེ་ཡོད་རེད། སྟོབ་ཚན་ཀ་རེ་ལེན་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕར་གི་ཆ་ཚང་ལ་བལྟས་ཏེ་སྟོན་ཐུབ་རྒྱའི་གནས་བབ་བཟོ་རྒྱའི་ལས་འཛར་དེ་རེད་བསྡད་ཡོད་རེད། ང་ལྟ་བར་དུ་ལས་ཁུངས་རེ་རེའི་ནང་གི་མི་རེ་རེའི་མདུན་དུ་ Desktop རེ་རེ་ཉར་བསྡད་ཡོད་རེད་དེ་མ་ཟད་ཐོག་ལྟད་ཡོད་རེད། ipad ཉར་ཡོད་པ་རེད། ཚད་མའི་ནང་ Internet ཡོད་རེད། ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ལས་ཡུལ་བཅོས་སུ་དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རིག་དང་མ་ཐུན་པའི་འཕྲལ་ཆས་དེ་འདྲ་མང་པོ་སོ་སོའི་མདུན་དུ་ཡོད་རེད་དེ། དེའི་ནང་ལ་ལས་ཀ་ལྟགས་པར་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཏ་ལས་ལས་ཀ་མེད་མཁན། ཁོ་ཚ་རྒྱུ་དང་ཚོང་གི་ཐོག་ལ་ཁེ་ཕན་གཏན་ཡོད་ཀ། ཐ་ལས་སྲིད་སྐྱོང་གིས་ལས་བྱེད་ཚོའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། TCRC ནས་གྲངས་ཐོ་ཞིག་ང་ཚོའི་ Internet བེད་སྤྱོད་གང་ལ་བཏང་གི་འདུག་གམ་ཟེར་དུས། ལས་བྱེད་མང་པོས་ཁོ་ཚ་རྒྱུ་དང་། དེ་འདྲ་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལ་བདེ་སྤྱོད་འགྲོའི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་རེད། དངོས་སུ་ལས་ཀའི་ཐོག་ལྟ་ཡོང་པ་ཡིན་ན། ཆ་རྐྱེན་ཆ་ཚང་སྟྲན་ཡོད་རེད། ཆ་རྐྱེན་བསྟྲན་པ་གཞིར་བཟུང་གིད་སྤྱོད་མ་ཐུན་པ་བྱས་ནས། ཡི་གེ་ལྟགས་པར་རྒྱུ་རྒྱུ་དང་ཚོང་ཁང་ནང་ལ་ཁ་ཚ་གང་ནས་རྒྱུ་ན་ཡག་པ་དང་། ཅ་ལག་ཀ་རེ་ཡག་པ་རགས་གི་འདུག་ དེ་འདྲ་ལྟ་རྒྱུ་ཙམ་ལས་མེད་པ་ཡིན་དུས། དེ་འདྲ་འགྲོ་སོང་གཏང་པ་ཡིན་ན་དགོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག ལྟགས་པར་རྒྱུ་རྒྱུ་གཏིག་བུ་ཡིན་ན་ཐོག་གི་ Electricle Type Machine ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་འགྲོ་སོང་ཆེན་པོ་གང་ཡང་གཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་གཞན་ན་མ་

འགྲིག་པ་གང་ཡང་མི་འདུག་བས་མ་རྒྱའི་ཚོར་བ་དུས་རྒྱན་སྐྱེས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་དེ་ཚོའི་རིགས་མ་འོངས་པ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱར་དེ་རིང་གི་ཨ་རིའི་ལས་འཚར་དེའི་ནང་ལ་དེ་ཟླགས་ཡོད་པ་རེད། ཟླགས་པའི་མཚམས་ལ་མ་འོངས་མི་འགོར་རེད། གནས་སྟངས་གང་ཅིའི་ཚ་ནས་ཀྱང་དེ་སྔ་མེད་བསྡད་པ་ཞིག་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལམ་ནས། གང་ལ་གང་ཙམ་ཚང་མས་མིག་དམེ་ལ་རྒྱ་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་བཟོ་ཐུབ་རྒྱའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།

USAID གི་དཔྱའི་སས་ཡ་ཉི་ཎུ་རྩ་གསུམ་ནས་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ཙམ་བུ་ཡོན་ནང་ཡོང་རྒྱའི་རེ་བ་གནང་ཡོད་ཟེར། དེའི་ཐོག་ལ་ངས་དམིགས་བསལ་གྱིས་འགྲིག་གི་རེད་དམ་མ་རེད་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱ་མི་འདུག བཀའ་ཁག་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཅད་གནང་རྒྱའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག དེ་ནས་ཆུན་གསོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྱི་གནས་བབ་རེད། སྒྲབས་དེ་དུས་ཏ་ཙང་གིས་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡིན། ཏ་བའི་སྒྲིག་གཞི་དང་ལམ་སྟོན་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་རེད། དགོངས་པ་ཞུ་དང་མ་ཞུ་ཟེར་རྒྱ་དེ་ཚོ། སྟོན་མའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ལན་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡིན། དོ་བདག་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱེམས་སྒྲིག་གཞིའི་ཐོག་ལ་གཟིགས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ཐོན་དགོས་རྒྱ་དང་ཞུ་རྒྱའི་གནས་བབ་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༢༡ རྒྱ་ ༤ བའི་ཚེས་ ༡༠ གྲངས་ནས་ཟླ་གཉིས་ཀྱི་ཚོད་གན་དེ་ཚང་འགྲོའི་ཡོད་རེད། དེ་ཚར་བའི་ཚབ་ལ་བཀའ་ཁག་ལ་སྟན་གསེང་ཞུས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་འཛིག་དང་མི་འཛིག་ཟེར་རྒྱའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རང་བཞིན་གྱིས་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག ཏོག་ཙམ་སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང། ཟླ་གཅོད་ ༢༢།༢༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།

ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༢༡ རྒྱ་ ༣ ཚེས་ ༢ཧ ཉིན་ཀྱི་ཐུན་གཉིས་པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

ལས་རིམ་ཐུ་མ་ཐུད་རྒྱ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་ལས་ཁྲུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྟོན་ཅིས་ཐོག་བཟོ་གྲེང་དང་གཏན་འབེབས་ཐོག་ཕེབས་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟ་ནང་སྲིད་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་རྒྱར་བཀོ་ལ་ཐོག་ལ་ཕེབས་བཞིན་ཡོད། དབལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག འཕྲོས་དེ་གསུང་རོགས་གནང།

དབལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འགོར་ལྡ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཚོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག བཀྲར་འོས་སྲོ་འཐུས་གཅིག་གི་ད་ལྟ་རྩེས་འགོ་ ༤ བའི་ནང་ལ་སྲོར་ཅོན་ཏ་རའི་ལས་གཞི་འདི་ཆ་ཚང་མཐུག་བསྒྲིལ་བ་རེད། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་སྟོན་རྩེས་འབུམ་བཅུ་ཙམ་འཁྱེར་འདུག འདི་གা་རེ་གནང་རྒྱ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འཕྲི་ལས་སོང་། ཏ་བའི་ལས་གཞི་འདི་ཆ་ཚང་མཐུག་བསྒྲིལ་བ་རེད། དངོས་ཡོད་རེད། འདིའི་ནང་ལ་གློག་འཁྱིད་རྒྱའི་ལས་གཞི་ཐན་བུ་ཞིག་ལྟག་ཡོད་རེད། འདིའི་ཆེད་དུ་སྟོམ་དཏུལ་འབུམ་བཅུ་ཙམ་ཞིག་འཁྱེར་ཡོད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་བཞིན་ལྷི་ལི་དང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ས་ཆ་ཉོ་རྒྱ་རེད། འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞལ་བཞེས་བྱུང་འདུག འདི་བྱུང་བ་གཞིར་བཟུང་རྒྱ་རམ་ས་

ལ་དང་འདིའི་ཁྱལ་དུ་གནང་འཚར་གา་རེ་ཡོད་ཁ་སང་སྤྱི་ར་བཏང་སྟན་གསེང་རོབ་ཅམ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། སོང་ཅང་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་ཏོ་ཚོག་པ་དང་གསོལ་རས་རགཝ་རྒྱ་རེད། དེ་བཞིན་བོགས་མ་རགཝ་རྒྱ་དེ་འདྲའི་ཆ་ཆུན་འཛོམས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་རིམ་པས་འདིའི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་ཆེ་རིང་གཡུ་སྨྲོན་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་ཆེ་རིང་གཡུ་སྨྲོན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ནང་སྲིད་ཀྱི་ཐུར་བཀོལ་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱ་ཁག་ཅིག་ཡོད། དང་པོ་དེར་ཐུར་བཀོལ་ *ཀ.ཅ* ཅ་པ་དེའི་སོ་ནམ་བྱུན་གཏོང་གི་ལས་གཞི་ཞེས་པ་དེ་ལ་ངས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ལ། དེའི་བྱུན་ལོན་གཏོང་རྒྱར་དུས་ཚོད་རེས་ཅན་ཡོད་རེད་དམ། དུས་ཚོད་འདི་ནས་དེའི་བར་ལ་ལེན་ཚོག་གི་རེད། དེའི་རྗེས་ལ་རགཝ་གི་མ་རེད་ཅེས་དེ་འདྲའི་དུས་ཚོད་རེས་ཅན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ཞིག་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེ་སྔ་གཞིས་ཆགས་ཁག་མང་ཆེ་བར་མ་རྫོས་པའི་ལོ་ཏོག་ཅེས་པ་དེ་མང་ཆེ་བས་འདེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཚར་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ལ་སྒ་ཁ་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེའི་དུས་ཚོད་ལ་མི་འདྲ་བ་མི་འདྲ་ཡོད་དུས། འདིའི་དུས་ཚོད་དེར་རེས་ཅན་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། བཀའ་འདྲི་ཞུ་གཅིག་འདི་ཡིན།

དེ་ནས་ཐུར་བཀོལ་གྱི་ན་པ་དེར། དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྟོན་མའི་སྐབས་ནས་རེད། གཞིས་ཆགས་སྤྱན་སྲིང་ཀ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་གཟིགས་ནས་ལས་རིམ་མང་པོ་ཞིག་བསྒྲིགས་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་ཚར་ཐུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་གི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ཁ་སང་སྟོན་ཕྱེས་ནང་ལ་འབྱམ་གཅིག་ཅམ་མ་གཏོགས་མི་འདུག་ དེའི་ལས་རིམ་དེ་ཐུ་མཐུད་དེ་གནས་ཀྱི་ཡིན་ན། དེ་དོན་འབྲས་སོན་པ་ཞིག་ལ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་གང་འདྲ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་གཅིག་འདི་ཡིན།

ངས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་གཅིག་ལ་དོན་ཚན་པ་དེ་ཡིན། ཡིན་ནའང་པལ་ཆེར་གོང་དུ་སྐུ་ངོ་བཀའ་བློན་མཚོག་ནས་ལན་འདེབས་གནང་བའི་སྐབས་ཐུ་གངས་ཐོ་བསྡུ་རྩལ་དེ་གསུངས་སོང་། དེ་རང་ཡིན་ན་ལན་འདེབས་གང་ཡང་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག་ གལ་སྲིད་འདི་མིན་པ་ཡིན་ན་དེ་གང་འཇུ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ཡིན། ངས་འདི་ཅ་ཅང་གི་ཡག་པོ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་འདུག ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་གྲངས་ཐོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་རྒྱ་དེ་ཅ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུར་བཀོལ་ལ་ཏྲི་བ་དེ་རང་ཡིན། ཏྲི་བ་གཞན་དེ་དག་གཞན་པའི་སྟོན་ཕྱེས་སྐབས་སུ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་ཅ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་ཅ་ནི་ཚང་དོན་གྱིན་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ལ་དེ་བ་བཞི་དང་། འགོད་བསྒྲལ་གཅིག་བཅས་ཞུ་རྒྱ་ཡོད། དེ་བ་དང་པོ་དེ། ཟླར་འཛིར་ ༨ པའི་རྒྱས་འགོ་ཕང་ ༩ པ་དེ་ཡིན། གོང་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་པའི་ན་གཞོན་ལས་མེད་ཆེད་ལག་ཤེས་དང་སྒྲུབ་ཡིག་སྤྱོང་བརྡར་ལས་གཞི་ཟེར་བ་དེ། སྲིད་བཏང་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དགས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ལས་གཞི་འདི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཏ་གོ་ཡི་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཚོར་སོང། རྒྱས་འགོ་ཕང་ ༩ པ་དང་ ༤ པ་གཉིས་ཀ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ༥ པ་རྟྭངས་འགོར་ སྤྱོང་བརྡར་བྱ་རྒྱ་དེ་འདྲ་རེད། ཁ་ལོ་བའི་སྤྱོང་བརྡར་བྱ་རྒྱ་དེ་འདྲ་རེད། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཏ་གོ་གི་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཚོར་སོང། དེ་འདྲ་སོང་ཅང་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རྟོགས་གསལ་པོར་སྟེལ་རྒྱ་དང་སྒྲགས། དེ་ན་ག་རེ་ཡིན་ཞེར་ན། ཆྭངས་འགོར་ཁ་ལོ་བའི་སྤྱོང་བརྡར་བྱ་རྒྱ་དེ་ཏ་རམ་ས་ལར་གཅིག་ཡོད་བསམས་བྱུང། དེ་མ་ཡིན་པའི་ས་གནས་གཞན་པ་ལ་དེ་ཡོད་དམ་མེད། དེ་དེ་བ་གཅིག་ཡིན།

དེ་ན་གཉིས་པ་དེ། ཤོག་རོས་ ༣༥༨ རྒྱས་འགོ་ ན་པ་དེར་སྤྱན་སྲིད་གཞིས་ཆགས་ལས་གཞི་ཞེར་བ་ཞིག་འདུག དེ་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༥---༢༠༧༨ འབྲུམ་གཅིག ད་ལྟ་འབྲུམ་གཅིག་རེད་འདུག ཕྱན་སྲིད་གཞིས་ཆགས་ཞེར་བ་འདི་སྟོན་མ་ནས་གསུང་བསྟད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྒྲབས་ནས་སྒྲད་ཆ་དེ་བྱུང་ཡོད་རེད་བསམས་སོང། རྒྱུན་རིང་པོ་གང་ལ་གང་འཚམས་སོང་ཡོད་རེད། ཕྱན་སྲིད་གཞིས་ཆགས་ཞེར་བ་འདིར་ད་ལྟ་བར་དུ་གྲྭབ་འབྲས་གཅིག་ཡོད་རེད་དམ། རྩོག་རྩོག་བཤད་ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱ་དེ་རེད། འདིའི་སྒང་ལ་དངུལ་འགོར་གཅོད་ཅམ་གྱི་རོགས་རམ་བྱུང་ཡོད་རེད་དམ། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་གཅིག་ཆགས་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་དེ་དེ་བ་གཉིས་པ་དེ་ཡིན།

དེ་ན་གསུམ་པ་དེ། རྒྱས་འགོ་དེ་ཡི་ པ་པ་དེར་གོང་མིའི་ནུས་ཤུགས་གྲངས་ཐོ་བསྡུ་རྩོལ་ལས་གཞི་ཞེར་བ་ཞིག་འདུག འདིའི་སྒང་ནས་གསུངས་སོང་དེར་མེད་ན་འགྲིག་གི་འདུག དེའི་འོག་དེར། རྒྱས་འགོ་པ་དེ་རེད་འདུག གང་ས་སྒྲིད་མེ་ཏོག་བྱ་བཅོལ་ཁང་གི་དགེ་ཚན། མ་མ་དང་ཕྱ་གྱའི་ལྷོ་དོད་ཞེར་བ་དེ་ཡིན་ན། ད་རེས་འདིའི་ནང་ལ་རྒྱས་ཞུས་མི་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༦--- ༧᐀ ཞུས་འདུག ད་རེས་མེད་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་གཅིག་ཡིན་ནམ། དེ་དང་མཉམ་དུ་གང་ས་སྒྲིད་མེ་ཏོག་བྱ་བཅོལ་ཁང་འདིར་སྲིད་བཏང་གཞུང་ཞབས་དེ་ཚོའི་ཕྱ་གྱ་བཅོལ་གྱི་ཡོད་རེད་ཀྱང། འདི་ཁུལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་རེད། གང་ས་སྒྲིད་ཁུལ་ན་ཡོད་མཁན་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཅ་ཅང་གི་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོའི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱ་ཡོད་དམ། སྲིད་བཏང་གང་ས་སྒྲིད་མེ་ཏོག་བྱ་བཅོལ་ཁང་དེ་ཁོ་རང་ཚོའི་པ་མའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གི་འོག་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་སྒང་ལ་རེ་བསྒྲལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། འདི་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱ་ཡོད་དམ་མེད།

མཐའ་མ་དེ་ལ་སོ་སོའི་བསམ་ཚུལ་ཞེར་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་རེ་བསྒྲལ་ཞུ་རྒྱ་ཞིག་ལ། གོང་མིའི་གཅིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ཞེར་ནའང་རེད། གོང་ནས་ཡོང་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་གཞིས་ཆགས་གསར་པའི་ལས་གཞི་དེ། སྲིད་བཏང་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང། དེའི་ཐོག་ལ་ངས་དགེགས་བསལ་འཚོལ་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱ་མེད། གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དགེ་རེད། ཕྱག་སྟྲོལ་སྲི་འཕྲས་ནམས་པས་གསུངས་པ་དེ་དག་ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་གི་ཡོད། དེ་དང་མཉམ་དུ་འགོད་བསྒྲལ་ཞུ་རྒྱ་ཞིག་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་འདིའི་སྒང་ལ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་སྲིད་བྱུས་ཤིག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕྲིད་བྱུས་ཁ་གསལ་པོ་ཞིག ཁ་སང་ཕྱག་སྟྲོལ་སྲི་

འཕྲས་ཤེག་གིས་དྲི་བ་ཞིག་བཏང་སོང། དེ་ལ་ལན་གསལ་པོ་ཞིག་རག་མ་སོང་བསམ་གྱི་འདུག བདེར་ནི། ས་གནས་ཁར་ཤས་ཀྱིས་ཐོན་མ་ནས་སྣན་ཞུ་ཐུལ་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་དེ་དུང་ཡང་ལན་འགྱོར་མ་སོང། གཞིས་ཆགས་ཀྱང་ཐོབ་མ་སོང། རྗེས་ལ་ཁ་ཤས་ལ་ཐོབ་འདུག་ཟེར། དེའི་འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་དང་དེའི་ལས་རིམ་སྒྲིག་སྟངས་ཀ་རེ་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་དྲི་བ་ཞིག་བཏང་སོང་སྟེ། དེ་ལ་ལན་གསལ་པོ་ཞིག་བྱུང་མ་སོང་བསམས་སོང། ང་རང་གིས་མ་གོ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས། དེ་ཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་གནད་དོན་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང། དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཚུང་དུ་འགྲོ་གི་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྲིད་བྱུས་ཤིག་དགོས་ཀྱི་རེད་སྟམ་གྱི་འདུག ཁ་གསལ་པོ་དེ་འཇ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕྱི་ར་བཏང་ཕྱི་པོ་ ༢༠༠༥'''༢༠༠᎘ དེ་འཇ་ནས་གཞིས་ཆགས་སྔར་བརྟན་ཞིར་བའི་སྐད་ཆ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། གཞིས་ཆགས་སྔ་བརྟན་དེ་ཅ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། (**དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།** བཀྲར་འོས་ཕྱི་འཕྲས་མཆོག ཟླར་མ་གཅིག་ལས་ལྷག་མེད།) ལགས་སོ། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་གསར་འགྱོར་གྱི་འཚོ་རྟེན་དེ་དེ་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྟམ་གྱི་འདུག གསར་འགྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཅིག་ལ་ཐུག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཡོང་བཞིན་པ་ཚང་མ་གནས་སྟངས་དང་དཀའ་ངལ་གང་འཇ་ཞིག་གི་འོག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐད་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འདི་ལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་ཐ་སྒྲིག་དང། སྲིད་བྱུས་དང་དེ་འཇ་ཁ་གསལ་པོ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་གা་རང་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

ཕྱི་འཕྲས་བློ་བཟང་ཚོས་འབྱོར་ལགས།

ཕྱི་འཕྲས་བློ་བཟང་ཚོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཇི་ས་འགོ་དང་འབྲེལ་བའི་ངའི་དྲི་བ་གོང་དུ་ཐུག་སྟེལ་ཕྱི་འཕྲས་ཀྱིས་གནང་ཟིན་སོང། ཕྱི་ར་བཏང་སྟན་སྲིད་གཞིས་ཆགས་ཟེར་རྒྱ་དེ་རེད་འདུག ཕྱོན་མ་གཞིས་ཆགས་མགོ་སྟེལ་ཟེར་རྒྱ་དེ་རེད། དེ་རིང་སང་ཉིན་རྒྱ་བཞུགས་ཡིན་པ་དེ་ཅ་གོ་ཡི་ཡོད་མ་རེད། བྱས་ཙང་དེའི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འཇ་ཆགས་ཡོད་མེད་དེ་དྲི་གནང་ཚར་སོང། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་སོ་སོ་གསར་འགྱོར་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། གང་ཟེར་དགོས་རེད། ཞུ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ལ་ལྟོས་ནས་གནད་དོན་དེ་ཚོ་ལ་འགྲེལ་བཤད་གང་འཇ་བྱས་ནས་རྒྱུག་ཡོད་དང་མི་ཡོད་བསམས་ནས་ཁ་སང་ནས་བཟུང་སྟེ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་བསམ་བློ་འཇ་པོ་བཏང་ནས་བསྡད་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་གཅིག་བཤད་ནའང་འཇ་མ་བཤད་ནའང་འཇ། གང་ལྟར་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་གསལ་པོ་འཇ་པོ་ཞིག་རེད། དེའི་ཚ་ནས་གསར་འགྱོར་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཐོག་ནས་ལྟ་དང་ལྟ་བ་ཆུ་ཞིར་རྒྱའི་ཐ་སྟད་ཅིག་ཡོངས་བསྒྲགས་ཞིན་པ་འཇ་པོ་ཞིག་རེད། ནང་དོན་གང་འཇ་ཡིན་མིན་གྱི་ཞིབ་ཚགས་དེ་ཕལ་ཆེར་མཐོང་མ་སོང་སྟེ། ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་མི་འདུག ཐུགས་ཙང་ལྟ་དང་ལྟ་བ་ཆུའི་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཞིག་སྒྲིག་པ་ཡིན་ན། དེའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་

ཤེག་པོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས། ད་གཤོད་གོང་དུ་ཕྱག་སྟེལ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུང་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས། དེའི་རིགས་གཅིག་དངོས་གནས་དང་གནས་བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོན་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ཡོང་མཁན། སོ་སོ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཆ་ཚང་ཟློས་གཏོང་ཐུབ་མཁན་གྱི་དེ་འདའི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་འབྱོར་ཚར་བའི་ཐེས་ལའང་ཕྱི་རྒྱ་ལ་ལ་སོགས་པར་སོ་སོའི་གཅེར་བོགས་རེད། ཁྱོ་མགོ་གང་ཐོན་གྱིས་ལས་ལ་མི་འཇུག་མཁན་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ། ཤེས་ཡོན་ཡོད་དང་མེད་ལ་སོགས་པའི་རིགས་འདྲ་དང་མི་འདྲ་མང་པོ་ཞིག ཐུ་སེར་གཉིས་ཀའི་ནང་ན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བདག་པོ་ཡག་པོ་ཞིག་བརྒྱབས་ནས་ང་ཚོའི་རྩ་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཁོང་རྣམ་པའི་ནུས་པ་དེ་བེད་སྤྱོད་ཡག་པོ་ཞིག་གཏོང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ། ལྟ་དང་ལྟ་བཅུའི་ལས་གཞིའི་ནང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་། ང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ལམ་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་གསལ་པོ་འདུ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ པ་ལ་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས། ལྟག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ཐོག་ནས་ལི་ལི་བོད་མིའི་གོང་སྟེ་གསར་རྒྱུ་བྱས། དེའི་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པའི་སྐབས་ལ་དོ་བདག་ཡར་ལང་སྟོང་མཁན་འདིས་སྐར་ཏྲགས་ཅན་གྱི་ཏི་བ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན། ཏི་བ་གཏོང་དུས་ལི་ལི་བོད་མིའི་གོང་སྟེ་མགོ་བཙུགས་ཟིན་པ་རེད། ད་སྟྲན་ཞུ་འབྱོར་རིམ་བཞིན་དུ་ཁོང་རང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་སྟོས་དང་སྟོ་བཞིན་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་གསུང་གི་འདུག ཏྲས་ཅང་དེ་ལ་དེའི་སྐབས་སུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་བསྟན་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དེ་ལ་ཤད་དེ་མིག་གཉིས་ཅེར་ནས་དེ་ལ་ལྟ་བཞིན་ཡོད། དེའི་ཚ་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་སྟེང་སྟོབས་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་གོམ་པ་འདུ་པོ་ཞིག་ཡིན་ན་གོམ་ཞེང་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་མདུན་སྐྱོད་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ། ང་འདུ་པོ་ཞིག་ཡིན་ན་དོས་འཛིན་གང་འདུ་ཟེར་དགོས་རེད། ནན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་བཅན་བྱོལ་གོང་མིའི་སྟོད་སྐར་ཁག་ཏུ་གསར་འགོར་ཏེ་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་སྐབས་སུ་གནང་མེད་མ་འོངས་པར་འཕྲོས་དོན་གྱི་ཏི་བ་ནང་ནས་དེ་འདྲ་གནང་གི་ཡིན་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་གསུངས་སོང་། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་གང་ཡང་གྱབ་ཡོད་ས་མ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བྱང་ན་ཞིག་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཏུགས་པའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕྱག་སྟེལ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ངས་སྟོན་མ་སྐར་ཏྲགས་ཅན་གྱི་ཏི་བ་ནང་ནའང་རེ་བ་ཆེ་ཤོས་དེ། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་འདུ། སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་འདུ་གསར་འབྱོར་ལ་ལས་གཞི་གང་བསྐྱན་གྱི་ཡོད་པ་དེ། དངོས་གནས་དང་གནས་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉི་མ་འདུ་ཞིག་གི་འོག་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་ཡིན་ན། དེ་ལ་བསྟོན་འདོགས་གཞི་དང་འཕེལ་བཤད་ལོག་པ་རྒྱུ་གཞིའི་རིགས་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་མ་རེད། དེ་ལའང་ཚོག་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་དོགས་པ་ཟ་དགོས་པ་དང་དོགས་སློང་བྱེད་དགོས་རྒྱུའི་དེ་འདྲ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ནས་གཅེར་ཡོང་གི་མ་རེད། དེ་འདྲ་མི་ཡོང་བ་ལ་ཐབས་ཤེས་གང་འདྲ་འདུ་ལའང་པ་ཡིན་ན། ཁྱེད་བྱུས་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཏུ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད། ཁ་ཡིག་ཡོང་བ་ལ་ཐབས་ཤེས་གང་འདྲ་ལའང་པ་ཡིན་ན། ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཡ་ཐུ་ཙང་ཀྱི་གཞི་ལ་ཚེན་པོ་ཞེ་དྲགས་ཤིག་མཐོང་ཞིག་ཡོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོའི་ཁ་ཡིག་ཡ་ཐུ་ཙང་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཡ་ཐུ་ཙང་ཡ་ཐུ་ཙང་ཡ་ཐུ་ཙང

པོ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་དམིགས་བསལ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་བརྒྱ་ཆ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆ་མང་པོ་ཞིག་གསར་འབྱོར་གོང་མེའི་འཚོ་གནས་དང་སྨོན་སྒོང་རང་སེམས་ཤུགས་མ་ཆགས་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་འབྲལ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་བོ་གསལ་རྒྱང་བྱས་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་གা་རང་རེད་ཀྱང་རེད། དགེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། (**དགལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།** སྐར་མ་གཅིག་གི་ནང་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང།) ལག་ས་སོ། དགེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ལྷོན་མ་ཞ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཨོ་ཟླ་མའི་སྐབས་སུ་བོད་དོན་འབྲེལ་མ་ཐུད་པ་ལྷམ་སྐྱ་ས་ར་སིམ་བུ་ལེན་ཡིན་ན་ཞིག་ལབ་ཀྱི་འདུག ཁོང་རྒྱ་གར་ལ་ཆེབས་བསྐྱར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་གནམ་ཐང་ནས་ཐད་ཀར་དང་པོ་༢ རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མཇལ་འཕྲད་གཉིས་པ་དེ་གསོག་སྐར་སྒོག་གྲ་ལ་ཕེབས། གསོག་སྐར་སྒོག་གྲ་དེ་གསར་འབྱོར་ལྷོ་དང་ལྷོ་ཆ་ལ་མཇལ་འཕྲད། གཉིས་པ་དེ་གསོག་སྐར་སྒོག་གྲ་ལ་ཕེབས། གསོག་སྐར་སྒོག་གྲ་དེ་གསར་འབྱོར་ལྷོ་དང་ས་རེད་དེ། གསོག་སྐར་སྒོག་གྲ་ནས་ཉིན་གྱང་ཞལ་ལག་ཡིན་ནའང་མཆོད་ནས། ཉིན་ས་དང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ལྡུག་ཞུ་ས་འདྲ་པོ་ཞིག་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་མཉེན་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་གི་སྟོང་ལྷོགས་ཆེན་པོ་དང་གོམ་ཞེང་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་རབ་བྱང་ན། གོས་ཚོགས་འདི་སང་ཉིན་གྲོལ་མ་ཐག་ཏུ་མཁན་དུ་གནངས་ཉིན་ནས་བཟུང་སྟེ། དེའི་སྐད་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཆུ་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ལས་དོན་ཞིག་སྟེལ་རོགས་བཀྲིས་ཟེར་ནས་འདུན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཆོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དགལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག

དགལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འགོར་ལྡ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས།

དགལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སོ་ནམ་བུན་གཏོང་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། བུ་ལོན་གཏོང་རྒྱ་དང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་ངེས་གཏན་འགེལ་བ་ཞིག་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་དྲི་བ་གཅིག་དེ་རེད་འདུག འདིའི་ནང་ནས་ང་ཚོའི་སོ་ནམ་བུན་གཏོང་གི་ལས་གཞི་འགོ་བཙུགས་པའི་རྒྱབ་ལྟོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཙོ་བོ་གང་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གཞོན་སྐྱེས་རེ་ཟུང་ཞིག་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ལ་སྤྱི་བཏང་དོ་སྣང་དང་དབྱིངས་ཡོད་བསྡད་པ་ཞིག་ལ་ལས་ཀ་ལས་རྒྱའི་མ་རྩ་མ་འདང་བའི་རིགས་ཤེག་ཡོད་རེད། རིགས་གཅིག་སོ་ནམ་ལས་གཞིའི་ཐོག་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་དོ་སྣང་མེད་ནས་ནང་ཁུལ་བོགས་མ་བཏང་བཞག་པའི་ལོ་རྒྱས་དེ་འདྲ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཡོད་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བྱེད་ཐུབ་མཁན་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་མ་ཐུན་འགྲུར་ཞིག་སྒྲུར་བ་ཡིན་ན་དེས་གཞིས་ཆགས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་མེག་དས་བཟང་པོ་ཞིག་བསྐྱེན་ནས་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཀྱི་ཐད་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་དོ་སྣང་ཆེ་རུ་ཡོང་བའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་བཟུང་ནས་ད་ལོའི་སྟོན་ཆིས་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཐལ་ཆེར་བུ་ལོན་གཏོང་རྒྱར་འབྲལ་བཏུ་དང་བཏུད་ཅུ་ཀྱ་བཞི་ཙམ་ཞིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞག་ཡོད་པ་དེ་རིམ་པ་གསུམ་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་རེད། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་གི་ནང་ལ་སྒྲིད་ཀ་མེད་པའི་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱ་གཅིག་ཡོད་རེད། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཟེར་དུས་སྟོན་ཐོག་གཅིག་འདེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྟོན་ཐོག་དེ་འདེབས་རྒྱའི་ཀ་སྒྲིག

བྱས་པ་ནས་བཟུང་མཐའ་མ་འོ་ཏོག་དེ་སོ་སོའི་ལག་ཏུ་མ་སོན་པའི་བར་གྱི་དུས་ཚོད་དེ་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་པལ་ཆེར་གཞིས་ཆགས་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག

དེ་ནས་རིགས་གཅིག་ལ་གནས་སྟངས་ཡག་ཙམ་ཡོད་དུས་སེམས་ཤུགས་རང་སྤར་རྒྱའི་ཆེད་དུ་སྐྱེད་ཀ་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་གསུམ་དེ་འདྲ་ཞིག་སྟེ་སེལ་བརྒྱབ་ནས་དེ་འདྲ་གཏོང་རྒྱའི་ལས་གཞི་གཅིག་འདི་ལྟར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་རེད། དེ་གা་ནང་བཞིན་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་དགེར་ན་འཕྲལ་རྩོད་ཀྱི་ཅ་ལག་དེ་འདྲ་ཏོ་ཡི་ཡིན་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ས་གནས་ལ་རྒྱབ་གཉེར་དང་ཁག་ཐེག་དེ་ཚོའི་རིགས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱང་བ་ཡིན་ན། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་འཕྲལ་རྩོད་རྒྱ་དང་བུ་ལོན་གནང་རྒྱའི་ལས་ཡུགས་གཅིག་ཡོད་རེད། འདི་སྟན་གསེང་ཞུ་རྒྱ་ཞིག་ཡིན།

དེ་ནས་སྤྱན་སྲིང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རེད། སྤྱན་སྲིང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དེ་སྟོན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་རོབ་ཙམ་ཞིག་སྟན་གསེང་ཞུས་པ་ཡིན། སྤྱན་སྲིང་གཞིས་ཆགས་བསྐྱན་དགོས་པའི་རྒྱབ་ལྟོངས་གནས་ཆུ་ལ་དེ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་སྲོ་མ་ཐུན་ཚོགས་པའི་ཐོག་ནས་དཔྱ་ལ་རག་རྒྱའི་ཆེད་དུ་གཅིག་པོ་རེད་དམ་ཟེར་ན་རྩ་བ་རང་ནས་མ་རེད། ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་འདི་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་བསྡད་པའི་བོད་རིགས་ཚོ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་མ་ཐག་རིང་པོ་ལ་ཡོད་བསྡད་པའི་བོད་རིགས་ཚོ་ནང་ཁུལ་མཛའ་མ་ཐུན་མཉམ་ལས་ཡོང་རྒྱ་དགོངས་པ་གཙོ་བོ་དེ་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཕག་གི་ལྟ་བྱུག་གཞིར་བཟུང་རང་ཁ་རང་གསོའི་ཐོག་ནས་པ་གིའི་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པའི་བོད་མི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་ད་ལྟའི་ནང་སྲིད་ཁོངས་ལ་གཞིས་ཆགས་རྩ་བའི་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་སྐྱོ་གྲས་བཅུ་ཞིག་ངོས་འཛིན་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་གཞིར་བཞག་པའི་གཞིས་ཆགས་ནང་ནས་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་ཚོའི་ཐོག་ནས་གཞིས་ཆགས་འདི་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རེད། ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་རེད། རང་བཙན་ཚོགས་ཆུང་རེད། ལས་ཀྱི་སྟེ་མོ་བ་ཡོད་བསྡད་མཁན་ཚོའི་ས་གནས་སོ་སོ་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས། ཚོགས་ཆུང་དེའི་ཐོག་ནས་པ་གིའི་ཕྱི་རྒྱལ་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་དུ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། རོགས་པ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་འདི་དང་ཕར་ཆུར་འབྲེལ་བ་གནང་ནས། ས་གནས་སོ་སོའི་ནང་ལ་ཚོང་དང་དེ་འདྲའི་ལས་དོན་ཅམ་མ་ཡིན་པའི་ལྷ་གྱའི་ཤེས་ཡོན་རེད། ཚོས་རེད། རིགས་གཞུང་རེད། གོམས་གཤིས། དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་ཕར་ཆུར་ཆུ་མཐུད་ནས་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱ་ཞིག་དང་། རིམ་པ་བཞིན་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཞིག་བྱང་བ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་གཞིས་ཁག་ལ་ཡོད་བཞིན་པའི་སྨོན་ལྟ་ཆོ་ཀྱི་རྒྱལ་ལ་ཕར་ཟླ་གཅིག་གཉིས་དེ་འདྲའི་ཉམས་ཐོང་གསོག་ཕྱིར་འགྲོ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ལ་ཡོད་བཞིན་པའི་ལྟ་ཆ་ཆོ་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕར་ཟླ་གཅིག་ཏུ་ཕྱི་ཕྱི་ལ་ཕར་ཆུ་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཕྱི་ཕ་ཡིན་ན་ཁ་ཕ་ཡིན་ལ། ས་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ། ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ། ས་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ། ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ། ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ། ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ། ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ། ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ། ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ། ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ། ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ། ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ། ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ། ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ། ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ། ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ། ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ། ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ། ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ། ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ། ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཁ

སྒོར་ (Euro) ཞེས་སྟོང་ཚམ་ཞིག་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་བྱུང་བ་རེད་དེ། དཔྱ་སྒ་མཐུད་དེ་འབྲེལ་བ་ཤུ་སྒས་ཡིན། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་ཆགས་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་ (France) ལ་ཡོད་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་འབྲེལ་བ་གནང་གི་ཡོད་རེད། ཟླ་བ་ ༤ དང་ ༧ པའི་ནང་ལ་དྲུ་བརྒྱད་ནས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་གང་ལ་གང་འཚམ་གནང་བ་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་ང་ཚོ་འདིར་དགོངས་འཛར་སྟོན་རྒྱུ་འདི་དཔྱལ་འདི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་རྟགས་པ་འདྲ་ཞིག་རེད་འདུག་སྟེ་འདི་ཙ་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། གཙོ་བོ་ང་ཚོའི་འབྲེལ་བ་འདི། བོད་རིགས་དང་བོད་རིགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་འདི་དམ་ཟབ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་བའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ཡིན་པ་ཡིན་དུས། དཔལ་ཆར་དམིགས་བསལ་དཔྱལ་འདི་ཚམ་འབྱོར་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག

ཏྲན་སྒང་གཞིས་ཆགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། (New York) དང་ (New Jersey) ལ་ཡོད་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་འདི་གནང་པ་རེད། ཐོག་མ་ཁོང་ཚོ་འདིར་ཕེབས་པའི་སྒྲབས་སུ་ས་གནས་རང་ལ་འབྲུམ་གཅིག་གསོལ་རས་གནང་འདུག ངེ་ནས་མུ་མཐུད་དེ་ཁོང་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ནི་ཉུ་ཡོག་ལ་ཁོང་ཚོས་ཚོགས་ཁང་གསར་པ་ཞིག་རིན་པ་ཅུ་ཅང་ཆེན་པོ་སྤྱད་ནས་ཉོས་ཚར་བ་ཡིན་དུས། དེའི་རིན་པ་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་གྲུབ་ཚར་བ་ཡིན་ཟེར། སོང་ཙང་རིན་པ་དེ་ཆ་ཚང་གྲུབ་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ཚོགས་ཁང་བོད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཉོན་སྒང་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་གཞིས་ཆགས་གཞན་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་ཅིག་རང་བཞིན་གྱིས་ཆགས་ས་རེད་ཟེར་ནས་དེ་འདྲ་གསུང་སྟོང་ཀྱི་འདུག ངེ་ནས་ཉིས་སྟོང་བཅུ་དྲུག་ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་ལ་ཕ་གི་ས་གནས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞི་ལ་ཕན་པའི་འབྲུམ་གཅིག་གསོལ་རས་གནང་འདུག ངེ་ནས་བཅུ་པའི་ནང་ལ་ཕ་གི་སློབ་གྲྭའི་ཉིན་མོའི་ཞལ་ལག་དང་ས་འོག་ནས་ཚུ་བྱ་རྒྱུ་དང་ཚུ་མཇོད་གསར་པ་བརྒྱ་བ་རྒྱུ་དེ་འདྲའི་ཆེད་དུ་ཁྱོན་བསྡོམས་པས་འབྲུམ་ལྟ་དང་སྟོང་ཕྲག་བདུན་ཅུ་དོན་ལྟ་ཙམ་ཞིག་གིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་འདུག་སྟེ་ད་ལྟ་དཔྱལ་ས་གནས་ལ་ཉོན་མི་འདུག ཕྱན་ད་ར་ས་གནས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ New York དང་། New Jersey ཡིས་དེ་སྔ་ས་གནས་ལ་ཕེབས་པའི་སྒྲབས་སུ་འབྲུམ་གཅིག་གསོལ་རས་གནང་འདུག ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་འབྲེལ་བ་གནང་སྟོད་ཀྱི་འདུག ཏ་ཇ་གཞིས་ཆགས་ཆ་བཞག་ན་སྒ་སི་ཏོན་ (Boston) ལ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཚོས་ལྷོ་བྱང་ཉམས་གསོའི་ཆེད་དུ་འབྲུམ་གསུམ་དང་ཁྲི་བརྒྱད་ཙམ་ཞིག་གནངས་འདུག ཉིས་སྟོང་བཅུ་དྲུག་གི་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་ནང་ལ་ཡང་རོགས་དཔྱལ་འབྲུམ་གཅིག་དང་ཁྲི་གསུམ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ད་ཕན་ལ་ཕལ་ཆེར་བོད་རིགས་ཕྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ནང་ནས་རྒྱ་གར་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་དཔྱལ་གཏོང་མཁན་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དེ་སྒ་སི་ཏོན་མི་མང་གི་ཕྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་རེད་འདུག འབྲུམ་ལྟ་དང་ཕྱོང་ཕྲག་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ཞིག་དེ་འཕྲ་བྱས་ནས་འབྲེལ་འདུག ངེ་ནས་ཟླ་པ་ཅན་དང་བཀྲིས་གླིང་བལ་ཡུལ་གྱི་གཞིས་ཆགས་དེ་ California ཁྱལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཕྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚོ་རེད་འདུག སོང་ཙང། ལོ་ལྟ་བཅུའི་ཕ་གའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ཆ་ཚང་འཆར་གཞི་ཞིག་ California ཕྱལ་འདུག་ཀྱང་། དམིགས་བསལ་གྱི་ཚུན་བཀའ་ལན་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་འབྲེལ་མེ་འདུག ངེ་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་གི་ར་སྒ་ཕར་དང་། ཨིར་ཁྱམ་ས་གནས་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ Colorado བོད་རིགས་ཕྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་གནང་མི་འདུག འདིའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའི་ནང་ཕྱིད་ཀྱི་ཟྭང་ཏྲང་དབྱིག་གཉེན་ལག་སྒྲབས་དེར་ཨ་རི་དོན་ཁང་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་སྒྲབས། ཕར་ཚུར་འགྲེལ་བ་ཞུས་ཏེ་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་འགྲེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ཨོ་རི་ས་ཕྱུན་ཚོགས་གླིང་དེ་ཐོག་ལ་ Portland ས་གནས་བོད་རིགས་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་དཔྱལ་དེ་ཙམ་འབྱོར་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་

མི་འདུག གང་ལྟར་དེ་ཕན་དཏུལ་འབྱམ་བརྒྱད་དང་སྟོང་དྲུག་བཅུ་རེ་གསུམ་ཅམ་འགྲོར་འདུག ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོའི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྨྲོ་མ་ཐུན་ཚོགས་པ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཉིས་བར་ཚུར་འཕྲལ་མ་ཐུད་བྱེད་རྒྱུ་ཅམ་བ་གཏོགས། ལས་ཀ་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ས་གནས་སོ་སོའི་ཐོག་ནས་མཐུག་སྐྱོང་རྒྱའི་སྐོར་ཞུས་ཡོད་རེད་ཞུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀྲར་བོས་སྨྲོ་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་བོད་ནས་གསར་དུ་འགྲོར་བའི་ལས་འཚར་གང་ལ་གང་ཅམ་འདུག དེའི་ནང་ལ་ཁ་ལོ་བའི་སྨྲོང་བརར་གང་ལ་གང་ཅམ་འདུག དེ་ཚོ་འདིར་ཡོད་པ་གནང་བཞིན་ས་གནས་གཞན་ལ་ཡོད་རེད་པས་བཀའ་ཕེབས་སོང། དེ་འདིར་ཡོད་པ་གནང་བཞིན་ས་གནས་ཁག་ཚང་མའི་ནང་ལ་ཡོད་རེད་ཞུ་ཡིན། སྨྲོང་བརར་གྱི་ལས་གཞི་དེ་ཚོའི་རིགས་དུས་ཚོད་གཅུས་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཤེས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྟད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་ཕེབས་སོང། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་གསལ་སྒྲགས་བྱེད་ཐུགས་ཀྱི་བརྒྱད་རིམ་ཆ་ཚང་ཞུས་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་སྟངས་གནང་ནས་གནས་ཚུལ་མཁྱེན་མཁན་དེ་ཚོས་སྟན་ཞུ་ཐུལ་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་གནས་ཚུལ་མ་ཤེས་པར་ཚུད་མ་སོང་ཟེར་མཁན་དེ་སྤ་ཕན་ང་ཚོའི་སར་བཅར་གཏུགས་བྱེད་མཁན་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང། དེ་བྱས་དུས་ང་ཚོས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་གཞིར་བཟུང་ཆ་ཚང་གིས་མཁྱེན་ནས་དེའི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

གང་ས་སྐྱིད་མེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་གི་དགེ་ཚན་དང་མ་མ། ཕྱུ་ཀུའི་ལྷོ་དོད་ཅིག་སྟོན་མ་ཅིས་འགོའི་ནང་གསལ་འདུག ད་རེས་མེད་པའི་རྒྱ་མཚན་གཅེ་རེད་ཟེར་བ་དེ། ན་ཞིང་ང་ཚོའི་ཅིས་འགོའི་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་རེད། ཅིས་འགོ་དེ་འདི་གཅིག་བརྒྱད་ཟེར་བ་ཞིག ནང་སྲིད་བརྒྱད་ནས་རོགས་ཚོགས་ནས་དཏུལ་ཐང་ཀར་ལེན་རྒྱའི་ཡིག་ཆའི་ཆ་ཏེན་མ་འཛོམས་དུས། ནང་སྲིད་ནས་ཁུངས་སོ་སོ་ལ་སྟོང་རྒྱ་དེ་རེད། ད་ལོའི་འདིའི་ནང་ལ་ཆགས་བཞག་པ་ཡིན་ནམ། རོགས་དཏུལ་ཚུར་མ་འགྲོར་བ་ཡིན་དུས། ང་ཚོའི་ཅིས་འགོའི་ནང་ལ་འཁྱེར་ཡོད་མ་རེད། གལ་སྲིད་འགྲོར་བ་ཡིན་ན་བར་བཏལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱའི་ལམ་ཁ་ཡོད་རེད། དོད་ནས་ཚུར་འགྲོར་བསྟད་པའི་གོད་རིགས་ཚོའི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་གནང་ཐུགས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཕུགས་འཕེར་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཤེག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ། ཇ་བའི་སྲིད་བྱུས་སྤ་ཟླས་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་རིམ་པ་མང་པོ་གནང་ཡོད་རེད། སྲིད་བྱུས་དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་ཐོག་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་ལས་བསྟད་ཡོད་རེད། དཔེར་ན་སྟོད་ཁང་གསར་བསྒྲན་བྱ་རྒྱ་དང། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གླིང་སློབ་གྲྭའི་ལོ་ཚད་སྦར་རྒྱ་དང། ཆ་རྒྱན་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱ་དང་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་སྲིད་བྱུས་ཁོ་རང་གི་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་ཡོད་རེད། བཀྲར་འོས་སྨྲོ་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་གྲངས་ཐོ་ཚད་ལྟན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཏན་ཏན་དངོས་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་དགོས་འཁོ་རང་ལ་གཟིགས་ནས། ད་ལོའི་སྟོན་ཅིས་ནང་དུ་འཚར་གཞི་ཆ་ཚང་ཟླུགས་ནས་གོང་དུ་གསལ་བར་ཤད་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང། མ་འོངས་པར་ཚད་དང་ལྟན་པ་ཞིག་ཡོང་བར་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡི་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཀཱན་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག་ དཀ་ལྡ་འདིར་གོ་སྒྲབས་ཞུ་དགོས་དོན་དེ། དཀའ་གསོལ་ཐའི་བར་གསེར་སྟོན་ལ་བལ་ཡུལ་ནས་ཡིན་པའི་བཀུར་བོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བལ་ཡུལ་མི་མང་གི་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཕྲིན་དགོངས་འཚར་དང་བསམ་ཚུལ་ཞིག་བཏོན་པ་དེའི་ཐོག་ལ་དཀྱ་ཡར་ལངས་ནས་གསལ་བཤད་ཅིག་མ་ཞུས་ན། ཏཱ་ཏཱ་སྟོད་ཀྱི་མ་རིད་བསམ་ནས་ཆེད་མངགས་གོ་སྒྲབས་འདི་ཞུ་ཡི་ཡོད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་བོད་མི་ང་ཚོས་ཤེས་ཏྲོགས་བྱུང་བར་ཆེག་ཁེ་ལྷག་ཙམ་བཅུ་ཡི་ཡོད་རེད། འདི་ལ་བལྟས་ན་རོགས་དཔྱལ་ཕུལ་རྒྱའི་བཀྲ་ཆ་དེ་མི་འགོར་ལ་ལྷོས་བའི་ཡག་ཐག་ཚོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་ དཀྱ་སྒྲབས་སུ་བབ་པ་ད་གེན་བཀའ་འཕྲི་གནང་བ་དེར། ཨ་རིའི་རོགས་དཔྱལ་མ་ཡ་ཉི་ལུ་ཙ་གསུམ་དེའི་སྒོར་ལ་ལན་མ་ཞུས་སྟོན་ལ་དེ་སྔ་ཨ་རིའི་ཁྱལ་ནས་ཡོང་བསྡད་པའི་རོགས་དཔྱལ།

ཆོས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སློན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སློན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག་ ཏྲི་བ་ཏྲིས་མཁན་དང་ལན་གནང་མཁན་ཚང་མས་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་རྒྱ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག་ སྤྱི་ར་བཏང་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཐུག་ལས་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་མེད་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག་ མི་མང་ལ་མར་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་རྒྱ་དང་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་སྟོན་མའི་སྟོན་མ་ལྷ་བུ་ཡིན་ན་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་དབང་གིས་ཞུ་མ་ཤེས་ཞེས་གསུང་སློས་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་བརྟེད་མ་སོང་བའི་ཆེད་དུ་བསྒྲུར་འདེབས་ཤིག་ཞུས་ན་ཡག་པོ་འདུག་དྲན་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡིན།

ཆོས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

འདིའི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་ཅིར་ནས་རེད། འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་ལན་འདེབས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཀཱན་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག་ ཕྱིར་བཏང་དེ་སྟོན་གོང་དུ་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་བཀའ་བློན་གཉིས་ཕྱོགས་ཕེབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ། ང་ཚོས་གསང་བ་ལ་བཞག་པའི་ཁུལ་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་རྒྱར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ཕྱིན་པའི་གནད་དོན་ཙ་བ་ནས་གཟིགས་རྒྱ་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་འདིར་བློང་བ་སོང་ཙང། ང་ཚོས་ཆེད་མངགས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་དམ་དོན་བྱས་ནས་ཕྱིན་ཏེ་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱའི་བསམ་བློ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

བཀྲིས་ཁྱི་འཕྲས་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་བསྟོད་བསྡགས་གནང་སོང་སྟེ་ཡིན་ནའང་མ་ཁོངས་པར་དེའི་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་ཚགས་མིན་མི་ཤེས། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ལངས་སྟོད་མཁན་གྱིས་ལས་རིམ་རྒྱས་གཞག་འདོན་མཁན་གྱི་དགོངས་པར་ཡོད་པ་བཞིན། བཀའ་ཤག་གི་བསམ་བློར་འཁོར་ནས་བྱེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།

ད་ལྟའི་ཚར་གསལ་བར་ཤད་ཞུ་རྒྱ་ཞིག་ལ། ཨ་རིའི་རོགས་དཔྱལ་ ༢༠༡༦།༡༠།༡ ནས་ ༢༠༡༣།༤།༣༠ བར་དུ་འགྲོ་སྟངས་འདི་ཨ་རིའི་འགྲོ་སྟངས་སྟེང་ལ་ཚ་བཞག་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་ལ་ས་ཡ་བཞི་དང་ཕྱེད་ཀ་བལ་ཡུལ་ལ་ས་ཡ་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀ་ བརྒྱ་ཚ་སྒམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་རྒྱས་པ་ཆོས་མ་གསུངས་སྔོན་ནས་དགོངས་པ་དེ་བཞེས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་དེ་སྔ་རོགས་དཔྱལ་ཡོད་བསྡད་ཡོད་པ་འདི་བརྒྱ་ཚ་ཉི་ཤུ་བཞག་པ་རེད། འཚར་གཞི་ལྟར་བརྒྱ་ཚ་ཉི་ཤུ་འབྱོར་མ་སོང་། དེས་ཕྱལ་མ་ཐུབ་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་གཅིག་རེད།

འདི་འདྲ་བའི་ལས་འཚར་ཡག་ཕོ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་གཅིག་ལ་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཁེབས་རྩའི་དམིགས་བསལ་སྒྲུ་ཚབ་ཀྱི་འགན་སྲུང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ། ཡར་རྒྱས་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞི་ལས་བྱེད་ཆེད་མངགས་བཙུགས་རྒྱུ་དེ་འདྲའི་འཚར་གཞི་བང་སྒྲིག་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་བལ་ཡུལ་མི་མང་གི་གནས་སྟངས་དེ་མ་ཤེས་པ་དང་། མ་རྟོགས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། ད་ལྟ་སྒད་གྲགས་ཆེན་པོའི་ས་ཡ་ ༤༣ འདི། ཕོ་དང་ཕོ་བརྒྱ་ཚ་ ༣༧ བལ་ཡུལ་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དངོས་སུ་ཚགས་མིན་དེ་ལས་འཚར་འགྲོ་བའི་སྒྲབས་སུ་རེད། འཚར་གཞི་བཏང་ནས་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད།

དེ་ནས་དོན་ཚན་གཉིས་པ་འདི་བཀའ་བློན་ཕྱོགས་བསྒྲོད་ཐོག་ལ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། མ་ཁོངས་པ་བཅར་ཐུབ་མིན་གྱི་གནས་སྟངས་འདི་དེ་འདྲ་རེད། ང་རྒྱའི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་སྟོན་ཡོད་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་འགྲོ་ས་དེར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་གསར་འགོད་པས་སྒྲད་ཆ་ཏྲི་གི་འདུག་ དེ་རིང་གནས་ཚུལ་ཞིག་བཟོས་ནས་གཅིག་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། འགན་རང་གིས་འཕྲེར་དགོས་རེད་ཅེས་དམ་པོ་བྱས་ནས་མངགས་པ་ཡིན། དེ་ནས་གནས་ཚུལ་བཟོ་མ་བཙུག་པ་རེད། ཚུར་སློབས་ནས་བཟོས་འདུག་ འདིར་བྱ་རྒྱ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་དེ་ཡང་རང་དབང་ཅན་གྱི་གསར་འགོད་པ་རེད།

དེ་བཞིན་གོང་དུ་ས་མཚམས་དེ་ཚོ་ལ་བོད་མི་ལྟག་འདུག་གསུང་པ་འདི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། བོད་མི་ཡིན་མིན་གྱི་སྒྲད་ཆ་དེ་གཉིས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་བཀྲ་ཤིས་གཅིག་ལ་ཁ་ཏགས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཞིག་ལ་ཁ་ཏགས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡ་ཡ་ཐུག་ཏེས་འདུག་ དེ་ལ་ཁ་ཏགས་ཀ་ཡ་ཡ་ཐུག་ཏེ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད། བཀའ་ཤག་ལ་འབྲོས་ཡོད། དཔལ་ལ་ལས་ཁུངས་ལའང་འབྲོས་ཡོད། དེ་ལ་མི་མང་ཕོ་ཞིག་ལྟག་བསྟད་ཡོད་རེད། དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་བཟོ་དགོས་རེད་ཅེས་ཡི་གེ་ཞིག་སློབས་པ་རེད།

བཀྲིས་ཁྱི་འཕྲས་རྣམ་པ་ཆོས་མཁྱེན་གྱི་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཕོ་བྱས་ནས་དོ་བདག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཞུས་པ་འདི་གནད་དོན་གཅིག་ལ་བལྟས་ནས་རེད། དེ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་བལ་ཡུལ་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་ཆེད་མངགས་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱ་མངགས་པ་རེད། མངགས་རྟེས་སྟན་ཐོ་འབྲོར་ཚར་བ་དེའི་ཐོག་ལ་ལྟ་བསྟད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་འདྲ་ཆེད་མངགས་ཤེས་བཞིན་དུ་བཞག་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། གང་འདྲ་ལྟག་པ་ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་མིའི་གྲངས་ཐོ་གང་ཙམ་ཞིག་འབྲོར་བ་རེད། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བོད་མི་ཡིན་མིན།

དེ་རིང་ཁ་སང་བོད་སྒོང་རྒྱལ་པ་ཅམ་ཞིག་བོད་མི་རིད་དམ་ལབ་པ་ཡིན་ན་དེ་དོགས་པ་ཟ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། བོད་སྒོང་མ་ཤེས་ན་བོད་མི་མ་རིད་དམ་ལབ་པ་ཡིན་ན་དེ་ཡང་དོགས་འཇི་ཞིག་རེད་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་ཆགས་བསྟད་ཀྱི་འདུག་ བྱས་ཅང། ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་ཏན་ཏན་བྱེད་དགོས་ཡོད་དུས་བཀའ་ཤག་གི་ས་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལ་ཆེད་མངགས་ཞིབ་འཛུག་བྱས་ནས་སྟན་ཐོ་དེ་དབལ་འབྱོར་ལས་ལྟངས་ལ་འབྱོར་ཚར་སོང་།

དེའི་ཐོག་ལ་ཡང་བསྐྱར་ང་ཚོས་སྐད་ཡང་བཀའ་ཤག་དང་ལྷན་དུ་གོ་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། གནད་དོན་དེ་དག་མཚམས་རེ་བླངས་པ་ཡིན་ན་ཕན་གཏོང་གা་རེ་བྱུང་གི་ཡོད་མེད་མགོ་ཚོད་ཀྱི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་འདི་བླངས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་བསྟད་ཀྱི་མེད་པ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ལངས་སྟོད་མཁན་འདིས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་བྱས་ནས་གོ་སྒྲབས་བཟུང་བའི་ཁུལ་བྱས་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་པའི་ཁུལ་ཡིན། བྱས་ཙང་དེའི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་བལ་ཡུལ་མི་མང་ཚོར་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གི་དོས་ནས་གཟིགས་ཐོགས་གྱི་རེ། བཞིན་ལྷང་པ་གཞན་དང་གཞིས་ཆགས་གཞན་པ་ཡོད་རེད། བལ་ཡུལ་ནང་བཞིན་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལྟ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཐོག་ས་ཡོངས་ནས་གཅིག་གྱུར་ལྟ་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་གི་འགན་བཞེས་བསྟད་ཀྱི་ཡོད། ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་ལམ་འདྲ་མིན་ཐོག་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཀྱི་ནང་དུ་ལྟ་རྒྱའི་འགན་དེ་གཅིག་གྱུར་འཕྲོད་བསྟད་ཀྱི་ཡོད། མི་འབོར་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་གི་དོས་ནས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུར་བཀོལ་གྱི་ཐོག་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད། དོགས་འཇི་ཆ་ཚང་ཟིན་པ་ཡིན། དཔྱལ་འབོར་ས་ཡ་སྒམ་བརྒྱ་བཅུ་མེད་དྲུག་ འབུམ་མེད་ཆིག་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་ཆིག་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་བཞི་སྒྲི་མོས་ཀྱི་ངོས་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུ་བར་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྡེན་སྒྲི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།

ཤོག་གྲངས་བཞི་བརྒྱ་བཅུ་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང། སྒྲི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་སྒྲི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མེད་པའི་ས་གནས་ཁག་ལྷའི་རྒྱུར་བཀོལ་སྟོན་རྩིས་ཀྱི་བསྟོམས་དེ་སྟན་སྨོན་གནང་རོགས་གནང།

སྒྲི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་སྒྲི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མེད་པའི་ས་གནས་ཁག་ལྷའི་རྒྱུར་བཀོལ་སྟོན་རྩིས་ཀྱི་བསྟོམས་འགོར་དེ་ཏིན་སྨོར་ ༥༤,᳸᳸᳸,᳸᳸᳸ རེད། དེ་ལ་ང་ཚོས་སྟར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྒྲི་འཐུས་ཆེ་རིང་གཡུ་སྨོན་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་ཆེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལཀས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་སྒྲོ་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་སྟོན་ཅེས་ཀྱི་ང་བ་དེ་ལ་བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་སྲུང་བཅོ་ཞེས་བ་འདི་ས་ཡ་ལྡ་ཞིག ལོ་སྟོན་མའི་དེར་ཞུས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ལ་སོང་བཏང་འདུག དེས་ལས་འགྲུལ་གা་རེ་སྒྲེལ་བ་ཡིན་ནམ། རང་ཉིད་ས་ཁུལ་དེར་སྟོད་སྐབས་ལས་འགྲུལ་དེ་འཕྲ་སྒྲེལ་བ་དེ་འཕྲ་གང་ཡང་མཐོང་མ་བྱུང། ཡང་སོ་སོ་མེད་བའི་སྐབས་སུ་དེ་འཕྲ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གང་ཥེས། ད་ལོ་ཡང་དེ་གা་རང་འདུག སོང་ཙང་འདི་གང་འཕྲ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན།

དེ་ནས་ལྷོ་སྒྲོ་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་ད་ལྟའི་རྒྱར་འཛིར་གཅིག་གི་ནང་ལ་འབྲེལ་བ་ཆགས་འདུག ད་ལྟ་དས་གা་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞེ་ན། ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ར་བསྐྱོད་ཚོག་པར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་བཀའ་འགྲོལ་དང་སྦྱོར། Exit permit དང་འདི་ཚང་མ་ཞུས་པའི་ཐོག་ལ། ཡང་བསྐྱར་བོད་པར་དམིགས་བསལ་གཅིག་གা་རེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། ལྷོ་སྒྲོ་ལས་ཁྲུངས་ནས་ཡི་གེ་གཅིག་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་གལ་ཆེན་པོ་དང་གནད་འགག་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དཔེར་ན། རྒྱ་རམ་ས་ལ་དང་འདི་ཁུལ་ནས་ཕེབས་དུས་དེ་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག མི་མང་དེ་ཚོ་ལ་ཅ་ཅང་གི་དཀའ་ངལ་ཞིག་རེད་འདུག ས་གནས་སོ་སོའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡོད་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་འདིས་མ་འགྲིག་པར་ཡང་བསྐྱར་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་རྒྱབ་གཉེར་དེ་འཁྱེར་ནས་བསྐྱར་དུ་ལྷོ་སྒྲོའི་ལས་ཁྲུངས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་དགོས་པ་དེ་དགོས་པ་རྒྱ་མཚན་གা་རེ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་དམ། དེ་སྤ་ངས་མ་གིར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་བྱུང། ལྷོ་སྒྲོ་དང་དེ་འདྲ་མཐལ་བའི་སྐབས་སུ་དེ་གང་འདྲ་རེད་དམ། དེའི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་རེད་དམ་ཞེས་འདྲི་སྐབས། ཁོ་རང་གིས་གསུངས་དོན། ཐོན་མ་ཡིན་ན་དེབ་ཀྱི་ཡིན་ན་ང་ཚོར་གཅིག་ཏུག་ཏུག་མེད་པ་དང་། དེར་ཡང་འདྲ་མི་འདྲ་བྱུང་བ་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཙང་། དེབ་དེ་ཏུག་ཏུག་བདེན་པ་ཡིན་པ་དང་། དེབ་དེ་དོ་དག་རང་གི་ཡིན་པའི་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདི་ཡིན་ན་ད་ལྟའི་ཆར་ལ་དེབ་ཀྱི་བར་ཚང་མ་བསྡུས་ཚར་རེད། དེབ་གསར་པ་དེ་གློག་གིས་གློག་ཐུབ་རྒྱ་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་དུས་འདི་ལ་བདོས་གནས་ཀྱི་བྱུང་བ་མ་གིར་ལྷོ་ཕྱོགས་ལ་ཝེབས་ནས་དགོན་རིགས་མཐོ་ཆོ་དང་མཉམ་དུ་མཐལ་འཕྲད་ཡོད་གི་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་དེའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་ན་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག གང་ལགས་ཞེ་ན། མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་ཅ་ཅང་གི་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་རང་གི་ཆེད་དུ་ Bangalore ལ་དེ་གཅིག་ཞུ་བར་འགྲོ་དགོས་པ་དང་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་གཅིག་ཆགས་འདུག འདི་གསོལ་འདེབས་ཤིག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འགྲོལ་དང་སྦྱོར། གོང་དུ་བའི་ཏི་བ་དེ་ལ་ལན་ཏཱ་ཏཱ་གཅིག་བྱུང་མ་སོང་། ངས་གা་རེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་བུ་ལོན་དེ་སྒ་དང་སྒ་ལ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པ་དེ་མིན། བུ་ལོན་ལེན་རྒྱ་ལ་ཏུས་ཚོད་རྒྱ་ ๙ པ་ནས་འགྲོ་འཛུགས་ཏེ་རྒྱ་བ་ ๔ རེད། ๘ པ་རེད། ๗ པ་དེའི་ནང་ཚུལ་ལ་ལེན་ན་ལེན་པ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་བུ་ལོན་རགས་གི་རེད་ དང་མ་རེད་ཅེས་བུ་ལོན་ལེན་རྒྱར་ཏུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཁོར་ལ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཀུ་ལོན་ལེན་རྒྱའི་དུས་ཚོད་ངས་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན། སྟོན་ཐོག་གི་རེ་འདེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་གདབ་རྒྱའི་ནམ་དུས་ཀྱི་སྔོན་ལ་སོ་སོས་ཀུ་ལོན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྟོན་ཐོག་འདེབས་རྒྱའི་དུས་ཚོད་དེའི་སྒང་ལ་ཀུ་ལོན་རགས་རྒྱར་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད།

གཉིས་པ་དེར་ལྷོ་སྒྲ་ལས་ཁྲངས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་དུས་དྲན་སྲུང་བཅོ་ཞུ་རྒྱའི་ཆེད་དུ་སྒོར་མ་ཡ་ལྟ་ནི་ཞུས་འདུག ད་ལོའང་འདུག་དེ་གང་འདྲ་རེད་ཟེར། དེ་དངོས་འབྲེལ་ཞུས་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ཅ་སྒྲུབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྱའི་འཁྲུངས་ལྟ་གཡར་གསོལ་དེ་སྒྲབས་དེའི་ཁ་སང་སྟན་གསེར་ཞུ་རྒྱ་དེ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ལས་ཁྲངས་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་གང་འདྲའི་ནང་བཅར་བ་ཡིན་ནའང། ཕ་གོའི་ལས་བྱེད་ཁོང་རང་གིས་བོད་པའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ལ་ཁྱད་པར་ཤུགས་ཆེན་ཞིག་ཕྱིན་འདུག སྒྲབས་དེའི་ཀ་ན་ཏ་གའི་སྟོལ་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དེ་བོད་པའི་ཐོག་ལ་ཤ་ཚ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྒྲབས་དེ་དུས་ཁོང་གིས་བཀའ་གི་བཀར་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ༢སྒྲུབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྱའི་འཁྲུངས་ལྟ་ཡར་གསོལ་དེ་ཀ་ན་ཏ་གས་འཆར་ཅན་གྱི་སྲུང་བཅོ་ཞུ་རྒྱའི་དུས་ཚོད་གཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་ཡིན། དེ་སྲུང་བཅོ་ཞུ་རྒྱའི་ཆེད་དུ་ཀ་ན་ཏ་གའི་མངའ་སྡེ་གཞུང་གིས་འབྲུམ་ལྟ་བཅུ་གསོལ་རས་གནང་གྱི་ཡིན་ཟེར་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ཅ་སྒྲུབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྱའི་འཁྲུངས་ལྟ་ཡར་གསོལ་དེ་དབེ་གྲ་རྒྱ་ལ་ཕྱན་བྱ་ལྟ་ཁ་ཏ་ལའང་གོང་དོན་གྱི་འགྲེམས་སྟོན་ལས་གཞི་བཙུགས་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་དཏུལ་ཕ་ལ་ཕན་བྱ་ལྟ་ཁ་ཏ་ཡི་ལི་ཏ་ཀ་ཏེ་ལའང་གོང་དོན་གྱི་འགྲེམས་ལྟ་ཐེག་བཙུགས་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་འགྲོ་སོང་ལྟར་ལ་ཁྲི་ལོར་ཕྱི་ལི་ཏ་ཏེ་ལའང་གོང་དོན་གྱི་འགྲེམས་ལྟ་ཐེག་བཙུགས་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་འགྲོ་སོང་ལྟར་ཁྲི་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ཁ་ཏ་ཡི་ལི་ཏ་ཀ་ཏེ་ལ་ཁ་ཏ་ཡི་ལི་ཏ་ཀ་ཏ

ན། ལྟ་ཕྱོགས་ལ་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་མར་བཅར་དགོས་པའི་ལས་དོན་ཞིག་ཡོད། མ་གིས་ SP དང་དེ་ཚོ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ནས་ནང་ཁུལ་སེལ་རྒྱའི་འཐབ་ལམ་ཡོད་ན་ནང་ཁུལ་ནས་སེལ་རྒྱ་རེད། ཕྱི་གསལ་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ལག་འཁྱེར་ལས་ཁུངས་དང་དེ་ཚོར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་ནའང། དེ་ཚོའི་རིགས་སྣན་གསེང་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱའི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་ དེ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ལྟ་ཕྱོགས་ལྟ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མེད་པའི་ས་གནས་ཁག་ལྟའི་ཟུར་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་བསྟོམས་དེ་ས་ཡ་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་དགུ་འབུམ་ཆེག་ཁྲི་སྟོང་མེད་དགུ་བརྒྱ་བཅུ་བཅུ་བདུན་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། འདི་ཡན་ཚོད་ཀྱིས་དབུས་མཁོ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་སྤྱོད་ཚིས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིན་པ་ཡིན། སོང་ཙང་ཚོགས་གཙོས་མ་དྲན་པ་དེ་འདྲ་ལྟག་པ་འདྲ་བྱུང་ན་གསུང་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཞིན་པ་ཡིན། ད་ལྟ་འདིར་དབལ་ལྟན་ཚོས་རིག་བཀའ་བློན་མཚོག་གིས་ཁ་སང་གི་ཏི་བར་ལན་འདེབས་ཁས་ཤོས་ལྟག་འདུག་ དེའི་གོ་སྒྲིགས་དེ་འབྱལ་རྒྱ་ཡིན། ཕྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལཱཏ། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལཱཏ་ནས།

དབལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ བདེ་སྡུང་དེ་འགྲོ་ཚར་བ་རེད་དམ་མ་རེད། (**དབལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ནས།** བདེ་སྡུང་འགྲོ་ཚར་སོང་། བདེ་སྡུང་དེ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཞིན།) ལག་ས་སོ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྟན་ཚོས་རིག་བཀའ་བློན་མཚོག

དབལ་ལྟན་ཚོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀཱཊ་དགེ་ལེགས་མཚོག་ནས།

དབལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཀོ་སྒྲིགས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་ཡིན། འདིར་ཀོ་སྒྲིགས་ཞུ་དགོས་དོན་གཙོ་པོ་གཅིག་དེ། ཁ་སང་ཚོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚིས་ཐོག་བཀྲོ་གཞྱང་ཁོས་སྒ་བཀུར་ཁོས་སྤྱི་འཐུས།

ཆོས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕྱག་སྟེལ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ཁ་སང་ཆོས་གཞོན་ཀྱིས་ཕེབས་དུས་ དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཀྱིས་ཚབ་བྱས་ནས་བདེ་སྡུང་བཀའ་བློན་གྱི་ལན་དེ་བསྒྲོན་གནང་གི་ཡིན་གསུངས་པ་རེད་ཀྱང་། བདེ་ སྡུང་བཀའ་བློན་ཁོ་རང་མ་ཕེབས་བར་དུ་བཞུགས་ན་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེའི་དབར་ནས།

ཆོས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

བདེ་སྡུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཁྲབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་སྟོན་ཆེས་ཚང་མ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཚར་བ་ཡིན། དབལ་ལྡན་ ཆོས་རིགས་བཀའ་བློན་མཆོག གང་བསྟུས་བསྟུས་གསུང་རོགས་གནང་། དུས་ཚོད་མང་པོ་མི་འདུག

དབལ་ལྡན་ཆོས་རིགས་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀཱཊ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས།

ལགས་སོ། ཁ་སང་བཀྲར་ཧོས་སྤྱི་འཐུས་མཐའ་མའི་ཏྲི་བ་དེར་ངས་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ཟད་དེ་ལུས་འདུག་པས་དགོངས་སེལ་དང་སྒྲགས་ ནས་ཞུ་རྒྱུ་བ། དང་པོ་དེར་ང་ཚོའི་གསར་འབྱོར་གྲ་བཅུན་ཁག་ལ་ལོ་རྒྱག་པར་སློབ་ཡོན་འབྱལ་རྒྱུ་དེ་ལ་ལོ་ཡི་ཚད་གཞི་ཞིག་ འདུག ད་དགེ་བཤེས་བར་དུ་ཐོན་མ་ཐོན་གྱི་ལོ་ཡུན་དང་མཐུན་དང་མ་མཐུན་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲ་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ ཞིག་གཙོས་སོང་། དེ་ཏོག་ཙམ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ད་ལྟ་ *༡༩༩༠* ནས་ད་གཡོན་དབལ་ལྡན་ནང་ སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ལྷང་ཙམ་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཆོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ ཀྱིས་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་ཐོག་ཀྱི་ཚ་འཛིན་སྲིད་བྱུས་ལྟེ་བ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཐོག་མར་ཡར་གསར་ པ་ཞུགས་དུས་རང་ལོ་ *༡༨* ནས་ *༢༥* བར་ཡིན་པ་དང་དུས་ཡུན་དེ་ལོ་ *༡༥* རིང་ལ་ཟིར་བ་དེ་དེ་དུས་རེད་འདུག དེའི་རྗེས་སུ་ *༢༠༠᠘*།*༢༠*།*༢*། ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་གནང་འདུག ཐོག་མར་སློབ་ཡོན་ཐོབ་པར་ལོ་དེ་རང་ལོ་ *᠘* ནས་ *༢༥* བར་ཡིན་མཁན་དང་། དེ་ནས་ལོ་ཡུན་དེ་ལོ་ *༡༥* བར་བཞུགས་བཞུགས་པ་ཞིག་རེད་འདུག ལོ་ *༡༥* བཞུགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རྗེས་མ་ དེ་ཚོའི་ནང་ལ་གསལ་ཁ་མི་འདུག་ཀྱང་། སྲིད་བྱུས་ཙ་མའི་ནང་དུ་གསལ་ཁ་ལ་དགོན་སྡེ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་མཐོ་སློབ་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ བཞིན་ཡོད་སྟབས། སོ་སོ་ནས་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་འདྲ་པོ་གནང་སྲོལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་འདི་མ་ཐོན་བར་དང་དེ་འདྲ་དམིགས་ བསལ་མེད་པ་ཡིན་ན་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཟེར་བ་འདི་བཞིག་འདུག ལོ་བཅོ་ལྔ་བཞིག་རྒྱུ་དེ་ཕལ་ཆེར་ང་རང་ཚོའི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ དང་དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན། མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཉེ་བའི་རབ་འབྱམས་པ་ཞུ་ཡི་ཡོད་རེད། དབལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག Bachelor Degree དེ་འདྲ་ཞིག་གི་དུས་ཡུན་ལ་ཚད་བཞག་སྟེ་གནང་བ་འདུ། བྱས་ཙང་དེ་དེ་འདྲ་རེད་འདུག ད་ལྟ་དེ་གা་རང་ལ་འགྲོ་ཆུས་ རང་རེད། དེ་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱང་ཞུ་དགོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན།

གཉིས་པ་དེར་ཏོག་ཙམ་དོན་གནད་ཆེན་པོ་འདུ་ཞིག་གསུངས་ཏེ་དེ་ལ་གསལ་བཤད་དེས་པར་དུ་སྨྲོན་དགོས་ཟེར་རམ་མཐེལ་ཕྱིན་པ་ཞིག་དགོས་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། རིས་མེད་ཀྱི་གོ་དོན་དེ་ཐོག་མར་སྨྲོལ་མ་གླིང་གི་གནད་དོན་དེ་ནས་དང་། དེ་ནས་ངས་མར་གསལ་བཤད་བྱེད་སྐབས་རིག་ལམ་སློབ་གྲྭ་དགེ་འདུ་བྱས་ནས་བྱས་པ་རེད། འདི་ལ་གསལ་བཤད་གསལ་པོ་འདུ་ཞིག་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཡིན་ན་རིས་མེད་ཟེར་བའི་ཚོགས་འདི་གང་དུ་ཡིན་རྩང་གེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་འདི་སྐབས་དང་དུས་སོ་སོ་དང་སྤྱར་ནས་འགྲོ་རྒྱ་ཡིན་སྟངས་དེ་ཙམ་ཀྱི་གནད་དོན་རྟོག་ཟིང་འདུ་གང་ཡང་མཐོང་གི་མེད་ཀྱང་། དེ་དེ་འདུ་ཞིག་ཡོད་པ་འདུ། བྱས་ཙང་དེ་ཡིན་དུས་རིག་ལམ་སློབ་གྲྭ་དེའི་ནང་ལ་རིས་མེད་ཀྱི་སློབ་གཉེར་བ་འཛུག་གི་ཡོད་པའི་ཚ་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་རིས་མེད་ཡིན་ཞུས་པ་རེད། དེ་ལབ་པ་རེད་མ་གཏོགས་རིས་མེད་སློབ་གཉེར་འཛུག་ས་ཚང་མ་རིས་མེད་ཆགས་དགོས་པ་དང་། རིས་མེད་ཡིན་དགོས་པ། རིས་མེད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བཞག་པའི་རྣམ་པ་དེ་འདུ་མ་རེད། རིག་ལམ་སློབ་གྲྭ་ལྷ་བུ་དེ་འདྲའི་རིས་མེད་ཡིན་ལབ་དགོས་པ་ནི་གཞན་པ་ཚོ་རིས་ཡོད་འདུ་ཞིག་རེད་མདོག་མདོག་བྱས་ནས་དེ་འདུ་ལབ་པ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་མ་རེད། དགེར་ན། ངས་གཏན་ས་འདུ་དགེར་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཡིན་ཞུ་རྒྱའི་སྨོན་པ་མེད། བྱས་ཙང་རིག་ལམ་སློབ་གྲྭ་ཁ་སང་དགེར་ཞུ་རྒྱ་འདི་རེད། ཁོ་རང་ལབ་དགོས་དོན་ཅི་རེད་ཅི་ན། རྒྱ་མཚན་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རིས་མེད་ཡིན་ཞེས་གསུངས་དགོས་པ་བྱང་ཡོད་རེད། དང་པོ་དེར་ཆོས་རིག་ལམ་ཁྱངས་ཀྱིས་དགོན་པའི་ལྷ་དེ་འདུ་སྒྲིག་པའི་སྐབས་སུ་ཆོས་བརྒྱད་སོ་སོའི་གྲངས་ཐོ་སྒྲིག་གི་ཡོད་རེད། ཆོས་བརྒྱད་གা་རེའི་ཁྱངས་ཡིན་པ་ཞེར་མཁན་ལབ་ཡོད་དུས། དེ་འདུ་ཞིག་གི་ཁྱངས་ལ་མེད་པ་ཡིན་ན་རིས་མེད་ཡིན་ཞེར་བ་དེའི་ཚ་ནས་གཅིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

གཉིས་པ་དེར་བར་ལམ་ནས་ཆོས་བརྒྱད་སྒྲ་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཟླུགས་རྒྱའི་སྐད་ཚ་དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ཆོས་བརྒྱད་སོ་སོའི་ཁྱངས་ནས་ཡིན་པ། དགོན་པ་གང་ནས་ཡིན་པ་དེ་ཚོ་ལབ་དུས་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་སྐད་ཚ་ཏེས་ནས། ཁོ་རང་ཚོའི་ལངས་ཐོག་གཅིག་ལབ་དགོས་པའི་གནས་དོན་རྒྱ་མཚན་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱངས་སོ་སོ་ནས་རིས་མེད་གསུངས་བཞག་པ་དེ་འདུ་རེད། ཕལ་ཆེར་སྨྲོལ་མ་གླིང་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་ཤེས་ཏེ་འདི་དང་འདུ་པོ་འདུ་པོ་དེ་འདུ་མིན་ནས། བྱས་ཙང་འདི་གདན་ས་ཚོའི་གནས་སྟངས་འདི་ལ་དགེ་ལེན་ཡག་ཡོད་མ་རེད། འདི་དང་སྒྲགས་ཏེ་རིས་མེད་ཀྱི་སྐོར་དེ་བཀའ་ཤག་སྡུ་རྫོས་ཀྱི་ནང་ལ་ལྷང་ཙམ་ལྷང་ཙམ་འདུ་པོ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ཙང་། ངས་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཏེ་ཁེབས་གཅོད་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རྒྱག་ཐུབ་ན་བསམ་པ་འདུ་ཞིག་དབྱ་ཀྱི་འདུག གང་ལ་ཞེ་ན་སོ་སོ་ཡིན་ན་འདིའི་ཐོག་ལ་ལྷ་ཐོག་ལངས་འདུ་ཞིག་གསལ་པོ་ཡིན། འདིའི་གོ་དོན་གསུམ་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྐབས་དང་དུས་སོ་སོ། ཕྱོན་མ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆེད་བ་དེ་འདུ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཆེས་ཕྱི་ཆེར་བ་དེ་འདུ་ཡོད་པ་རེད། རོགས་པ་ཆེས་ཕྱི་བས་ཆེར་བ་འདུ་པོ། ལལ་ཆེར་དེང་སང་གོ་གི་མ་རེད། བྱས་ཙང་དཔལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ཞིན་ཇིའི་ཚོག་བཀའ་འགྲོལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། Context སྐབས་དང་དུས་སུ་ Context སྤྱར་བ་ཡིན་ན། རིས་མེད་གཅིག་དེ་ཨ་གོང་ས་ཨ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་དབུས་པའི་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས། དཔལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག Secular Ethic དང་ Secularism ལབ་རྒྱའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་ལྷ་བ་ཆེར་བ་དེ་འདུ་བྱང་ཡོད་པ་རེད། མཁས་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ཀྱང་རིས་མེད་ཆེར་བ་འདི་དེ་འདྲར་སྤྱར་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རིས་མེད་དེ་ང་རང་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་

བྱ་གླིང་སྒྲོ་ཡོངས་ཀྱི་ཆོས་དང་གཤིད་ཀྱི་ཟླས་ཕྱེས་བས་དང་། ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཟླས་ཕྱེས་བའི་ཐོག་ནས་བརྟེན་དང་མ་བརྟེན། རིས་སུ་དབྱེ་དང་མ་དབྱེའི་ཚ་ནས་གཅིག་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ལོགས་བཀར་གཅིག་རེད་བས་མ་གྱི་འདུག

དེ་ནས་རིས་མེད་གཉིས་པ་དེ། ནམ་རྒྱུན་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ནས་ཆོས་སྟེ་ས་ས་ཡིན་ནའང་རེད། ཤུང་དེ་ཆོས་བྱེད་ས་ས་འདི་ངོས་ནས་རིས་མེད་ཀྱི་བསམ་བློ་དེ་འཕྲེང་བའི་ཐོག་ནས་རིས་མེད་ཀྱི་གཞུང་ཚན་ལ་གཟིགས་རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱས། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ལན་ཚུན་དགེ་སྦྱང་དང་། གུས་བཙི་དང་དེ་འདྲ་ཡོང་རྒྱའི་བཀའ་སློབ་དེ་དག་ཕེབས་ཡོད་རེད། དེ་དག་ཆོས་སྟེ་ལ་སྦྱར་ཆོག་གི་རེད་དེ། གཙོ་ས་ཆོས་བྱེད་དགེ་འདུན་དང་གྲྭ་བཙུན་ས་ས་འི་བསམ་བློ་འཕྲེང་སྟངས་དང་ལྟ་བ་འཕྲེང་སྟངས་ཤེག་ལ་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། དེ་རིས་མེད་ཡིན་ལབ་པ་ལ་མིང་དེ་རིས་མེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རིས་མེད་ཡིན་ཞེར་མཁན་ཡིན་ནའང་དོན་དེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པའང་ཡོད་མ་རེད། མདོར་ན་རིས་མེད་ཀྱི་མིང་འཕྲེང་མཁན་དང་། རིས་མེད་ཀྱི་བཀའ་སློབ་དེའི་དགོངས་དོན་བྱས་ནས་རིས་མེད་ཉམས་བཞེས་གནང་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ཐུ་བཞི་འདྲ་པོ་དེ་འདྲ་ཡོད་ཀྱི་རེད་སྟེ། བྱས་ཙང་འདིའི་ཐོག་ནས་དེ་གསུམ་རེད།

གསུམ་པ་འདི་སློབ་ཁང་སོ་སོ་རིས་མེད་ཡིན་མིན་ཞེར་རྒྱུ་དེ་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་དེ་རེད། རིས་མེད་ཡིན་ཞེར་དུས་གཅིག་གི་ནང་ལ་ཁྱངས་འགྲོ་བའི་པོ་མེད་དུས་རིས་མེད་ཡིན་ཞེར་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་དག་འདྲ་སེ་འཇིས་སེ་མ་ཐེབ་པར་སྒྲབས་དང་དུས་སོ་སོར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་བཀའ་རྟོག་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ངས་མཐོང་གི་མེད་ཅེས་དེ་ཙམ་ཞིག་གསལ་བར་ཤད་མཐེལ་ཕྱིན་པ་ཞེར་རྩང་དེ་འདྲ་ཞིག་མ་གཏོགས་པའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་རྒྱུན་པས་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་།

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྲར་མ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་རང་ཡིན། དང་པོ་དེ་ཁ་སང་སྟོན་མ་ལྟ་མོ་ཚོགས་པའི་སྒོར་དེ་ཞུས་དུས། ངས་ཏི་བ་ཙ་མ་ཞིག་ལུས་འདུག དེ་ངས་གྲངས་ཀ་རྣམས་ལབ་ཡིན་མ་གཏོགས་པའི་གཙོ་བོ་དེ་དེ་དག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་རོགས་པན་གཅེ་ཞུས་ཡོད་ཅེད་ཅེས་བཀུར་འོས་སྒྲི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་འདུ། བྱས་ཙང་དེ་ངས་ཞུ་ཐུབ་མི་འདུག་དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལྟ་མོའི་ཚོགས་པ་དགུ་ལ་ཁ་སང་ངས་བཀའ་བློན་སྒྲང་ལྟ་མོའི་ཚོགས་པ་བཅིས་མི་འདུག བྱས་ཙང་བཀའ་བློན་སྒྲང་ལྟ་མོའི་ཚོགས་པ་བཅིས་པའི་ལྟ་མོའི་ཚོགས་པ་དགུ་ལ་ ༢༠༡༥ དང་ ༢༠༡༦ ལོ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་མ་དཏུལ་གྱི་མཚོན་དོན་ལ་འབྱུམ་བཞི་རེ་ཚང་མ་ལ་གསོལ་རས་གནང་ཡོད་རེད། ཁ་སང་ཞུས་ཟིན་པ་ནང་བཞིན། གཅིག་གསར་དུ་ཞུ་རྒྱའི་ཆེད་དུ་དེ་རིང་སྟོན་ཆེས་ནང་ཞུ་རྒྱ་དང་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་གཅིག་དེ་རེད། དེ་ནས་དེའི་ཤྲལས་ལ་སློབ་གྲྭའི་ནང་ལ་ལྟ་མོ་དེ་འདྲ་བྱས་སྟོད་མཁན་ཚོ་མཉམ་ཞུགས་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་རེད། བོད་ཁྱིམ་གཉིས་ཀྱི་ལྟ་མོའི་ཚོགས་པ་གཉིས་ལ་འབྱུམ་གཅིག་རེ་རོགས་སློར་འདུ་བོར་གསོལ་རས་གནང་། དེ་ནས་རིགས་གཞུང་ཚོགས་པ་ཞེས་པ་དེའི་ནང་ལ་སྒྲིར་ཀྱི་རིགས་གཞུང་ཚོགས་པ་དང་། ཅོན་ཏ་རའི་རིགས་གཞུང་ཚོགས་པ་གཉིས་ལ་ཆིག་འབྱུམ་ལྟ་ཁྲི་རེ་གསོལ་རས་གནང་། མདོར་ན་ ༢༠༡༥---༢༠༡༦ ལོར་འབྱུམ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞི་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཕན་གྲོགས་གནང་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡིན།

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཅོ་ཀོ་གྲོང་སྟོའི་སློར། ཁ་སང་ངས་ཏི་མ་ཏི་བཞིན་ལན་གསལ་པོ་ཞུས་མེད། གལ་གྱེས་ཀོ་སློབ་བྱང་ན་ཐེས་ལ་ཞུས་ན་སྒྲམ་ནས་ཞིབ་འདྲུག་ནན་པོ་ཞུས་པ་ཡིན།

ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱད་རིམ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་འདུག བརྒྱད་རིམ་གཅིག་བཀྲར་འོས་སྒྲོ་འཐུས་རྣམ་པ་འཚམས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ལ་ཕར་ནས་དེ་དག་ཡར་བསྡམས་ཕེབས། ཆོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སྣྲན་ཐོ་ཕུལ། ཆོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ལ་ཕུལ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་སྣྲན་གསེང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་མར་བཀྲམ། ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ལན་གྱི་ཟིན་བྲིས་དེ་དག་ཡར་བཟོས་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་བརྒྱད་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་ཕུལ། དེ་ནས་ལན་གཅིག་མ་དེ་དག་ཆོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་། གཞི་ནས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ཁོངས་སོ་སོ་ནས་ལན་རྒྱག་ཡག་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། དེའི་བརྒྱད་རིམ་དེ་ཏོག་ཙམ་འགོར་བོ་བྱང་འདུག ནམ་རྒྱུན་ནས་བརྒྱད་རིམ་དེ་ཡིན་དུས། དེ་འདྲ་ཞིག་རེད་འདུག

བརྒྱད་རིམ་གཉིས་པ་དེ་བཀྲར་འོས་སྒྲོ་འཐུས་རང་གི་གྲོས་ཆོགས་སྤྱ་མའི་ཐོག་ལ་ཕྱི་རྒྱ་ ༤ བའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་གཅིག་ཡིན་པའི་བཟོ་འདྲ་འདུག དེའི་སྐབས་ལ་བྱས་ཡོད་དུས། དེ་ལ་ང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སང་མར་འབྲེལ་ཡོད་ལ་ལན་བྱས་ནས་ ༤ བའི་ ༢༠ ཙ་གྲངས་རང་ལ་མར་དེ་བྱས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་གཙོ་བོ་ས་གནས་ཀྱི་བབ་དང་བསྟུན་ནས་ཆོས་སྟེ་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དང་། དགོན་སྟེ་ཁག་ཅིག་ལ་དེའི་སྐོར་དེ་ཡིག་ཐོག་ནས་གསུངས་འདུག དེ་འདྲ་བྱས་དུས་དེའི་དུས་ཚོད་ཆུང་ཟད་རྗེས་ལ་བྱུང་བ་རེད། དེ་མཇུག་པོ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ནས། མདོར་ན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོས་མཚོན་བའི་ས་གནས་ཀྱི་དགོན་སྟེ་ཁག་ལྟ་ལ་སྐྱབས་འཛུག་ཞུས་འདུག་སྟེ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས། ཕྱི་ར་ག་དུས་འགྲོ་དགོས་བྱུང་རུང་ཡིན་དང་ཡིན་ཅས་དང་། པ་གིར་གཏན་འཇགས་སྟོད་ཟིར་རྒྱ་དེ་ཁག་པོ་ཞེ་བྱས་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཕྱིས་སུ་དགོན་སྟེ་ཚང་མར་སློབ་གཉེར་དང་སོ་སོའི་ལས་རིམ་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཕ་ཁ་ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ཁ་ཤས་ཀ

ཙང་དེ་ཆོས་ཐད་ལ་ད་ལྟ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། སྔོན་མའི་གནས་སྟངས་བྱས་པ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་དེ་ཙམ་གྱིས་སྐྱོན་ཞེ་ཡོད་ན་བསམ་པ་ཞིག་འགྲོ་འདུག་ དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་ཁ་སང་དབལ་ལྷན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་ དགེ་བཤེས་མའི་སྐོར་ལ་ངས་ལན་ཞུ་དུས། ཁ་སང་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཞིག་ངས་འཚེམས་འདུག་ བྱས་ཙང་ང་ཆོའི་བར་གྱི་དབྱ་ཁྱིད་ནམ་པ་ལ་ཐུག་བྱིས་ཕྱལ་རྒྱུ་དེའི་ནང་ལ་ དགེ་ལུགས་ཀྱི་དགོན་ཁག་དང་རིས་མེད་དེ་ཆོ་ལ་ཐུག་འཁྲེར་འདི་འབྱལ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་མ་ཡིན་པའི་གཞན་དག་ཆོའི་ངོས་ནས་དེ་ དང་འཇུ་བ་དེ་འཇུ་བའི་ཐུག་འཁྲེར་དེ་འཇུ་ཕྱལ་བ་ཡིན་ན། ང་ཆོས་མ་ཐུན་འགྱུར་དེ་གཅིག་མཚུངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ནས་དེ་འཇུ་ ཞུས་འདུག་ དེ་འཇུ་ཞུས་ཡོད་ཙང་ཁ་སང་སྒྲོལ་མ་གླིང་གི་དགེ་བཤེས་མ་དེའི་ནང་ཡོད་རེད། དེ་འཇུ་ཡིན་དུས་དགེ་ལུགས་ཐོག་གས་ལ་གང་འཇུ་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར་བའི་ཚོད་གཞི་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་འཛིན་མས་འགྲོ་བའི་བཟོ་འཇུ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་འདུག་ དེ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན།

ང་བྱག་སྟན་བཅོས་ཀྱི་གླ་བཐུན་དེ་ཆོ་ལ་གཅིག་ཞུས་འདུག་ ད་ལྟ་བར་དུ་ཕན་ཐོགས་འཇུ་པོ་གང་འཇུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ ཟེར་ནས་གཅིག་གསུངས་སོང་། མཐའ་མ་དེ་ཡིན། དབལ་ལྷན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་ དེ་མཁྱེན་རྟོགས་ཆེད་དུ་ལོ་ལྷ་ཡི་དེ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢།།།-༢༠༡༣ ལོ་ལ་གླ་བཐུན་ལྷ་ལ་བྱུག་ཁྲི་བྱུག་སྟོང་། ༢༠༡༣།།།-༢༠༡༤ ལོ་ལ་གླ་བཐུན་བྱུག་ལ་དགུ་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤།།།-༢༠༡༥ ལོར་གླ་བཐུན་བཞི་ལ་ཉིས་འབུམ་ཁྲི་མེད་བཞི་སྟོང་བརྒྱ་མེད་བདུན་ཐུ་དོན་ བཞི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།།།-༢༠༡༦ ལོ་ལ་གླ་བཐུན་གསུམ་ལ་བཞི་ཁྲི་བཞི་སྟོང་བྱུག་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།།།-༢༠༡᐀ ལོ་ ལ་བཐུན་མ་གཅིག་ལ་བྱུག་ཁྲི་སུམ་སྟོང་ལྷ་བརྒྱ་བྱུག་ཐུ་རེ་བརྒྱད། ཁྱོན་ལོ་ལྷའི་ནང་ལ་གླ་བཐུན་ ༢༠ ལ་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་བཞི་ འབུམ་བདུན་ཁྲི་གཅིག་སྟོང་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཐུ་གྱ་བྱུག་ཕན་ཐོགས་ཞུས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཆོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྷན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

ཆོས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་དེ་དང་པོ་གློག་གནང་མ་སོང་ད་གློག་དགོས་ཀྱི་མེད། སྤྱི་འཐུས་རེ་རེའི་ལག་པར་རེ་རེ་འཛིག་རོགས་ཀྱིས། ངས་དེ་ཞུས་པ་མ་གཏུགས། ཡང་བསྐྱར་གློག་དགོས་ཞུས་མེད། ང་ཚོ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་སང་ཉིན་ནས་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ལ་པེཏས་རྒྱ་དང་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གོང་ས་ལ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཚན་ཁྱར་ནས་འཛིན་སྡོད་མཁན་ཁེངས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གིས་ཕྱག་ལས་གང་གནང་བ་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་བྱས་ནས་སྡོད་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། གཙེ་གནང་གི་ཡོད་པ་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་བཙུགས་ནས་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱག་ལས་གཙེ་གནང་ཡོད་པ། དེ་མར་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་འཛིན་གཙེ་བསྒྲིགས་ཡོད་པ། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་དུ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ལ་འཛོག་རོགས་བཏྱིས་ཞེས། དེ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་གཏུགས་ཀློག་ཅོག་ཅེས་ཞུས་མེད་ཅེས་ཞུ་ཡིན།

ཆོས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག ངེ་ཕྱག་ལ་འཛོག་ཐུབ་ན་ཀློག་མ་དགོས་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་ཡིན།

དབལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག ཀློག་ཕོད་མ་སོང་ཞེས་དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསུངས་པ་རེད། བྱས་ཅང་ཀློག་མ་ཕོད་པ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ལན་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་འདི་བཀླག་རྒྱའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡིན། དབལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག ཁྲོས་ཆོགས་འཐུས་མིའི་ཕྱག་ལ་ཕྱལ་ཟིར་ན། དབལ་ལྡན་ཆོས་གཙོའི་བཀའ་འཕྲིལ་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་གা་རང་དུ་འབྱལ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་ཡིན། **(དབལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག་ནས།** དེ་ལྟར་ཡིན་དུས་དེ་ཁྲོས་ཆོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་ཐོག་ཏུ་ཕྱལ་ན། བཞེས་དགོས་མཁན་ཡོད་ན་བཞེས་འགྲོ་ཡི་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡིན། འདི་ཕལ་ཆེར་ཚང་མ་བཀླག་མ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག དེ་ལྟར་གནང་རོགས་ཞེས་ཆོགས་གཙོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཆོགས་དྲུང་མཆོག ཡིག་ཆ་དེ་ཡར་འཕྲེར་ཡོད་རོགས་གནང།) ལགས་སོ། དབལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག དེ་དང་སྣབས་བསྟུན་ཡར་ལངས་ཚར་བའི་ཞོར་ལ་གནད་དོན་རེ་ཞིག་ཅིག་གི་ཐད་ནས་དུས་ཆོད་ཐུང་དུ་ཞིག་གི་ནང་ལ་སྟན་གསང་ཞུ་རྒྱ་ཁག་གཅིག་གཞིས་ཤིག་ཆགས་སོང། ཆ་བའི་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་འདི་འཛམ་གླིང་ཏེ་ཟླ་ཉིན་མོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བརྒྱད་ལམ་འདིའི་ཐོག་ནས་དེ་རིང་འདིར་ཕེབས་བསྡད་པའི་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཆེན་པ་བརྒྱད་ནས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ལ་དེ་ཕྱ་རིམ་བཞིན་རེ་འདུན་དང་འགོད་བསྐུལ་ཞུས་བསྡད་པ་ལྟར། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུ་འགོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱ། སོ་སོའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ལྷག་དོན་དུ་ཏེ་ཟླ་ནད་གཞི་ཡོག་བཞིན་པ་ཆེས་

ཀྱི་སོ་སོས་བཅོས་ཚུལ་ཐོག་ལ་འགན་བཞེས་པའི་ཐོག་ནས། ཁྱབ་བརྡལ་མི་འགྲོ་བ་དང་། ཡོད་བཞིན་པ་དེ་ཚོ་དུས་ཐོག་ལ་སོ་སོས་སྣན་ཁང་ལ་བཅར་བའི་ཐོག་ནས་སྣན་བཅོས་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་གཟབ་དང་ཡིད་གཟབ་གནང་དགོས་པ་དང་ཆབས་ཅིག ནད་དེ་ཡོག་བསྡད་པའི་ནང་ཚང་ཁོ་རང་ཚོས་ཀྱང་དེའི་ཐད་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་དང་། དེའི་ཐོག་ལ་རམ་འདེགས་གནང་རྒྱུར་འགན་བཞེས་རོགས་བཀྲིས་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

རྒྱ་བའི་ world health organization གྱིས་འཛམ་གླིང་འཚོད་བསྟེན་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའི་གནས་བབ་ནང་ལ། ད་ལྟའི་གནས་བབ་ནང་ལ་རྟེ་ཐྲེའི་ནད་གཞི་ཐོག་བསྡད་པའི་ནད་པ་ལྟག་དོན་དུ་སྣན་མང་པོ་ཞིག་བཏང་ཡང་ཕན་རྒྱབས་མ་ཡོང་བའི་ནད་པ་ MDR, multi drug resistance གྲངས་འགོར་དེ་མི་བཞི་འབུམ་བརྒྱད་ཁྲི་ཅམ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་འདི་ལྟར་བཀོད་བསྡད་འདུག ད་ཀ་ནང་བཞིན་བ་ལོ་རྒྱལ་སྤྱི་འཚོད་བསྟེན་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྟེ་ཐྲེ་ཡི་ཐད་ལ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པའི་ནང་ལ། རྟེ་ཐྲེ་ནད་གཞི་ཐོག་པའི་ནད་པ་གང་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་དེ་ཚོ་ལ་འགྲོ་བ་མི་ཡི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་བབ་དེ་མཁོ་སྟོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་ལམ་སྟོན་ཕྱུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕེབས་བསྡད་འདུག ད་དང་མཉམ་དུ་རྟེ་ཐྲེ་ཡི་ནད་གཞི་དེ་ལྟག་པར་རྒྱུ་བ་དང་། མི་རིགས་སྟོང་བ་ཕྱུག་བྱེད་སྡོད་མཁན། དེ་བཞིན་སྐྱེས་བཅོལ་ལ་ཀུར་སྟོད་མཁན་དང་བཅོན་ཁང་ནང་དང་དེ་འདྲའི་རིགས་ཀྱི་ནང་ལ་མང་པོ་ཞིག་ཁྱབ་བརྡལ་འགྲོ་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་དེ་བརྒྱུ་ནས་ནད་གཞན་པ་གཉན་ནད་རིགས་དུག་གི་ནད་དང་སྲིན་འབུ་འཛུག་པའི་ནད། དེ་ལྟ་བུའི་ནད་དེ་འདྲ་ཡོང་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཡང་ཁ་གསལ་ལ་པོ་ཞིག་བཀོད་བསྡད་འདུག བྱས་ཅང་དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་གནས་བབ་ཀྱི་ནང་ལ་རྟེ་ཐྲེ་ཡིས་ལོ་ལྟར་མི་ལྡ་སྟོང་ཅམ་གྱི་སྲོག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་འདུག བྱས་ཅང་དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ད་ལོའི་ལོ་ཡི་ཕྱི་རྒྱ་ ༢༣ ནང་ལ་འཛམ་གླིང་འཚོད་བསྟེན་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དམིགས་བསལ་གྱིས་དེའི་ཐོག་ལ་འབད་བཙོན་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ངོས་ནས་རྟེ་ཐྲེ་ཡི་ནད་དེ་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུའི་ཚེད་དུ་རྒྱལ་སྤྱི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་ Moscow ལ་འཚོགས་རྒྱུ་རེད་འདུག དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་རྟེ་ཐྲེ་ཡི་ཉིན་མོ་འདི་ཕྱོགས་གང་ས་དང་ང་རང་ཚོ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལའང་སྲུང་བཅོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་རེད་ལ་དེ་བཞིན་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་སྒྲིལ་བཞིན་ཡོད་རེད། དེ་ཅམ་དུ་མ་ཐད་དུས་རྒྱུན་དུ་ཡིན་ནའང་ཚང་མས་དེའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་གཅིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག

དེ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་སྟོན་ཉིན་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྩུར་བྱུང་སོང་། བཀའ་བསྩུར་བྱུང་བའི་ཐད་ལ་ཉེ་ཆར་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་འདི་ང་ཚོ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁྱབ་བརྡལ་ཇི་ལྟར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་མེད། དེ་ལ་སྟོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས་དེ་འདྲའི་རིགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྩུར་རབས་དང་རིམ་པ་ཕེབས་སོང་། དེ་ཕེབས་པའི་ཉེར་ལེན་ལ་བཏེན་ནས་དེའི་ཐད་ལ་ཞུ་རྒྱུར་འཚོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྟོན་གྲྭ་ཁག་ ༥༧ ཅམ་གྱི་ནང་ལ་དེའི་ཡན་ལག་སྟོན་གྲྭ་བྱས་ནས་སྟོན་ཐུག་ ༧༥༤༤༣ ཅམ་ཞིག་ལ་བརྒྱ་དབྱད་བྱས་པ་དང་། བརྒྱ་དབྱད་ནང་ལ་ནད་རིགས་མ་ཐོན་མཁན་ལ་སྟོན་ཁང་རིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་རྒྱ་དང་། དེ་གཅིག་ཏུ་ཡིན་ཡང་ཚོའི་ལས་གཞིའི་ནང་ལ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་ཚོ་དགོས་སྟེ་ཁག ངལ་བཏ། དེ་ཚོའི་ནང་ལ་ཞིབ་འཛུག་རྒྱ་རྒྱ་དང་དེ་དང་མཉམ་

དུ་བྱད་མེད་སྒྲོམ་མ་ཚོར་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞི་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་དང་། གལ་སྲིད་ཐོན་པའི་རིགས་བྱང་ནས་ཕྱུ་ཀུ་ལ་ཆུ་ཚོད་ ༧༣ ནང་ཚུན་དང་ཆུ་ཚོད་ ༣༥ ཡི་ནང་ཚུན་སྟོན་འགོག་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའི་ལས་གཞི་ཡོད།

དེ་དང་ཆབས་ཅིག་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་ནང་ལ་གཞོན་སྐྱེས་སློབ་གྲྭར་མི་འགྲོ་མཁན་ཡིན་ན། གཞོན་སྐྱེས་ནང་དུ་དེ་འདྲའི་རིགས། ལྷག་དོན་དུ་ reproductive age གཞོན་པ། ཕོ་མོ། ཕྱུ་ཀུ་སྐྱེ་ཕྱུབ་པའི་གནས་བབ་ཡོད་པའི་གཞོན་སྐྱེས་དེ་ཚོའི་རིགས་ཀྱི་ནང་ལ་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞི་ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད། དེ་དང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་ད་ལྟའི་བར་ནད་གཞི་དེ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལས་གཞི་དེ་བཅོམས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་དངོས་སུ་ནད་ཐོན་བསྡད་པ་ལ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མ་ཕྱུན་འགྱུར་འདི་སྤྱར་མ་ཕྱུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་དས་སྟན་གསོལ་ཞུས་པ་ཡིན། སྨན་བཅོས་འགྲོ་གྲོན་ཐད་འགོར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེའི་ཐད་ལ་འཛིན་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་མ་དཏློ་ཞིག་ corpus fund འདྲ་པོ་ཞིག་འཛུགས་ཕྱུབ་རྒྱུ་འབད་བཅོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེའི་ཐད་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་མ་ཕྱུན་འགྱུར་དང་རོགས་རམ་ཡོད་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་སྟེ་ཁག་ཁག་དང་། སྒེར་གང་ཟག་རིགས་ཚང་མར་འགོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་དེའི་ཐད་ལ་ཕྱར་གྱི་མཉམ་འདེགས་གནང་རོགས་གནང་། དེའི་ཐད་ལ་རྒྱབ་གཟེར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་གནང་། ཕེགས་པ་བས་གས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལབ་པས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་གང་ཙམ་ཞིག་ཕེབས་རྩའི་དཏློ་ལ་གསོག་པ་འདྲ་པོ་ corpus fund གཅིག་ང་ཚོས་འཛུགས་ཕྱུབ་པ་ཡིན་ན་རྟེས་མ་ནད་རིགས་པོག་པ་རྣམས་ལ་ང་ཚོས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་དཏློ་དངོས་སུ་འགྲོ་གྲོན་ལ་པན་རྒྱབ་ལོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོ་ དུས་ཚོད་གནང་བར་ཕྱུགས་རྟེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

ད་ལྟ་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ལྟག་བསྡད་ཡོད། གཅིག་དེ་མ་གཏོགས་དེའི་རྟེས་ལ་གོ་སྒྲབས་འདུལ་གྱི་མིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག འཛོས་སྒྲོང་ལ་གོ་སྒྲབས་གནང་བར་ཕྱུགས་རྟེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ངས་སྒྲད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དེ་ཚེ་རིང་ཆས་གསོ་ཁང་གི་སྒོར་ལ་ཡིན། དེའི་སྟོན་ལ་ངས་སྒེར་ཀྱི་བཟང་སྟྲོད་ལ་ལྟད་མེད་པའི་སྒོར་དེ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། འདི་བཟང་སྟྲོད་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ངས་ད་ལྟ་ཚེ་རིང་ཆས་གསོ་ཁང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་པ་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ རྒྱ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༠ ཡི་འོས་བསྡུ་ལྟན་ཁང་གི་བཀའ་ཡིག་དང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ང་སྤྱི་འཐུས་ཆགས་ཚར་བའི་རྟེས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ རྒྱ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཡི་བཀའ་ཡིག་གཞིར་བཟུང་། ངས་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་པ་ཞིག་མ་གཏོགས་བཟང་སྟྲོད་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་པ་དེ་ལ་ཚེ་རིང་ཆས་གསོ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཚོད་གན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དགེར་ན་ཚོད་གན་ང་རང་ཚོས་གསུང་སྟོད་པ་དེ་རེད། ལོ་གཉིས་གཉིས་བཞི་ཡི་རྗེས་ལ་ལས་མཚམས་ཞིག་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཚེ་རིང་ཆས་གསོ་ཁང་དང་སྒྲིར་བཏང་ཆས་གསོ་ཁང་སྒྲི་ཡོངས་ལ་ཚོད་གན་སྒྲིག་གཞི་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་དེ་འདྲའི་ལས་མཚམས་བཞག་བཞག་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དགེར་ན་ཚེ་རིང་ཆས་གསོ་ཁང་ལྟ་བུར་ཡིན་ན་ལོ་བཅུར་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།

ང་མགྱོགས་པོ་མགྱོགས་པོ་ཞུ་ཡི་ཡིན། གང་ལགས་ཞུས་ན་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་སྒྲིར་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་སྟོད་ཀྱི་འདུག **(དགལ་ལྟར་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ནས།** གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རོགས་གནང།) ལགས་སོ། མ་དཏུལ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ PR རང་ནས་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། ཕ་གཞི་འགྲོ་སོང་དེ་ང་ཚོ་བོད་མི་ཞི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་ནང་ལ་ཁྱད་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་འགྲོ་གྲོན་ཆང་མ་དེ་ཕ་གཞི་ PR རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱག་དཏུལ་གནང་གི་ཡོད་རེད་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་སྐན་ཚིས་ཁང་གི་ཞེམ་ཆི་དེ་འདྲའང་སྒྲི་འཕྲས་ནང་ལ་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་གা་ནང་བཞིན་ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཏན་ལགས་རྒྱམ་པ་ཚོ་ཡང་སྒྲི་འཕྲས་ནང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ལྟ་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིར་ཡང་བསྐྱར་བཅོས་ **(དགལ་ལྟར་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ནས།** བཀྲར་འོས་སྒྲི་འཕྲས་མཚོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་ནས་ནང་རོགས་གནང།) ལགས་སོ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

སྒྲི་འཕྲས་དགེ་བཤེས་སློན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རིམ་རྒྱམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྒྲི་འཕྲས་དགེ་བཤེས་སློན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དགལ་ལྟར་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཏུས་ཚོད་གང་འདྲ་གོང་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ང་ཚོ་ལ་ཡང་ད་དུང་བཤད་རྒྱ་མང་པོ་ཡོད། གོ་སྐབས་སྟད་ཀྱི་ཡོད་ན་ད་དུང་ཡང་བཤད་ཀྱི་ཡིན། ཏུས་ཚོད་གང་འདར་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་དམ། སྔར་ས་འཛིན་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས་གནང་གི་ཡོད་དམ་སྔོན་པ་ཞིག་ཚོར་གེས་དེ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

བཀྲར་འོས་སྒྲི་འཕྲས་མཚོག་གིས་ཡུ་ཚུགས་བསྒྲོན་ནས་མཐའ་ལ་བསྒྲལ་འགྲོ་ཡི་འདུག ངེ་ཡིན་དུས་གོ་སྐབས་འདི་ཕྱལ་བ་རེད། ངེ་ཡིན་དུས་གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤིག་གསུང་རོགས་གནང། སྐར་མ་གཅིག་མ་གཏོགས་དུས་ཚོད་འབྱལ་ཐུབ་ས་མ་རེད། གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤིག་གསུང་རོགས་གནང།

སྒྲོ་འཕྲས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ངས་དང་ལྷ་དེ་གཅིག་པུ་བསྡུས་ཚར་བ་ཡིན། སྒྲོར་བཏང་གི་འདི་ཚོའི་རིགས་དེ་ཆ་ཚང་སྒྲིག་གཞི་བསྒྲུར་བཅོས་ལ་སྒྲོ་ཡོངས་ཀྱི་གཅིག་མཚུངས་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་མི་གང་ཟག་ལ་ལྷ་གཉིས་ལྷ་གཉིས། ལྷག་པར་དུ་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཞུ་མ་དགོས་པ་བྱས་ནས། གང་ལྷར་དེ་འདྲ་ལ་ལྷ་གཉིས་ལྷ་གཉིས་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ལྟོད་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཚོད་གནང་བར་བཀའ་དེན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

དེ་ལ་དགེགས་བསལ་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག་གམ། ཕྱག་ཚོད་ ༧།༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚོགས་ཀྱི་བར་གསེང་ཡིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

ལས་རིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ་ཁྲིམས་བཟོའི་ལས་དོན་ཁག་གི་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧༩ པ་དེའི་ཐོག་ལ་ཡིན། སྒྲོ་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྒྲོ་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁྲིམས་བཟོའི་ལས་དོན་ཁག་གི་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་དེའི་ཐོག་ལ་ཆར་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ལ་སྒྲོར་བཏང་ཁ་སང་བགྲོ་གླེང་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཚར་བ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་མང་པོ་དེ་ཅམ་ཞུ་མ་དགོས་པ་དང་། འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་བསྒྲུར་བཅོས་དང་འབྲེལ་ནས་ས་ས་ལ་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཞིག་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཚོས་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིར་བསྒྲུར་བཅོས་བཏང་ནས་སྒྲོ་ཚོགས་ནང་དུ་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་ནས་ཆ་ཤས་ཀྱི་མི་ཡོང་བ་དང་། ཟིང་ཆ་མི་ལང་བ་དང་། ཡག་པོ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དེ་ཡག་པོ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་། ང་ཚོས་ད་ལན་གྱི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་འདི་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་མ་འོངས་པ་ལ་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་ནས་ཆ་ཤས་ཀྱི་ཡོང་བ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་དེ་ལ་ཚ་བ་ནས་ཡིད་ཆེས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ༢༠༧༦ གི་ལོ་ལ་སྲིད་སྐྱོང་དང་སྒྲོ་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་ནས་འགྲུབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་བ་དང་། སྒྲོ་ཚོགས་ལ་ཟང་ཟིང་ཡོང་རྒྱུ་དང་། དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བསྡད་པ་དེ་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་དུ་ཆ་རྒྱུན་མེད་ནས་དེའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིས་གཅིག་མ་འདང་ནས་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་དཔལ་འབྱད་པ་ཞིག་མ་རེད་སྙམ།

འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་ཆ་རྒྱུན་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་ཞེག་གི་ཐོག་ནས་དཀའ་དཔལ་སྦྱང་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་ཡོད་མ་རེད། གཅེ་བྱས་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེ་ན། ཆར་ཤས་ལེན་མཁན་གང་ཟག་དེ་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཟང་ཟིང་བཟོ་ཡོང་དུས། དེ་སྒྲིག་གཞི་ལ་ཁག་དཀྱིས་ནས་སྒྲིག་གཞི་མང་པོ་ཞིག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུང་བསྡད་བ་ཡིན་ན། དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་ཡོད་མ་རེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་འདི་ཡིན།

གཉིས་པ་དེ་ད་རེས་སྲིད་སྐྱོང་དང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་འདིས་༢སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པ་འཐུག་དགོས་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ནང་ལ་འཐུག་ཐེབས་ས་དེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་སྲིད་སྐྱོང་གི་འོས་གཞི་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་བྱུང་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་པའི་སྲིད་སྐྱོང་དང་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ཀ་སྒྲར་ནས་སོང་བ་ཡིན་ན་དྲང་པོ་དྲང་ཆུང་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད་སྙམ།

བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དེས་༢སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་ཟམ་བྱུང་བ་ཞིག་ད་ལྟ་བར་དུ་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། གཙོ་བོ་འདི་སྲིད་སྐྱོང་གི་འོས་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གང་ཟག་འོས་བཞེད་མཁན་རྣམ་པ་ཚོས་སོ་སོའི་ཐོག་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཀྱང་ཀྱང་བཤད་པ་དེར་བཏེན་༢སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་ཚོམས་དགོས་པ་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་ཡིན།

དེ་ནས་ང་ཚོའི་སྟོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་དགོས་མིན་སྟེང་ལ་རེད། དངོས་གཞི་དང་སྟོན་འགྲོ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་འཁྲིག་པ་དང་མ་འཐུས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་དུས་ཚོད་དེ་ལ་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏང་རྒྱུ་བྱུང་ན། དུས་ཚོད་རིང་པོའི་ཚོར་བ་དེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་གང་ཟག་རང་ཉིད་ལའང་སྟོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་དུས་ཚོད་རིང་བ་དེ་ངེས་པར་དུ་འགྱུར་བ་གཏང་དགོས་པ་ཞིག་ལ་མཐོང་གིས་འདུག

དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་འོས་བསྡུའི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་ཚང་མར་འགྱུར་བ་གা་ཚོད་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་དེ་གང་ཟག་ལ་ཐུག་ཡོང་དུས། གང་ཟག་གིས་དེ་ལག་ལེན་མ་བསྟར་བ་དང་། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རྩོག་གྲ་ཡོང་བསྡད་པ་ཞིག་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད།

དགེར་ན་ང་ཚོའི་སྤྱི་འཐུས་བློས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་འདིའི་ནང་ལ་ཁྱིམས་འགལ་བྱེད་མཁན་དང་། ཆེས་མཐོའི་ཁྱིམས་ཞིབ་ཁང་གི། **(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།** བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག ཟླར་མ་གཅིག་ལྟག་བསྡད་ཡོད། ཟླར་མ་གཅིག་གི་ནང་དུ་མཇུག་སྡུད་རོགས་གནང་།) བཅད་ཐུ་ཅེས་མེད་གཏོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དེ་ཡང་འདིའི་ནང་དུ་ཡོང་ཤེས་རྒྱ་ཡོད་མ་རེད། སྒྲིག་གཞི་དེ་ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་གང་ཟག་ལ་རག་ལས་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་ཚད་ལྡན་ཞིག་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་ཚེ་ཚང་མར་དཀའ་དཔལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ལག་ལེན་ལ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་ཡང་ཆུ་མ་ཐུད་ནས་དཀའ་དཔལ་དང་རྩོག་གྲ་ཡོང་གི་རེད། དེ་རང་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

དཔལ་འདིར་སྤྱི་འཐུས་གསུམ་ཡོད། དེའི་རྗེས་ལ་གོ་སྒྲབས་ཕུལ་གྱི་མིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཀན་ཆེ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པའི་ཐོག་ལ་བཤད་པ་གཉིས་པ་ཕེབས་བཞིན་ཡོད་རེད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་དང་པོ་ཟིན་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་དབལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་གནང་བ་རེད། དེའི་སྒྲབས་སུ་དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་མཐའ་མའི་ལམ་སྟོན་དང་གསལ་བཤད་གནང་བའི་ནང་ནས་མ་འོངས་པའི་བྱེད་ཐྲོག་ལམ་སྟོན་ཁག་ཅིག་གིས་བཤད་པ་རེད། དེ་གསུངས་པ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ལྟར་རྒྱུ་བསྡུར་ཞིབ་ཐ་ཕ་ལ་ཐུག་ཏེ་ལམ་ལ་ཐུག་ཁ་ཤས་ཡོད། དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་སྒྲབས་དེ་དུས་ལམ་སྟོན་གནང་དོན་དུ། བཟོད་པ་གཉིས་པའི་སྒྲབས་སུ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཛར་ཕུལ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཞིག་གསུངས་གནང་བ་རེད། དེ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་བྱུང་ནས་ད་ལྟ་འོས་བསྡུ་ཡིན་ན་ཡང་ ༢༠༢༧ ལ་མ་གཏོགས་བསྟེན་ཀྱི་མེད་དུས། དུས་ཚོད་ཀྱང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ། དེ་འདྲའི་རྒྱུན་བྱས་ནས་བྲེལ་བ་ཞེ་ཏྲག་མེད་དུས་ད་ལྟའི་ཡིག་ཆ་འདི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སྟེང་ལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕུལ་ནས་བགྲོ་གླེང་བཟོ་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བཟོ་པ་གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་འདིར་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཛར་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་འཕྲལ་བུ་དུས་ཚོད་མེད་པའི་ཆ་ནས་འབྱུལ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག ཕྱས་ཅང་རིང་མིན་གྲོས་ཚོགས་རྗེས་མའི་སྒྲབས་སུ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཛར་འབྱུལ་རྒྱུའི་གོ་སྒྲབས་ཤེག་གནང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཛར་ཕུལ་བའི་སྒྲབས་སུ་ཚོག་བཟོད་ཆེ་བ། བསྒྲར་བཅོས་ཚོག་བཟོད། བཟོ་བཅོས་ཚོག་བཟོད་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བཅོ་ལྔའི་ཁྲིད་པ། ད་ལྟ་འོས་བསྡུ་བྱེལ་བ་གང་ཡང་མེད་དུས་ཚོགས་གཙོས་དེའི་ཐོག་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་། བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཆུམ་པ་ཚོས་ཀྱང་དགོངས་བཞེས་གནང་བ་ཡིན་ན་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་རྗེས་ལ་གནང་ཚོག་གི་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ཁ་ཞིག་སྒྲུབས་འཛུག་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

ཚོགས་གཙོའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་དུས། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཛར་ཡོད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཛར་བསྡམ་རྒྱུའི་གོ་སྒྲབས་ཕུལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་འགྲོ་སྟངས་ཤེག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་འདིའི་ལས་ཁྱིད་བཅུ་པ་རེད། ལས་ཁྱིད་གཅིག་ལས་

ལྷག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ཚ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཚར་འབྱུལ་བར་དོན་ཚན་མང་པོ་གཅིག་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། ཞིབ་ཕྱ་གཏོད་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག ད་ཡིན་དུས་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཚར་འབྱུལ་རྒྱུ་དེ། ཆོག་དུས་རྟེས་མ་གཏུས་ཚར་བ་ཡིན་ནའང་ཞིབ་ཚགས་ཅམ་འབྱུལ་ཕྱིན་རྒྱར་གོ་སྒྲིགས་དེ་འབྱུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཕྱག་རྒྱོང་མཁན་འགའ་ཤས་ཡོང་གི་འདུག ད་ཆོགས་ཆུང་ངང་གི་ཐོག་ནས་ཆོགས་མི་གཅིག་གཉིས་ལ་གོ་སྒྲིགས་འབྱུལ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་གཞན་ལ་གོ་སྒྲིགས་འབྱུལ་གྱི་མིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱི་འཕྲུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

ཕྱི་འཕྲུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ངང་པོ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཟེར་ནའང་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ལ། བཀའ་ཤག་གི་ས་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཚར་བསྟམ་རྒྱུ་དང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། འགྲོ་ལུགས་དང་འགྲོ་ལུགས་ཁྱེམས་དང་སྒྲིག་གཞིར་མཐུན་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཡོད་དུས་དེ་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ནའང་ངས་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བ་ཤད་ཐུན་བུ་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་ལ། ཆོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་དང་། དེ་མཉམ་དུ་ངའི་བསམ་ཚུལ་ཡང་མཉམ་དུ་འཇོས་སྒྲིད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དུས་ཚོད་ཏོག་ཅམ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡང་ད་ལྟ་གནང་ན་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་མིན་གཞན་པ་ཚང་མས་གསུངས་ཚར་བའི་རྟེས་སུ་གནང་བ་ཡིན་ནའང་དེའི་རྟེས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཆོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ད་བཀྲར་འོས་ཕྱི་འཕྲུས་འདི་གོ་སྒྲིགས་མཐའ་མ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་གཞན་ལ་གོ་སྒྲིགས་འབྱུལ་རྒྱུ་མིན། གསུང་གནང་རོགས་གནང། ཕྱི་འཕྲུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

ཕྱི་འཕྲུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག སྒྲིགས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་ཕྱི་འཕྲུས་ལྡན་ཆོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོགས་ཆོགས་དུས་དང་པོའི་གྲོས་ཆོད་ནང་ལ་གསལ་བའི་ཀུན་ཆ་ཆ་ཚང་ཚང་བའི་ཆེད་བཙུགས་ཆོགས་ཆུང་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་ཕྱིག་གཞི་བསྒྲར་བཅོས་འཚར་ཟིན་ཆོགས་ཆུང་གི་སྒྲན་ཕོ་དང་། ཕྱིག་གཞི་བསྒྲར་བཅོས་ཀྱི་འཚར་ཟིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་ཆོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་རེད། དེ་ནས་ང་རང་ཆོགས་ཆུང་གི་ཆོགས་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཚ་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད།

དེ་ཡང་ང་ཆོའི་ཆོགས་ཆུང་ལ་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་གང་འཐད་འདུག་ཟེར་ན་བཀའ་ཤག་ལྟ་བུའི་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་འཛིན་བཅན་ལ་ཁ་ཤས་ཡོ་ཤེ་ཡ་ཤད་ཡང་ཡ་ཤད་འདུ་པོ་ཞིག་ཚགས་བསྡད་འདུག ད་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གི་ཕྱིད་ཕྱིའི་འོས་བསྡུ་ལ་ལྷོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་གཉིས་ཀ་མེད་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུར་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་གཟིགས་ནས་ཕྱི་ལོགས་སུ་མར་

ལེབས་ཚར་བའི་མཇུག་ལ་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་གསལ་བཤད་རིང་པོ་ཞིག་གནང་ཚར་བ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་སྣྲན་ཐོའི་ནང་ལ་གཅེ་འགོད་དང་མ་འགོད་ལ་མ་ཡོས་པར་གསལ་བཤད་ཞིབ་ཕྲ་ཞིག་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ང་བར་དུ་ང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་ལས་ཀ་བྱས་པ་དེ་མི་མང་ཁྱད་གཏུགས་བཞག་པའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་། གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོ་ལ་བཀའཤག་གིས་ཕྱལ་བའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་འཚར་ཟིན་དེ་ཕལ་ཆེར་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཅིས་མེད་བཏང་བ་ལྟ་བུ། དེ་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་ཟིང་ཟིང་ལང་ལོང་ལ་དགའ་བའི་ང་ཚོའི་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྲོ་ཚོགས་འདིས་བལྟས་བསྡད་ན། ང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཡིག་ཆ་དེ་ཕལ་ཆེར་མེ་ལ་བསྲེག་རྒྱ་དང་ཆུ་ལ་བསྐྱར་རྒྱ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས་རིན་ཐང་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་མི་སྲིད་པ་རེད་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་གསལ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ང་ཚོའི་སྣྲན་ཐོའི་ནང་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། གཙོ་བོ་དེ་སྲིད་སྲོ་གཉིས་ལ་སྟོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དགོས་པའི་སྐོར་དེ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་སྣྲན་ཐོའི་ནང་ལ་གསལ་བོ་བྱས་ནས་གཙོ་བོ་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་། ང་རང་ཚོའི་ཚབ་སྲིད་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི། དེའི་རྟེས་སུ་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དེ་ཚོར་བལྟས་ཡོད་རེད་ལ། དེ་ནང་བཞིན་བསམ་འཚར་དང་དེ་འདྲའི་གནད་དོན་མང་པོ་བཏོན་དུས། ཁ་སང་སྟོན་མ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་རིང་མར་ཞིབ་ཕྲ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཚར་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་ཐོན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་གནས་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལ་ཁ་སང་སྒྲོན་འཛུགས་བྱེད་མཁན་དང་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་པོ་དེ་ལ་ཡང་སྟོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ཡོད་པ་བྱས་ན་སྟམ་ཞེས་པ་དེ་ང་ཚོས་སྣྲན་ཐོའི་ནང་ལ་ཁ་གསལ་ལ་བོ་བྱས་ནས་བྲིས་བཞག་ཡོད་མ་གཏུགས། ཐག་བཅད་ནས་ལབ་སོང་ཞེས་བྲིས་མེད། ལམ་སྟོན་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་མ་ཐུབ་ན་སྣྲན་ཐོའི་ནང་ལ་འགོད་སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་ཁ་སང་ཁ་ཉིན་བཤད་བསྡད་པ་ནང་བཞིན་འགོད་ཚོག་གི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་ད་དུང་དོན་ཚན་གཞན་པ་བཀའཤག་གིས་གང་གསུངས་པ། གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་གང་གསུངས་པ། ཡིག་ཆ་གཞན་པའི་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བལྟ་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚོས་ཀྱང་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་བཀའཤག་དང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ཕྱལ་བཞག་པའི་འཚར་ཟིན་འདི་ཡི་ནང་ལ་དམར་རྒྱས་དང་ལྷང་རྒྱས་བཏུབས་པ་ཚ་ཚང་འདིར་དཔང་རྒྱས་བྱས་ནས་སྟོན་རྒྱ་ཡོད། རེ་རེ་བཞིན་ཚོག་འབྲུ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པར་བལྟས་ནས་གོ་བསྡུར་བྱས་ཡོད།

གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་སྟོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་མེད་ན་ལེགས་ཚུལ་དང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་འགྲོ་སོང་དང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་གསུང་བཤད་རིང་ཐག་གཅོད་ཅིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། སྲོ་འཛུས་རྣམ་པས་ཀྱང་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་གནང་བའི་གྲོས་ཚོགས་ལས་རིམ་གསར་ཤོག་གི་ཤོག་གྲངས་ ༡༥ ཡོད་རེད། དེ་ཚ་ཚང་ལ་ང་ཚོས་བལྟས་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་ཡོད་རེད། སྲོ་འཛུས་རྣམ་པ་དགོངས་འཚར་གསུང་མཁན་གྱི་ནང་ནས་འདི་དགོས་ཀྱི་རེད། གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུང་མཁན་བྱུང་མི་འདུག ཚོགས་ཆུང་གིས་བསམ་འཚར་ཚང་མ་གཞི་ཙར་བཞག་ནས། དེ་འདྲ་བྱས་མེད་ཅེས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། བསམ་འཚར་ཕྱལ་བ་དེ་ལ་གནད་འགག་ཆེས་དེ་དཀྱུ་ཕྱགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་དེ་བསམ་འཚར་འབྲལ་མཁན་དེ་གང་ཟག

ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ན། ང་ཚོས་བསམ་འཚར་དེ་གལ་ཆེ་བར་བརྩེས་པ་དང་བསམ་འཚར་འབྱུལ་མཁན་དེ་གང་ཟག་ཚུང་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ང་ཚོས་གལ་ཆུང་བ་བརྩེས་དེ་འཇུ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། བསམ་འཚར་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བསམ་འཚར་གྱི་ནང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ། ཁ་སང་བསམ་འཚར་དེ་གྲངས་ཀ་བརྒྱབ་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཤུས་ཟིན་རེད། ༡༡།། བྱང་ཡོད་པ་རེད། ༡༡།། དེ་ཡང་བསམ་འཚར་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཡར་བསྡུས་པ་དེ་རེད་མ་གཏོགས། ཁ་སང་ཤུས་པ་བཞིན་པར་སློག་བརྒྱབ་ནས་སྒམ་ཅུ་བཞི་ཅུ་མཉམ་དུ་འཕྲིན་ཡོང་བ་དེ་འདྲ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏོང་དགོས་འདུག་ཟེར་དུས། དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ཀ་དགོས་འདུག་ཟེར་མཁན་དེ་ ༢༧ བྱང་ཡོད་རེད། སྲིད་སྐྱོང་ལ་སྔོན་འགྲོ་དགོས་མི་འདུག་ཟེར་མཁན་དེ་ ༧ བྱང་ཡོད་པ་རེད། སྨྲི་འཐུས་ལ་དངོས་གཞི་དགོས་མི་འདུག་ཟེར་མཁན་དེ་ ༧ བྱང་ཡོད་རེད། གཉིས་ཀ་ལ་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་དགོས་མི་འདུག་ཟེར་མཁན་དེ་ ༧ བྱང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རེའུ་མིག་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་ང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཚང་མའི་བྱུག་ལ་ཡོད་རེད། དེ་སྟོར་བཏང་གི་བྱང་རིམ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཤུས་པ་ཡིན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་དྲན་ནས་ཡིན།

ང་བར་དུ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡིན་ན། མང་མོས་བྱང་ཡོད་ན་དེ་ལ་སུ་དང་སུ་མང་མོས་བྱང་ཡོད་རེད་དེ་འདྲའི་བཤད་སྒྲོལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། མང་མོས་གང་འདྲ་བྱང་བ་ཡིན་ནའང་དེ་མང་གཙོའི་འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་དང་། ཚོགས་མི་སོ་སོ་ལ་འགན་འཁྱར་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ངོས་ལེན་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ཡོད་རེད། ང་ཚོའི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་དེ་ཡོང་སྟེ་མཐའ་མ་སྟན་ཐོ་དང་བསྐྱར་བཅོས་འཛིན་ཟུར་འཛིར་དང་བཅས་པ་གོ་བསྡུར་ཆ་ཚང་ཞིག་བྱུབ་ནས། རགས་ཟིན་དུས་འགོར་དབང་ཆེན་མ་གནང་གོང་དུ་བཏབ་ཟིན་ནས་དེ་འཛུ་ཆགས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧། ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ ཉིན་མོ་དེར་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་དངོས་གཞི་ཆ་ཚང་བྱུབ་ནས་མཐའ་མའི་སྟན་ཐོ་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་དུས་ལ་བབ་དུས། ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་གཉིས་བཟོས་པ་དེར་ཐུགས་མོས་མེད་པ་དང་། ད་ཐབས་ལམ་གཅེ་དགོས་རེད་ཅེས་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་གི་ནང་ལ་འགལ་ཟླ་ཆགས་པའི་སྟན་ཐོ་གཉིས་འདོན་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ཐོག་མའི་དུས་ཚོད་འཛིན་འབྱུལ་བྱས་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ཏེ། ང་ཚོས་སྟན་ཐོ་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྟན་ཐོ་དང་ཁྲིམས་འཛིན་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣ པ་ལ་འབྱུལ་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་ཚུལ་དེ་སྒེའུས་པ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་སྟན་ཐོའི་ནང་ལ་བསྐྱར་དུ་བཀའ་ཤག་གི་སྒྲ་མ་ཐུད་དེ་དགོངས་ཚུལ་དེ་འདུག ཁྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་པ་འདི་བྱེས་པ་རེད། བརྩེས་མེད་གང་ཡང་བཏང་ཡོད་མ་རེད་ལ། མོས་མ་ཐུན་བྱས་ནས་ང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་རེད། མཚན་རྟགས་བསྒྲོན་དགོས་པ་ཡོད་ཚད་མ་ལ་མཚན་རྟགས་བསྒྲོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་ཚོགས་རྒྱང་ལས་ཁྲངས་ལ་ཕུལ་ཡོད་རེད། སྟན་ཐོ་དང་འཛིན་ལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་མཚན་རྟགས་བསྒྲོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོགས་ཆུང་གི་འགྲོ་ལུགས་གཞིར་བཟུང་གི་ཐོག་ནས་བསྒྲོན་རེད་མ་གཏོགས། ཁྲོས་མ་ཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་མ་ཡིག་བརྒྱབས་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་བརྒྱབ་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།

སྣོན་ཐོ་ཕྱལ་ཚར་བ་ནས་བ་ཟུང་གྲོས་ཆོགས་ལ་སྣོན་ཐོ་དང་འཚར་ཟིན་སྣོན་སྒྲོན་མ་གནང་བར་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཉིན་བཅུ་ལྔ་བ་ཙམ་ཞིག་ཕྱིན་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གི་ཁོས་ནས་སྟོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་འདི་བསྡུ་གཉིས་ལ་མོས་མཐུན་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཆོགས་ཚུང་གི་ཆོགས་གཙོས་གྲོས་ཆོགས་སུ་སྣོན་སྒྲོན་གནང་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག་ཟེར་རྒྱུའི་ནང་མོལ་གྱི་ཚོག་དེ་ཆོ་གསུངས་ཡོད་པ་དེ། ང་ཆོའི་ཆོགས་ཚུང་གི་ཆོགས་མི་སྤྱི་འཐུས་སུ་གཅིག་གིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དཀྱུང་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ་ཆོགས་ཚུང་གི་ཆོགས་གཙོས་སྣོན་སྒྲོན་མར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཆོགས་ཚུང་གི་མང་མོས་ཟེར་ས་དེ་ལ་སྟེབས་དུས། བཀའ་བློན་དང་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་གཉིས་ཕྱོགས་གཅིག་ཕྱི་འཐུས་གསུམ་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་གསུངས་པ་རེད། དེ་དུས་འོ་བ། ནམ་མགོ་ལངས་ནས་སྒྲིན་མགོ་ལངས། ཉི་མ་མ་དྲོ་ཚར་ལེ་རེད། ཟེར་བ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ད་ཀ་རེ་ཆགས་སོང་སྣུམ་པ་སོ་སོ་རང་གིས་རྩ་མཆོག་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པ་འདྲ་པོ་དེ་དུས་ཆགས་སོང། རྒྱ་མཚན་དེ་ཚོ་ལ་བཟླས་ནས་ཁྲིམས་ཡིག་འཚར་ཅིས་སྣོན་སྒྲོན་གནང་བའི་རིང་ལ། ཁ་དཀེ་བཀྲ་ཤིས་ངང་ནས་ལེགས་པར་བྱུབ་ཡོད་སྣུམ་པའི་ཆོགས་ཚུང་གི་ལས་དོན་དེ་ད་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་སོང་སྣུམ་ནས་ཅི་དྲན་འདི་འདྲ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་གནས་སོང་ཞེས་ཆོར་བ་དེ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེའི་རྗེས་ལ་ལས་རིམ་མར་ཡོང་དུས་སྣོན་ཐོ་དང་ཁྲིམས་འཚར་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་མ་གནང་གོང་ནས། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག ལྷག་པར་དུ་སྣོན་ཐོ་དང་འཚར་ཟིན་ལ་མཚན་ཉིས་འགོད་མཁན་ཆོགས་ཚུང་གི་ཆོགས་གཙོ་ཚུན་ཚད་མར་ཕེབས་སོང་བ་རེད། (གྲོས་ཆོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་ན་ཞིང་བཀའ་སྒྲི་ལྷན་ཆོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྲིད་སྐྱོང་གིས་ཡིད་ཆེས་གནང་གི་ཡོད་རེད།) དེ་ཡིན་དུས་གྲོས་ཆོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡག་པོ་གནང་གི་མི་འདུག་སྣུམ་བའི་ཆོར་སྣང་ཞིག་བྱུང་སོང་། མཇུག་ལ་མར་ཚུད་དང་མི་ཚུད་ལྟ་ཡོང་དུས་དཀག་བྱ་བྱེད་མཁན་གཉིས་མ་གཏོགས་མ་བྱུང་དུས། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་དབྱད་པ་བྱས་པ་དེ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་བསྡད་བཞག་འདུག་སྣུམ་པ་ཞིག་ཆོར་བྱུང་།

ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་ལ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་གྲོས་ཆོགས་ནས་ཡར་ཕེབས་ཏེ། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་གྲོས་ཆོགས་མགོ་སྐོར་བཏང་མེད་པ་དང་། གྲོས་ཆོགས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་བརྩི་བཀུར་མ་བྱས་པ་མིན་པ་དང་། ལྷོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་འདི་བསྡུ་གཉིས་མི་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཚུལ་སོགས་ལས་རིམ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་གསལ་བར་ཤད་རིང་ཐག་ཆོད་ཅིག་སྐྱབས་དེ་དུས་གནང་བ་རེད། སྐྱབས་དེ་ལ་ཆོགས་ཚུང་གི་ངོས་ནས་གསལ་བར་ཤད་བྱ་སའི་ཡུལ་མི་འདུག བཀའ་ཤག་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཐོན་དགོས་པའི་གནད་དོན་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དེ་འདྲའི་ཚབས་ཆེན་པོ་རང་རེད་མི་འདུག་སྣུམ་པ་ཞིག་དང་། ཁ་ཉིན་སྣོན་ཐོ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་གནང་དུས་ཆ་ཤས་ཤིག་ཟླངས་པ་ཡིན་ན་མ་འགྲིག་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་རེད་མི་འདུག་སྣུམ་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བར་ཤད་གནང་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ལས་དོན་གཞན་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་སོང་བ་རེད། ཆོགས་ཚུང་ལ་གོ་སྐྱབས་མ་རུག་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཡང་དེ་རིང་ཆ་ཤས་མ་ཟླངས་ཀ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག

བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བར་ཤད་ནང་ལ་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་རྣམས་ནས་སྒྲོ་མོས་ཀྱིས་འཚར་འབྱུལ་གནང་བ་དང་། བཀའ་ཤག་དང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་མོས་མཐུན་ཐོག་ནས་འཚར་ཟིན་བཟོས་པ་རེད་གསུངས་པ་རེད། དེ་ཡིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ན་ནི་བཀའ་སྒྱུ་ལྟར་རྒྱུས་ཚོགས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འཚར་ཞིན་བཙོ་རྒྱ་བཅུག་ཡོད་པ་དང་། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཕྱལ་བ་དེར་བཀའ་ཤག་གི་བཙོ་བཅོས་གང་འཚམ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

དེ་ནང་བཞིན་བྱི་ལོ་ ༢༠༧༥།།།༢༠༧༦ ན་ནི་སྒྲིད་སྤྱི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་ལ་ལས་གོང་ས་མཆོག་ཐུགས་ཕམ་བྱང་བ་དང་། བཅན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྟན་གསོག་དེ་ལས་ཆེ་བ་བྱང་མ་ཚྱོང་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་རེད། ལས་ཁང་ཐུགས་ཕམ་བྱང་དུས་བཀའ་སློབ་རིམ་པའི་ནང་ལ་འོས་མི་དང་། ཕྱོགས་གཏོགས་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ཐད་ནས་གསུངས་ཡོད་རེད། དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད། བཟང་སྤྱོད་མེད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤེག་ལ་དུས་ཚོད་རིང་ནས་འདུ། ཐུང་ནས་འདུ་གང་འདུ་ཞིག་ཡོད་དམ་དྲན་གྱི་འདུག དཔེ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་དང་ཟླངས་དབྱ་དཔྱ་ལ་ལག་དེབ་ནང་ལ་མཚན་གྱི་དག་ཆའི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཆགས་པ་རེད། དེ་རིང་དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུ་བྱས་པ་རེད། དེ་ཉིན་ཕྱི་དྲོ་ནས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་ནས་བསྡུགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་འདྲ་ཡིན་དུས་ཉི་མ་རིང་ཐུང་ལ་གཅོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་དེ་འདྲ་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱི་འི་ཚགས་པར་དང་། ཨ་རིའི་ New York གི་གནམ་ཐང་རེད། ས་གནས་ཀ་པར་ཕྱིན་ནའང་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་བཤད་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པ་དེ་འདྲ་མ་ཡིང་པའི་འགན་འཁུར་རྒྱ་རེད། ཐེངས་གཅིག་དང་གཉིས་ཀ་རེ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་ཆ་རྒྱུན་ཆ་ཚང་མ་ལབ་ན། བཀྲོ་གླིང་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་ར་མ་ལྷག་ཆགས་འགྲོ་ཡི་རེད་གསུངས་པ་རེད། དེ་ནས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཕྱོགས་ལ་འོས་བསྡུའི་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏོང་དགོས་འདུག ཐེངས་གཅིག་དགོས་འདུག་སྤྱི་མོས་རེད། རྒྱ་གར་དང་ཡུ་རོབ། ཨོ་སི་ཏྲི་ལི་ཡའི་འོས་བསྡུ་གནང་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། དེ་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་ཚུལ་དང་ཚོགས་དུས་དང་པོ་ལ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་འཚར་ཞིན་ཕུལ་ཡོད་རེད། ང་ཚོའི་སྟན་ཐོའི་ནང་ལའང་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་འཚར་ཕུལ་བ་དེ་དང་། ང་ལྟ་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་གཅིག་ཡོད་དགོས་འདུག ཕྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གཟིགས་རོགས་ཀྱིས་ཞིར་བ་དེ་ཐོག་མ་ང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་གི་བསམ་ཚུལ་ནང་བཞིན་བྱས་པ་ཡིན་ན། དང་པོ་དེའི་སྐོར་ལ་གོ་བསྡུར་ཆ་ཚང་བྱས། དེ་ནས་མར་ཡོང་སྟེ། གནས་སྟངས་གང་འདྲ་བྱུང་ན་བསམ་པ་རེད། དེ་ཞུ་ས་ཁ་སང་རག་གི་ཡོད་མ་རེད།

དེ་ནས་རྒྱ་གར་དང་འཛམ་གླིང་ལ་དཔེ་མང་པོ་བཞག་པ་རེད། དང་པོ་ཁོང་ཚོ་ལ་སྟོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་ཞིར་མཁན་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ཁོང་ཚོའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དེ་གা་རེ་རེད། གལ་སྲིད་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པས་བཏོན་པའི་མི་སྣ་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། དཔེར་ན། ཨ་རི་ལྟ་བུར་སྲིད་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུའི་བགྲོ་གླིང་མགོ་བཙུགས་ནས་ལོ་གཅིག་མ་ཚད་བ་ཕྱིན་ཟིན་པ་རེད། རྒྱ་ཁབ་གཞན་མང་པོར་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཅོ་མཚོ། དེ་ཡིན་དུས་ཁོད་རང་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། ལས་ལས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཚོ་གིས་ནན་ཏིང་འོས་བསྡུའི་རྟོག་གླིང་སྐབས་སུ་གསུངས་ཡོད་རེད། ང་ཚོའི་བྱེད་སྟངས་དེ་རྒྱ་གར་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་པ་དང་། ཨ་མི་རི་ཀའི་ཆབ་སྲིད་པ་དེ་ཚོ་ཡི་ལད་ཟློས་ཐུང་ཙམ་བྱེད་ཁུལ་བྱས་སོང་ངོ་གསུངས་ཡོད་རེད།

དེ་ཡིན་དུས་གནས་སྣང་ངས་དེ་ཚོ་ལ་བལྟས་ནས་སྒྲིག་གཞི་བང་། དུས་ཚོད་རིང་ཐུང་། གཉིས་བང་གཅིག་གི་ཁྱད་པར་ཅེ་ཡིན་ནམ་བསམ་བསམ་དེ་འདྲ་འདུག་ དེ་ནས་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཞིག་ཞིབ་དེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཞིག་ཞིབ་པ་དེ་ཚོར་ཞུས་པ་ཡིན། ཁ་སང་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་ཡིན། ཁོང་ཚོས་སྟོན་འགྲོ་མི་དགོས་སྐོར་བང་དེ་འདྲ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། སྟོན་གཞིའི་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཞིག་པའི་རྒྱབ་གཉེར་སྣན་ཐོ་དེ་འདི་ལ་ཡོད་རེད། མདང་དགོངས་ངཚོ་མི་རེ་རེའི་ལག་པར་རེ་རེ་སྦྱང་ཡོད་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་བྱེས་པ་དེའི་ནང་ལ་སྟོན་འགྲོ་བང་སྟོན་གཞིའི་བར་ལ་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕྱིད་སྒྲོང་གི་སྟོན་གཞིའི་འོས་མིའི་གྲངས་ཚད་ལ་ཁ་གསལ་བ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བྱེས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྟོན་འགྲོ་མི་དགོས་ཞེས་གང་ཡང་བཀོད་ཡོད་པ་མ་རེད།

ང་དུང་ཁོང་ཚོས་གསུངས་པ་དང་དེ་འདྲ་ཕོག་ནས་སྟོན་མཉང་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། སྟོན་འགྲོ་བང་སྟོན་གཞིའི་སྐབས་སུ། ཁོང་ཚོ་རྒྱུ་ཞིག་པ་དེ་ཚོས་རྒྱུ་ཞིག་ཅིག་གཅིག་ཡོད་རེད། མཐའ་མའི་སྐྱན་ཐོ་གཏན་འབེལས་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་ངཚོའི་མི་དེ་འདྲས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱུ་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག གཅིག་གཅིག་རེད། གཉིས་གཉིས་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། ཁོ་ཚོས་དེ་ལ་ལྟོས་བསྟད་པ་འདྲ་པོ་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁོ་ཚོས་འདིའི་ནང་གཙོ་བོ་འདྲ་པོ་གང་བྱེས་འདུག་ཅེ་ན། ཁོང་ཚོའི་སྟོན་གླིང་དེའི་ནང་དུ་"བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ས་ཕྱོགས་མང་པོར་ཁ་འཕོར་ནས་ཡོད་པའི་དབང་གིས་འོས་བསྡུའི"ལས་དོན་སྒེལ་རྒྱུར་དཀའ་ཚེགས་ཡོད་ནའང། འོས་བསྡུའི་ཁྲིམས་ཡིག་དང་སྒྲོམ་གཞི་རྣམས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་དང་། མང་གཙོའི་རིགས་ལུགས་ནང་འོས་བསྡུའི་ལག་ལེན་བཟང་ཤོས་ཁག་དང་མ་ཐུན་པར་འདུག འོན་ཀྱང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་མཚོང་བ་རྣམས་སྣང་ཕོ་འདིའི་ནང་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་ཁག་ལག་ལག་བསྟར་བྱེད་ན་ཡར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུ། "ཞེས་གསུངས་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། སྣང་ཕོ་འདིའི་ནང་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པའི་ཕོག་ལ་ཐད་ཀར་སྟོན་འགྲོ་མེད་པ་བྱེད་དགོས་འདུག་ཟེར་བ་ཙ་བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོས་ཟླ་བ་གཉིས་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོའི་འཚར་ཟིན་ནང་ལ་མ་མཐར་ཟླ་བ་བདུན་འགོར་ས་རེད་གསུངས་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་བཏང་ཡོད། དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏོང་དགོས་ཟེར་བ་མངའ་གོས་རེད། ང་ཚོས་ད་ལྟའི་འཚར་གཞི་སྒྲིག་སྣང་ནང་བཞིན་བྱས་ནི། སྟོན་འགྲོའི་འོས་ཨོག་དེ་ཕྱི་ལོ་**২০২৭** ཟླ་ **৭** པའི་ཚེས་ **২৮** ཉིན་སྟོན་འགྲོའི་འོས་ཨོག་འཕངས་ཏེ་བརྒྱད་རིམ་ཆ་ཚང་དེད་ནས་ཕྱི་ལོ་ **২০২৭** ཟླ་ **৫** པའི་ཚེས་ **৭৯** ཉིན་མོར་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱའི་འཚར་གཞི་བསྒྲིགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁྱོན་བསྟོམས་ཟླ་བ་གསུམ་དང་ཉི་མ་ཉི་ཤུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའི་གོང་སྟོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུའི་ཐུ་སྒྲིག་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཙམ་ཞིག་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཟླ་བ་ལྔ་དང་ཉི་མ་ལྔ་ནས་བཅུའི་བར་དུ་འགོར་རྒྱུའི་འཚར་གཞི་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་དང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་གནང་བའི་འཚར་ཟིན་དེའི་ནང་ལ། སྣན་ཞུ་ཡར་འབྲལ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་དེ་འོས་མི་དང་ཟླངས་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། དམིགས་འཛིན་གས་གནང་བ་ཡིན་ནའང་འདྲ། དེ་ཚོའི་སྣན་ཞུ་འབྲལ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ལ་ཉི་མ་ **৭৫** བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བརྒྱ་དབྱད་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཉི་མ་ **৮৫** བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་ཏྲི་ལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཉི་མ་ **৮৫** བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ང་དུང་ཕོག་མའི་ཐུ་སྒྲིག་དང་ལོ་རྒྱུས་དབྱས་སུ་འབྲལ་དགོས་རྒྱུ། འོས་བསྡུའི་དུས་ཚོས་གཏན་ཡིན་པ་དང་། འོས་ཨོག་ཐུངས་

བཤེར་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་མེན་དེ་ཚོ་ལ་བལྟས་ན་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལ་རྒྱ་བ་ཉིད་ནས་ཚར་གྱི་མ་རེད། ཟླ་བ་བཞི་ལྟག་འགོག་རྒྱ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་ཚད་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ལྔ་བ་ཆུ་ང་གཅིག་ནང་ལ་ཡོད་པའི་སྤྱི་འཐུས་དམ་འབྱུལ་མ་བྱས་གོང་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་སྟོན་ནས་འོས་བསྡུ་གྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ལ་བསྐྱར་བཅོས་འཚར་འབྱུལ་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན། འོས་བསྡུ་འགོ་འཛུགས་རྒྱའི་དུས་ཚོད་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྟོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ཡོད་པ་བཟོས་པ་དང་བཀའ་ཤག་དང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་མེད་པ་བཟོས་པ་གཉིས་པལ་ཆे་འགོ་མཉམ་དུ་མ་བཙུགས་རང་བཙུགས་ཆགས་འགྲོ་རྒྱ་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་འདྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད། གསུངས་པ་རེད། འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་མི་ཤེས། དུས་ཚོད་རིང་ཐུང་གা་རེ་བཏང་ན་ ༢༠༢༧ ལོའི་སྒྲིད་སྐྱོང་ང་ལ་ཁེ་ཕན་སྤྱི་ཙམ་ཡང་མེད། ང་གངས་ཅན་པ་ཞིག་དང་སྒྲིད་སྐྱོང་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མ་འོངས་པའི་གནས་སྟངས་ལ་བསམ་གཞིགས་དགོས་གསུངས་པ་རེད། དང་པོའི་གནད་དོན་དེ་སྒྲིད་སྐྱོང་ཁོ་རང་དགེ་སྦྱར་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས། ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་སྟོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ཡོད་པ་བཟོས་པ་དེས་ད་ལྟའི་སྒྲིད་སྐྱོང་ལས་ཐོག་པ་ལ་པན་གཅོད་གཏན་གི་ཡོད་པ་ཞིག་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་མ་རེད། དེ་གསུངས་དགོས་རྒྱའི་གནས་སྟངས་འདྲ་པོ་ཞིག་མཐོང་མ་སོང་། ང་ཚོ་ཚང་མས་འགན་མཉམ་དུ་ཁྱར་གྱི་ཡོད་རེད། གང་མས་ཅན་པ་ཚང་མ་རེད། ཚང་མས་འགན་མཉམ་ཁྱར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པ་ལའང་བསམ་གཞིགས་བྱས་ནས་ཚང་མས་འགན་ཁྱར་གྱི་ཡོད་རེད། མི་བྱེ་བྲག་པ་ལ་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་འདྲ་གསུངས་ཡོང་དུས་ཁྲིད་རང་ ༢༠༢༨ ལོ་ལ་ལངས་ཚོགས་གི་རེད་ཅེས་པ་དེ་ལབ་འདོད་བྱུང་སོང་།

དེ་ནས་གསུངས་པ་རེད། དུས་ཚོད་རིང་ཐུང་གི་ཆ་ནས་རྒ་རམ་ས་ལའི་བཀའ་མོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢༥ ནང་ལ་འཛམ་གླིང་ལ་ཁྱབ་ཚར་འགྲོ་ཡི་རེད་ཅེས་གསུངས་རེད། ༢༠༧༧ ལོ་དང་འདྲ་ཡི་མ་རེད། ཨ་མི་རི་ཀའི་འོས་བསྡུ་ཡི་ཁྲོད་ལ་རལ་ཤེ་ཡས་སི་ལ་འཛུ་ལ་བྱས་ཡོད་རེད། ང་ཚོའི་འོས་བསྡུའི་ཁྲོད་ལ་རྒྱ་མེའི་རྒྱུགས་ཁྱེ་དང་། དོལ་རྒྱལ་རྫེས་འབྲང་པ། ལས་ཀ་མེད་མཁན་འཛུ་ལ་ནས་དགྲོག་གཏམ་སྟེལ། ལན་ཕར་བསྐྱལ་ཚུར་བསྐྱལ་དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁོང་ཚོ་ལ་དུས་ཚོད་རིང་པོ་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་རྟམ་པ་ཚོའི་འཚར་འབྱུལ་དེའི་ནང་ལ་དོན་དུ་འབབ་སྟ། འཚར་འབྱུལ་བྱས་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ཐག་ཅོད་བྱས་ཚར་བའི་གཞུག་ལ་ཉི་མ་ ༩༤ བཞག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་སྟོན་འགྲོ་ཚར་ནས་སྟོན་འགྲོའི་འོས་གཞི་མར་ཁྱབ་བསྐྱགས་བྱས་ཚར་བའི་རྟེའུ་ལ་ཉི་མ་ཉི་ཤུ་ལས་བཞག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་ཨ་རིའི་གནས་སྟངས་དེ་ད་ལྟ་རྟོག་ཟྭེང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། ང་ང་ཚོའི་ཁྲོད་དུ་དེ་འདྲ་འཛུ་ལ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་དུས་ཁྱངས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་སྒྲིལ་ཀྱི་རེད་དམ། སྲིད་སྐྱོང་གི་འོས་མི་དང་པོ་དེར་བསྟོད་པ་བརྒྱབས་གཞིས་པ་དེར་སྟད་པ་རྒྱག་མཁན་དེ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཀྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་གཞིས་པ་དེར་བསྟོད་པ་བརྒྱབས་དང་པོ་དེ་ལ་སྟད་པ་རྒྱག་མཁན་དེ་དེ་འདྲ་གཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད། ཕྱི་ར་བཏང་དབལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁྱངས་ནས་དེ་ཚོ་རེ་རེ་བཞིན་ནས་ཤེས་ཏོགས་བྱུང་ཡོད་རྒྱ་རེད། དེས་མ་ཚད་འོས་བསྡུའི་ལས་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དེའི་རིགས་གཏམ་འཛུ་ལ་ཡོང་མེན། སྟོན་འགྲོ་མེད་པ་བྱས་ན་དེ་དག

འཇུ་ལ་མི་ཡོང་བའི་གཏེང་ཚོད་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་གལ་སྲིད་འཇུ་ལ་ཡོང་བའི་དབང་དུ་བཏང་ན་དུས་ཚོད་རིང་ཐུང་གা་རེ་ཡིན་ནའང་ འཇུ་ལ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་བའི་ཚོར་སྣང་དེ་ཡོད།

སྤྱི་ར་བཏང་ང་ཚོའི་གནད་དོན་ཏོག་ཙམ་འགྲིག་མ་འགྲིག་བྱུང་བ་ཚང་མར་རྒྱ་མིའི་རྒྱུགས་ཁྱི་དང་རྒྱ་མིའི་རྒྱུགས་ཁྱི་ཞེས་པ་དེ་ཡང་ཡང་བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་ལ་བཤད་སྒོལ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་རེད་ལ། དེ་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་རྒྱ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་རེད་དྲན་གྱི་འདུག བདོས་གནས་བྱས་ན་དེ་ལ་ངས་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་རྒྱ་མི་འདུག་སྟེ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཚོག་གིས་མདང་དགོང་གསུང་ཤུགས་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་དུས། པལ་ཆེར་ང་ཚོའི་འོས་བསྡུ་གཉིས་བྱས་ན་རྒྱ་མིའི་རྒྱུགས་ཁྱི་འགྲོ་ས་བཟོས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་མཐོང་ནས་ཤེ་ཡི་ཡོད། ང་དུང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཚོག་གིས་དེའི་འོག་ནས་རྒྱ་མིའི་རྒྱུགས་ཁྱི་ཟེར་བ་དེ་ཐེངས་གཉིས་གསུམ་གསུངས་ཡོད་རེད། དེར་བསྐྱར་བཤད་གང་ཡང་ཤེ་ཡི་མིན།

འོས་བསྡུ་ཐེངས་གཉིས་བྱ་རྒྱ་དེ་འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་མཐུན་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དེང་སང་གི་འགྲུར་འགྲོས་ལ་ལྟོས་ན་འོས་མི་བཞེངས་མཁན་དེ་ངོས་བྱེད་རྒྱ་དེ་ལས་སྣ་པོ་རེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་མིང་གསལ་བསྣྲགས་བྱས་ཚར་བའི་རྗེས།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་གོ་པོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྤྱི་འཐུས་གོ་པོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཕྱོགས་གཅིག་ནས་དུས་ཚོད་མི་འདུག་གསུང་གི་འདུག ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་ཅོད་པ་ཅོད་མཁན་འདུ་པོ་མཐོང་གི་འདུག ཁྱོས་ཚོགས་ཆ་ཚང་བསམ་ཤེས་གོ་ཤེས་ཡིན་དུས། དམིགས་བསལ་གྱིས་ཚོག་གསལ་ཞིང་གསལ་པོ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་ན་བསམ་པ་འདུ་བྱུང། ཚོགས་ཆུང་གིས་བཀའ་མོལ་གསུངས་སྟངས་པལ་ཆེ་བ་ཁ་སང་འཛིན་སྐྱོང་གིས་བཤད་པ་དེ་ལ་ཟུར་ཟ་རྒྱག་པ་འདུ་པོ་མཐོང་སོང། དུས་ཚོད་སྟངས་འཛིན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཚོག་ནས།

ལགས་སོ། ཚོགས་གཙོས་དེར་བསམ་བློ་གཏོང་བཞེན་པ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་གཅིག་གཉིས་ལ་ངས་གོ་སྐབས་འདུལ་རྒྱ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། སོང་ཙང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་ངོས་ནས་གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤིག་གསུང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ཐུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

སྒྲོ་འཕྲས་དགེ་བཤེས་སློབ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ཆོགས་ཆུང་བསྐོ་དུས་ཞུགས་མཁན་སྲུ་གཅིག་མི་འདུག ཞུགས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་འགན་འཛིན་ཆོག་གི་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་དེ་འདྲ་ཐོན་ཡོང་བ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་ཆོགས་ཆུང་ནང་ལ་བསྡད་མཁན་རགས་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། ངས་ཆོགས་ཆུང་གི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་དབལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཐོན་འགྲོ་དགོས་པ་དེ་འད�eའི་ཚབས་ཆེན་པོ་ཞིག་གསུངས་བཞག་དུས། དེ་ལ་ང་ཆོའི་ངོས་ནས་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་མ་བརྒྱབ་ན་འགྲིག་གི་མི་འདུག་བསམ་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དུས་ཆོད་ད་དུང་ཏོག་ཙམ་འགོར་ས་ཡོད། ཤོག་གྲངས་བརྒྱད་ཡོད། ད་ལྟ་བཞི་པ་དེར་སྟེབས་སོང། ད་དུང་བཞི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། (**དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།** གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤིག་གསུང་རོགས་གནང་)

དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ངེ་ཡིན་དུས་ཐོབ་མཁན་དེ་ཐོབ་འགྲོ་ཡི་རེད། ཤོར་མཁན་དེ་ཤོར་འགྲོ་ཡི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་སྲིད་དོན་ཆོགས་པ་མེད་པའི་ཚབ་སྲིད་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ལ་སྟོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ཡོད་པར་བརྟེན་མི་མང་ལ་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་འཚམས་ཤོས་ཡིན་པ་མ་ཟད། ད་ལྟ་བར་དུ་འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་དང་མ་ཐུན། ཁྱེམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དང་མ་ཐུན་བསྡད་པ་དེར་ང་ཆོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

དེ་ནང་བཞིན་སྟོན་འགྲོའི་སྐབས་ལ་མི་རེ་ངོ་རེ་ནས་སོ་སོའི་འོས་གཅེ་འགེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཤེས་རྟོགས་དང་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཅམ་མ་ཡིན་པར་འོས་མི་དམིགས་འཛུགས་དང་། དང་ཆང་བྱས་པ་སོགས་ལ་མི་བརྒྱ་ཡིས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ལྟ་བཅུས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ཉི་ཤུ་རྩ་ལྟས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། དེར་རྒྱབ་གཉེར་བྱས་ནས་ལོ་རྒྱུས་དེ་བཏང་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་འོས་འཚེན་པ་སོ་སོས་རང་ངོས་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱས་པ་ཞིག་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། པཱལ་ཆེར་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཚར་དུས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མི་སྣ་དང་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ཤེས་སྲུ་འཛུག་པ་བཟོ་བ་མ་གཏོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་དུང་འཚར་འབྱུལ་དེའི་ནང་ལ་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༢༩ དེའི་ནང་གསེས་ ༥ པའི་ནང་ལ་ཆོལ་ཁ་དང་། ཆོས་ལུགས། ཆོགས་སྒྲིང་དེ་ཚོ་ནས་འོས་དམིགས་འཛིན་མི་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད་རེད། དེ་དང་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་ཡིན་ཞུས་ན་ཆོགས་པ་དེ་ཚོས་བཏོན་ཆོག་གི་ཡོད་མ་རེད། མི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྟ། རྩ་ལྟ། ཚོ་ཚོ་བྱས་ནས་མི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྟ་བྱས་པ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་ཐལ་ཆེར་ཡོང་ཆོག་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྩྭ་ལངས་ཕྱི་ལོ་ཁག་མི་འདྲ་བའི་ཡ་མཚན་ཅན། འདྲ་མི་འདྲ་དེ་འདྲ་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག ཐོན་མ་བཀའ་བློན་ཁྲིས་པ་ཟེར་བའི་དྲུ་རྒྱ་དེའི་ནང་ལ་མི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྟས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ན་བཞག་ཆོག་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཙམ་ལས་མཁྱེན་གྱི་རེད། གང་ས་སྐྱིད་ཀྱི་གང་རྒྱག་མཁན་ཞིག་ཀྱང་དེའི་ནང་ལ་བཞག་ཡོད་རེད། མི་ ༢༥ ཡིས་རྒྱབ་སྐྱོར་རགས་པ་རེད། དེའི་དོན་ལ་སྲིད་དོན་ཆོགས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ན་ནི་མི་འགྲིག ཀལ་སྲིད་དེ་གནང་གི་ཡོད་ན། ན་ཅིང་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ཆོགས་པ་བཅུ་གཅིག་ཅེས་པ་དེའི་ཐོག་ལ་གླེང་སྟོང་ཟློས་ཤད་ཤོས་དེ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་དུས་མི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྟ། རྩ་ལྟ། མི་བརྒྱ། བརྒྱ། ལྟ་བཅུ། ལྟ་བཅུ་བཟོས་བཞག་པའི་ཚོ་ཁག་དེ་ཆགས་སྲིད་དོན་ཆོགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་རེད་དམ་ག་རེར་བྱེད་དགོས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ན། དེ་ཚོའི་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚ་ཀྱེན་ཁ་གསལ་སྒྲིག་གཞི་

གྲོས་ཚོགས་རང་ནས་བཟོ་དགོས་པ་སྟོན་ནས་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་དེ་བསྐྱར་བཅོས་མ་བྱས་གོང་ལ་དེ་ཚོའི་འཚར་ཟིན་དེ་ཡང་མཉམ་དུ་དགོས་རྒྱ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག

དེ་ནས་གསུངས་པ་རེད། སྟོན་འགྲོ་ལས་དངོས་གཞི་ལ་དཀྱོག་གཏམ་མང་བ་སྒེལ་གྱི་འདུག ཐོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ཀྱིས་ནི་ཐོབ་ཥོར་གྱི་ཁྱད་པར་ཆུང་ཆུང་མ་གཏོགས་ཡོང་གི་མ་རེད། གསུམ་ཀྱིས་ནི་འདང་རེད། བཞི་ཀྱི་ནི་འདང་རེད། ལྔ་ཀྱི་ནི་འདང་རེད། ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་འགྲོ་ཡི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འོས་བསྡུ་གཅིག་ལས་མི་དགོས་པའི་འཚར་འབྱུལ་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ནང་བཞིན་ལ་བལྟས་ན། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ཁྱབ་བསྟན་བྱས་པའི་ཏྲི་ལ་བསྟན་གྱི་ཉི་མ་ ༩༤ བཞག་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། སྟོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་གཅོ་བོ་ཐོབ་ཥོར་གྱི་ཁྱད་པར་མ་རེད། ཕྱིད་དོན་ཚོགས་པ་མེད་པའི་མང་གཅོའི་འགྲོ་སྟངས་ལ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱ་དེ་རེད་དགོ་གྱི་ཡོད་རེད། ན་ཤིང་ཕྱིད་སྐྱོང་གིས་འོས་གཞིའི་ཁོངས་སུ་མི་གཉིས་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། གསུམ་བཞི་ལྟ་དྲུག་བཞག་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་སུས་ཀྱང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་སྤྱི་འཐུས་འོས་མིའི་ཁོངས་ནས་གལ་ཆེའི་མི་སྣ་བཀའ་བློན་ལ་འོས་པ་དེ་འདྲའང་ཥོར་བསྡད་ཡོད་རེད། འོས་མི་མཐུན་མཐུན་ལ་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཡར་སྐེས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཐོབ་ཥོར་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བརྒྱ་ཆའི་མང་ཉུང་མ་གཏོགས་མི་གནད་འགག་དེ་འདྲ་ལ་ཁྱད་པར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད།

དེ་ནང་བཞིན་སྟོན་འགྲོའི་སྒྲིན་སུ་ད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པའི་བང་རིམ་འདི་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འཕེལ་འདེམས་བྱས་པའི་བང་རིམ་རེད། མང་ཧོངས་པར་འདི་སྒོར་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་དེ་རྒྱང་རྒྱང་ཡར་ཐོབ་བསྡད་པ་ཡིན་ན་གཡང་ཇེའི་ཁ་ལ་ཡར་སྟོན་ཟེར་བ་ནང་བཞིན་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། དེ་མེད་པ་བྱས་ཏེ་དམིགས་འཛིགས་དང་དང་ཟློང་གི་བང་རིམ་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་སྒྲིག་གི་རེད་དམ། དེ་ཚོ་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཚང་མས་བརྩད་རྒྱུག་ས་ཞིག་རེད། ང་སྟོན་ལ་འདུག་གམ། མཐུག་ལ་འདུག་གམ། འོས་ཥོག་ཟླུག་དུས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཟླུག་འཛིག་གི་འདུག་ཟེར་སྟོལ་ཡོད་རེད། དེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་དང་སུ་ཞིག་གིས་བལྟ་ཡི་རེད་དམ། ཞིབ་ཕྲ་གུས་བལྟ་ཡི་རེད། དམིགས་འཛིགས་བྱས་པ་དེའི་ནང་ལ། མི་བརྒྱ་ཡོང་ཚོག་གི་རེད། ཉིས་བརྒྱ་ཡོང་ཚོག་གི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཉིན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་བ་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་མཐོང་གི་འདུག

དེ་ནང་བཞིན་དངོས་གཞིའི་སྒྲིན་སུ་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོད་བྱུང་འདུག འོས་བསྡུའི་ལས་ཁང་ལ་ཟླས་ན་ཅ་གོ་ཡི་རེད། བརྒྱ་ཆ་མཐོན་པོ་སྒེལས་ཡོད་རེད། འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གི་ཉེ་ཐབ་དུ་གྱུར་ནས་གོ་སྒྲིན་རིང་པོ་ཆགས་འགྲོ་ཡོད་རེད་གསུངས་པ་རེད། དང་ཟློང་དང་དམིགས་འཛིགས་ཟིར་བ་དེ་ལ་དེ་བས་ཀྱང་སྐྱོན་བརྗོད་མང་བ་ཡོང་བའི་ལམ་ཁ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག གང་རེད་ཅེ་ན། མི་ཁ་ཤས་ཤེག་གིས་ཚུར་སྟོན་ནས་ཡར་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྒྲད་བཞག་པ་དེ། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འཕེལ་འདེམས་བྱས་ནས་སྒྲད་པ་ཞིག་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ལས་མང་ཙམ་མི་ཡོང་བའི་ཉིན་ཁ་མེད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག

དེ་ནང་བཞིན་རྒྱ་གར་གྱི་སྒྲོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། (Pune) ནས་རྒྱ་གར་གྱི་འོས་བསྡུའི་ལགན་འཛིན་གསུམ་འཕྲད། རྒྱ་གར་ནང་དུ་འོས་གཅིག་རང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་ཁག་ལྔའི་འོས་བསྡུ་ཉི་མ་ ༢᐀ ནང་བྱས་པ་རེད། མངའ་སྡེ་གཅིག་གི་ནང་ལ་ཨ་རག་ཤེལ་དམ་དང། ཐ་མག་དང། ཕྱོག་བཏན་དང་དེ་ཚོ་གསུངས་པ་རེད། དོན་དག་འགྲོ་ཐྲོན་ཆེན་

པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། རྒྱ་གར་ལ་དཔྱ་འོས་གཅིག་མ་གཏོགས་གཞན་ཡོད་མ་རེད། གལ་སྲིད་དེ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ནས་འཚར་འབྱལ་བྱས་པ་དེ་འོས་གཞན་ཚགས་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་མི་བཏོན་ནས་བླུག་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་དང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་འཚར་འབྱས་བྱས་པ་དེ་ཡང་འོས་གཞན་ཚགས་རྒྱའི་ཉེན་ཁ་འདུག རྒྱ་གར་ཀྱི་མངའ་སྡེ་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་འོས་ཤོག་ཟླུག་ནས་གྲྭབ་འབྲས་གས་ལ་བསྒྲགས་མ་བྱས་བར་ཀྱི་ཉེ་མ་རེད་མ་གཏོགས། དེའི་སྟོན་ཀྱི་བཞི་གྲེང་བྱས་པ་དང་། དེའི་སྟོན་ནས་འོས་གཞི་བཏོན་པ་དེ་ཚོ་དེ་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་པ་ཞིག་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད། སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་གཏམ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ཤེ་མ་ཅལ་འདྲ་བོ་ཡིན་ན་ལོ་འདིའི་ལོ་མཇུག་ལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ས་ཁ་ས་ང་ནས་སྟེབས་ཚར་སོང་བ། ཀོང་རེ་ཝིའི་འགན་འཛིན་དེ་ཚོ་སྟེབས་ནས་ད་ལྟ་འགྲོ་ཐུས་རེད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་ལ་གནད་དོན་དེ་ཚོ་རེད། གཞན་པའི་གནད་དོན་ལྷོག་བཏན་དང་དེ་འདའི་སྐོར་གསུངས་པ་དེ་འདིར་བཤད་འོས་པ་ཡིན་མེན་ནི་མི་ཤེས་ཏེ་གསུངས་ཚར་བ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་འདས་པའི་སྲིད་སྐྱོང་དང་འོས་བསྡུའི་ཁོད་ལ་དཔྱ་ལ་དང་དངོས་པོའི་ལྷོག་བཏན་དེ་འདྲ་ལྟགས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད། གལ་སྲིད་ལྟགས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་སྟོན་འགྲོ་མེད་པ་བྱས་པ་དེས་འཚར་འབྱལ་ནང་ལ་ལྟགས་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་མཐོང་གི་འདུག གང་འདྲ་བྱས་ནས་མཐོང་གི་འདུག་ཅེ་ན། དབྱས་དང་། ས་གནས་དང་། འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དེ་ཚོར་དབང་ཆ་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོ་ལ་སྟོང་རྒྱའི་ལམ་ཁ་དང་དེ་འདྲ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག

དེ་ནང་བཞིན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགྲོ་སོང་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབས་གা་རེ་ཆགས་རྩང་མ་ཆགས་རྩང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོང་ཟེར་ནས་གསུང་མཁན་ཡོད་མ་རེད། དཔལ་ལྷན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ལས་དོན་དངོས་སུ་དགོས་པ་གা་རེ་ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་མེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོ་ལ་ཁག་དཀྲིས་ས་འདྲ་བོ་མ་གཏོགས་པའི་གནད་དོན་འདི་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་གྱི་འདུག དེ་ནང་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་བར་མའི་འོས་བསྡུ་དེ་ཚོ་མི་དགོས་པ་བྱས་པ་དེ་ཡང་སྟོན་མ་ནས་ལམ་ཁ་གཏོད་ཚར་བ་རེད། ང་ཚོས་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚར་ཀྱི་རེད། འཚར་འབྱལ་དེ་ལ་ཟླ་བ་བདུན་འགོར་གྱི་རེད། འགྲེལ་བཤད་གོང་དུ་བརྒྱབ་ཟིན་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་འཚར་འབྱལ་འདིའི་ནང་ལ་ཟླ་བ་གཅོད་འགོར་བ་དེ་སྟོན་ནས་ཞུས་པ་རེད། ཕྱི་ར་བཏང་བཅན་བྱོལ་གོང་མེའི་འོས་བསྡུ་འདི་རྒྱ་ལྟ་ཕྱི་ཕྱི་དང་ཁྲབ་པའི་འགྲོ་སྐྱངས་མ་འདྲ་བ་ཞིག་འཛམ་གླིང་ཡོད་ཚད་ལ་ཁྲབ་བསྡད་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་ནང་བཞིན་འཕྲལ་ཆ་ཡི་ལམ་ནས་ང་ཚོ་ལ་འོས་བསྡུའི་ཆ་རྒྱན་ཡོད་མ་རེད། དེ་བཞིན་ས་གནས་གཅིག་གིས་ཤོ་ཤོ་ཤོ་ཤེའི་སྟེ་ཚན་ནས་གཏམ་རྒྱ་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོའི་འདི་འཛམ་བུ་གླིང་ས་གོ་ལ་རིལ་རིལ་འདིའི་ཕལ་ཆེ་བར་ཁྲབ་ཡོད་རེད། ཁ་ས་ང་དཔལ་ལྷན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་རེད། America ནས་ Australia བར་དུ་ཚང་མ་ལ་ཁྲབ་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཏོག་ཙམ་མ་འདྲ་བ་ཞིག་རེད། ཡིན་ན་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྟོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ཕྱོས་པར་གཟེ་བརྡོད་ངོམས་ཆོག་པ་ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ལ་ཁོང་ཚོ་འོས་བསྡུའི་ཏོག་ཞིབ་པ་དང་། དེ་ཚོས་ཆེ་བསྟོད་མང་པོ་གནང་འདུག

དེ་བཞིན་འོས་བསྡུའི་ལོ་རེད། ལས་འཚར་གསར་པ་རིགས་ལ་འགོག་ཏྲེན་ཆགས་ཀྱི་རེད། དཔྱལ་ཁང་ལྟ་བུ་ལས་འཚར་ལོ་སྟོན་མ་ཐོན་ཡོད་རེད། བལ་ཡུལ་ས་ཡོམ་གོད་ཆགས་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། བྱད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། སྨན་

བཅོས་ལྟ་སྒྲོང་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། འཛམ་གླིང་ཡོངས་རྫོགས་ལ་འོས་གཅིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་ང་ཚོའི་གཏམ་དགེ་ཞིག་ལ། སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་ན། གདོང་ལ་རྒྱག་པ་ཆགས་དགོས་མེད། ཟེར་བ་འདྲ་པོ་བྱས་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། གཅིག་བྱང་ཡོད་རེད་བསམ་བསམ་མ་བྱུང་། ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ཡིན་དུས་དེ་བདེན་པ་ཡིན་གྱི་རེད། མ་འོངས་བར་སྲིད་སྐྱོང་གི་འོས་མི་སུ་ཡིན་ནའང། གང་དུས་ཡིན་ནའང་སྲིད་སྐྱོང་ལས་ཐོག་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱའི་ལམ་ཡོད་མ་རེད་ལ། ཡོད་སྲིད་པའི་རེས་པའང་ཡོད་མ་རེད། གལ་སྲིད་ཐོན་པའི་སྐབས་ཡིན་ན་གཞུང་དང་སྒེར་དབྱེ་བ་ཁ་གསལ་པོར་ཕྱེ་སོང་བ་ཡིན་ན་དཀའ་དལ་འཕྲད་ཀྱི་ཚེ་ཡོང་ངམ་བསམ་གྱི་འདུག ན་ཞིང་སྟོན་ཅིས་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་འོས་ཤོག་ཟླུག་ཚར་རེད། འོས་ཤོག་ཟླུག་ཚར་བའི་ཕྱི་ཉིན་མོ་གཞི་ནས་གྲོས་ཆོགས་ཆོགས་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ལས་འཛར་དེ་ཚོ་སྟོན་ཅིས་སྐབས་ལ་གཅིག་འཛར་འབུལ་བ་རྒྱ་དང་། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྒྲོང་སྐོར་ལ་གླེང་སློང་ཁ་ཤས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་དག་ཚང་མ་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱ་དང་། གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་རག་ཚར་བ་རེད། དེ་དག་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ཡང་བསྐྱར་དེ་སྲོ་ཚོགས་ནང་ལ་ཁྲབ་སྟེལ་འཛོ་གོང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གནས་སྟངས་དེ་དེ་དང་འབྲེལ་བ་གཅོད་ཡོད་དམ་བསམ་བསམ་ཞིག་འདུག

དེ་བཞིན་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་གསུང་རྒྱ་དེ་གསུངས་པ་རེད། དངུལ་ཁང་འཛུགས་སྐྱན་ཞེས་པའི་ཅིས་འགོ་དེའི་ནང་ལ་སྟོན་ཅིས་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་གང་གནང་བ་དེ་ཆ་ཚང་ན་ཞིང་ཞུས་བཞག་ཡོད་རེད། ཞུས་ནས་ད་ལྟ་འདིར་འདུག་གླ་ འདུག་གསལ་པོ་གསལ་རྒྱང་རེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྒྲོང་གི་ལས་གཞི་འཛོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁ་ཤང་གསུངས་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཤིག་འགྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་གྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་རེད་ཟེར་དུས། ད་ལོ་འོས་བསྡུ་ཚང་མ་ཚར་བ་རེད། ཏ་རྒྱ་ཚར། ཐལ་བ་ཡལ་ཚར་བ་རེད། ཡིན་ནའང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྒྲོང་གི་ཁྲབ་བསྟུགས་དེ་ཚོ་ན་ཞིང་ལས་ད་ལོ་ལྟར་གཅིག་གིས་སྡུག་བ་འདུག ད་ཚོ་འགོག་ཆྱེན་དེ་འཛུ་ཆགས་ཀྱི་ཚེ་ཡོད་དམ་བསམ་བསམ་དེ་འཛུ་འདུག ད་གཙོ་བོ་གླེང་སློང་མངགས་དེ་དུས་འགོར་དབང་ཆེན་ཕར་འགྱང་རྒྱ་དང་། ཙ་རིའི་དོན་གཙོད་ཁང་དུ་ལགོང་ས་མཚོག་གི་རྒྱ་བར་མར་ཕབ་ཡོད་རེད་མ་རེད། དེ་འདྲ་རྒྱང་རྒྱང་བཤད་བསྡད་པ་རེད་མ་གཏོགས་པའི་དེ་འདྲ་རང་ལ་ཏཱ་ཏཱ་ཅིག་བྱུང་ཙ་ཡོད་དམ་བསམ་བསམ་དེ་འདྲ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག

ད་དུང་མ་འོངས་པ་ལ་ཡང་སྟོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་གང་ཡོད་རྩེད་རྩང་རྒྱ་མཚན་ཁ་ཤང་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། དཔེར་ན་ད་ལྟ་བཞིན་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་འཛར་འབུལ་གཞར་པ་གཉིས་ཀ་ནང་བཞིན་བྱས་ན། ཐྲི་འཐུས་འགོ་འགྱུར་ཕྱི་ཟླ་ལྟ་བའི་ཟླ་མཇུག་ལ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འོས་བསྡུ་སྟོན་ཅིས་རྩེ་ལ་མ་གཏོགས་ཐུག་གི་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཏུག་ཏུག་ཅིག་འགྲེལ་བཤད་བཏུབ་ནས་ཁ་ཤང་དེའི་ཐོག་ནས། སྟོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བྱང་སོང་བ་རེད་ལབ་རྒྱ་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་འཛམ་གླིང་ཆང་མ་འགྲོ་ས་ལ་ང་ཚོ་འགྲོ་དགོས་རེད། དེ་གསུངས་ཡོད་རེད། འཛམ་གླིང་ཆང་མའི་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་གཅིག་པ་གཅིག་རྒྱང་ཡིན་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡོད་རེད་དམ། སོ་སོའི་གནས་བབ་རེ་རེ་ལ་ལྷོས་ནས་རེ་རེ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། འཛམ་གླིང་འདིའི་ཐོག་ཏུ་སྒོད་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་རྒྱ་གར་དེ་ཚོ་མང་གཅོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཤོས་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ཁོ་རང་ཚོས་འོས་རེ་རེ་ནས་

བསྡུས་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། གནས་བབ་དེ་ལ་ལྷོས་ནས་ང་རང་ཚོས་ང་རང་ཚོའི་འགྲོ་སྡུངས་ཤེག་བཟོས་ནས་སོང་བསྡད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གལ་སྲིད་གཅིག་ལ་བལྟ་ཡི་ཡིན་ཟེར་ན། དངོས་གནས་བལྟ་ས་ཞིག་ཡོད་རེད་དམ། ང་ཚོས་སང་ཉིན་འདི་བཟོས་ནས་འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལ་འགྲིག་གི་ཡོད་དོ་ཞེས་པ་ཞིག་ང་ཚོས་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་རེད་དྲན་གྱི་མི་འདུག

དེ་བཞིན་དུས་ཚོད་རིང་དུ་བཏང་བ་དེ་འོས་མི་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་འཚད་མཁན་ཡོད་རེད། རྟོག་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་རེད། མ་ཐུབ་ན་གོས་ཚོགས་ནས་མར་ཕྱད་ཚོག་གི་རེད། ཁྱེམས་ཞིབ་ཁང་ལ་གཏུགས་ཚོག་གི་རེད་གསུངས་པ་རེད། ད་དུང་ཡང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ནང་དུ་གནས་སྡུངས་དགུག་ཤེང་དེ་འདྲ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་མི་མང་དེ་ཚོས་འོས་གཏུས་ཚར་གྱི་རེད་དམ་བསམ་ནས་ངང་སྒྲུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་དེ་འདྲ་མི་ཡོང་བ་དང། ལགོང་ས་མཚོག་དང་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་འགན་ཁུར་དགོས་རེད་གསུངས་པ་དེ་ཐུགས་དགོ་པ་རེད། དོན་དགོ་དུས་ཚོད་རིང་ཐུང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་དཀའ་རྙེག་རིགས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཁོ་རང་ཚོའི་འགན་རེད། ཁ་སང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་དབང་ཆ་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད་གསུངས་པ་རེད། གོས་འཐུས་མི་ཕྱད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། མངའ་སྡེའི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཕྱད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོའི་བྱང་རིམ་ནང་ལ་གཅིག་བལྟས་པ་ཡིན་ན། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ན་ཤེད་ཙ་རིའི་དོན་གཅོད་ལ་དང་པོར་ཉེན་བརྡ་ཞིག་བཏང་བ་རེད། ཡང་རྟེས་སུ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་རེད། དེ་ཚོར་བལྟས་ན་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ངས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྐྱོན་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཀྱང་ནུས་པས་གা་ཚོད་འདང་གི་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག ཕྱོན་ལ་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཞན་ཞིག་གིས་ས་ཡིག་བཏུབས་ཡོད་རེད། རྟེས་སུ་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་ཞིག་དེ་ལས་གཞན་པ་ཞིག་གིས་ས་ཡིག་བཏུབས་ཡོད་རེད། འོ་དེ་འདྲ་འདྲ་གོ་ཞིག་རེད།

དེ་བཞིན་གོས་ཚོགས་སམ་སྒྲི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་མི་ཕྱིར་ཕྱད་གཏོང་སའི་ཆ་རྐྱེན་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཁྱེམས་དང་སྒྲིག་གཞི་གང་གཅིག་ཏུའང་ཡོད་མ་རེད། འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་ལ་ཐེ་གཏོགས་ཁོ་རང་བྱེད་ཚོག་གི་ཡོད་མ་རེད། དེ་བཞིན་ཁྱེམས་ཞིབ་ཁང་ལ་གསུངས་པ་རེད། ཁྱེམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཁས་ཤེས་ཤིག་གཏུགས་པ་རེད། མང་ཆེ་ཤོས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལ་ཆད་པ་བཅད་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད། དེ་བཞིན་ད་ལྟ་གསུང་པ་རེད། ཡང་དུས་དུས་སུ་དུས་ཚོད་རིང་ཐུང་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དུས། དབལ་ལྷན་སྲིད་སྐྱོང་མཚོག་གིས་གསུངས་པ་རེད། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་ཉིན་མོ་དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་ཕེངས་ཁཤས་ལབ་པ་ཡིན་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཕེངས་གཅིག་ཐོན་ནས་ཤོར་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སང་ཉིན་ནས་སྐྱོན་འཇུག་ཅེས་ལ་ཁྱབ་འདུག་གསུངས་པ་རེད། ཡང་བྱེལ་བ་ཆེན་པོ་བྱས་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་བསམ་ཞིག གང་རེད་ཅི་ན། རྟེས་སུ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ནས་མར་ཡོང་སྟེ་ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་གཞི་ནས་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་རག་སོང། བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་ཕེངས་མང་པོ་གསུངས་ཡོད། བཅུ་གསུམ་ཕེངས་གཅིག་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་གསུངས་དུས། མི་མང་དེ་ཚོ་གོ་ཤེས་ཤུན་ཤེས་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡོད་ན་གོ་བཏང་འགྲོད་རྒྱུར་རག་གི་ཡོད་དུས་ཁ་ཤས་དེ་འདྲ་མེད་དམ། ཕྱོན་འགྲོ་མེད་པ་བྱས་ནས་ཟང་ཟིང་ཟིང་བྱས་ཏེ། དམིགས་འཛིན་བྱས་བཞག་པ་དེ་ལ་དེ་འདྲ་ནང་བཞིན་བྱས་ན་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཐད་མི་ཕྱིད་པ་རེད་མི་འདུག

གྲོས་ཚོགས་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་མེད། དོ་ཤོག་གཏོང་ན་ལས་སྣ་ཡོ་རེད། དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚོགས་ཆུང་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ན་འགྲིག་གི་རེད། ཡིན་ནའང་བགྲོ་གླེང་ཞིབ་ཕྲ་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡར་ཞུགས་ཡོད་གསུངས་པ་རེད། གྲོས་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། བཀའཤག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་ཟིན་པ་རེད། དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་དགོངས་པ་ཞུས་ན་འགྲིག་རེད་གསུངས་པ་དེ། ཁ་སང་ཐོག་མ་དེ་འདྲ་ཞེ་ཡིན་ན་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱུང་། བསམ་བཏང་དྲན་སྐྱེས་ལྟ་བུ་མ་གཏོགས། དང་པོ་རང་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཞེ་ཡོད་ན་སྙམ་པ་བྱུང་། དེར་གནད་འགག་ཆེན་པོ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་ན་སྟོན་མ་ནས་གསུངས་བཞག་ན་ལས་དོན་མཚམས་བཞག་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་རེད། དེ་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་རེད། དགོངས་པ་ཞུས་པའི་དབང་དུ་གཏོང་བ་ཡིན་ན། ཚོགས་གཙོ་སྒྲེལ་པོ་ལ་ཡང་བསྐྱར་ལམ་སྟོན་ཞུ་གི་རེད། གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚུད་ཕེབས་ཟིན་ནས་དེ་འདྲའི་ཚོག་རྩིག་པོ་གསུངས་བསྡད་དུས། ཕྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འཆྲག་ཕེབས་རྒྱའི་གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་སོང་། དེའང་གསལ་པོ་གསལ་ཆུང་བྱས་ནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེའི་གནས་སྟངས་དེ་ལ་ང་རང་སྣེར་གྱིས་མཐོང་ཚུལ་ཞིག་རེད། གསུངས་སྟངས་དེ་ལ་བལྟས་ན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ལས་ཀ་གནང་བཞག་པ་ཕལ་ཆེར་ནུས་པས་མ་འདང་པ་དང་། ཡང་ན་ཕྱག་ལས་གནང་བཞག་པ་དེ་ཤུང་རྟེས་ལག་བསྒབ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་སོང་ངོ་བསམ་བསམ་འདུ་བོ། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་དྲན་སོང་། བཀྲོ་གླེང་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་ནང་མོལ་བྱས་ནས་ཁྲིམས་འཆར་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་འདོན་དགོས་མ་རེད་ཟེར་རྒྱ་དང་། སྟན་ཐོ་དང་ཁྲིམས་འཆར་ཕྱི་ཡོངས་ཀྱི་བཀྲོ་གླེང་ཆཤག་མ་བཞེས་པ་དེ་ཚོ་ཡ་མཚན་པོ་འདྲ་ཞིག་མཐོང་སོང་།

བཀའཤག་གི་ངོས་ནས་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་གསུངས་པ་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་ཕུད་པའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ལས་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་གལ་ཆེ་ཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དུས་ཚོད་འདང་འེས་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་རེད། དེ་འདྲའི་དགོངས་བཞེས་ཡོད་ན་དལལ་ལྟན་སྲིད་སྐྱོང་མཚོག་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཞུགས་ན་མ་འགྲིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། *২০১১* ལོར་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ལས་འཆར་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཞུགས་པ་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཐེངས་ཀྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པའི་འཆར་ཅིན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཞུགས་པ་རེད། དེ་འདྲ་བྱུང་ཐྱོང་ཡོད་རེད།

ཡིན་ནའང་། ན་ཅིང་ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་ལ་བཀའ་ཕྱི་ལྟན་རྒྱས་ཚོགས་དུས་ཚོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བྱེལ་བ་ཡོད་མ་རེད། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་རེད་ཞུས་དུས། ད་ལྟ་རང་དགོས་རེད་གསུངས་ཡོད་རེད། མོས་མཐུན་ལས་སྣ་ཡོར་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཕྱི་འཐུས་དེ་ཚོ་གསར་པ་ཡིན་དུས། ཁྲིམས་འཆར་དེ་ཚོ་ལས་སྣ་ཡོར་འགྲོ་གི་རེད་གསུང་གི་ཡོད་རེད། གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་ཡོའི་ནང་ལ་བསྟན་ཡོད་རེད། ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ཚར་དགོས་རེད་གསུང་གི་ཡོད་རེད། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚོས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ཟླ་བ་དྲུག་བར་འགྱང་བྱས་ཏེ་བྱས་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་དགོངས་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕེབས་འདུག་ཙ་སྟན་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱུང་སོང་། སྟོན་མ་ཞུས་པ་བཞིན་རེད་མི་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱུང་སོང་།

ཇེ་ཆར་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་མོ་བཀའཤག་གིས་གྲོས་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་ཟིན་པ་རེད། བཀའཤག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དེ་གཞུང་དང་། སྐོར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲགས་བཟོས་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ཁ་སང་

འདིར་ TTV ལས་ཀྱི་འདུག བོད་ཀྱི་སྒྲ་བརྒྱན་སྟེ་ཚན་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་དེ་གཅིག་བུ་ཚུར་གཏུན་ནས་བཞག་ཡོད་རེད། ཁ་སང་དེ་རིང་དྲ་ལམ་ནས་འོས་བསྡུ་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་འཕྲས་མི་མང་གོས་ཀྱང་དེ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་གསར་འགོད་པ་དེ་ཚོ་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། ངའི་སར་ཡོང་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་གསུངས་ནས་ཁྱེད་རང་ལ་སེམས་འགྱལ་ཕེབས་སོང་ངམ་མ་སོང་ཤོད་ཤོག་ཅེར་བ་དེ་འདྲའང་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ངས་དྲ་ལམ་གྱི་འོས་བསྡུ་ལ་ཆ་འཛིག་བྱེད་ཀྱི་མེད། དེའི་ནང་ལ་མི་གཅིག་གིས་ཉི་མ་གཅིག་ལ་འོས་བསྡུ་ཕེངས་འགའ་ཤས་ཟླུག་ཚོག་གི་འདུག དེ་བཞིན་ན་ནི་ང་སྲོང་སྒྲོང་གི་འོས་བསྡུ་བྱེད་དུས་དྲ་རྒྱ་གཅིག་གིས་སྲོང་སྒྲོང་ལས་ཐོག་པ་ལ་འོས་ཉུང་ཉུང་མ་གཏོགས་རག་མེད་པ་དང་མི་གཞན་པ་ལ་འོས་མང་པོ་རག་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་བཏོན་ཡོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཟླ་བ་གཉིས་ལྷག་གི་དུས་ཚོད་སྟོང་ནས་ང་ཚོ་ལ་བསམ་འཆར་ག་རེ་ཡོད་ན་གཏོང་རོགས་ཀྱིས་ཟེར་དུས་མིའི་མིང་དང་ཁ་བྱང་གསལ་པོ་འབྲལ་མཁན་གཅིག་གཉིས་ལས་ཡོད་མ་རེད། ཁ་སང་དེ་རིང་ཉི་མ་གཅིག་འགྲོ་དུས་སང་ཉིན་གནངས་ཉིན་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་འོས་ཟླུག་གི་ཡོད་མདོག་མདོག་བྱས་ནས། དེ་འདྲ་བྱེད་སྟོང་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོས་ཏོག་ཙམ་སྟེ་ཚོགས་ལ་འཕྲུག་ཟེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་། ང་རང་ཡང་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ལས་དོན་མང་པོ་བྱས་པ་ཡིན། ཚོགས་ཆུང་གཅིག་གི་ནང་ལ་ལས་དོན་བྱས་པའི་ནང་ནས་དེ་རིང་དེ་དངོས་གནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་གྲགས་མ་སྲོང་བའི་བཀའ་ཤག་གྲོས་ཚོགས་ནས་ཕྱིར་ཕོན་དགོས་པའི་གནས་ཆུལ་ཆགས། བཀའ་ཤག་ཡར་ཕེབས། གྲོས་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་རིང་པོ་གནང་། ང་བྱག་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཕོན་དུས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་བྱང་ཞིག་ཡིན་དུས་འགན་ཞིག་འཕྲང་དགོས་ཀྱི་རེད། བོད་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ལ་འགན་འཕྲང་དགོས་ཀྱི་རེད། རང་ཉིད་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སྟྲོངས་ཆ་ཡོད་དུས་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདི་ནས་གསལ་བཤད་མ་བྱས་པར་གཞན་ལ་བཤད་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་བསམ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གང་ཞིག་ལའང་དེའི་གནད་དོན་དེ་བཤད་མེད། ང་རང་ཚོའི་འོས་གཅིག་ཟླུགས་གཉིས་ཟླུགས་ཅེས་པའི་གནད་དོན་དེའི་ཐད་བཤད་མེད་ལ། དེ་རིང་ངས་བཤད་པ་འདི་ལ་ད་ལྟ་ནས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ནས་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ནས་ལྟོག་ཐོག་ཕེབས་མཁན་ཡང་ཡོད་རེད། དོན་དག་ག་རེ་ཡིན་རྩང་མིན་རྩང་བཤད་པ་དེ་ཚང་མར་དོ་སྣང་བྱས་ནས་ཐ་ན་ཉམ་ཅང་ཁ་ཕྱིན་ནས་ཟླ་ཐ་ཡིན་པར་ཚོགས་ཆུང་ཀྱི་ཚོགས་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད།

དགལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཐར་དོན་ཞལ་ཟླི་ཡིས་ཁྲུར་ཀྱང་འཛུམ་ཐུལ་ཐུལ། ལྟ་ཁང་མེ་ཡིས་འཚོག་ཀྱང་འཛུམ་ཐུལ་ཐུལ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་འགན་ཁྲུར་ཡོད། ལས་དོན་བྱས་ཡོད། ལས་དོན་གང་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་རྩང་ཞིབ་ཚགས་དང་ལྡན་པ་བྱུང་ཡོད། ང་ཚོས་ཐུལ་བའི་ཁྲིམས་འཆར་གྲོས་ཚོགས་འདི་ནས་མ་ཕྱིན་ན་ཡང་ཕྱི་རབས་པས་མིག་དཔེར་ལྟ་ཡོས་པ་ཞིག་བྱས་འདུག་བསམ་པའི་སྒོབས་པ་དང་བཅས་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་སྒྲོ་དོན་ཁོ་ནར་བསམ་པ་ལས། སྐེར་ནང་སྒྲོ་སྒྲངས། ནང་ཁུལ་འཁོན་འཛིན་བསྐྱར་ལངས་ལྟ་བུའི་ཆེད་དུ་ཙི་བ་ཉིད་ནས་མིན། དགལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲས་མི་རྣམ་པ་དང་དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་འདིར་གསན་གཟིགས་གཤད་མཁན་གྱི་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཚང་མས་གསན་ཕྱོགས་མ་ནོར་བ་གཤང་རོགས་གཤང་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཆོས་གཅོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གཅོ་མཆོག ཏུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་ཡིན།

ཆོས་གཅོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྒྲུ་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྒྲུ་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གཅོ་མཆོག ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཆོས་གཅོའི་ངོས་ནས་གནང་བ་རེད། དེ་རིང་ཆོས་ཚུང་ལའང་གོ་སྐབས་ཤིག་གནང་བ་རེད། འདི་གོང་མི་མང་སྒྲུ་འཐུས་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་ཆོས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་གི་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གཅོའི་དབང་ཚད་རེད། དེ་ལ་གྲོས་ཆོས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚང་མས་བརྩི་བཀུར་བྱས་པ་རེད། ད་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་གོ་སྐབས་ཤིག་གནང་ན་ཕར་གཏིག་བཤད། ཚུར་གཏིག་བཤད་དེ་ཚར་ཀྱི་མ་རེད་བས་མ་ཀྱི་འདུག དེའི་ཆ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གཅོ་མཆོག ཨཚམས་འདི་ནས་བཞག་ན་ཡག་ས་རེད་བས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད།

ཆོས་གཅོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

བཀྲ་འོས་སྒྲུ་འཐུས་རྣམ་པའི་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་མི་འདྲ་བ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་གཅོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཆོས་གཅོའི་ངོས་ནས་ཀྱང་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ལས་ཡོད་པ་དེར་ཚད་མས་ཏོག་ཙམ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་རེད་བས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག ཁང་བསྟུས་བསྟུས་ཤིག་གསུང་རོགས་གནང།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གཅོ་མཆོག ཏུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། བསྟུས་བསྟུས་རང་ཞུ་ཡིན། ཁང་ལགས་ཞེ་ན་གཞི་རྩའི་གོང་དུ་བཀའ་ཤག་ནས་ཁྱིམས་འཚར་འདི་བཀག་ནས་རྗེས་མ་གྲོས་ཆོས་ཆོས་པའི་སྐབས་སུ་ཁྱེད་ན་ཞེས་ཞུས་པ་ལྟར། ཆོས་གཅོས་ལས་སྟོན་གནང་ཡོང་སྐབས་དེའི་ཐོག་ལ་ཁང་ཡང་ཞུ་དགོས་པ་རྩ་བ་ནས་མཐོང་མ་སོང། ཞུ་མ་དགོས་པ་གཅོ་དོན་རང་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ་ཡང་བཀྲ་འོས་སྒྲུ་འཐུས་ནས་ཆོས་གཅོ་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དང་ང་སྐྲེར་ཐོག་ནས་ཡིན་པ་

ཡིན་ནའང་གསུངས་ཡོད་སྐབས། ཁོང་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་ཡོད་སྐབས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཁ་སང་སྲིད་སྐྱོང་ནས་བཀའ་ཀཱུན་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་འོས་བསྡུ་ཐེངས་གཅིག་ཟླུག་དང་གཉིས་ཟླུག་གི་སྒང་ལ་དགོངས་འཚར་ཕུལ་བ་དེའི་ཐོག་ལ་གླེང་སློང་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་སྐབས་སུ་ངས་དུས་ཚོད་རིང་པོ་ཞུ་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་སྟེང་བསྡུས་ཞུ་རྒྱའི་གཙོ་བོ་འདི་དེ་གা་རང་ཡིན། ཁ་སང་ང་ཚོས་འདིར་ཞུས་པ་རེད། དཔལ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཞུས་ནའང་འགྲིག་གི་འདུག བཀྲར་འོས་སྟྲ་འཕྲས་ཀྱི་གསུང་སྒྲངས་གཅིག་ལ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣ ལ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཏ་ལམ་གློ་བུར་དགོངས་འཚར་བཏོན་པ་ནང་བཞིན་གསུངས་སོང་། དེ་འདྲ་ཙ་ནས་མ་རེད། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་ཡོད་པ། ཚོགས་ཆུང་ནས་མང་མོས་ཐག་གཅོད་གང་བྱུང་ཡོད་པ། དེ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཨ་རིར་མ་ཝེབས་གོང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་གསུངས་ཚར་བ་རེད། བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་ཆུ་ལ་གཅེ་ཡོད་པ་དེ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ལ་ཞུས་ཚར་བ་རེད། མ་ཟད། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ནས་ཡིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་ལ་གསུང་དགོས་པ་དེ་རྟེས་ལ་གསུངས་པ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཚོག་ནས།

སྟྲ་འཕྲས་དགེ་བཤེས་སློན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རིམ་རྒྱམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྟྲ་འཕྲས་དགེ་བཤེས་སློན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ངས་གློ་བུར་དུ་ཟེར་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མེད། ང་ཚོའི་སྟྲན་ཐོའི་ནང་དུ་ཆུ་མཐུད་ནས་ཟེར་ནས་བྱིས་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་ཆུ་ལ་ཆུ་མཐུད་ནས་ཡོད་པ་གསུངས་ཟེར་དུས། དོན་དག་སྟྲན་ཐོ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་རན་དུས། ང་དུང་ཡང་གསུང་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་རེད། བོད་ཡིག་ལ་གོ་བ་ལོན་ན་དེ་རེད། མ་ལོན་ན་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཚོག་ནས།

ལགས་རེད། དཔལ་ལྷན་སྲིད་སྐྱོང་མཚོག གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤིག་གསུང་གནང་རོགས། དེ་ནས་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་ལས་རིམ་གཞན་པའི་ཐོག་ལ་ཝེབས་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་དེ་རིང་ལས་རིམ་མཐའ་མ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཉིན་བཅུ་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སང་ཉིན་མ་གཏོགས་ལས་ཉིན་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དགོངས་བཞེས་གནང་བའི་ཐོག་ནས་ལས་རིམ་རྒྱམ་གཞག་འདྲ་མང་པོ་ཝེབས་བསྡད་དུས། ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དཔལ་ལྷན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གས་གཙོ་མཆོག བསྟུས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ནོ། བཀྲ་བོས་སྨྲ་འཐུས་ཀྱིས་དཔལ་རྒྱ་མཚན་མང་པོ་དྲངས་གནང་སོང། དེ་ཚོར་རྟེས་སུ་ཁྱིམས་འཛིན་སློབས་པའི་སྒྲིགས་ལ་རེ་རེ་བྱས་ཏེ་བཀོ་བློང་བྱེད་ཆོག་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར། ཨོ་སི་ཏྲི་ལི་ཡའི་"།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

སྨྲི་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྨྲི་འཐུས་བློ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཆོགས་གཙོས་མ་འོངས་པར་ཁྱིམས་འཛིན་ལྷན་ཡོང་རྒྱུར་རྟད་དེ་ཆ་ཚང་བཀའ་འཁོལ་ནས་ལྷན་ཡོང་རྒྱུ་བྱས་སོང། མ་འོངས་པར་གསུང་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་གསུང་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྷན་འཛིན་ནན་པོ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག ཁང་བསྟུས་བསྟུས་ཤིག་གསུང་རོགས་གནང། གཙོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་ཐོག་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

ལགས་རེད། དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག བསྟུས་བསྟུས་རང་ཞུ་གི་ཡོད། གང་ལགས་ཞུས་ན་མ་འོངས་པར་དོན་ཚན་རེ་རེའི་ཐོག་ལ་བཀྲ་གླེང་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་གི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཞུ་རྒྱ་ད་ལྟ་ཞུ་གི་མེད། དེའི་ཐོག་བཀའ་ཤག་ནས་ཡིན་ནའང་ཁ་སང་ཞུས་པ་དེ་དག་རྒྱ་མཚན་དྲངས་ནས་ཁྱེད་ལ་ཤོད་ཚད་མ་བྱས་ཡོད་པའི་ཐོག་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིན། གཙོ་བོ་དེ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། སྲིད་དོན་ཞུ་རྒྱ་དེ་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་བཏང་བ་དང། དུས་ཚོད་རིང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ནོ། དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་བཏང་ན་དྲག་གི་རེད། འོས་ཤོག་ཐེངས་གཅིག་ཟླུག་པ་དང་ཐེངས་གཉིས་ཟླུག་པ་ནས་གཅིག་ཟླུག་པ་དྲག་གི་རེད་ཅེས་པ་དེ་བཀའ་ཤག་གཅིག་བྱ་མ་རེད། འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཐུག་རོགས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཐག་གཅོད། བཀའ་ཤག་གི་སྨྲི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཐག་གཅོད་འདི་རེད། དེ་སོང་ཙང་གང་ཟག་སྲིད་སྐྱོང་འོས་བསྡུར་ལང་གི་མེན། ཁེ་ཕན་ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། ཁེ་ཕན་བསྟུགས་ནས་གང་ཟག་དེ་ལ་ག་རེ་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་ཟེར་མཁན་སྨྲི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་ཏྲི་བ་ཡོང་དུས། དང་པོ་རང་ནས་བསལ་བཤད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་གཅིག་མ་གཏོགས་གཉིས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་མ་བྱུང། སྲིད་བློན་ཡན་བཅད་ནས་དབུས་དང་མངའ་སྡེ་ཚང་མ་གཅིག་བྱེད་དགོས་རེད། རྒྱ་གར་ལ་འོས་བསྡུ་གཅིག་མིན་པ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དབུས་དང་མངའ་སྡེ་ཡོངས་རྫོགས་གཅིག་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད།

ཆོས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག ཆོག་དེར་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་པ་མ་རེད། ང་ལྟ་དེ་གཏན་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། གོང་ཀྱི་བརྟན་འཛིན་ཁག་ལ་གཅིག་གཟིགས་ན་མཁྱེན་ཀྱི་རེད། ངས་མདང་དགོངས་བརྟན་འཛིན་དེ་ཆ་ཚང་ཉན་ནས་ཟིན་བྱིས་འདི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་ཞེས་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

ཆོས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤིག་གསུང་གནང་རོགས་གནང་།

དབལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

ལགས་སོ། དབལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག ཏན་ཏན་རང་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་ཆོག་གི་རེད། རྟེས་སུ་བསྐྱར་དུ་བཞོ་གྲེང་བྱེད་ཆོག་གི་རེད། བཀའ་ཤག་ནས་ཞུས་པ་གཙོ་བོ་དེ་ག་རང་ཡིན། འོས་བསྡུ་ཁེངས་གཅིག་བྱས་པ་དང་གཉིས་བྱས་པ་ཡིན་ན། འཛོམ་གྲེང་ནང་ལ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གིས་ཁེངས་གཅིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡ་རིར་ཁེངས་གཉིས་ཟེར་བ་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཆོགས་པ་ནང་ཁུལ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ནས་མི་མང་ཚང་མས་འོས་ཤོག་བྱུག་རྒྱུ་ཁེངས་གཅིག་ལས་ཡོད་མ་རེད། རྒྱ་གར་ལའང་ཁེངས་གཅིག་རེད། འཛོམ་གྲེང་ཡར་ཐོན་ཅན་དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཁེངས་གཅིག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་དུས། དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཆོས་ཁེངས་གཅིག་འགྲོ་དགོས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་འདི་ཡིན། སོང་ཙང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། གང་ཟག་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོགས་གྲ་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མིས་ཁེ་བྱས་བྱེད་ཡོང་གི་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། རྒྱ་མིའི་ཁེ་བྱས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་དེ། གང་ཟག་ལ་དུས་ཆོད་གཅོད་མང་བ་གནང་བ་ཡིན་ནའང་དེ་དག་ལ་དབག་པའི་སྲིད་ཆོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚུད་གྲེང་མང་བ་ཡོང་གི་རེད། དགོག་གཏམ་སྒྲིལ་མཁན་ལའང་ཆ་མཚོན་ན་དུས་ཆོད་གཅོད་ཀྱི་མང་བ་གནང་བ་ཡིན་ན། དགོག་གཏམ་སྒྲིལ་བའི་གོ་སྒྲབས་མང་བ་རགས་གི་རེད། ཡ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུ་ལ་ཡིན་ནའང་རཀེ་ཡ་ཡིས་ཁེ་བྱས་བྱས་ནས་ཞེས་དེ་ཡོངས་གྲགས་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བྱེད་ཀྱི་དེ་དུས་ཆོད་མང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་འདུག (**དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།** དབལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག འདི་ཁ་སང་ཁ་གསལ་པོ་གསུངས་སོང་སྟེམ། མདོར་བསྡུས་ཤིག་གསུང་རོགས་གནང་།) ལགས་རེད། དེ་སོང་ཙང་དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དུས་ཆོད་དེ་ཙམ་ལེན་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།

ཡིན་ནའང་གཙོ་བོ་ང་ལྟ་ངས་སྟེང་བསྡུས་འདི་ཞུ་དགོས་མིན་ནམ་བསམས་བྱུང་། གོས་ཆོགས་ནང་ལ་ང་ཆོ་བཀའ་ཤག་ཁ་སང་ལངས་དགོས་དོན་དེ་ཞུས་པ་ཡིན། དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་ལ་ཡིན་ནའང། ཆོགས་ཆུང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་ལང་རྒྱ་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཆོ་བཀའ་ཤག་ཏུ་སྟེ་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས། གལ་ཏེ་ང་ཆོ་བཀའ་

ཤག་གིས་ཟིན་བྱེས་གཅིག་འཁྱང་རྒྱ་མ་བྱུང་བཞམ། ཆོགས་གཙོ་ནས་ལམ་སྟོན་ཡིན་ནའང་རེད། གྲོས་ཆོགས་ལ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ལང་རྒྱ་ཡིན་ནམ་མིན་ཟེར་སྐབས། བཀའ་ཤག་ནང་གི་བཀའ་བློན་ཚང་མས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ་ལང་ནས་འགྲོ་རྒྱ་ཡིན་དུ་ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་བཀའ་ཤག་ནས་ཡིན་ནའང་མ་ལང་གོང་དུ་གྲོས་ཆོགས་ནང་ལ་མཁྱེན་པ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ གྲོས་ཆོགས་ལ་ངོ་ཕོག་མི་འགྲོ་བ་ལ། མ་ལང་སྟོན་ལ་གྲོས་ཆོགས་ཀྱི་མཁྱེན་དགོས་མཁན་ལ་མཁྱེན་པ་བཟོས་བཞག་ཡོད་དུ། ང་ཚོར་དེ་འདྲ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ལང་རྒྱ་ཡིན་དུ། དེ་དག་ཚང་མ་གྲོས་ཆོགས་ལ་ངོ་ཕོག་མ་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་ཞུས་ནས་ལངས་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་སོང་ཙང་གྲོས་ཆོགས་ནང་ལ་གླུ་བྱང་དུ་འཆར་གཞི་མེད་པ་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་སྤྱི་མོས། བཀའ་ཤག་ནས་གྲོས་ཆོགས་ལ་འགན་འཛིན་བའི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་སར་ཞུས་ཏེ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ནས་འགྲོ་བཞག་ཡོད།

མཐའ་དོན་ཞུ་རྒྱ་དེ་གা་རང་ཡིན། ང་ལན་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྐྱེར་ཡིན་ནའང་རེད། ཆོགས་ཆུང་གི་དགོངས་ཆུལ་གསུངས་པ་རེད། དེ་དག་དོན་ཚན་རེ་རེའི་སྒང་ལ་འགྲོ་གྲྭ་ཀློག་པ་བྱ་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་ནས་གྲ་སྒྲིག་ཡང་གསར་ཡོད། ང་ལྟ་བར་དུ་ཞུས་པ་དེ་དག་ཡིན་ནའང་གལ་ཆེ་དོན་ཆེན་ལ་བརྩེས་ནས། བཅའ་ཁྲིམས་ཕྱད་པའི་འདི་ལས་ལྟག་པའི་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད། གཙོ་བོ་ཞུ་རྒྱ་འདི་རེད། དུས་ཚོད་གཅོད་མང་བ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཐང་ཆད་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། འོས་བསྡུ་གཏམ་ཕྱི་རེད་དམ་ཞེས། སོང་ཙང་དེ་འདྲ་མ་ཡོང་བར་ང་ཚོས་འགན་འཛིན་དགོས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་གཙོ་བོ་འདི་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཆོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ང་ལྟ་ང་ཚོ་གྲོས་ཆོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་བཟོའི་ལས་དོན་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ལས་རིམ་འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་བར་ཚད་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ཐོག་ནས་ཆོགས་གཙོ་གཉིས་ཡིན་ནའང་འདྲ། བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་འདྲ། བཟོད་བསྟན་གྱི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་གཙོ་བོ་ལེན་བྱེད་བཞིན་དུ་མར་ཕེབས་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་དེར་ཚང་མར་མཁྱེན་ཏོག་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཇི་བཞིན་ཆོགས་གཙོ་ལྟ་བུར་མཆོན་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་གྲྭབ་ཆ་ལ་འཐུས་མི་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྟ་དང་བགའ་བློན་བདུན་ཡོད་པ་རེད། མི་ལྟ་བཅུ་ང་གཅིག་ཙམ་གྱི་ཆོར་བར་བལྟས་ནས་གཙོ་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གནད་དོན་འདི་ཚང་མས་མཁྱེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བས་མ་ཀྱི་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་ཆོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཐོག་ཀྱི་ཐོག་མའི་གྲོས་ཆོད་དེ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་བསྟན་ཝེབས་པ་རེད། དེ་བསྟན་ཝེབས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་རགས་ཝིན་དང་མཉམ་དུ་བྱས་ནས་གང་ལྟར་ཆོགས་ཆུང་ཆོགས་གཙོ་གཉིས་ཀྱི་བསྐོ་བཞག་གི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་ཐམས་ཅད་བྱུབ་ནས་སྟན་ཐོ་ཝེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ལ་ཆོགས་ཆུང་གི་ཆོགས་མི་ཚང་མར་ཆོགས་ གཙོ་གཉིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆོགས་ཆུང་ནང་ལ་ལས་དོན་བརྩམས་ཐུབ་པ་དང་གྲུབ་ཐུབ་པ། ལྟག་པར་དུ་གྲྭས་ཆོགས་ནང་ལ་ཝེབས་ ཐུབ་པ་དེ་ལ་བསྟུགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ཇི་བཞིན་གྱིས་ད་ལྟ་དབལ་ལྟན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ གནང་ཡིན་གསུངས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཐོག་མར་དང་པོ་འདི་འདྲ་རང་གནང་ཞེ་ཡོང་ན་བསམས་པ་རེད། ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་ཡིན་ནའང་འདུ། འགྲོ་སྡུངས་གྱི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་འདུ། གང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ཡང་བཀའ་སྩོ་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་རེད། བཀའ་སྩོ་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་དགག་པ་བརྒྱན་ནས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདི་འདྲ་ཇི་ལྟར་ཡོད་གི་ཡོད་དམ་བསམ་པའི་ཚོར་བ་དེ་བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་ཕྱོགས་དང་ཐག་གཅོད་ཡིན་དུས་དེ་ལ་ང་ཚོས་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་ཤེས་པ་མི་འདུག

དེ་ཡིན་དུས་གང་ལྟར་ལས་རིམ་འགྲོ་སྡུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་ལས་རིམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་བར་ཚད་བྱུང་ཡོད་རེད་ཅེས་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཅོས་གཅོ་སྟོང་བ་རྒྱ་དེ་ཡང་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཡོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཞག་གི་ཐོག་ནས་བྱས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། དེ་ལས་གཞན་པའི་འོས་སྟོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་ཡོད་པ་དང་གཅིག་ཟུགས་གཉིས་ཟུགས་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དེ་གང་ཡང་བེད་སྤྱོད་བཏང་མེད། དེ་ཡིན་དུས་འདི་འདྲའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིའི་འཆར་ཞིན་དེའི་བརྗོད་པ་དང་ཡོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གྲུབ་པ་རེད། དེ་རིང་ང་ཚོར་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་གོ་སྐབས་སྟེགས་པ་རེད། དེ་ལ་ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་དང་། ལྷག་པར་དུ་དབལ་ལྷན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་དུས་དེའི་སྐོར་ལ་གླེང་སྟོང་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ལ་ཡང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཞིག་བདམས་པ་ཞིག་ཚོགས་གཙོའི་བསམ་བློའི་ནང་ལ་ཐོག་མ་ནས་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་གཅིག་གཞིས་ཞིག་ལ་གོ་སྐབས་ཕྱལ་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་དེ་ལྟར་ཞུས་པ་རེད། དེ་ཞུས་པ་བཞིན་གོ་སྐབས་ཕྱལ་བའི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཕྱི་བ་ཆ་ཚད་ཡོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གྲུབ་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་མར་བབ་ས་ལྟ་བུ་དེ་ང་ཚོ་ཁྱིམས་བཟོའི་བརྗོད་པ་གཞིས་པའི་ཐོག་ལ་སྟེགས་ཡོད་དུས་དབལ་ལྷན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཛར་བསྟན་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་རེད། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཛར་བསྟན་ཀྱི་ཡིན་གསུངས་ཡོད་དུས་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཡོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་ཐོག་ནས་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཛར་བསྟན་རྒྱར་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་གཅིག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འགྲོ་སྡུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་ང་ཚོའི་ཚོགས་དུས་ཀྱི་ལས་ཉིན་བཅུ་པ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ས་ཁྱི་ལས་ཉིན་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ནང་ནས་ང་ཚོས་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།

དེ་ཡིན་དུས་ཚོགས་གཙོའི་ཐོག་ནས། འདི་ང་ཚོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འཆར་ཞིན་འདི་གང་བསངས་བཏང་། དེ་ནས་འཆར་ཞིན་གཞིར་བཟུང་གི་ཐོག་ནས་ཚོགས་དུས་རྫོས་མ་ཞིག་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཛར་དེ་བསྡུམས་ཝེབས་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བགྲོ་གླེང་ཞིབ་ཕྲ་བྱས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱ་ཡོད་གི་རེད་ཅེས་འདི་དེ་རིང་གསལ་གོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་གི་འདུག ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་བྱེད་སྐབས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་བར་ཞུགས་མཁན་མ་རབ་པ་ལྟ་བུ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་གི་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོ་ཚང་མར་ང་ཚོས་བསམ་གཞིག་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཡིན་ནའང་འདུ། ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཡིན་ནའང་འདུ། དེ་བཞིན་གྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད་དུས།

དེ་འད�eའི་ཐོག་ནས་དཀ་ཆ་ང་ཚོས་བརྟེད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་རེད། བརྟེད་པ་གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་རྟེས་མ་དེ་ལ་ འཆར་འབྱུལ་བྱ་ཡོང་དུས་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བགྲོ་གླེང་དང་གོ་བསྟུར་བྱ་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ་དེ་ཚར་བ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གསུམ་པ། མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པའི་སྟན་ཐོར་བཀའ་ཤག་གིས་མཇུག་གཅོད་གནང་བར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འདྲེལ། མཇུག་གཅོད་གནང་བའི་སྟན་ཐོ་སྟན་སྒྲོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ་དེ་རེད། སྟན་སྒྲོན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོན་མཚོག

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོན་ཨན་ཐུཏ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ། ཐུ་མཐུད་ནས་སྟན་སྒྲོན་ཞུ་ཚོག་པར་ཞུ། ཤོག་གྲངས་ ༢༢

༥༣། (༡༩༨) སྒེལ་ཀོའབ་བདེ་སྐར་བོད་མིའི་ས་ནམ་མཁམ་སྒྲེལ། ཕྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡"༡༣

༡༩༨.ཀ ཀ ཕྱིས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོད་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༣

༡༩༨.ཁ ཀ ཕྱིས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༠

༡༩༨.ག ཀ ང་ལྷའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཚགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༣

༡༩༨.ག.༡ མང་ཕྱིས་སྟན་ཐོ་ ༡༩༨.ཇ.༡ ཕྱིས་སྟན་ ༩.༡.༠། ཡོད་བསྡད་སྒྲོར་ ༨,ཀ།ཅ,ཀ།༩།༠༥ ཡོད་པ་ལས་གཙང་བཟོ་ཞུས་འཕྲོས་སྒྲོར་ ༢༣༩,༢༡༠ ཕྱིས་ལོ་ ༢༠༡༨"༡ཀ ནང་ཚུན་ཕྱིས་གཙང་བཟོ་ཐབས་དགོས་ཐད། འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསྡད་ཡིན་པ་དེ་ཐུར་ལྷག་ཡོད་གསལ་བ།

ཨང།	ཕྱིས་འགོ	ཡོང་བསྡད"ཕྱིས་གཙང།		ཟུར་བརྗེད།
		ཟིན་པ་སྒྲོར།	བཟོ་བསྡད་སྒྲོར།	
༡	འབབ་ཁྲལ།		༢༣༩,༢༡༠	ཕྱིས་གཙང་ཞུ་བསྡད།

ང་ལྷའི་གནས་སྟངས།

སྒྲོར་ ༢༣༩,༢༡༠ ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གིས་ཕྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༩༨.ག.༢ མང་ཕྱིས་སྟན་ཐོ་ ༡༩༨.ཇ.༢ ཕྱིས་སྟན་ ༩.༢.༠། སྒྲོད་བསྡད་སྒྲོར་ ༨,ཀ།ཅ,ཀ།༥།༠ཀ ཡོད་པ་ལས་གཙང་བཟོ་ཞུས་འཕྲོས་སྒྲོར་ ༩,༣ཀ།,༣ཀ།ཀ།ཀ ཕྱིས་ལོ་ ༢༠༡༨"༢༠ཀ ནང་ཚུན་ཕྱིས་གཙང་བཟོ་ཐབས་དགོས་ཐད། སྒྲོད་བསྡད་ ཕྱིས་གཙང་ཟིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་རྗེ་ཡིན་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།

ཨང།	ཕྱིས་འགོ	༢༠༡༣བར་སྒྲོད་བསྡད།	ཕྱིས་གཙང་ཟིན་པ།	ཕྱིས་གཙང་ཞུ་བསྡད།
༡	Main Office	༨༩,ཀ།ཀ,ཅ༠ཅ།༨ཅ	༨༠,ཅ།ཀ,ཀ།ཀ	༣,ཅ།༣ཀ,ཀ།ཀ།ཀ	ཅ	ཀ
༢	Feed Section	༣,ཀ།ཀ,ཀ,ཅ།ཀ|ཀ	༣,ཀ།ཀ,ཅ|ཀ|ཀ	ཀ	ཀ
	ཁྱོན་བསྡོམས་སྒྲོར།	ཀ|,ཀ|ཀ,ཀ|ཀ	ཀ|,ཀ|ཀ,ཀ|ཀ	ཀ,ཀ|ཀ,ཀ|ཀ|ཀ

ང་ལྷའི་གནས་སྟངས།

སྒྲོད་བསྡད་འཕྲོས་སྒོར་ ༥,༣༡༥,༣༤༠།༤༤ ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༤༥།　(１５ཀ) ཀ་སྒྲུག་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྩིས་ལོ་ ２０１３"２０１４

１５ཀ.ཀ།　རྩིས་སྒྲུན་ཁག་ལ་མཇུག་གཏོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཏོན་གནང་ཆུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ４

１５ཀ.ཁ།　རྩིས་སྒྲུན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ３

མང་རྩིས་སྒྲུན་ཐོ་ １５ཀ.ང.２ རྩིས་སྒྲུན་ ３.２ འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསྡད་སྐོར།

མང་རྩིས་སྒྲུན་ཐོ་ １５ཀ.ང.３ རྩིས་སྒྲུན་ ３.５ འགྲོད་བསྟེན་སྒྲུན་ཁང་སྒོ་རྒྱབ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།

མང་རྩིས་སྒྲུན་ཐོ་ １５ཀ.ང.５ རྩིས་སྒྲུན་ ５.１ ཡོང་བསྡད་གཅང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

１５ཀ.ཀ།　དཔལ་གནས་སྐྱངས་ཏི་ཚགས་དང་ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ། ２

１５ཀ.ཀ.１। མང་རྩིས་སྒྲུན་ཐོ་ １５ཀ.ང.１ རྩིས་སྒྲུན་ ３.１। རོགས་དཏུལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་བསྡད་གཅང་བཟོ་དགོས་པའི་ཐད། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནས་ཀ་སྒྲུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཚར་ཡོད་པ་ལྟར། རྩིས་ལམ་ནས་གཅང་བཟོ་དགོས་ཐད། རོགས་དཏུལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་བསྡད་སྐོར་ ２１３,３６ཀ།０５ གཤམ་གསལ་ལྟར་བྱས་བྱས་འདུག་ན་ལོ་མང་གི་རོགས་དཏུལ་བགོ་སྤྲོད་དང་བེད་སྤྱོད་བྱ་བསྡད་ཁག་དེ་ནས་ཞིབ་རྩད་ཀྱིས་སྤྲོད་དགོས་མེད་ཚེ་ལུགས་མཐུན་རྩིས་གཅང་བཟོ་གལ་ཞིས་རྩིས་སྒྲུན་ནང་གསལ་ལྟར། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དཏུལ་ལ་ཕན་པར་ས་འཐུས་ནས་གཀ་བསྒྲུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྟལ་བྱུང་བའི་ངོ་བཤུས་མཉམ་སྦྱར་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

ཨང་།	གནད་དོན།	དཏུལ་འགོར།	རྒྱུར་བཤད།
１।	Emergency Fund	５,２０４།ཀ	འགྲོ་གྲོན་གཏེར་ཆུས་ཡིན་པར་གང་ཆུར་གཅང་བཟོ་ཞུ་རྒྱུ།
２।	Dept. of Religion & Culture.	２０,０００	འགྲོ་གྲོན་གཏེར་ཆུས་ཡིན་པར་གང་ཆུར་གཅང་བཟོ་ཞུ་རྒྱུ།
	ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར།	２５,２０４།ཀ	

དཔལ་གནས་སྐྱངས།

འཕྲོས་སྒོར་ ２５,２０４།ཀ ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཅང་བཟོ་དགོས།

１５ཀ.ཀ.２। མང་རྩིས་སྒྲུན་ཐོ་ １５ཀ.ང.５ རྩིས་སྒྲུན་ ５.２। སྒྲོད་བསྡད་སྒོར་ ３６０,３１６།４５ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ རྩིས་ལོ་ ２０１６"１７ ཚུན་གཅང་བཟོ་དགོས་ཐད། སྒྲོད་བསྡད་རྩིས་གཅང་ཟིན་པ་དང་བཟོ་བསྡད་རྗེ་ཡིན་ཀྱི་གནས་སྐྱངས་གཤམ་གསལ།

ཨང་།	རྩིས་འགོ	སྒྲོད་བསྡད་རྩིས་གཅང་།		རྒྱུར་བཤད།
		ཟིན་པ་སྒོར།	བཟོ་བསྡད་སྒོར།	
６।	Choebul Monlam Fund		２１,１３ཀ	འགྲོ་གྲོན་གཏེར་ཆུས་གནས་སྒྲབས་

༢༡	Emergency Fund (LTDM & Wager)		३९,९९५	སྒྲོད་བསྡད།
	བསྡོམས་སྒྲོར།		৬০,৫১২	

དཔྱད་གནས་སྟངས།

སྒྲོད་བསྡད་འཕྲོས་སྒྲོར་ ৬০,৫১২ ལྷ་མཐུད་མཐུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

৫৫། (৯) དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདུ་འགོད་སྤེ་ཚན། རྩིས་ལོ་ ২০০৫-২৩

৯.ཀ) རྩིས་སྟན་ཁག་ལ་མཐུག་གཞོན་མ་བྱུང་བ་དང། མཐུག་གཞོན་གནང་མེད། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ১০

৯.ཁ) རྩིས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ১

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ৯.ཏ.১ རྩིས་སྟན་ ১.২.৯ བྱུང་འཛིན་རྩིས་གཅོད་བཟོ་དགོས་སྒྲོར།

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ৯.ཏ.২ རྩིས་སྟན་ ১.২.১২.১ དཏུལ་ཁང་རྩིས་འགོ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོར།

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ৯.ཏ.৩ རྩིས་སྟན་ ১.২.১২.২ ཨ་རི་པོ་ཏླ་ལར་སྦྲོད་དགོས་མེད་སྒྲོར་གསལ་བའི་སྒྲོར།

མང་རྩིস་སྟན་ཐོ་ ৯.ཏ.৪ རྩིস་སྟན་ ১.২.১৩ ཐོ་གཞུང་ཞིབ་དགོས་པའི་སྒྲོར།

মং.ক্ষিস.স্টন.থো. ৯.ত.৫ ক্ষিস.স্টন. ৬.১.১। ২ ། দং. ৫.১। ২ ། গা.চ.গুন.দগাব.ব.ঞং.দং.বেল.বএ.স্গ্রোর।

মং.ক্ষিস.স্টন.থো. ৯.ত.৬ ক্ষিস.স্টন. ৬.১.১। ৬ ། দং. ৫.১। ৫ ། বল.ঘুল.লগা.খেস.গ্যি.ছোং.খগা.স্গ্রোর।

মং.ক্ষিস.স্টন.থো. ৯.ত.৭ ক্ষিস.স্টন. ৬.১.১। ১৩ ། দং. ৫.১। ১০ ། ঘোং.বস্থদ.স্গ্রোর।

মং.ক্ষিস.স্টন.থো. ৯.ত.১০ ক্ষিস.স্টন. ৬.১.১। ১০ ། দং. ৫.১। ১২ ། ঘোং.বস্থদ.স্গ্রোর।

৯.গা) ད་ལྷའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཚགས་དང་མ་ཐུད་མཐུག་སྒྲོང་དགོས་པ། ২

৯.গা.১। মং.ক্ষিস.স্টন.থো. ৯.ত.১ ক্ষিস.লো. ২০০৯-০৫ লোচে.ক্ষিস.স্টন। ৬.১.১। ৫ ། দং। ক্ষিস.লো. ২০০৫-১৩ ক্ষিস.স্টন. ৫.১। ৬ ། তন্দ্রশেখর (Chandra Shekhar) ནས་ཡོང་བསྡད་ཐད། འདི་ནས་ཕྱི་ལི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་བདའ་འདེད་དོ་ནན་བསྡུད་མར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་མ་ཟད། འདི་གའི་དྲུང་ཆེ་དང་ལས་བྱེད་ཕྱི་ལིར་གཞུང་འབྲེལ་ཝེབས་ཞོར་དུ་ཁོ་བ་ངོ་ཐུག་དང་ཞལ་བར། ཡིག་འབྲེལ་ཐོག་ནས་བདའ་འདེད་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་བཞིན་གྱི་ལོ་ ২০১৬।৬।২০ ཉིན་ཕྱི་ལི་དོན་ཁང་བརྒྱུད་ཏིན་སྒྲོར་ ১০,০০০ བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། འཕྲོས་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩིས་གཅོད་ཡོང་ཐབས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ངོ་བཤུས་ཟུར་འབྲལ་ཞེས་གསལ་ཐད།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

འཕྲོས་སྒྲོར་ ২১৫,৫৫২।২৫ ལྷ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩིས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

৯.গা.২। মং.ক্ষিস.স্টন.থো. ৯.ত.১ ক্ষিস.লো. ২০০৯-০৫ লোচে.ক্ষিস.স্টন। ৬.১.১।১১ ། দং। ক্ষিস.লো. ২০০৫-১৩ ক্ষিস.স্টন. ৫.১।৫ ། ঞো.শি.ঢ়ো.ঘি.ঘ.গাནས.ལྷོད.དོན.གྲྭ.ཆོས.འཕེལ.ནས.ཡོང.བསྡད.ཐད། ঞো.শি.ঢ়ো.ঘি.ঘ.বোদ.গ্যি.ছোং.ঞদ.দং.ব.ঞদ. গঞিস.ষ্ণেন.বদগা.তন্দ.দু.বস্থুন.ব্রিন.ইস. ২০০৩।১০।৫ ནས. ২০০৫।৫।১১ ཉིན.བར.གྱི.བྱུང.སོང.ཁག.འདུ.འགོད.རྩིས.ཁྲིའི. ནང.དོན.གྲྭ.ཆོས.འཕེལ.ལགས.ཀྱི.མིང.ཐོག.རྩིས.སྒྲོར.ཀྱིས.མཐའ.བསྡོམས.ཞུ.དགོས.ཀྱང.མ.བྱུང.བའི.རྒྱུན.ཀྱིས.དེ.སྤྲོན.དངོས.

ཡོད་གནས་སྡུངས་རྒྱས་སྟོན་མི་ཐུབ་པ་ཆགས་འདུག རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༨ ལོའི་རྒྱས་ཞིབ་སྒྲབས་ཚོ་དོན་རྒྱས་ཁྲའི་ནང་གསལ་ ༢༠༠༣།༡༠།ཅ ནས་ ༢༠༠༤།༤།༡༡ བར་དོན་བྱུབ་ཆོས་འགེལ་དང་འབྲེལ་བྱང་སོང་ཁག་རྒྱས་འཁྱར་ཞུས་རྩེ་བར་སྟོང་བསྡད་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ༣༢,༡ཅ།༤།༥ བྱས་འདུག་ཅེས་རྒྱས་སྟན་ནང་གསལ་འདུག

དཔྱད་གནས་སྡུངས།

ཚོ་སྒོར་ ཅཅ།ཀ་ལ་ སྒྲ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༦། (༥) ལས་བྱེད་གསོལ་ཚང་། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༢༠༡ཀ

རྒྱས་གཙང་ཟིན།

༥ཀ། (༦) འཚར་འགོད་ལས་ཁང་། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༢༠༡ཀ

ཀ་ཀ།ཀ། རྒྱས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡

ཀ་ཁ།ཀ། རྒྱས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༠

ཀ་ག།ཀ། དཔྱད་གནས་སྡུངས་ཧི་ཆགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ། ༡

ཀ་ག་༡། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ཀ་ཏ་༡ རྒྱས་སྟན་ཨང་། ༡་༢་༣། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༡"་༢༠༡༢ ལོའི་ནང་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཐོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་འབྱུལ་བསྡད་སྒོར་འགན་འཛིན་དང་རྒྱས་པ་ཟུར་པར་ཐུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། ལས་བྱེད་ཟུར་པ་བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ་ད་ལྟ་ཙད་བཅོད་བྱེད་ཐུས་ཡིན་གསལ་བར།

དཔྱད་གནས་སྡུངས།

བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཟུར་པ་བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ་ནས་སྒྲོང་ ཅ,༢༥ ཐུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༤། (ཅ) ཡིད་ཆེས་དགེ་ཚུ། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༢༠༡ཀ

ཅ་ཀ།ཀ། རྒྱས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༦

ཅ་ཁ།ཀ། རྒྱས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༥

མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ཅ་ཏ་༡ རྒྱས་སྟན་ ༡་༢་༢ དཏུལ་ཁང་སྒྲིང་འབབ་སྒོར།

མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ཅ་ཏ་༢ རྒྱས་སྟན་ ༡་༢་༣། ༡།ཀ། འབབ་ཁྲལ་ཡོད་བསྡད་སྒོར།

མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ཅ་ཏ་༣ རྒྱས་སྟན་ ༡་༢་༣། ༢།ཀ། འབབ་ཁྲལ་ཡོད་བསྡད་སྒོར།

མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ཅ་ཏ་༥ རྒྱས་སྟན་ ཅ་༡ ཡོད་བསྡད་འཛོས་སྒོར།

མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ཅ་ཏ་༦ རྒྱས་སྟན་ ཅ་༢ སྒྲོད་བསྡད་འཛོས་སྒོར།

ཅ་ག།ཀ། དཔྱད་གནས་སྡུངས་ཧི་ཆགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ། ༡

ཅ་ག་༡། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ཅ་ཏ་ཅ རྒྱས་སྟན་ ༡་༢་ཅ། སྟོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་འགལ་བའི་ཐད། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༡"་༡༢ ནང་སྒོར་ ༢༥ཅ,༣༠༡ སྟོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་འགལ་ཏེ་བྱུང་བ་སྟོན་རྒྱས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༡ དང། ༣

བཅས་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་རྒྱུན་གཙོ་བོ་བཀའ་ཤག་གི་སྒྲ་མཐོན་ཞིག་ནས་ལག་དེབ་སྟོན་པོའི་ཆེད་ཞལ་འདེབས་གནང་བར་དཏུལ་བསྟུར་དུས་འགོར་ཡོང་རྒྱུར་སོང་། རྗེས་འོའི་སྟོན་རྩེས་ཡོང་འཆར་ནང་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་བྱས་ཀྱང་། དཏུལ་ཁང་ནང་དུས་ཐོག་དཏུལ་བསྟུར་བྱུང་རྒྱུན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཚེམས་གྱུར་འདུག དེ་བཞིན་དཏུལ་ཁང་སྒྲིད་འབབ་འཕར་བྱུང་སྦོར་ ༧༠༥,༠༠༧ ཆགས་དགོས་དོན་སྟོན་རྩེས་བཀའ་འཁོལ་ནང་ཚོད་དཔག་ཡོང་འཆར་རྩེས་སྦོར་ཞུ་སྟངས་མ་འགྲིག་པའི་རྒྱུན་ཀྱིས་འཕར་བྱུང་ཆགས་པ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྟད་འདི་རིགས་མི་ཡོང་བའི་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

དཔལ་འབྱོར་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩའི་རྩིས་ཟུར་ཚེ་སྦོན་ལ་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཞིན་ཡང་སྐབས་དེའི་འབྲེལ་ཡོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ལ་ཐག་གཅོད་བྱུང་མི་འདུག་ན་སྒྲིག་དོན་བཞིན་ལག་བསྟར་དགོས།

༥༤། (༥༠) དཔལ་ལས་སྒྲོ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢"-༢༠༢༣

**༥༠.ཀ ཀ ཏ ཀ ཏ ཀ ཏ

མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ ༤༠་ཏ་༢ རྒྱས་སྒྲུབ་ ༣་༢ གསོ�sལ་ཐོགས་ཁྱད་བ་གནང་བའི་སྐོར།

༤༠་གཅིག་ དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས་རྗེ་ཚགས་དང་ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ། ༢

༤༠་གཅིག། མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ ༤༠་ཏ་༣ རྒྱས་སྒྲུབ་ ༠་བ་བ། ཡོངས་བསྡད་སྒོར་ ༡,০᲼Ც,ᲧᲧᲪ|ᲪᲪ ཆུ་མཐུད་སྒྲུབ་ཐོའི་ནང་འགོད་མ་དགོས་པར་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་ཐད།

རྒྱས་འགོ	༢০བ᲼|০Ნ|Ნབ	༢০བᲾ|০Ნ|Ნབ	འགྲེལ་བརྗོད།
འབབ་ཁྲལ་གྱི་བསྡུ་བྱ་བསྡད། ༡ འབབ་ཁྲལ། (Income Tax)	༡,০᲼Ჾ,০ᲧᲾ	༡,০᲼Ჾ,০ᲧᲾ	ལོ་མང་སྟོན་གྱི་ཡོངས་བསྡད་ཡིན་པ་དང་གྱིར་སློག་རགས་ཐབས་འབད་བཙོན་གང་མང་ཞུས་ཀྱང་གྱིར་སོན་མ་བྱུང་བས་ཡོངས་རེ་མེད་སྟབས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱས་བསྡུར་རྒྱ་གཅེར་ཐོག་བཀའ་ཁག་ནས་རྒྱས་བསྡུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བརྒལ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་།གནས་ཡུལ་གཞུང་གི་འབབ་ཁྲལ་ཁྱིམས་སྒྲིག་དམ་བསྒྲགས་རྗེ་ཆེར་འགྲོ་སྒོས་ལ་བརྟེན་བདེ་ཚོགས་ལ་འབབ་ཁྲལ་སྟོད་དགོས་ཀྱི་བཀའ་ཡིག་ཡོངས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཆགས་སྲིད་པས་འགན་ལྟན་ཚོགས་འདུའི་སར་འབབ་ཁྲལ་ཡོངས་བསྡད་འདི་བཞིན་མ་འོངས་ཁྲལ་བསྡུའི་བཀའ་ཡིག་འབྱོར་ཆེ་དཏུལ་སྟོད་མི་དགོས་པའི་སྟོམ་སྒྲིག་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཐབས་གནང་རྒྱའི་དགོངས་འཛིན་བྱུང་བས་རྒྱས་བསྡུར་བཀའ་འཁོལ་མ་གནང་བར་རྒྱས་ཁྲིའི་ནང་ཆུ་མཐུད་ཡོངས་བསྡད་གཞན་པ་ཞིག་ཡིན།
འབབ་ཁྲལ་གྱི་བསྡུ་བྱ་བསྡད། ༢ འབབ་ཁྲལ(TDS)	༡০,ᲾᲾᲿ	༡০,ᲾᲾᲿ	གྱི་ལོ་Ტ০০Ჿ"০᲼རྒྱས་ལོའི་ནང་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་འཁྲི་ཞུས་འབབ་ཡིན་པ་གྱིར་སློག་བྱུང་ཐབས་ཆུ་གང་འབབ་ཁྲལ་ལས་ཁྲུངས་ཆུ་སྟ་རྟེས་བདན་འདེད་ཞུས་ཀྱང་གྱིར་སོན་མ་བྱུང་བས་ཡོངས་རེ་མེད་སྟབས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱས་གཅེར་ལྟར་᲼ངས་ལ་ལྟན་བཀའ་ཁག་ནས་གྱི་ལོ་Ტ০ᲾᲿ|০Ჾ།০Ყ འཁོད་རྒྱས་བསྡུར་བཀའ་འཁོལ་བསྟལ་སྒྲིན་བྱུང་ཡོད་ཀྱང།གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་འགན་ལྟན་ཚོགས་འདུའི་སར་འབབ་ཁྲལ་ཡོངས་བསྡད་འདི་བཞིན་མ་འོངས་ཁྲལ་བསྡུའི་བཀའ་

			ཡིག་འབྲོར་ཚེ་དཏུལ་སྦྱོང་མི་དགོས་པར་སྟོམ་སྒྲིག་བྱེད་ཐབས་གནང་རྒྱུའི་དགོངས་འཚར་བྱུང་བས་ཁྱེས་བསྡུབ་བཀའ་འཕྲིལ་མ་གནང་བར་ཁྱེས་ཁྲའི་ནང་མུ་མཐུད་ཡོང་བསྡད།
བསྡོམས་སྒོས།	༡,༥༤༨,༠བ་༨	༡,༥༤༨,༠བ་༨	

དཀྱུའི་གནས་སྟངས།

ལོ་མང་ཡོང་བསྡད་འཁྱེར་བའི་སྒོས་ ༡,༥༤༨,༠བ་༨ སྟན་ཐོའི་ནང་རིམ་འགོད་མ་དགོས་པར་ཁྱེས་གཙང་བཟོ་དགོས། ཤ་ཅ་གཟ། མང་ཁྱེས་སྟན་ཐོ་ ཤ་ཅ་རྒ་ཅ ཁྱེས་སྟན་ ཅ་༡་༣། ལོ་མང་སྟོན་སྤྱི་མ་ཐུན་མཉམ་འབྲེལ་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོས་ ཅ,༠བ༨ ཁྱེས་གཙང་ཡོང་ཆེད་ཡིག་ཌགཀ་གཉིས་ཐོག་ནས་བདའ་འདེད་ཞུས་དང་ཞུ་ཐུས་ཡིན། གང་སྟེར་ཁྱེས་གཙང་བཟོ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཐུས་ཡིན་གསལ་བ།

དཀྱུའི་གནས་སྟངས།

སྒོས་ ཅ,༠བ༨ ཐུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་ཁྱེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཤ་མ། (ཤ་ཧ) རྒ་ས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང། ཁྱེས་ལོ་ ༢༠༧༢-༢༠༧ཅ

ཁྱེས་གཙང་ཟིན།

ཤ་ཅ། (ཤ་) དབལ་ལས་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྒ། ཁྱེས་ལོ་ ༢༠༧མ-༢༠༧ཅ

ཤ་ཀ། ཁྱེས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོད་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༥

ཤ་ཁ། ཁྱེས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ཨ

མང་ཁྱེས་སྟན་ཐོ་ ཤ་རྒ་ཨ ཁྱེས་སྟན་ ༡་ཨ་ཤ ཏུད་མེད་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ལས་གཞིའི་སྐོར།

མང་ཁྱེས་སྟན་ཐོ་ ཤ་རྒ་ཨ ཁྱེས་སྟན་ ཨ་ཨ ཐྲེལ་འཛིན་མཉམ་སྦྱར་མེད་པའི་སྐོར།

མང་ཁྱེས་སྟན་ཐོ་ ཤ་རྒ་༥ ཁྱེས་སྟན་ ཨ་བ ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་ཀམ་ཏུའི་ཏར་ཡར་རྒྱས་དང་སྦྱང་སྐྱོབ་ལས་གཞིའི་སྐོར།

ཤ་གཅ། དཀྱུའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ཨ

ཤ་ཅ་༡། མང་ཁྱེས་སྟན་ཐོ་ ཤ་རྒ་༡ ཁྱེས་སྟན་ ༡་ཨ་ཨ། དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ལགས་ནས་སྐབས་དེར་ཕྱི་ལི་ནས་རྒྱ་མུ་བར་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་གནང་བ་དངོས་བདེན་ཡིན་པ་དང། འདི་ནས་དོ་བདག་ལ་འབྲེལ་ཞུས་སྐབས་ Boarding Pass བོར་བརྒྱ་ཕྱིན་པར་སོང་ཁྱེས་འབུལ་ཞུ་ཐུབ་མེད་པ་དགོངས་མེལ་ཞུས་འདུག་པའི་བོ་བ་ཤུས་ཟུར་སྦྱར་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

དཀྱུའི་གནས་སྟངས།

འཛིན་སྐྱོང་ནས་སྒྲིག་འགལ་ལ་གཞིགས་པའི་ཐུག་བསྟར་དགོས།

།།།གཟ། མང་ཕ্�་སྒྲན་ཐོ་ །།།་ཏ་ཅ ཕ্ས་སྒྲན་ ༣་།།ཁ། རོགས་དཏུལ་འཕྲོས་སྐོར་ ༣ཅ༠ ཐད། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་ཕྱིར་འབྲལ་དགོས་པའི་ཡིག་ཚུང་བསྐྱར་དུ་བཏང་ཀྱང་དེ་བར་ཕྱིར་སློག་བྱུང་མེད་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་ལྷག་བསྡད་སྐོར་ ༣ཅ༠ བདའ་འདེད་ཀྱིས་ཕ্ས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།ལ། (།།།) རྡ་སྟེང་རྗོ་ཤུན་ཟླས་ཟླས་ཁང་། ཕ্ས་ལོ་ ༢།།༣'''།།ཅ

།།།་ཀ། ཕ্ས་སྒྲན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོད་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༣

།།།་ཁ། ཕ্ས་སྒྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། །

མང་ཕ্ས་སྒྲན་ཐོ་ །།།་ཏ་༣ ཕ্ས་སྒྲན་ ༥་།།། ཕ্ས་ཞིབ་གྲ་འབྲལ་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

།།།་ག། དཔྱད་གནས་སྟངས་ཇི་ཚགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༢

།།།་ག་།། མང་ཕ্ས་སྒྲན་ཐོ་ །།།་ཏ་། ཕ্ས་སྒྲན་ །་།་༥། ཀ། དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་གྱི་དཏུལ་སྐྱེད་ཐོག་འབབ་ཁྲལ་བཅག་པ་འཕྲོས་ཡོང་བསྡད་སྐོར་ །།,།།། ཀསལ་བ་ནས་སྐོར་ ༥,།།། རྒྱ་གར་འབབ་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཕྱིར་སློག་བྱ་དགོས་པའི་ཁོངས་གསལ་གྱི་མེད་སྟབས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་དཔལ་ལྟན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་ །།།། ཟླ་ ། ཚེས་༦ འགོད་ཕ্ས་བསྡད་བཀའ་འཕྲོལ་དང་། འགན་ལྟན་ཚོགས་དུས་ །།ཤ་པའི་གྲོས་ཚོད་ཨང་ ། ནང་གསལ་ཕ্ས་བསྡད་བཀའ་འཕྲོལ་བསྟལ་སྟིན་ལྟར་ཕ্ས་ལོ་ །།།།'''།། ནང་ཕ্ས་བསྡད་ཀྱིས་ཕ্ས་གཙང་ཟིན། འཕྲོས་འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསྡད་སྐོར་ །།,།། ཕྱིར་སློག་བྱུང་ཐབས་སུ་ཆེས་མཐའི་ཕ্ས་ཞིབ་པ་བརྒྱུད་འབྲེལ་བ་ཞུ་སྒྲས་ཡིན།བདེ་དོན་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་ཕ্ས་ཁྲར་རྒྱ་གར་འབབ་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཞིབ་འཇུག་འགྲོ་སྒྲས་དང་ཞིབ་འཇུག་ཐག་གཅོད་ཆ་ཚང་མ་ཟིན་བར་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་ཆ་ཟིན་པ་ཕྱིར་སློག་གནང་སྲོལ་མེད་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

འཕྲོས་སྐོར་ །།,།།། སྒྲ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གིས་ཕ্ས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།།་གཟ། མང་ཕ্ས་སྒྲན་ཐོ་ །།།་ཏ་། ཕ্ས་སྒྲན་ །་།། ། །

མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ༡༣༡་ཏ་༡ རྒྱས་སྟན་ ༡་༡་༡་༢ རང་སྒྲོང་སྤེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ནས་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་མ་ཕུལ་བའི་སྐོར།

༡༣༡་གཅ། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཚགས་དང་མུ་མཐུད་མཏུག་སྒྲོང་དགོས་པ། ༡

༡༣༡་ག་༡། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ༡༣༡་ཏ་༢ རྒྱས་སྟན་ ༡་༡་༡་༩། ཚོགས་མི་འི་ལས་དོད་བསྡུ་འབུལ་འཐུས་གཙང་མ་བྱུང་བའི་ཐད། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་ན་ནལང་གསོན་ཡོར་གནས་ཡོད་སྟབས་ངེས་པར་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པ་དང་། གཞན་ཡང་བསྡུ་འབུལ་ལྟག་བསྡད་རྣམས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་དོན་ལྟར་འདི་ལོའི་ནང་གང་ཐུབ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

ཚོགས་གཙོ་ལྟན་གྱུབ་དབལ་འགྲོར་སྒོར་ ༡༩ དང་། ཚོགས་མི་ཟླ་ནོར་ནས་སྒོར་ ༥༠ ཐོས་པ་ནས་སྒོར་ ༥༣༢ བཅས་ལ་ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཅ། (༡༣ཅ) ཕྱི་ལི་ས་གནས་རང་ཚོགས། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༡''''-༢༠༡༥

རྒྱས་གཙང་ཟིན།

ཅ། (ཅ་) ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༢''''-༡༣

ཅ་ཀ། རྒྱས་སྟན་ཁག་ལ་མཏུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཏུག་གཅོན་གནང་མུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༣

ཅ་ཁ། རྒྱས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡

མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ཅ་ཏ་༡ རྒྱས་སྟན་ ༣་བ་༠ དང་ ༣་ཀ་༡། ༣་ཀ་༢ གོས་འཇེ་བསྐོ་གཞག་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།

ཅ་ག། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཚགས་དང་མུ་མཐུད་མཏུག་སྒྲོང་དགོས་པ། ༢

ཅ་ག་༡། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ཅ་ཏ་༢ རྒྱས་སྟན་ ཅ་༡། ཡོང་བསྡད་ལྟག་འཛོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞིབ་ཕ་སྟན་ཐོ་དོན་ཚན་ ༡༣༤་ཏ་ཅ་ནང་གསལ་ཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

ཡོང་བསྡད་འཛོས་སྒོར་ ཅ་ཁ།,ཁ་ཅ་ཁ་ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཅ་ག་༢། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ཅ་ཏ་༣ རྒྱས་སྟན་ ཅ་༢་༡། སྒྲོད་བསྡད་ལྟག་འཛོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞིབ་ཕ་སྟན་ཐོ་དོན་ཚན་ ༡༣༤་ཏ་༤ ནང་གསལ་ཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

སྒྲོད་བསྡད་འཛོས་སྒོར་ ༣༠ཁ,ཅ་༢༢ མུ་མཐུད་མཏུག་སྒྲོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཁ་ཁ། (༡༣༤) ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༣''''-༢༠༡ཅ

༡༣༤་ཀ། རྒྱས་སྟན་ཁག་ལ་མཏུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཏུག་གཅོན་གནང་མུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༠

༡༣༤་ཁ། རྒྱས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ཅ

མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ༡༣༤་ཏ་༡ རྒྱས་སྟན་ ༡་ཀ་༡ རེག་ཀྱང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱས་ཁྲིད་སྒོར།

མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ༡༣༤་ཏ་༢ རྒྱས་སྟན་ ༡་ཀ་ཅ གོས་འཇེ་བསྐོ་གཞག་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།

མང་ཁྱེས་སྟན་ཐོ་ ༡༣༥་ཏ་༣ ཁྱེས་སྟན་ ༣་༡ Database རེཊ་མིག་ལེགས་བཅོས་དགོས་པའི་སྐོར།

༡༣༥་གཅ། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་རྟེ་ཚགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༧

༡༣༥་གཅ་༡། མང་ཁྱེས་སྟན་ཐོ་ ༡༣༥་ཏ་༩ ཁྱེས་སྟན་ ༣་༢། སྒང་ཏོག་སམ་ཆོ་ཏ་སྒོག་གྲ་བཏུབས་ཆེན་པའི་ས་ཁང་གང་མགྲོགས་འཚོང་ཐབས་གནང་གལ་གསལ་ཐད། སྒང་ཏོག་སམ་ཆོ་ཏ་སྒོག་གླའི་ས་ཁང་རིན་བསྡུར་གྱི་ལམ་ནས་གང་ཐུབ་འཚོང་ཐབས་བྱ་རྒྱའི་འབད་བརྩོན་བྱས་དང་བྱེད་ཐུས་ཡིན་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ངོ་བཤུས་ཟུར་འབྲལ་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས།

༡༣༥་གཅ་༢། མང་ཁྱེས་སྟན་ཐོ་ ༡༣༥་ཏ་༧ ཁྱེས་སྟན་ ༣་༤། ཁ་པར་གཏམ་འཛིན་བྱང་འཛིན་མིག་སྟོན་གནང་རྒྱ་མེད་པའི་ཐད། འདི་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་སྟོད་ཀྱིང་པ་ཁག་ནང་གཏམ་འཛིན་ཁྱོད་ལ་ཀུན་ཤད་རྟེད་སོན་མ་བྱང་ན་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ཁ་པར་ཏར་འཕྲིན་ལས་ཁང་དུ་སྦ་ཇེས་འབྲེལ་གཏམ་ཁྲག་ཞུས་ཤད་ཁོང་ཚོའི་ཡིག་ཆར་ཡང་དཔྱལ་འབབ་གྲངས་འགོར་མཐུན་མིན་སྣ་ཚོགས་ཤེག་ཡོང་འདུ་བ་པར་བརྟེན་ཇེས་མའི་ཁྱེས་ཞིབ་སྐབས་ཁྱེས་ཞིབ་པར་གསལ་བ་ཤད་ཀྱིས་ཁྱེས་གཙང་བཟོ་ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུ་འཆར་དང་། ད་ལམ་ཁ་པར་ལས་ཁུངས་ནས་དཔྱལ་འབབ་གྲངས་ཀྱི་ངོ་བཤུས་ཟུར་འབྲལ་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས།

༡༣༥་གཅ་༣། མང་ཁྱེས་སྟན་ཐོ་ ༡༣༥་ཏ་^{2} ཁྱེས་སྟན་ ༥་༡།ཡོངས་བསྡད་འཛོས་སྐོར་ ^{2}༠༥,༠ཆ༠ གཙང་བཟོ་དགོས་པ་གསལ་ཐད། ཡོངས་བསྡད་སྐོར་ ^{2}༠༥,༠ཆ༠ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡ཆ།༤།༣༡ བར་སྐོར་ ཆ་༤,ཆ་ཆ་ཁ ཁྱེས་གཙང་ཞུས་ཞིན་པར་དོ་བཤུས་ཟུར་འབྲལ་བདང། དེ་འཛོས་སྐོར་ ༡༥,ཁ་ཆ་ཆ ཐུ་མཐུད་ཁྱེས་གཙང་བཟོ་ཐབས་ཞུ་བཞིན་ཡིན་གསལ་བ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

འཛོས་སྐོར་ ༡༥,ཁ་ཆ་ཆ ཐུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་ཁྱེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༥་གཅ་^{2}། མང་ཁྱེས་སྟན་ཐོ་ ༡༣༥་ཏ་༥ ཁྱེས་སྟན་ ཁ་༢། སྤྱོད་བསྡད་འཛོས་སྐོར་ ༤ཆ་,^{2}ཆ་ཆ གཙང་བཟོ་དགོས་པ་གསལ་ཐད། སྤྱོད་བསྡད་སྐོར་ ༤ཆ་,^{2}ཆ་ཆ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡ཆ།༤།༣ བར་སྐོར་ ༤ཆ,ཆ་ཆ ཁྱེས་གཙང་ཞུས་ཞིན་པར་དོ་བཤུས་ཟུར་ཁྱུར་དང། དེ་འཛོས་སྐོར་ ༤ཁ,༥༠ ཁ་ཏའི་ཁོངས་ནས་སྐོར་ ཁ་༠༠,༠༠༠ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྟེང་ཐོག་ཁྱེས་ཞིབ་ལས་ཁང་གསར་རྒྱ་ཞུས་སྐབས་ཁང་པའི་གཏམ་འཛིན་ཡན་ཆད་ཡོངས་ཁྱོད་ཁྱེས་ཞིབ་ལས་ཁང་སྤྱོས་ཤུགས་ཀྱིས་ཁང་ཁུངས་ཁྱེས་སྤྱོད་བྱུང་མཚམས་དཔྱལ་འབབ་ཕྱིར་ལོག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུ་མཐུད་ཁྱེས་གཙང་བཟོ་ཐབས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

འཛོས་སྐོར་ ཅ་ཅ,ཅ་ཆ ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས།

༡༣༥་གཡ་༥། མང་ཕྱིས་སྒྲན་ཐོ་ ༡༣༥་ཌ་༩ ཕྱིས་སྒྲན་ ༥་༦། བྱུན་ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སློབ་ཁང་གི་དེབ་སྒྲེལ་དང་ཁྲིམས་མཐུན་གནས་སྟངས་ཐད། བྱུན་ཏར་དགེ་འོས་དེ་བཞིན་ཐོག་མར་ ༢༠༡༡ ལོར་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབྲེལ་ལྟར་ཨར་ཥ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་ཡན་ལག Off Campus ངོ་བོར་འཛུགས་རྒྱར་གཞིས་མོས་བྱུང་བ་ལྟར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་དགོས་མཁའི་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་དགོས་ཞུས་ཟིན་ཀྱང། ཨར་ཏྲ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ལ་ NAAC ཞེས་བའི་རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་སློབ་ངོས་འཛིན་ལྟན་ཁང་ནས་ "A" grade ངོས་འཛིན་དེ་སྤྱ་ཐོབ་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུས་ཚོད་རྟོགས་ནས་བསྒྲུར་ཞུ་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུན་པས་བྱུན་ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སློབ་ཁང་དེ་བཞིན་ཨར་ཥ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་ཡན་ལག་ Off Campus ངོ་བོར་འཛུགས་རྒྱར་དུས་འགོར་ཡོང་གཞི་མངོན་པས། ཤེས་རིག་འཛིན་སློབ་ཚོགས་ཞེངས་ ༤༷ ཐོག་མ་འོངས་གནང་ཐོག་གིས་རྟེ་དགེ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་འབྲས་དགེ་འོས་མཐོ་སློབ་དེ་བཞིན་ཨར་ཥ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ཁོངས་སུ་ཟླ་སྒྲིལ་བྱུང་ན་འཕྲལ་ཕྱུགས་གཞིས་ཀར་དགེ་ཕན་ཆེ་བ་མཐོང་བ་ཡྱུར་བཀའ་ལ་སྒྲན་གསེང་དང་སྒྲགས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པར་དེ་ཡྱུར་ཞུ་འཕྲུས་ཞེས་ཤེབས་པ་བཞིན་ཨར་ཥ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དང་འབྲེལ་མོལ་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས།

༡༣༥་གཡ་༦། མང་ཕྱིས་སྒྲན་ཐོ་ ༡༣༥་ཌ་༡༠ ཕྱིས་སྒྲན་ ༥་༧། དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཕྱིས་ལེན་ཐད། ད་བར་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་སྟོན་སློབ་ ༣༣ དང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ་ ༩ བཅས་སློབ་གྲྭ་ ༣༷ ཕྱིས་སྟོང་ཕྱིས་ལེན་ཞུས་ཟིན་པ་དང། འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༦ བའི་ནང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ་ ༥ དང་གཞི་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ་ ༥ བཅས་སློབ་གྲྭ་ ༡༠ ཕྱིས་སྟོང་ཕྱིས་ལེན་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་བྱུས་མཚམས་འཛོས་གཞི་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཀྱང་རིམ་པའི་ཕྱིས་ལེན་ཞུ་རྒྱའི་འབད་བརྩོན་བྱས་དང་བྱེད་ཐུས་ཡིན་པོ་བཤད་ཟླས་འབྱུལ་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས།

༷༠ (༢༠) ཕྱིར་ས་ངོ་བོད་ཁྲིམ། ཕྱིས་ལོ། ༢༠༡༠"-"༢༠༡༣

ཕྱིས་གཙང་ཞིན།

༷༡ (༢༣) བལ་ཡུལ་འཛོ་ཁེལ་གཡར་ཅན་བདེ་ཚ། ཕྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡"-"༢༠༡༢

༢༣.ཀ ཕྱིས་སྒྲན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོད་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གླང་སས། ༩

༢༣.ཁ ཕྱིས་སྒྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གླང་སས། ༣

མང་ཕྱིས་སྒྲན་ཐོ་ ༢༣.ང.༡ ཕྱིས་སྒྲན་ ༡.༢.༤ མ་དཏུལ་སྟངས་འཛིན་སྐོར།

མང་ཕྱིས་སྒྲན་ཐོ་ ༢༣.ང.༢ ཕྱིས་སྒྲན་ ༡.༢.༡༣ སློབ་གྲྭ་གཞིས་ཀྱི་ས་ཆའི་མ་གནས་སྐོར།

མང་ཕྱིས་སྒྲན་ཐོ་ ༢༣.ང.༣ ཕྱིས་སྒྲན་ ༡.༢.༢༢ ཡོང་བསྡད་སྐོར།

༢༣་གཅིག་ དཔལ་ལྡན་གནས་སྦྱངས་ཏི་ཚགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༡

༢༣་གཅིག་ མང་ཅིས་སྟན་ཐོ་ ༢༣་ཏ་ཅ ཅིས་སྟན་ ཅ་༡། ཡོད་བསྟད་ཏི་ཡོད་ཅིས་ལོ་ ༢༠༡༧''''༡༥ ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་ རྒྱུ་ཞེས་པེཏས་དོན་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྦྱངས།

ཐུ་མཐུད་བདལ་འདེད་ཀྱིས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

པ་༢ཅ། (༢པ) ཅོན་ཏ་ར་གོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ ཅིས་ལོ་ ༢༠༡༣''''༢༠༡ཅ

༢པ་ཀ། ཅིས་སྟན་ཁག་ལ་མཏུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང། མཏུག་གཅོན་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢

༢པ་ཁ། ཅིས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༠

༢པ་ག། དཔལ་ལྡན་གནས་སྦྱངས་ཏི་ཚགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༢

༢པ་ག་༡། མང་ཅིས་སྟན་ཐོ་ ༢པ་ཏ་༡ ཅིས་སྟན་ ཅ་༡ ཡོད་བསྟད། ཡོད་བསྟད་ཆ་ཚང་བསྡུ་བཞེས་ཟིན་པར་ཅིས་ཞིབ་སྐབས་ མིག་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྦྱངས།

ལན་གསལ་ལྟར་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་ཀྱིས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༢པ་ག་༢། མང་ཅིས་སྟན་ཐོ་ ༢པ་ཏ་༢ ཅིས་སྟན་ཅ་༢། སྤྱོད་བསྟད། སྤྱོད་བསྟད་ཆ་ཚང་ཅིས་སྤྱོད་ཟིན་པར་ཅིས་ཞིབ་སྐབས་ མིག་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྦྱངས།

ལན་གསལ་ལྟར་མིག་སྟོན་ཀྱིས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

པ་༣ཅ། (༣༥) སྤོག་རི་སྤྱོང་སམ་ཐྲོ་ཏ་སློབ་གྲྭ ཅིས་ལོ་ ༢༠༡༣''''༢༠༡ཅ

ཅིས་གཙང་ཟིན།

པ་ཅ། (ཅ༥) བལ་ཡུལ་འཕགས་ཤིང་རྣམ་རྒྱལ་འཕྲིང་སློབ། ཅིས་ལོ་ ༢༠༡༡''''༢༠༡༣

ཅ༥་ཀ། ཅིས་སྟན་ཁག་ལ་མཏུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང། མཏུག་གཅོན་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༥

ཅ༥་ཁ། ཅིས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ཅ

མང་ཅིས་སྟན་ཐོ་ ཅ༥་ཏ་༢ ཅིས་སྟན་ ༡་༢་ཅ བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ཁ་དབང་སྤྱས་གཟིགས་གནང་བའི་སྐོར།

མང་ཅིས་སྟན་ཐོ་ ཅ༥་ཏ་༣ ཅིས་སྟན་ ༡་༢་༦ འགྲོ་སོང་སྟོན་བཏང་བཀའ་འཁོལ་རྟེས་ཞུའི་སྐོར།

མང་ཅིས་སྟན་ཐོ་ ཅ༥་ཏ་ཅ ཅིས་སྟན་ ༣་༣ འབབ་དངུལ་འཕར་སོང་ཕྱིན་པའི་སྐོར།

མང་ཅིས་སྟན་ཐོ་ ཅ༥་ཏ་༥ ཅིས་སྟན་ ༣་༥ ཉེ་འགོར་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ཞུལ་ལག་དོད་སྐོར།

ཅ༥་ག། དཔལ་ལྡན་གནས་སྦྱངས་ཏི་ཚགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༡

རྩ་ཁ་བ། མང་ཉིས་སྒྲན་ཐོ་ ཅ་ཏ་བ ཉིས་སྒྲན་ ༢་༣་༤། སྨོན་གྲྭའི་ས་ཁང་དང་འཛིན་ཆས་ཉིས་འཁྱར་ཞུ་དགོས་ཐད་འགན་ལྟན་ལ་སྒྲན་ས་ཁང་ཁ་ཏོ་ཀཱཊ་བཅོ་དགོས་ཐད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༦།།།༢ ཉིན་འགན་ལྟན་ཚོགས་འདུར་བཀའ་བསྩལ་ལྟར་བ་ས་ཆ་ Kita, Rupani ས་གས་གངས་ཅན་བདེ་ཙ་དང་སྨོན་གྲྭ་སྟེ་ལེན་ཁང་གསུམ་འཛིམས་ཐོག་ནས་གས་ལ་ཁ་དབྱེ་འབྱེད་ལས་རིམ་འགྲོ་ཐུས་ཡིན་ཁྱོད་ཡོངས་ས་ཆ་ Rupani ༣༤ Rupani ༤ སྨོན་གྲྭའི་མིང་ཐོག་རེད་འདུག་ Rupani ༣༠ གངས་ཅན་བདེ་ཙ་འི་མིང་ཐོག་རེད་འདུག་སྟེ་ལེན་ཁང་ས་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་གངས་ཅན་བདེ་ཙ་འི་ཁོངས་སུ་རེད་འདུག ད་བར་ས་ཆའི་ཁྲལ་སྨོན་གྲྭ་ནས་འཛལ་བཞིན་པར་ས་ཁྲལ་སྐོར་ ༢༠༧༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་སྟེ་ལེན་འགན་འཛིན་དང་གོ་བསྩར་ཞུས་ཡིན་སྟེ་ལེན་འགན་འཛིན་ལ་ས་ཆའི་སྐོར་གང་ཡང་གསུང་རྒྱུ་མི་འདུག་འདི་ཙང་ཞུས་ནས་རྗེས་སུ་བཀའ་བསྩལ་ཞུ་རྒྱུ་བཞག་དགོས་བྱུང། འཛིན་ཁང་དང་འཛིན་ཆས་སྐོར་སྨོན་གྲྭའི་བདག་དབང་ཡིག་ཆ་གང་ཡང་སྟོན་རྒྱུ་མི་འདུག བསྒྲར་དུ་ SOS འགན་འཛིན་ལ་ཞུ་གཏུགས་ལམ་ནས་རྗེས་སུ་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཁང་པའི་འཛིན་ཆས་ཉིས་ཁྲ་ཁ་གསལ་ལ་གྲངས་ཚང་སྒྲི་མོལ་བྱུང་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

འཛིན་ཁང་དང་འཛིན་ཆད་སྐོར་ཁ་གསལ་བཟོས་སྟེ་ཆུ་མཐུད་ཉིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ལས་ཡུལ་སྲོང་བཙན་བལ་བཟའ་མཐོ་སྨོས། ཉིས་ལོ་ ༢༠།།'''༢༠།༣

ཅ་ཀ ཉིས་སྒྲན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོན་གནང་ཆུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། །༠

ཅ་ཁ ཉིས་སྒྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༠

ཅ་ག ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཚགས་དང་ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། །༠

ཅ་ཀ་བ། མང་ཉིས་སྒྲན་ཐོ་ ཅ་ཏ་བ ཉིས་སྒྲན་ །་༢་༣། ཀྱོན་ཆས་ཐོག་ཆད་སྐོར་ ཅ,།།། ཐད། ཉིས་ལོ་ ༢།།།"༢།།། ལོའི་སྒྲན་ཐོ་དོན་ཆན་ །་༢་ཅ དང་ ༢།།ཆ"༢།།། ལོའི་སྒྲན་ཐོ་དོན་ཆན་ །་༢་།་༤ ཕྱི་ལོ་ ༢།།།"།ཆ ལོའི་སྒྲན་ཐོ་དོན་ཆན་ ༤་༢་། རང་དེ་སྟོན་ཁ་ལ་ཁང་དོ་ད་མ་པ་དགེ་བསོད་ནམས་ཆོས་འབྱོར་ནས་སྨོན་ཐུག་གི་སྒྲིགས་ཆས་ཐོག་བྱུང་བའི་མ་དཀྱལ་དེ་སྨོན་གྲྭར་ཐུལ་མེད་པ་ནི་ཁོ་པ་འདི་གར་སེམས་ཁམས་མ་བདེ་བ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་ནས་སྨོན་གྲྭ་ནས་དགོངས་ཞུ་མ་བྱས་པར་ཐོན་པ་དང། ད་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པ་ཁོ་བའི་མཐོ་སྨོན་བཅད་པའི་ལག་འཁྱེར་རྣམས་ད་དུང་ཡང་འདི་གི་ལས་ཁུངས་ལ་ལྟག་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཡིན་གསལ་བ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

ཉལ་ཁང་དོ་དམ་པ་དགེ་བསོད་ནམས་ཆོས་འབྱོར་ནས་བསྒྲབ་འཛལ་དགོས་པ་སྨོར་ ཅ,།།། ཡོང་རེ་རྩ་བ་ནས་མེད་ཚེ་ཉིས་ལམ་ནས་ཉིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཅ་ཀ་༢། མང་ཉིས་སྒྲན་ཐོ་ ཅ་ ཏ་༢ ཉིས་སྒྲན་ཡང་ །་༢་ཀ། ཡོང་བསྩད་ཆ་ཝ་ཁག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་ཐད། ཉིས་ལོ་ ༢།།།"༢།།༢ ལོའི་ནང་ District (Board (Examination Fee VIII A) ཉིས་ལོ་ ༢།།།"༢།།༢ ལོའི་ནང་སྨོར་ ༢,ཀ་།ཅ དང་ཉིས་ལོ་ ༢།།༣"།ཅ ལོའི་ནང་སྨོན་ཐུག་སྒེན་པ་ཚེ་རིང་ལ་ (Medical Expenses) གནང་སོང་བ་དེ་དག་དེ་སྟོན་ཉིས་པས་བྱུང་འཛིན་གོང་བརྒྱ་ཏུ་སོང་བས་མ་དཀྱལ་དེ་དག་ཚུར་རག་རྒྱ་ཁག་ལོ་འདུག་པས་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བ་ཞུ།

ཡིན་ཡང་དགེ་ཆེན་རྒྱུར་པ་བསོད་ནམས་དོན་སྒྲུབ་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༢,༢༠༣ དོ་དགེ་ལ་གེ་དུས་ཡིན་ཡང་འབྲེལ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པས་གང་མཁྱོགས་རགེ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཙམས།

དགེ་རྒྱུར་བསོད་ནམས་དོན་སྒྲུབ་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༢,༢༠༣ བདའ་འདེད་ཀྱིས་ཕྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། སྒོབ་རྒྱུར་སྒེན་པ་ཚེ་རིང་ནས་སྒོར་ ༣,༢༥༠ བྱང་འཛིན་བོར་བརླག་ཅིན་ཚེ་འགན་ལྟན་ལ་སྟན་གསེང་གིས་ཕྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

＿＿＿

དཔྱད་ཞིབ་གནས་སྟངས།

འགན་ལྟེན་ལ་སྟན་གསེང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས།

༡༥.གཅ། མང་ཚོས་སྟན་ཐོ་ ༡༥.ཏ་ཀ ཚེས་སྟན་ ༣.༩། འཛིན་སྒྲོང་ནས་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའི་སྒྲོན་གནད་ཐད། དཏལ་ཁང་འགྱལ་མེད་ལྟག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཐོག་མར་དཏལ་ཁང་སྒོ་ཕྱི་བའི་སྐབས་མཚན་ཏུགས་བསྒྲོན་མཁན་དོ་བདག་ནས་བ་ཚ་མེད་པའི་རྒྱུན་གྱིས་ད་བར་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ། མ་འོངས་པར་ཐབས་འཚོལ་གྱིས་སྒོ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན། དཏལ་རྒྱང་འཕར་མ་ཐོན་པར་མ་འོངས་པ་དེ་རིགས་མ་ཡིན་བར་དོ་སྟང་གང་གཟབ་བྱེད་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

དཔྱད་ཞིབ་གནས་སྟངས།

དཏལ་ཁང་འགྱལ་མེད་ལྟག་པ་དང་། སྒོ་བ་གྲྭའི་སྟྲམ་འགོར་སྒེར་བེད་བྱས་པར་སྒོར་ ཅ,རཀཀ།༡༠ བཅས་ཀྱི་ཐད་འགན་ལྟེན་ལ་སྟན་གསེང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས།

༡༥.གཅ.༡། མང་ཚོས་སྟན་ཐོ་ ༡༥.ཏ.༡ ཚེས་སྟན་ ༣.༩ སྟྲུར་དཀའི་ཁ་དབང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོན་གནད་ཐད། ཚེས་འོ་ ༢༠དྲ་༨" ༢༠དྲ་ཅ་ ནང་སྟེ་ཚན་སོ་སོའི་འགན་འཐུར་ལས་བྱེད་ནས་ཁ་དབང་རྒྱས་མ་དེབ་ནང་བྲིས་ནས་སྒྲོན་གནད་དེ་རིགས་མ་ཡིན་དང་ song video camera and Digital video camera དོ་བདག་ལས་བྱེད་ནས་གྱུན་ཚབ་གནང་རྒྱུ་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་དང་གྲོན་ཆས་འཕྲུལ་འགོར་ཚོང་རྒྱར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་ཞིབ་གནས་སྟངས།

ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྒྲོང་གིས་ཚེས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༡༥.གཅ.༤། མང་ཚོས་སྟན་ཐོ་ ༡༥.ཏ.༤ ཚེས་སྟན་ ༡.ཀ། ཡོང་བསྟད་ཐད། ཚེས་འོ་ ༢༠དྲ་༨"**༢༠དྲ**་ ལོའི་ནང་ཚུན་གཅང་བཟོ་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

དཔྱད་ཞིབ་གནས་སྟངས།

ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྒྲོང་གིས་ཚེས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༡༥.གཅ.༧༠། མང་ཚོས་སྟན་ཐོ་ ༡༥ ཏ་ ༧༠ ཚེས་སྟན་ ༡.ཁ། ཐྲོད་བསྟད། ཚེས་འོ་ ༢༠དྲ་"**༢༠དྲ**་ ནང་དེ་དག་གཅང་མ་གང་ཐུབ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་ཞིབ་གནས་སྟངས།

ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྒྲོང་གིས་ཚེས་གཅང་བཟོ་དགོས།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཚོག ཏོག་ཙམ་སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། ཐུག་ཚོད་ ༣།དྲ། བར་དུ་གསོལ་ཏའི་བར་གསེང་ཡིན།

ཕྱི་འོ་ ༢༠དྲ་ རྒྱ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཀྱི་ཐུན་བཞི་པ།

ཆོས་གཡོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

ལས་རིམ་སྒོ་མ་ཐུང་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་མང་ཆོས་རྒྱས་ཁྱེའི་ཆོས་ཚུང་སྐབས་བདུན་པའི་སྟན་ཐོར་བཀའ་ཁག་གིས་མཇུག་གཅོན་གནང་བར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་མཇུག་གཅོན་གནང་བའི་སྟན་ཐོ་ལ་ཐུ་བཞིན་ཡོད། ལྟ་ཐུ་ཐོ་ཆ་ལ་ལ་ལ། ད་ལན་ལྟ་ཆོས་ཀ་ཞོན་མཆོག ཆུ་མ་ཐུང་ནས་ལ་ལ་ཐུ་ཐོ་ཆ་ཚང་ཡོད། ལ་ལ་ལ་ལ། ད་ལན་ལ་ལ་ལ་ལ

ད་ལན་ལྟ་ཆོས་ཀ་ཞོན་ཨར་ཌ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཆོས་མཆོག་ནས།

ད་ལན་ལྟ་ཆོས་ཀ་ཆོ་མཆོག ༡༥ ཀ་᠀᠁᠀᠁᠀᠁

༡༩.གཅ.༢། མང་ཅིས་སྣྲན་ཐོ་ ༡༩ ཏ.༡ ཅིས་སྣྲན་ ༣.༧། ཐབ་ཚང་གི་ཐོག་དང་འབྲེལ་བའི་ཐད། ཐོག་ཚད་སྦོར་ ༣༡,༣༣༨།༥༥ ཅིས་ལོ་རྟེས་མའི་ནང་གཙང་བཙོ་དགོས་རྒྱུ་གསུངས་པ་གཞིར་བཟུང་།འབྲེལ་ཡོད་གཉིར་པ་ལྷག་པ་སྟོལ་མ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༨ ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉིན་སྦོར་ ༥,༠༠༠ སྣྲོན་འཇལ་ཐིན་པ་དང་། ཆུ་འཐུད་ཟླ་བ་ ༥ བའི་གླ་ཆ་ནས་སྦོར་ ༢,༠༠༠ རེ་གཅིག་ཆ་ཞུས་ཆུས་ཀྱིས་ཅིས་ཞིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཅིས་གཙང་བཙོ་ཆུས་ཡིན་པའི་ངོ་བཤུས་ཟུར་སྦྱར་**ཡོད**་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

འཛོས་སྦོར་ ༥,༣༢༨།༥༥ ཆུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་ཅིས་གཙང་བཙོ་དགོས།

།༡༨་གཅ་རེ། མང་ཉིས་སྟན་ཐོ་ །༡༨་ཏ་རེ ཉིས་སྟན་ ཅ་བཅ། སྤྱོད་བསྡད་ཏི་ཡོད་ཉིས་ལོ་ ༢༠༡༦།།།།།།ལ ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་ དགོས་རྒྱ་གསལ་དོན་ལྟར་ཉིས་གཙང་བཟོས་ཟིན་པའི་ཉིས་ཞིབ་སྐབས་མིག་སྟོན་ཞུ་རྒྱ་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

ལན་གསལ་ལྟར་ཉིས་ཞིབ་རྩེས་མའི་སྐབས་གཙང་བཟོ་ཟིན་པའི་དན་ཏྲགས་མིག་སྟོན་དགོས།

ལས་ཡུལ་གོ་གཏན་རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་སློབ། ཉིས་ལོ་ ༢༠༡༦།།།།

།།ཀ།། ཉིས་སྟན་ཁག་ལ་མཏུག་གཞོན་མ་བྱང་བ་དང་། མཏུག་གཞོན་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། །

།།ཁ།། ཉིས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། །

མང་ཉིས་སྟན་ཐོ་ །།ཏ་། ཉིས་སྟན་ །།།། སློབ་གྲྭའི་སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་འབྲི་ཉར་དགོས་པའི་སྐོར།

།།ཀ།། དཔྱད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས་པ། །

།།ཀ།། མང་ཉིས་སྟན་ཐོ་ །།ཏ་། ཉིས་སྟན་ །།།། སྤྲོན་ཉིས་བཀའ་འཕྲིལ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་དང་ཡོད་པ་ལས་བརྒལ་བའི་ཐད། སྤྲོན་ཉིས་བཀའ་འཕྲིལ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་སོགས་ཡང་བསྒྲུར་མི་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱ་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

འགན་ལྟན་ལ་སྟན་གསེང་གིས་ཐག་ཅོད་དགོས།

།།ག།། མང་ཉིས་སྟན་ཐོ་ །།ཏ་། ཉིས་སྟན་ །།།། སྤྲོན་ཉིས་བཀའ་འཕྲིལ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་དང་ཡོད་པ་ལས་བརྒལ་ བའི་ཐད། གོང་གསལ་ལྟར་སྤྲོན་ཉིས་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་སྲུང་བཉེ་ཞུ་རྒྱ་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

འགན་ལྟན་ལ་སྟན་གསེང་གིས་ཐག་ཅོད་དགོས།

།།ག།། མང་ཉིས་སྟན་ཐོ་ །།ཏ་ཅ ཉིས་སྟན་ །།།། སྐྱོན་ཉིས་ལས་ཤག་ནང་གནས་སྤྲོད་ལས་བྱེད་ནས་གློག་རིན་བསྡུ་ བཞེས་དགོས་པའི་ཐད། སློབ་གྲྭའི་ལས་བྱེད་ཚོར་དམིགས་བསལ་མཐུན་ཕྱོན་སྤྱོར་སྤྲོད་གནང་རྒྱ་ཡིན་ཚེ་འགན་ལྟན་ནས་སྒྲིག་ གཞིལམ་གྱིས་ཚོད་བཞག་དགོས་པ་ལས། ད་ཡོད་ལྟར་གྱི་མ་སྤྲོས་ཐོག་བཞག་གནང་ཚེ་འཐུས་མིན་གསལ་ཐད། སློབ་གྲྭའི་ལས་ ཤག་ནང་གནས་སྤྲོད་ལས་བྱེད་ཀྱི་གློག་རིན་བསྡུ་བཞེས་དགོས་མིན་སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་གྱོས་གཞི་ནང་འཕྲུང་ ཏེ་གྱོས་ཚོད་ཅིག་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

འགན་ལྟན་ལ་སྟན་གསེང་གིས་ཐག་ཅོད་ལག་བསྟར་བྱ་ཐུབ་པ་དགོས།

།།ག།། མང་ཉིས་སྟན་ཐོ་ །།ཏ་། ཉིས་སྟན་ །།།། སྤྲོན་ཉིས་བཀའ་འཕྲིལ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་དང་ཡོད་པ་ལས་བརྒལ་ བའི་ཐད། སྤྲོན་ཉིས་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱ་གསལ་བ་བཞིན་སློད་ནས་སྒྲིག་གཞི་སྲུང་བཉེ་ངེས་པར་ཞུ་རྒྱ་གསལ་ བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

འགན་ལྟེན་ལ་སྦྱན་གསེང་གིས་ཐག་གཅོད་དགོས།

།།ང་ཡི་ཀུན་ལ་ཕྱིན་ཡོད་ཅིས་ལོ་ །།ཨ་ཡ ཨ་ཡ ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱ་གསལ་དོན་ལྟར་ཞུ་རྒྱ་ གསལ་བ།

ང་ལྟའི་གནས་སྟངས།

ཡོང་བསྡད་རྗེ་ཡོད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།ཀ་ཁ། མང་ཅིས་སྦྱན་ཐོ་ *།།ང་ཨ* ཅིས་སྦྱན་ཨ་ཨ། སྨོད་བསྡད་རྗེ་ཡོད་ཅིས་ལོ་ །།ཨ་ཡ ཨ་ཡ ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་ དགོས་རྒྱ་གསལ་དོན་ལྟར་ཞུ་རྒྱ་གསལ་བ།

ང་ལྟའི་ཀུན་ལ་ཕྱིན་ཡོད།

སྨོད་བསྡད་རྗེ་ཡོད་མཇུག་སྐྱོང་གིས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཀ་ཁ། (།།) ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གྲྭ། ཅིས་ལོ་ །།ཨ་ཡ ཨ་ཡ

།།ཀ་ཀ། ཅིས་སྦྱན་ཁཀ་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱང་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ཨ

།།ཀ་ཁ། ཅིས་སྦྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ཀ

མང་ཅིས་སྦྱན་ཐོ་ *།།ང་ཨ* ཅིས་སྦྱན་ ཨ་ཨ།ཨ ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དཏུལ་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱའི་སྐོར།

།།ཀ་ཀ། ང་ལྟའི་ཀུན་ལ་ཕྱིན་ཡོ་ཆགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ཀ

།།ཀ་ཀ། མང་ཅིས་སྦྱན་ཐོ་ *།།ང་ཀ* ཅིས་སྦྱན་ ཨ་ཀ། ཟུར་ཅིས་བདག་ཉར་དང་འབྲེལ་བའི་ཐད། ས་ཐོ་ཏ་ཕྱི་ཁྲབ་ཡིག་ཚང་ནས་ ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཕྲལ་མར་བཙུགས་ཏེ་དངོས་བདེན་རྗེ་ཆགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱའི་ཐད། མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲའི་ ཚོགས་ཆུང་ནས་སྦྱན་ཐོའི་ནང་ས་ཐོ་ཏ་བོད་སློབ་ཕྱི་ཁྲབ་ཡིག་ཚང་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏེ་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱ་གསལ་བ་ བཞིན་ས་ཐོ་ཏ་ཕྱི་ཁྲབ་ཡིག་ཚང་ནས་ཕྱི་ལོ་ །།ཨ་ཡ ཟླ་ ། ཚེས་ །། ཉིན་བཀོད་ཁྲབ་ཡིག་ཨང་ །།ཤ ལྷལ་དོན་ལྟར་ཚོགས་ ཆུང་སྦྱན་ཐོ་ཅིས་ཞིབ་སྐབས་མིག་སྟོན་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན་པའི་བཀོད་ཁྲབ་ངོ་བཤད་ཟུར་ཐུར་ཡོད་གསལ་བ།

ང་ལྟའི་ཀུན་ལ་ཕྱིན་ཡོ་ཆགས།

ཟུར་ཅིས་བདག་ཉར་དང་འབྲེལ་བའི་ཐད། ས་ཐོ་ཏ་ཕྱི་ཁྲབ་ཡིག་ཚང་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཕྲལ་མར་བཙུགས་ཏེ་དངོས་ བདེན་རྗེ་ཆགས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།ཅ (།།) ས་ཐོ་ཏ་ཕྱི་ཁྲབ་ཡིག་ཚང་། ཅིས་ལོ་ །།ཨ་ཡ ཨ་ཡ

།།ཅ་ཀ། ཅིས་སྦྱན་ཁཀ་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱང་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ཀ

།།ཅ་ཁ། ཅིས་སྦྱན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། །

མང་ཅིས་སྦྱན་ཐོ་ *།།ང་ཨ* ཅིས་སྦྱན་ *།ཀ* ཟླུན་ཏར་སློབ་གྲྭའི་ཅིས་ཆད་སྐོར།

*།།ང་ཅིས་སྦྱན་ཐོ་ *།།ང་ཨ* ཅིས་སྦྱན་ *།ཀ* ཟླུན་ཏར་སློབ་གྲྭའི་བསྡུ་དཏུལ་འབབ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་ཆ་མ་གནང་བའི་སྐོར།

*།།ང་ཅིས་སྦྱན་ཐོ་ *།།ང་ཨ* ཅིས་སྦྱན་ *།ཀ* ཟླུན་ཏར་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་གི་གཏལ་དཏུལ་ཅིས་གཙང་སྐོར།

མང་ཁྱེས་སྒྲན་ཐོ་ ༤༠.ཏ.༥ ཁྱེས་སྒྲན་ ༢.༧ བྱུན་ཏར་སྟོབ་ཐུའི་ཡོངས་བསྡད་སྟོད་བསྡད་སྐོར།
མང་ཁྱེས་སྒྲན་ཐོ་ ༤༠.ཏ.༢ ཁྱེས་སྒྲན་ ༤.༣ བྱུན་ཏར་སྟོབ་ཐུའི་བསྡུ་དངུལ་འབྲུལ་འབབ་སྐོར།

༤༠.གཅ། དཔལ་གནས་སྡེང་ཁ་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༢

༤༠.གཅ.༡། མང་ཁྱེས་སྒྲན་ཐོ་ ༤༠.ཏ.༤ ཁྱེས་སྒྲན་ ༥.༡། ཡོངས་བསྡད་སྟོར་ ༤,༥༤༣,༤༥༢།༠༡ ཁྱེས་ལོ་ ༢༠༡༨"༢༠༡༩ ནང་ཚུད་གཙང་བཙོ་དགོས་རྒྱུའི་ཐད། ཡོངས་བསྡད་སྟོར་ ༤,༥༤༣,༤༥༢།༠༡ ཁྱེས་ལོ་ ༢༠༡༤"༡༨ ནང་ཁྱེས་གཙང་ཟིན་པའི་ཁྱེས་ཚོག་ཟུར་སྦྱར་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

དཔལ་གནས་སྡེང་ཁ།

ཡོངས་བསྡད་འཛོས་སྟོར་ ༡༡༤,༢༤༡།༤༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་ཁྱེས་གཙང་བཙོ་དགོས།

༤༠.གཅ.༢། མང་ཁྱེས་སྒྲན་ཐོ་ ༤༠.ཏ.༦ ཁྱེས་སྒྲན་ ༥.༢། སྟོད་བསྡད་སྟོར་ ༡༢,༣༤༤,༤༠༩·༤༩ ཡོངས་པ་ནས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སྟོབ་གྲྭང་གི་མ་དངུལ་སྟོར་ ༡༡,০০০,০০০ ཕུད་པའི་འཛོས་ཁྱེས་ལོ་ ༢༠༡༦"༢༠༡༩ ནང་ཚུན་གཙང་བཙོ་དགོས་རྒྱུ་ཐད། སྟོད་བསྡད་སྟོར་ ༡༢,༣༤༤,༤༠༩·༤༩ ཡོངས་པ་ནས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སྟོབ་གྲྭང་གི་མ་དངུལ་སྟོར་ ༡༡,০০০,০০০ ཕུད་པའི་འཛོས་སྟོར་ ༡,༣༤༤,༤༠༩·༤༩ ཁྱེས་ལོ་ ༢༠༡༥"༡༤ དང་། ༢༠༡༤"**༢༠**༡༦ ནང་ཆ་ཚང་ཁྱེས་གཙང་ཟིན་པའི་ཁྱེས་ཁྲིའི་ངོ་བཤུས་ཟུར་སྒྲིང་ཞུས་གསལ་བ།

དཔལ་གནས་སྡེང་ཁ།

སྟོད་བསྡད་སྟོར་ ༡༢,༣༤༤,༤༠༩·༤༩ ནས་འཛོས་སྟོར་ ༤,০০༩,০༣·༣১ མུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གིས་ཁྱེས་གཙང་བཙོ་དགོས།

༡༧ (༤༤) བོད་ཁྲིམ་ལས་ཀྱིས་བཙོ་གྲ ཁྱེས་ལོ་ ༢༠༢"-"༢༠༢

༤༤.ཀ། ཁྱེས་སྒྲན་ཁག་ལ་མཏུག་གཞོན་མ་བྱུང་བ་དང། མཏུག་གཞོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༤

༤༤.ཁ། ཁྱེས་སྒྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡

མང་ཁྱེས་སྒྲན་ཐོ་ ༤༤.ཏ.༤ ཁྱེས་སྒྲན་ ༣.༤ TCV Canteen ཡི་བྱུང་སོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།

༤༤.གཅ། དཔལ་གནས་སྡེང་ཁ་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༡༥

༤༤.གཅ.༡། མང་ཁྱེས་སྒྲན་ཐོ་ ༤༤.ཏ.༡ ཁྱེས་སྒྲན་ ༣.༡.༢། འགན་འཛིན་འགོ་འགྲུར་རྡེས་དངོས་ཐོག་ཡོན་ཆེ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱས་འི་ཐད། ༢༠༡༢།༥།༡ ནས་ ༢༠༡༢།༣།༡༣ བར་དུས་ཡུན་རྒྱ་བ་གསུམ་དང་ཕྱེད་ཀའི་རིང་ནམ་ཀུན་དང་མི་འདྲ་བར་དངོས་ཐོག་ཡོན་ཆེ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱས་ཡོད་སྐོར་གསལ་བ་དངོས་ཡོད་གནས་སྡེལ་ར་འགྲོད་གསལ་འདོན་གནང་ལམ་བྱུང་ཚེ་འདི་ནས་ཁྲུངས་དེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་མིན་ཚོད་དཔག་ཐོག་སྟན་བཀོད་ཞུས་པར་འདི་ནས་ཁས་ལེན་ཞུ་ཐབས་མ་མཆིས། ཚོང་པའི་ས་ནས་དེ་རིགས་ཞུ་སྟོད་བྱུང་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་ཞུ་ལེན་དགོས་སྐོར་གསལ་བར་རྒྱ་མཚན་མ་མངོན་གསལ་བ།

དཔལ་གནས་སྡེང་ཁ།

མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར་འབྲེལ་ཡོད་གོང་རིམ་ནས་ཞིབ་འཇུག་མཐེལ་ཕྱིན་གནང་དགོས།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲིད་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲིད་ལགས་ནས།

དགལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་ཚོག་བར་གྱིས། སྐུ་ངོ་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་སྐུ་ལས་ཁག་ཡོད་ས་རེད། མང་སྒྲོག་སྒྲང་གནང་དུས་ཐང་ཆད་པ་འདྲ་པོ་འདུག ཏྲས་ཅང་དེ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་མི་གཞན་ཞིག་ནས་གློག་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་གཅིག་པ་མི་འདུག་སྟེམ། མི་གཅིག་གིས་ཀློག་དགོས་དུས་ཏ་ཅང་གི་མང་པོ་དང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད་དགེ་ཀྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྐུ་ངོ་འཕྲིག་ས་རེད་དམ། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྟོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། དེའི་འཕྲོས་དེ་ཀློག་རོགས་གནང་།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྟོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དགལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཚམས་གང་དུ་སྟེབས་སོང་། (**དགལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།** ཤ)

ཤ་གཟ། མང་ཀྱིས་སྟན་ཐོ་ ཤ་ཇ་ཟ ཀྱིས་སྟན་ ༣་༧་༣། རིན་གོང་ཆེ་བའི་སྐུ་བརྟན་ཟླ་ཡོན་ཞུས་སྐོར་གསལ་བ་དངོས་ཡོད་ཡིན་འདུག སྐུ་བརྟན་འདི་དག་ཚོང་ཐབས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་གསལ་བ།

དཔལ་གནས་སྟངས།

རིན་གོང་ཆེ་བའི་སྐུ་བརྟན་ཟླ་ཡོན་ཞུས་སྐོར་གསལ་བའི་སྒོར་ ༡བ་༥,༠ཤ༠ ཀྱོང་གུང་ཟོག་པའི་ཐད། ཆུ་མ་ཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གིས་གུན་གསལ་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས།

ཤ་གཟ། མང་ཀྱིས་སྟན་ཐོ་ ཤ་ ཇ་ཟ ཀྱིས་སྟན་ ༣་༥་༡། ཕྲེ་ལི་ཚོང་ཁང་གི་ཀྱིས་ཁྲ་ནང་གསལ་དངོས་ཐོག་ཚོང་བསྒྲུར་ཞུས་པའི་སྒྲིལ་འཛིན་དབར་བར་ཁྱད་བསྟོམས་སྒོར་ ཅ,བ་༤ཆ ཐོན་པ་འབྲེལ་ཡོད་ཐོག་གཉིར་བྱས་པ་མཁྱེན་རབ་གནས་སྟོ་ཞུས་ཐེན་ན་ཡང་དོ་བདག་གི་གསོག་དཏུལ་ཞུ་རྒྱ་ཡོད་པ་ཚད་ལྟག་གནས་སྟངས་རྗེ་ཚགས་དེ་ནས་གཅོག་འཐེན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔལ་གནས་སྟངས།

སྒྲིལ་འཛིན་བར་ཁྱད་བསྟོམས་སྒོར་ ཅ,བ་༤ཆ གཅོག་འཐེན་གྱིས་རྒྱས་གཅང་བཙོ་དགོས།

ཤ་གཟ། མང་ཀྱིས་སྟན་ཐོ་ ཤ་ཇ་ཅ ཀྱིས་སྟན་ ༣་ཅ་༣། ནང་གསལ་རྒྱབ་ལྟོངས་སྒྲིལ་འཛིན་མེད་པར་སོང་བསྟོམས་སྒོར་ ༧༡༡,ཤ༠༣ བཏང་ཐད་དེ་སྦྱ་ནས་ལམ་སྲོལ་འདི་ཐོག་འགྲོ་ཆུས་ཡིན་འདུག་པ་ཚོང་ཐོག་མཁོ་བསྒྲུབ་རིགས་ལ་སྒྲིལ་འཛིན་ངོ་མ་

འདི་ཕྱོགས་གཏོང་འགྲོར་ཡོང་གི་ཡོད་ན་ཡང། ཕྱི་ལོ་ཚོང་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུན་གྱོན་རིགས་ལ་དེ་ནས་རྩིས་ཤོག་བཟོ་གཏོང་ལས་སྒྲིལ་འཛིན་ངོ་མ་དེ་གང་ཅར་སྒྲོལ་ཡོད་པ་འདི་གའི་རྩིས་པ་བསྡུན་འཛིན་ལེགས་མཛེས་ ༢༠༢༥ ཟླ་ ༡༡ ནང་ཕྱི་ལོར་བསྐྱོད་རྒྱུའི་ལས་འཚར་གཡམ་ནས་ཡོད་པ་དེ་སྐབས་རྒྱུན་གྱོན་སྒྲིལ་འཛིན་མཐའ་དག་རྩིས་ཤོག་འབུལ་གཏོང་བཞིན་ཞིབ་བཤེར་གནང་རྒྱ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྙིང་བ།

རྒྱབ་ལྟོར་སྒྲིལ་འཛིན་མེད་པར་གསལ་བར། རྩིས་པ་བསྡུན་འཛིན་ལེགས་མཛེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ཟླ་ ༡༡ ནང་ཕྱི་ལོར་བསྐྱོད་དེ་སྒྲིལ་འཛིན་མཐའ་དག་རྩིས་གཅོད་ཞུས་ཡོད་སྐོར་གསལ་བ་ལྟར་རྩིས་ལེན་ཁག་ཤས་ཙམ་ནས་ཡོད་པ་དེ་ཕྱིན་ཆད་ཞིབ་ཕྲའི་ལས་ཀ་ཤས་ཙམ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཙམ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་ཡིག་ཁ་ཕྲོ

**ཁ.ཕ.ཀ.ཀ.ཅ.ཁ.ཀ.ཀ.ཅ.ཁ.ཀ.ཀ.ཅ.ཁ

།༥༥་གཀ་༡། མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ ༥༥་ཏ་༤ རྒྱས་སྒྲུབ་ ༣་༷་༣་༣། ཕྱག་རྒྱགས་ཚོང་ཁང་གི་རྒྱས་ཆད་སྐོར་ ༡ᵈ,༡༣༠ གསལ་བ་རྒྱས་ལོ་ ༢༠༷་༢ ཟླ་ ༷༷ གོང་གི་ཐོག་ཆད་ཡིན་པ་དང་། སྒྲུབ་ཐོ་དོན་ཚན་ ༣།༷།༣ དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས་ཞིབ་རྩད་ཞུ་མྱས་ཡིན་པ་རྟེས་ལོངས་རྒྱས་ཞིབ་མཚམས་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱས་ཞིབ་པར་གསལ་དགོས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

རྒྱས་ཆད་སྐོར་ ༡ᵈ,༡༣༠ ཞིབ་རྩད་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།༥༥་གཀ་༤། མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ ༥༥་ཏ་༷༠ རྒྱས་སྒྲུབ་ ༣་༷༩། དངུལ་རྒྱང་བར་ཁྲད་སྐོར་ ༦,༷༣༡ གསལ་བ་ལས་བྱེད་བྱམས་པ་མཁྱེན་རབ་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན་པས་དོ་བདག་གི་གསོག་དངུལ་ནས་གཙོག་འཛིན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

སྐོར་ ༦,༷༣༡ ལས་བྱེད་བྱམས་པ་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་གསོག་དངུལ་ནས་གཙོག་འཛིན་གྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།༥༥་གཀ་༷༠། མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ ༥༥་ཏ་༷༷ རྒྱས་སྒྲུབ་ ༣་༷༥། འགན་ལྟན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་དངོས་ཟོག་རྒྱས་བསྡུས་བཏང་བ་འགན་འཛིན་ལྟན་ཚོགས་ལ་སྒྲུབ་སེང་དང་སྨྲགས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཚར་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

འགན་ལྟན་ལ་སྒྲུབ་གསེང་དང་སྨྲགས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།༥༥་གཀ་༷༷། མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ ༥༥་ཏ་༷༣ རྒྱས་སྒྲུབ་ ༣་༷ᵈ། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ཞུ་བེད་ཚོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་རོགས་དངུལ་ཞུས་པ་གསལ་བ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཆགས་མེད། འདི་བཞིན་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་རོགས་དངུལ་ཞུ་ལེན་བྱས་པ་ཞིག་མིན། འདི་ག་བཟོ་གླར་ཐེ་ཡན་ཡུལ་སྐོར་སྤྱོ་འཚམས་པས་འདི་གའི་འགྲེམས་ཚོང་ཁང་ནས་ཅ་དངོས་ཉོ་སྒྲུབ་ཞུས་རྒྱས་རྟེས་ལས་ཞུས་ཤས་ཁེལ་འདེབས་གནང་བ་ཡིན་འདུག་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

རྒྱས་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་མ་འོངས་པར་འགན་ལྟན་ལ་སྒྲུབ་གསེང་གིས་ཐག་གཅོད་དགོས།

།༥༥་གཀ་༷༣། མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ ༥༥་ཏ་༷༣ རྒྱས་སྒྲུབ་ ༣་༷༥། སོང་ཁྲ་དང་མཚུངས་ཁྲ་ཁག་ལ་མཚན་རྟགས་མེད་སྐོར་གསལ་བ་འདི་ཁོངས་ནས་ ༷ དང་ ༣ སྒྲུབ་ཐོ་དོན་ཚན་ ༣་༣ ནང་གསལ་མིག་དམར་ལྟུབ་བྱུབ་ནས་བསྡུ་བཞེས་ཟིན། ༣།᠐།༥ གསུམ་པོ་ཚོང་ཐོག་མཁོ་འདོན་པ་སོ་སོར་སྤྱོད་དགོས་དང་ངོས་འབྲེལ་ཡིན་འདུག་པ་རྟེས་ལོངས་ཞིབ་རྒྱས་ཁུངས་སྐྱེལ་ཀྱི་གཙང་སེལ་བཟོ་རྒྱ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

སོང་ཁྲ་དང་མཚུངས་ཁྲ་ཁག་ལ་མཚན་རྟགས་མེད་སྐོར་གསལ་བའི་ཁོངས་ ༣།᠐།༥ གསུམ་པོ་ཚོང་ཐོག་མཁོ་འདོན་པ་སོ་སོར་སྤྱོད་དགོས་དངོས་འབྲེལ་གསལ་བ་བཞིན་ཁུངས་སྐྱེལ་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།༥༥་གཀ་༷༣། མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ ༥༥་ཏ་༷᠐ རྒྱས་སྒྲུབ་ ᠐་༷། ཡོང་བསྡད་ཁོངས་ཡོང་རེ་ཡོད་པ་ཁག་ཕུད་དེ་མིན་ལོ་མང་སོང་བའི་ཡོང་བསྡད་ཆ་ཅོང་སོང་རིགས་འགན་འཛིན་ལྟན་ཚོགས་ལ་སྒྲུབ་གསེང་གིས་རིམ་པས་གཙང་མ་བཟོ་འཚར་ཡིན་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས།

འགན་ལྷན་ལ་སྟན་གསེང་གིས་རྩིས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༤༥.གཅ།༷༠། མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ༤༥.ཇ.།༥ རྩིས་སྟན་ ༠.༣། སྨྲོད་བསྡད་ཐོག་གོང་འཕོད་བཞིན་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས།

སྨྲོད་བསྡད་ཀུམས་ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༡༣།) (ཤ) སྒོན་ཏ་གཏན་སློབ་དང་སྦྱ་ཀུ་ལ་ཉིན་སློབ། རྩིས་ལོ་ ༢༠།།༣"།།༢༠།།༤

ཤ.ཀ།) རྩིས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གནང་ཆུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༣

ཤ.ཁ།) རྩིས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༠

ཤ.ག།) དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས་རྗེ་ཆགས་དང་ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ། ༣

ཤ.ག.།) མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ཤ.ང.། རྩིས་སྟན་ །.༢.༢། སྒོན་རྩིས་བཀའ་ཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་ཁྲོན་ཐད་དང་། ༣.།། སློབ་ཕྲེ་མིག་དམར་ཚེ་རིང་ཙ་དགོངས་ཞུ་སྟལ་ཐད། སྒོན་རྩིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྒོར་ ༢ཤ,།ཅ།། འབྲེལ་ཡོད་ཁག་ནས་གང་མཁྱོགས་བསྡུ་བཞེས་དགོས་རྒྱུའི་ཐད། རྩིས་ལོ་ །།.།།"།།.།། སྒོན་ཏ་ཚེ་ཐེ་ཏ་གཏན་སློབ་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་རྩིས་འགོ་ལྟེ་དོན་བཟའ་བཅའི་འགྲོ་ཁྲོན་རྩིས་འགོ་ Fooding Expenses ནས་སྒོར་ ཤ,།ཅ།། འཕར་མ་བཏང་སྟེ་འགྲོ་ཁྲོན་བཀའ་ཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་ཆགས་ཡོད། སྐབས་དེའི་འགན་འཛིན་སློབ་ཕྲེ་མིག་དམར་ཚེ་རིང་ལགས་ཡིན་ཞེང། ཁོ་བ་ནི་ཕྲེ་ལོ་ །།.།།(།) །ཅ་ཟླ་ནས་ཙ་དགོངས་ཞུས་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་ཟིན། སྐབས་དེར་རྩིས་ཞིབ་མ་བསྟེན་ནས་བ་དང་བསྡུན་དགག་བྱ་མེད་པའི་སྟལ་ཤོག་དང་བཅས་དགོངས་འཁྲོལ་ཟིན། མཐར་ཕྲེ་ལོ་ །།.།། ཟླ་ ། ཚེས་ །། ཉིན་རྩིས་ཞིབ་གནང་བའི་སྟན་ཐོའི་ནང་གོང་གསལ་སྐྱོན་གནད་ཐོན་འདུག རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་སྒོན་ལྟར་འབྲེལ་ཡོད་ལ་སློབ་ལྟེ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བསྐྱུབ་འཇལ་དགོས་པའི་གནས་ཡིག་ཅིག་ཕྲེ་ལོ་ །།.།། ཟླ་ ཤ ཚེས་ །ཅ འཁོད་པའི་སྒྲོར་གནས་ཚར་ །།ལྟེ་ཟླ་ཚེས་ །ཀ ཉིན་ཁ་ཞིབ་ཀ་ཁ ।ལྟ་ཟླ་ ཟླ་ཁ།།.།།ཤ ལ ཡང་ བྱ་ཡིག་ཕ་ཁ ।ལ ཡང་ ལ ।ལ ཡང་ ལ ।ལ ཡང་ ལ

།།།་གཉ། མང་རྩིས་སྒྲུན་ཐོ་ །།།་ཌ་༢ རྩིས་སྒྲུན་ ༩་༧། ཡོངས་བསྡད་ལྷག་འཛིས་སྒོར་ ༧༢༧,ཁ་ལ་༣ རྩིས་ལོ་ ༢༠༧ཁ་"༢༠༧།
ནང་ཚུད་བཅང་བཟོ་དགོས་རྒྱུའི་ཐད།

ཚད།	རྩིས་འགོ	དངུལ་འགོར།	རྒྱུར་མཚན།
ཡ།	TDS (2010-11)	༧༧,ཡ་ལ་༣	ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དབྱ་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་ནས་བྱུང་མཚ�་གཅང་བཟོ་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ།
ཁ།	TDS (2011-12)	༢།།།༠༣,	ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དབྱ་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་ནས་བྱུང་མཚ་ལ་ལ་གཅང་བཟོ་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ།
	བསྡོམས།	༣ཅ,༢ཡ་ཁ	

དཔྱད་ཞིག་ནས་སྟངས།

འཛོས་སྒོར་ ༣ཅ,༢ཡ་ཁ ཐུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩིས་གཅང་བཟོ་དགོས།

།།།་ཌ་ཀ། མང་རྩིས་སྒྲུན་ཐོ་ །།།་ཌ་༢ རྩིས་སྒྲུན་ ༩་༧། ཕྱོད་བསྡད་ལྷག་འཛིས་སྒོར་ ༢༢ཅ,ཡ་༠༠ རྩིས་ལོ་ ༢༠༧ཁ"།།ཌ། ནང་ཚུད་བཅང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཐད།

ཚད།	རྩིས་འགོ	དངུལ་འགོར།	རྒྱུར་མཚན།
།།	ཆུན་ཏང་སྒོས་རྒྱར་གཏའ་དངུལ།	༢,ཡ་༠༠	སྒོར་ ༢།།།། རྩིས་གཅང་ཟིན་ནས་འཛོས་སྒོར་ ཡ་།། དོ་བདག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་དགའ་བ་ཆགས་འདུག
།།	Dhuladar ཌི ་ཐྲོ ་ གཱ ་ ཀ ཏ ་ དངུལ།	ཅ།,།།།	དོ་བདག་ལ་འབྲེལ་བ་ཕེངས་མང་ཞུས་ཀྱང་ཡ་ལན་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག་ན། སྒ་མ་ཐུད་འབྲེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ།
།།	ཐྲོས་འཛུག་གཏའ་དངུལ།	།ཁ།,།།།	ཐྲོས་བྱ་ཐོན་པའི་སྐབས་ལ་ཕྱི་ར་ཐྲོ་ཀ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པས།སྐབས་དེར་རྩིས་གཅང་ཞུ་རྒྱུ།
	ཕྱོད་བསྡད་བསྡོམས། །།ཅ,ཡ་།།	རྩིས་གཅང་ཟིན་པ། །,།།།	འཛོས་སྒོར་ །།།,ཡ་།། སྒ་མ་ཐུད་མཐུག་སྐྱོང་ཞུ་རྒྱུ།

དཔྱད་ཞིག་ནས་སྟངས།

འཛོས་སྒོར་ །།།,ཡ་།། སྒ་མ་ཐུད་མཐུག་སྐྱོང་གིས་རྩིས་གཅང་བཟོ་དགོས།

།།ཅ། (ཡ་) རྡ་ལྷོང་བོད་ཐུག་ཁྲིམ་སྟེ། རྩིས་ལོ་ །།།ཅ"།།།ཅ

ཡ་ཀ། རྩིས་སྒྲུན་ཁག་ལ་མཐུག་གཞོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཐུག་གཞོན་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ཡ

ཡ་ཁ། རྩིས་སྒྲུན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ཀ

ཡ་ག། དཔྱད་ཞིག་ནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ཡ

།།ཤ་།། མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཕོ་ །།ཤ་ཨ་། རྒྱས་སྒྲུབ་ ། བ་ཁ་།།། ལངས་རིམ་བཅུ་པའི་སྟོན་ཟླཀླ་ཁཀླ་ནས་སྟོན་ཡོད་སྦར་ཆ་བསྡུ་བཞེས་མ་གནང་བར་བསྡུ་བཞེས་དགོས་རྒྱ་འགོད་དོན་ལྟར་རྒྱས་ལོ་ ། ། །

།།།།ཀ།། མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ *།།།།ཏ་།།* རྒྱས་སྒྲུབ་ *།།།* སྲོད་བསྡད་ཐད་རྒྱས་ལོ་ *།།།།།།ཅ* ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་ཞེས་ཝེབས་དོན་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྡུད།

སྒོར་ *།།།,།།།།།།* ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྒྲོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།ཀ།ཁ (།།།) ས་ཐོ་ཏ་བོད་སྒོས་ཁྲབ་ཁོངས་ཀིས་ལོངས་སྒོས་གྲ་ རྒྱས་ལོ་ །།།།ཁ-།།།།ཅ

རྒྱས་གཙང་ཟིན།

།།ག (།།།) ཚོ་བལ་ཐུར་བོད་ཁྲིམ་སྒོས་གྲ་ རྒྱས་ལོ་ །།།ཁ-།།།ཅ

།།།ཀ།ཀ རྒྱས་སྒྲུན་ཁཀ་ལ་མཏུག་གཅོན་མ་བྱང་བ་དང་། མཏུག་གཅོན་གནང་མེད། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ཁ

།།།ཀ།ཁ རྒྱས་སྒྲུན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་གྲངས། ཧ

མང་རྒྱས་སྒྲུན་ཐོ་ *།།།ཏ་།* རྒྱས་སྒྲུན་ *།་ཧ་།* ངོས་སྐྱོང་མེད་པར་བོགས་ལེན་པས་གཏན་འཛིགས་ཕྱིར་སྟོན་གནང་བའི་སྐོར།

མང་རྒྱས་སྒྲུན་ཐོ་ *།།།ཏ་ཁ* རྒྱས་སྒྲུན་ *།་ཧ་།* རྒྱས་གསལ་སྐྱོང་ཡོང་རྟེང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར།

།།།ཀ།ག དཔྱད་གནས་སྡུད་ཀྱི་ཚགས་དང་མུ་མཐུད་མཏུག་སྒྲོང་དགོས་པ། །

།།།ཀ་།། མང་རྒྱས་སྒྲུན་ཐོ་ *།།།ཏ་ཁ* རྒྱས་སྒྲུན་ *།་ཧ་ཅ།* ས་ཆའི་མིང་སྒྲུར། མུ་མཐུད་འབྲེལ་ལམ་གྱིས་གྲུབ་འབྲས་སོན་ཐབས་གནང་དགོས་གསལ་ཐད། བྱུབ་འབྲས་སོན་ཐབས་འབད་བརྩོན་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྡུད།

ས་ཆའི་མིང་སྒྲུར་ཐད་མུ་མཐུད་འབྲེལ་ལམ་གྱིས་གྲུབ་འབྲས་སོན་ཐབས་དགོས།

།ཏ (།།།ཅ) ལ་དཔགས་བོད་ཁྲིམ་སྒོས་གྲ རྒྱས་ལོ་ །།།ཁ-།།།ཅ

།།།ཅ་ཀ།ཀ རྒྱས་སྒྲུན་ཁཀ་ལ་མཏུག་གཅོན་མ་བྱང་བ་དང་། མཏུག་གཅོན་གནང་མེད། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ཤ

།།།ཅ་ཁ།ཁ རྒྱས་སྒྲུན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཕྲིགས་པ་གྲངས། ཁ

མང་རྒྱས་སྒྲུན་ཐོ་ *།།།ཅ་ཏ་།* རྒྱས་སྒྲུན་ *ཁ་།ཁ* ཐོག་འཛིན་རྫུན་མ་བཟོས་པའི་སྐོར།

མང་རྒྱས་སྒྲུན་ཐོ་ *།།།ཅ་ཏ་ཁ* རྒྱས་སྒྲུན་ *ཁ་ཅ* ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་འགལ་བའི་སྐོར།

མང་རྒྱས་སྒྲུན་ཐོ་ *།།།ཅ་ཏ་།* རྒྱས་སྒྲུན་ *ཁ་།* དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་ཀྱི་དངུལ་འགོར་རྒྱས་ཁྲུར་མ་ཞུས་པའི་སྐོར།

།།།ཅ་ག དཔྱད་གནས་སྡུད་ཀྱི་ཚགས་དང་མུ་མཐུད་མཏུག་སྒྲོང་དགོས་པ། །

།།།ཅ་ག་།། མང་རྒྱས་སྒྲུན་ཐོ་ *།།།ཅ་ཏ་ཁ* རྒྱས་སྒྲུན་ *ཁ་ཁ།* རྒྱས་གསལ་དང་ཞིབ་ཕྲའི་ཐོ་གཞུང་རྒྱས་མཐུན་མེད་པར་དངོས་འབྲེལ་རྟེ་ཡིན་རྟེས་མའི་རྒྱས་ཞིབ་སྐབས་མེག་སྟོན་བྱ་དགོས་ཐད། ། **།།ཁ-།།ཅ** ལོའི་ནང་སྒོར་ *།།,།།།* ཐོ་གཞུང་རྒྱས་ཁྲའི་ནང་ཡོད་ནས་སྒོར་ *ཅ,།།།,།།།* ལ་ཞིབ་ཕྲའི་སྒོག་ཕྱག་གི་ཐོ་གཞུང་མེད་པ་ནི་སྟོན་མའི་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོན་བསྟོམས་ཀྱི་བྱུང་འཛིན་ཞིག་གནང་སྲོལ་འདུག་པས་དགེ་དུ་ཟུར་སྒྲུར་ལྟར་ཞིབ་ཕྲའི་མིང་གཞུང་ཐབས་འཚོལ་ཞུས་ཀྱང་བར་ཐོག་སོན་མ་བྱང་རྩུང་འཚོལ་ཐབས་འབད་བརྩོན་སྲུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས།

སྨོན་ ༥༤༣,000 ཐུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩེས་གཅང་བཟོ་དགོས།

*གསང*ག་པ། མང་རྩེས་སྣྲན་ཐོ་ *གསང*ང་ *ཀ*ཅ ཀ ཐུང་འཛིན་མིག་སྟོན་མ་བྱང་བར་ལན་གསལ་ལྟར་རྩེས་ཞིབ་རྗེས་མའི་སྒྲབས་མིག་སྟོན་བྱ་དགོས་ཕེབས་གསལ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས།

རྗེས་ལོའི་རྩེས་ཞིབ་སྒྲབས་བྱང་འཛིན་མིག་སྟོན་ཀྱིས་རྩེས་གཅང་བཟོ་དགོས།

*གསང*ག་མ། མང་རྩེས་སྣྲན་ཐོ་ *གསང*ང་ *ཀ*། ལ་དཔགས་བོད་ཁྱིམ་ནང་སློབ་ཕྲུག་སློབ་འཛིན་ཕྱི་ཀ་འཛིན་སྒྲིག་གཞི་མེད་ན་རྩེས་ལོ་ *མ*ཀ*ང*ཀ*ཅ* ནང་ཚུན་སློབ་ཕྲུག་སློབ་འཛིན་གཙོ་གས་ཀྱི་ཀ་འཛིན་སྒྲིག་གཞི་ངེས་པར་གཏན་འབེབས་གནང་དགོས་ཞེས་ཕེབས་དོན་ལྟར་བཟོ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས།

སློབ་ཕྲུག་སློབ་འཛིན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཀ་འཛིན་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱ་ཐུབ་པ་དགོས།

*གསང*ག་ *ས*། མང་རྩེས་སྣྲན་ཐོ་ *གསང*ང་ *ཀ*ཅ ཀ། ཐུར་དཀའི་ཁ་དབང་ཁག་ཅིག་རྩེས་འཞུར་མ་ཞུས་པ་དེ་དག་རྩེས་ཞིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལག་བསྟར་ཞུས་ཏེ་རྗེས་ལོའི་རྩེས་ཞིབ་སྒྲབས་མིག་སྟོན་བྱ་དགོས་ཐད། ཐུར་དཀའི་ཁ་དབང་ཁག་ཅིག་རྩེས་འཞུར་མ་ཞུས་པ་དེ་ཧོར་བཅོས་ཞུས་ཡོད་པའི་མཉམ་སྦྱར་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས།

མཉམ་སྦྱར་མི་འདུག་པས་གནས་སྐྱངས་ཁ་གསལ་བཟོས་ཏེ་རྩེས་ཞིབ་རྗེས་ལོའི་སྒྲབས་མིག་སྟོན་ཀྱིས་གཅང་བཟོ་དགོས།

*གསང*ག་ *མ*། མང་རྩེས་སྣྲན་ཐོ་ *གསང*ང་ *ཀ*། ཡོང་བསྡད་རྗེ་ཡོད་རྩེས་ལོ་ *ཀ*ཅ ཀ*ཅ*ཀ*ཅ* ནང་ཚུན་གཅང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས།

ཡོང་བསྡད་རྗེ་ཡོད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩེས་གཅང་བཟོ་དགོས།

*གསང*ག་ *ཅ*། མང་རྩེས་སྣྲན་ཐོ་ *གསང*ང་ *ཀ*། ཕྱོད་བསྡད་རྗེ་ཡོད་རྩེས་ལོ་ *ཀ*ཅ ཀ*ཅ*ཀ*ཅ* ནང་ཚུན་གཅང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་ཕེབས་དོན་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས།

ཕྱོད་བསྡད་ཆུམས་ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩེས་གཅང་བཟོ་དགོས།

ཅ ཅ ཀ (*ཀ*ཀ*ཀ*) ཐེ་ར་ལྷུན་བོད་ཁྱིམ་ལས་རིག་སློབ་གྲྭ རྩེས་ལོ་ *ཀ*ཅ*ཀ*ཅ*ཀ*ཅ*ཅ

***ཀ*ཀ*ཀ*ཀ ཀ ཀ** **རྩེས་སྣྲན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱང་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ཅ**

***ཀ*ཀ*ཀ*ཁ ཀ ཀ** **རྩེས་སྣྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ཀ**

***ཀ*ཀ*ཀ*ག ཀ ཀ** **དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས་ཇི་ཚགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ། ཅ**

༢༢༢་ཀ་༢། མང་རྩིས་སྒྲུན་ཐོ་ ༢༢༢་ཏ་༢ རྩིས་སྒྲུན་ ༢་༢་༢། ས་ཚ་མིང་སྒྲུར་ཞུ་ཐབས་ཐད། ཁྱིམས་ཐོག་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་བསྟུན་དགོས་པ་དེ་ཐོག་གང་དགོའི་ཐབས་བྱས་ཝེབས་གསལ་ལྟར་ཞུ་འཐུས་ཚོག་པ་ཞུ་ཡོད་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

ས་ཚ་མིང་སྒྲུར་ཞུ་ཐབས་ཐད་མུ་མཐུད་མཇུག་སྡུད་དགོས།

༢༢༢་ཀ་༣། མང་རྩིས་སྒྲུན་ཐོ་ ༢༢༢་ཏ་༣ རྩིས་སྒྲུན་ ༢་༢་༣། བོད་ཁྱིམ་ལས་བྱེད་སྤྱི་ཡོངས་ལྟར་ལས་རིགས་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ནམས་ཀྱི་གསོག་དངུལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་གསོག་དངུལ་སྤེ་ཚན་དུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཟིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཆགས་ཡོད་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

འབྲུང་གྲུར་རྩིས་ཞིབ་སྐབས་མིག་སྟོན་བྱ་དགོས།

༢༢༢་ཀ་༤། མང་རྩིས་སྒྲུན་ཐོ་ ༢༢༢་ཏ་༤ རྩིས་སྒྲུན་ ༢་༢་༤། བསྒྲུར་དཀའི་ཁ་དབང་སྐོར། བསྒྲུར་དཀའི་ཁ་དབང་གི་ལག་དེབ་ཉར་ཡོད་པར་རྩིས་ཞིབ་སྐབས་གཟིགས་གནང་དང། ཐོབ་དེབ་དང། ཁ་དབང་གི་རྩིས་གཉིས་དབར་དཔྱལ་གྱངས་མ་ཐུན་མིན་དགྱེད་བསྡུར་གནང་མ་དགོས་པར་རྩིས་ཁྲ་རང་ལ་སྐུལ་ཟད་སོང་བ་སོགས་རྩིས་འཛིན་ཞུས་པ་དེ་རང་ལ་རྒྱ་འཛིན་གནང་སྐྱོང་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱ་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

སྒྲུར་དཀའི་ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་ Fixed Asset Register ནང་གསལ་དངུལ་འབབ་དང། རྩིས་ཁྲ་གཉིས་མ་ཐུན་མིན་ལ་རྩིས་ཞིབ་པའི་ལས་སྟོན་ལྟར་བྱ་དགོས།

༢༢༢་ཀ་༥། མང་རྩིས་སྒྲུན་ཐོ་ ༢༢༢་ཏ་༥ རྩིས་སྒྲུན་ ༢་༢་༥། Bajaj Motor Bike ཞེ་རྒྱའི་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད་ཀྱང་སྤྱས་ཁྲོའི་ལས་དོན་གཉེར་སྐབས་ Hero Honda Splendeor དབར་བར་ཁྱད་ཆེན་པོ་བྱུང་རུང་རྩིས་ཞིབ་པའི་ངོས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཡིག་ཐོག་དགོས་ཞུས་པ་བཞིན་ ༢༠༢༥-༢༠༢༦ ཉིན་གྲོས་ཚོས་དོན་ཚན་ ༣ ནང་གསེས་ F ནང་ཅིན་སྒོར་ ཅ,༣᪥᪢ སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་འགན་འཛིན་ལྟན་ཚོགས་ཐོག་རིན་ཚད་བར་ཁྱད་ཡོད་ཀྱང། དེ་གཉིས་དབར་སྤྱས་ཚད་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བར་ཁྱད་དང་དགོས་ཕན་ཆེ་བའི་འགྲེལ་བཤད་བྱུང་བ་བཞིན་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་རྒྱ་འཛིན་གནང་སྐྱོང་ཡོད་པ་ཞུ་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

སྒོར་ ཅ,༣᪥᪢ བྱུང་བའི་ཐད་བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནས་འགན་འཛིན་ལྟན་ཚོགས་སུ་སྒྲུན་གསེར་གྱིས་རྩིས་གཅོང་བཟོ་དགོས།

༢༢༢་ཀ་༦། མང་རྩིས་སྒྲུན་ཐོ་ ༢༢༢་ཏ་༦ རྩིས་སྒྲུན་ ༥་༢ དངོས་འབྲེལ་ཡོང་བསྟད་ཏེ་ཡོད་རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༦-༢༠༢᪢ ནང་ཚུན་གཅོང་མ་བཟོ་དགོས་པ་དང། ཡོང་རེ་མེད་པ་ཁག་ཀྱང་རྩིས་ལམ་ནས་གཅོང་བཟོ་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱ་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐྱངས།

ཐུ་མཐུད་བདལ་འདེད་ཀྱིས་མཏུག་སྒྲོང་དགོས།

༡༩༩གཅ། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ *༡༩༩ཏ་* རྒྱས་སྟན་ *༥་༢།* དངོས་འབྲེལ་སྤྲོད་བསྡད་རྗེ་ཡོད། རྒྱས་ལོ་ *མ་ཡ་ཀ* ནང་ཚུན་གཅིག་ཏུ་ཁ་བཟོ་དགོས་པ་དང། ཡོད་རེ་མེད་པ་ཁག་ཀྱང་རྒྱས་ལམ་ནས་གཅིག་བཟོ་ཞིས་གནང་དགོས་རྒྱུ་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐྱངས།

སྤྲོད་བསྡད་རྣམས་ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྒྲོང་གིས་རྒྱས་གཅིག་བཟོ་དགོས།

ཤ་ཀ། (*ཀ*) སྟེ་ར་ལྷུན་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ རྒྱས་ལོ་ *མ་ཡ*"*ཀ*

ཀ*ཀ*ཀ'ཀ། **རྒྱས་སྟན་ཁག་ལ་མཏུག་གཞོན་མ་བྱང་བ་དང། མཏུག་གཞོན་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། *ཀ***

ཀ*ཀ*ཀ'ཁ། **རྒྱས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། *ཀ***

མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ *ཀ*ཀ*ཀ'ཏ་ཀ* རྒྱས་སྟན་ *ཀ'ཀ* གམ་བུའི་ཏར་དང་སྟན་དོད་ཀྱི་ཡོད་བསྡད་སྐོར།

ཀ*ཀ*ཀ'ག། **བ་ལྷའི་གནས་སྐྱངས་ཇི་ཚགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྒྲོང་དགོས་པ། *ཀ***

*ཀ*ཀ*ཀ'ཀ།* མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ *ཀ*ཀ*ཀ'ཏ'ཀ* རྒྱས་སྟན་ *༥'ཀ།* ཡོད་བསྡད་རྗེ་ཡོད་རྒྱས་ལོ་ *མ*ཡ*ཀ*ཀ* ནང་ཚུན་གཅིག་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

བ་ལྷའི་གནས་སྐྱངས།

ཐུ་མཐུད་བདལ་འདེད་ཀྱིས་མཏུག་སྒྲོང་དགོས།

*ཀ*ཀ*ཀ'ག།* མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ *ཀ*ཀ*ཀ'ཏ'ཁ* རྒྱས་སྟན་ *༥'ཀ།* སྤྲོད་བསྡད་རྗེ་ཡོད་རྒྱས་ལོ་ *མ*ཡ*ཀ*ཀ* ནང་ཚུན་གཅིག་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གསལ་བ།

བ་ལྷའི་གནས་སྐྱངས།

ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྒྲོང་དགོས།

ཤ་ཁ། (*ཀ*ཁ*) མ་ཐུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ རྒྱས་ལོ་ *ཀ*ཀ*"*ཀ*ཀ*

ཀ*ཁ*ཁ'ག། **རྒྱས་སྟན་ཁག་ལ་མཏུག་གཞོན་མ་བྱང་བ་དང། མཏུག་གཞོན་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། *ཁ***

ཀ*ཁ*ཁ'ཁ། **རྒྱས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། *ཀ***

ཀ*ཁ*ཁ'ག། **བ་ལྷའི་གནས་སྐྱངས་ཇི་ཚགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྒྲོང་དགོས་པ། *ཁ***

*ཀ*ཁ*ཁ'ག།* མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ *ཀ*ཁ*ཁ'ཏ'ཀ* རྒྱས་སྟན་ *ཀ'ཀ*ཀ*ཀ།* ལན་འདེབས་གསལ་བ་ཤད་རྣམས་དོན་ཚན་ *ཀ*ཁ*ཀ'ཏ'ཀ* ནང་འགོད་ཡོད་གསལ་བ།

བ་ལྷའི་གནས་སྐྱངས།

SBI Dehradun དཔལ་ཁང་ *ཁ*ཀ*ཀ* GDF ཐད་འགན་ལྷན་ལ་སྟན་གསེང་གིས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༡༩༥་གཟ། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ༡༩༥་ཏ་༢ རྒྱས་སྟན་ ༡་༢་༢༥། ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་རྒྱས་རོན་ཚན་ ༡༥༢་ཏ་༢ ནང་འཁོད་ཡོད་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐྱངས།

རྟེས་ཝོའི་སྒྲབས་མིག་སྟོན་གྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༩༥་གཟ་ཅ། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ༡༩༥་ཏ་ཅ རྒྱས་སྟན་ ཅ་༢། ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་རྒྱས་རོན་ཚན་ ༡༥༢་ཏ་ཅ ནང་འཁོད་ཡོད་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐྱངས།

འགན་ལྟེན་ལ་སྟན་**གསེ**ང་གིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༩༥་གཟ་ཆ། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ༡༩༥་ཏ་ཆ རྒྱས་སྟན་ ༨་༢། ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་རྒྱས་རོན་ཚན་ ༡༥༢་ཏ་༡༣ ནང་འཁོད་ཡོད་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐྱངས།

འགན་ལྟེན་ལ་སྟན་**གསེ**ང་གིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

(ཀ) (༡༥০) ཏུ་ལའི་ཐུ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་། རྒྱས་ལོ་ ༢০༡༣"༢০༡༥

༡༥০·ཀ ཅ ། རྒྱས་སྟན་ཁག་ལ་མཏུག་གཅོན་མ་བྱང་བ་དང་། མཏུག་གཅོན་གནང་སྒྲུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༣

༡༥০·ཁ ཅ ། རྒྱས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ০

༡༥০·ག ཅ ། དཔྱད་གནས་སྐྱངས་རྟེ་ཚགས་དང་སྒ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༣

༡༥০·ག·༡། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ༡༥০·ཏ·༡ རྒྱས་སྟན་ ༡·༢·༡། ཚོང་སྒྲུར་ཡིག་ཆ་བཟོ་ཐུབ་མེད་པའི་ཐད་སྒ་མཐུད་འབད་བརྩོན་གྱིས་གང་མགྱོགས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་ཐབས་གནང་གལ་ཐད། ཕྱོན་ཞུས་ལྟར་ས་ཆ་ཞིང་ས་བསྒྲུར་ཐབས་ལ་སྒ་མཐུད་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞིན་ཡང་ས་གནས་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་བསྟུན་དགོས་ལ་སོང་གནས་སྐབས་བྱ་ཐབས་དབེན། ཁོན་ཀྱང་ས་གནས་གཞུང་ནས་ས་ཆ་ཞིང་ས་ནས་ཞིང་ས་མིན་པར་བསྒྲུར་ཟིན་པ་དང་། འཕྲལ་མར་དེབ་སྐྱེལ་ཞུ་འཚར་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐྱངས།

སྒ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས།

༡༥০·ག·༢། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ༡༥০·ཏ·༢ རྒྱས་སྟན་ ༡·༢·༢། ཚོད་གན་ཀྱི་འབྲེད་ལྟར་མ་གནས་པར་སྤ་འདོན་གསར་དུ་གནང་བའི་ཐད། སྒ་མཐུད་འབད་བརྩོན་གྱིས་གང་མགྱོགས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་ཐབས་གནང་གལ།གོང་གི་ *༡༥০·ཏ·༡* ལན་འདེབས་དང་མཐུན་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐྱངས།

སྒ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས།

༡༩༠གཀ་རེ། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ༡༩༠ཏ་རེ རྒྱས་སྟན་ ༡་༢་རེ། ཚོད་གན་ཀྱི་འབྲེད་ཧོན་ལྡར་མ་གནས་པའི་ཐད་ཀུ་མ་ཐུད་འབད་བརྩོན་ཀྱིས་གང་མགྱོགས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་ཐབས་གནང་གལ་ཐད། གོང་གི་གནས་ཚུལ་ཁག་དང་མཐུན་པ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྡུད།

ཀུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས།

༡༩༠གཅ་། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ༡༩༠ཏ་༩ རྒྱས་སྟན་ ༡་༢་༧། ཨར་ལས་བོགས་ལེན་པར་བོགས་གླ་འཕར་འཛིལ་སོང་བའི་ཐད། གང་མགྱོགས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་ཐབས་གནང་གལ་ཐད། ཨར་ལས་བོགས་ལེན་པར་མཏུག་འདེད་ལྟོད་མེད་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན། ཁོ་བར་སྒྲིལ་འཛིན་གཉིས་འབུལ་སོན་བྱུང་རྟེས་རྒྱས་གཙང་ཞུ་འཚར་ཡིན།རྒྱས་རྒྱབ་མེད་པ་རྒྱས་ཞུར་བཅར་སྐྱབས་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱ་ལས་བྱ་ཐབས་མ་མཆིས་པར་གནས་ཡོད་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྡུད།

འབྲེལ་ཡོད་ནས་འགན་ཁུར་ཚད་ལྡན་བཞེས་ཏེ་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༩༠གཅ་༤། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ༡༩༠ཏ་༤ རྒྱས་སྟན་ ༡་༢་༡༠ ཨར་ལས་བོགས་ལེན་པར་བོགས་གླ་འཕར་འཛིལ་དང་ཉུང་བ་གནང་བའི་ཐད་གང་མགྱོགས་རྒྱས་གཙང་བཟོས་ཏེ་རྒྱས་ཞིབ་རྟེས་མའི་སྒྲིགས་མིག་སྟོན་བྱ་དགོས་ཐད། གོང་གི་ ༡༩༠ཏ་༩ དང་མཐུན་པ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྡུད།

འབྲེལ་ཡོད་ནས་འགན་བཞེས་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༩༠གཅ་༦། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ༡༩༠ཏ་༦ རྒྱས་སྟན་ ༩་༡་༠ ཁོངས་ཡོད་བསྡད་སྟོར་ ༣༡,༡༦༤,ཁ༢༥།ཁ༠ ཐད། མང་ཚོགས་རྒྱས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལམ་སྟོན་བཞིན་ཡོང་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༦"༡༢ ནང་ཚུན་རྒྱས་གཙང་བཟོ་ཐབས་དང་ཡོང་རེ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱང་རྒྱས་སྒྲིག་གི་ལམ་ནས་གཙང་བཟོ་གང་ཐུབ་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྡུད།

ཡོང་བསྡད་སྟོར་ ༣༡,༡༦༤,ཁ༢༥།ཁ༠ ཀུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༩༠གཅ་༢། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ༡༩༠ཏ་༢ རྒྱས་སྟན་ ༩་༢། ཐྲོད་བསྡད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱང་ལམ་སྟོན་གནང་བ་བཞིན་རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༦"'༢༠༡༢ ནང་ཚུན་རྒྱས་གཙང་བཟོ་ཐབས་ལ་ཀུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་སྟན་ཐོའི་ལན་འདེབས་ཀུ་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྡུད།

ཐྲོད་བསྡད་སྟོར་ ཁ༢,༣༡༠,༠ཁ༢།༡ཁ ཀུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས།

ཁ༢ཅ (༡༩༡) ཏ་ལའི་བློ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༣"༢༠༡༩

༡༩༡་ཀ། རྒྱས་སྟན་ཁག་ལ་མཏུག་གཞོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཏུག་གཞོན་གནང་ཤུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༩

༡༩༡་ཁ། རྒྱས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡

མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ ༡༩༩༢་༣ རྒྱས་སྒྲུབ་ ༣་༢ ཐོག་དེབ་ཁང་ཕྱོགས་འཛིན་གཙང་མེད་བཞི་སྐོར།

༡༩༩་གཅ་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཙཱམ་དང་མྱ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ། ༣

༡༩༩་ག་༡། མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ *༡༩༩་ཏ་༡* རྒྱས་སྒྲུབ་ *༣་༡།* ལོ་རིམ་དང་པཱའི་སློབ་མའི་དེབ་སྐྱེལ་དང་ཡིག་རྒྱུགས་དོད་དང། སློབ་ཡོན་བཅས་ཐེངས་གཉིས་གནང་བའི་ཐད། རྒྱས་ལོ་ *༢༠༡༩'''༡༥* ནང་མྱེ་སོར་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པའི་རྗེས་སུ་སློབ་མ་གྲངས་ *༡༩༩* མཐོ་སློབ་ཁང་ནང་འཚུལ་ཞུགས་གནང་བ་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་ཞིང། དེའི་ཁོངས་ནས་ *༢༠༡༣'''༡༩* ལོའི་ནང་ཨིག་ཎུ་ (IGNOU) དང་འདི་གའི་མཐོ་སློབ་ཁང་གི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སློབ་འགྲེམས་གནང་བཞིན་པའི་ལོ་རིམ་དང་པོ་ལ་སླར་ཡང་མྱེ་སོར་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ལ་ལོ་རིམ་དང་པཱའི་ནང་སློབ་འགྲེམས་གནང་རྒྱུ། ཕྱི་ལོ་ *༢༠༡༣* ཕྱི་ཟླ་ *༥* ཚེས་ *༣* ཉིན་མཐོ་སློབ་འཛིན་སྒྲོང་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་ཆོད་ཨང་ *༩* པ་ནང་ ''BCA 1st. BA in Chinese language and literature 1st and BA in Tibetan language and literature 1st year batches of 2013-14 will be offered opportunities to transfer or repeat the same courses or change those in 2013-14 session'' བརྒྱུད་གོ་སྐབས་ཕྱལ་བའི་སློབ་མ་གྲངས་ *᠔᠓* ནས་ཁེ་ཕན་ལེན་གནང་ཡོད། ཨེག་ཎུ་ (IGNOU) འོག་སློབ་མ་གྲངས་ *᠓᠓* དང་འདི་གའི་མཐོ་སློབ་ནང་བོད་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་སྟེ་ཚན་ནང་ལོ་རིམ་དང་པཱའི་སློབ་འགྲེམས་སློབ་མ་གྲངས་ *᠓᠓* ནས་སློབ་ཚན་བསྡུར་དུ་འཚུལ་ཞུགས་གནང་བའི་རྒྱུན་གྱིས་སློབ་དོད་ཡིག་རྒྱུགས་དོད་ཐོག་ཁྱོན་སྒྲོང་ *᠓᠓,᠓᠓᠓* འགྲོ་གྲོན་དང། སློབ་ཡོན་ཐོག་སྒྲོང་ *᠓,᠓᠓᠓,᠓᠓᠓* བཅས་འགྲོ་གྲོན་འཕར་མ་བཏང་དགོས་བྱུང་ཡོད་རུང། དོན་དམ་སློབ་མ་དེ་དག་གི་མ་འོངས་མཐུན་ལམ་རང་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་སློབ་ཡོན་འཕར་མ་ཕྱིན་པ་དེ་དག་སློབ་གཉེར་རང་ངོས་ནས་ཕྱིར་སློག་དགོས་པའི་ (There seems to be a lot of complexities in this process like refund of scholarship fees already availed by students in installments until the completion of respective courses. If the fees were not returned to the office till the completion of courses, the culprits degree will be withheld 5 years time to settle the loan amount) ཨེག་ཎུ་ (IGNOU) ཤེས་ཡོན་སྟེ་ཚན་ལ་ཞོར་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་བུ་སྦྲག་ *᠓᠓* སྟེ་ཚན་དེར་ཤེས་ཡོན་ཐོག་དོད་འདུལ་ཞུས་ཡོད་ཀྱང། ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་གི་ནུས་པ་ཐོན་བལ་གྱི་གནས་སྟངས་མངོན་གསལ་ལ་བརྟེན། མྱ་སོར་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་ཆྱེང་ལོར་*᠓*གོང་ས་ཏུ་ལའི་བློ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ངོས་འཛིན་ཐོབ་སོན་བྱུང་སྟབས། མཐོ་སློབ་ནང་སྟེ་ཚན་གཉིས་མ་དགོས་པ་དང། ལྷག་པར་བུ་སྦྲག་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་གི་ནུས་པ་ཐོན་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་དབལ་འབྱོར་ལས་ཀྱང་གལ་འགངས་ཆེ་བར་རྟོག་ལག་བསྟར་ཞུས་པ་ཅམ་དུ་མ་ཟད་སྐབས་བསྟུན་རྟོག་ཀྱང་ཆ་ཚང་ཟིན་པ་བཞིན་དགོངས་བཞེས་དེ་མཚུངས་གནང་སྒྲོང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ལགས། བུ་སྦྲག་ཕལ་མོ་ཆེ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཚ་ནས་བུན་འཇལ་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་བཟོ་འོས་མ་མཆིས་པ་ཞིག་ལ་གཟིགས་གནང་ཡོད་པ་ཞུ་གསལ་བ།

དཀའ་ལྟའི་གནས་སྟངས།

སློབ་མའི་དེབ་སྐྱེལ་དང། ཡིག་རྒྱུགས་དོད། སློབ་ཡོན་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒྲོང་ *᠓,᠕᠐᠒,᠓᠓᠕* དེ་སྒང་མ་བཞག་པར་འགན་ལྟན་དུ་སྟོན་གསེང་གིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༩༡གཅིག། མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ *༡༩༡ཏ་རེ* རྒྱས་སྒྲུབ་ *༩་༡་༠།* ཡོངས་བསྡད་རྗེ་ཡོད་རྒྱས་ལོ་ *མ་༢་ཀ་ཁ*"*ཁ་ཀ* ནང་ཚུན་གཅོང་བཟོ་

དགོས་རྒྱུ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

ཡོངས་བསྡད་རྗེ་ཡོད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྒྱས་གཅོང་བཟོ་དགོས།

༡༩༡གཅིག། མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ *༡༩༡ཏ་ཨ* རྒྱས་སྒྲུབ་ *༩་མ།* སྟོད་བསྡད་རྗེ་ཡོད་རྒྱས་ལོ་ *ཁ*"*ཁ*"*ཁ* ནང་ཚུན་གཅོང་བཟོ་

དགོས་རྒྱུ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

སྟོད་བསྡད་རྗེ་ཡོད་སྒུ་མ་ཐུང་མཇུག་སྐྱོང་དགོས།

ཇ་ཅ ། (*༡༩ཁ*) མ་སྒུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སྨོན་གྲྭ་ རྒྱས་ལོ་ *ཁ*"*ཅ*"*ཁ*"*ཨ*

༡༩ཁ་ཀ ། ཅིས་སྒྲུན་ཁཀ་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གནང་ཆུས། ཟློན་གནད་སོགས་གྲངས། *༡*ཀ

༡༩ཁ་ཁ ། ཅིས་སྒྲུན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་བ་གྲངས། *ཇ

མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ *༡༩ཁ་ཏ* རྒྱས་སྒྲུབ་ *༡་ཁ་ཁ* ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་བྱིས་ཉར་དང་མ་གནས་རྒྱས་ཁྲུར་སྐོར།

མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ *༡༩ཁ་ཨ* རྒྱས་སྒྲུབ་ *༡་ཁ་མ* སྟོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར།

མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ *༡༩ཁ་མ* རྒྱས་སྒྲུབ་ ཅ་ཅ འགན་ལྟན་དང་འཛིན་སྐྱོང་བྱེས་དེབ་མེགས་སྟོན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར།

མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ *༡༩ཁ་ཇ* རྒྱས་སྒྲུབ་ ཅ་པ ལྷོ་ཚན་ལ་གྲོང་གྱུན་ཞོག་པའི་སྐོར།

མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ *༡༩ཁ་༡༠* རྒྱས་སྒྲུབ་ ཅ་༧ སྨོན་ཡོན་ཆེད་དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཚ་མེད་པའི་སྐོར།

མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ *༡༩ཁ་༡༡* རྒྱས་སྒྲུབ་ ཅ*། ཕྱིག་འགལ་སྨན་བཅོས་མ་ཐུན་རྒྱུན་ཞུས་ལེན་གནང་བའི་སྐོར།

མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ *༡༩ཁ་༡༤* རྒྱས་སྒྲུབ་ ཅ*།* སྟོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར།

མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ *༡༩ཁ་༡༦* རྒྱས་སྒྲུབ་ ཅ*ཁ*ཅ ལྷོ་ཚན་ལ་གྲོང་གྱུན་ཞོག་པའི་ཡིག་ཚ་ཕེད་པའི་སྐོར།

ཇ*ཁ*ཀ ། དཔྱད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆགས་དང་ཐུ་མ་ཐུང་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། *ཤ*

༡༩ཁ་ཀ། མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ *༡༩ཁ་ཏ* རྒྱས་སྒྲུབ་ *ཁ*ཁ*། SBI Dehradun དཏུལ་ཁང་ཨང་ ཅ།ཅ*ཤ GDF དེ་འཛིན་

སྐྱོང་ནས་ཐུགས་ཞིབ་ཀྱིས་གང་མཁྱོགས་གཅོང་བཟོ་དགོས་ཐད། དཏུལ་དེབ་དེ་བཞིན་ལོ་མང་ཕྱིན་ཟིན་པ་དང་། ལྷག་དོན་

སྐབས་དེའི་འབྲེལ་ཆགས་ལས་བྱེད་འགོ་འགྲུར་ཀྱིས་ད་ལྟ་འཇི་ཞིབ་བྱ་ཡུལ་མེད་པའི་ཐོག་དཏུལ་ཁང་ལམ་ལུགས་ལ་འགྲུར་བ་

ཕྱིན་འདུག་བཅས་ལ་བརྟེན་ཙད་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་དཀའ་ཅམ་བྱེད་འདུག་ཀྱང་འབྲེལ་ཡོད་དཏུལ་ཁང་ལ་འབྲེལ་མོལ་སྒུ་མ་ཐུང་ཐོག་

གཅང་སེལ་འབད་བཙོན་ཞུ་སྒྲས་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

འགན་ལྟར་ལ་སྟན་གསེང་གིས་རྩེས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༡༩༢གཱ་༢། མང་རྩེས་སྟན་ཐོ་ *༡༩༢ཏ་རེ* རྩེས་སྟན་ *༡.༢.༦།* སྟོན་ཡོན་འགྲོ་གྲོན་ལ་རྒྱབ་རྟེན་སྒྲིལ་འཛིན་མེད་པའི་ཐད། གཅང་བཟོ་ཞུས་འཕྲོས་གཅིག་བུ་དེ་རྩེས་ལོ་ *མ০༧༦-༧།* ནང་ཚུན་གཅང་བཟོ་དགོས་ཞེས་ཕེབས་དོན་ལྟར་འདི་གའི་སྟོན་ཡོན་ཞུ་སྟོོད་བྱ་སྟོལ་དུ་སྟོན་ལྷག་གིས་སྟོན་ཡོན་དངོས་འབྲེལ་ཀྱི་ཉམས་ཁ་ལག་ལ་ཁ་ཤས་ཡོད་ཀྱི་ཁ་ཤས་ཡོད་ཅེས་ཁ་ལན་ཕུལ་ཡོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཁ་ལག་ལ་ཁ་ཤས་ཡོད་ཅེས་ཁ་ལན་ཕུལ་ཡོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཁ་ལག་ལ་ཁ་ཤས་ཡོད་ཅེས་ཁ་ལན་ཕུལ་ཡོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཁ་ལག་ལ་ཁ་ཤས་ཡོད་ཅེས་ཁ་ལན་ཕུལ་ཡོད།

།ཅ་པ་༧། མང་ཉིས་སྒྲན་ཕོ་ །ཅ་པ་ང་།། ཉིས་སྒྲན་ ཨ་།། སྟོན་ཡོན་འཕྲོས་འཕར་ཕོལ་བསྡུ་བཞེས་དགོས་གལ།གནས་དོན་དེ་སྐོར་ཙད་གཅོད་བྱས་སྐབས་སྟོན་མ་ཚེ་དབང་བོད་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ཟིན་འདུག་པ་ད་ཆ་འདེད་ཁྱངས་མེད་པ་ཚགས་འདུག་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

འགན་ལྟེན་ལ་སྒྲན་གསེང་གིས་ཉིས་གཅང་བཟོ་དགོས།

།ཅ་པ་།། མང་ཉིས་སྒྲན་ཕོ་ །ཅ་ང་།ཨ ཉིས་སྒྲན་ ཨ་།། སྟོན་ཡོན་ཕོབ་འཛིན་མེད་པའི་སོང་། འདི་གའི་སྟོན་ཡོན་ཁུ་སྟོང་བྱ་སྲོལ་དུ་སྟོན་ཕྱག་གིས་སྟོན་ཡོན་དངོས་ལ་འབབ་སྟོན་གྱི་འཚང་ཡོན་སོགས་འགྲོ་གྲོན་བཏང་བའི་དངོས་ལ་འཛིན་དོ་མ་འདི་གར་འབྱུལ་འབྱོར་མཚམས་སུ་མ་གཏོགས་དངོས་ལ་འབབ་ཁུ་སྟོང་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུས་འཇེལ་ཡོད་དངོས་ལ་འཛིན་དེ་ཉིད་བོར་བརླག་སོང་ཡོད་ཚོད་དོ་བདག་སྟོན་ཕྱག་ཚོར་སྟོན་གྱི་ནས་བྱང་འཛིན་དོ་བཤུས་རགཔ་ཐབས་ཁྱངས་མངགས་སྤ་ཇེས་བྱས་པར་བྱང་འཛིན་དོ་བཤུས་ཁུ་ཐོབ་བྱང་མི་འདུག་སྟབས་གནས་སྟངས་རང་བབས་སུ་ལུས་ཡོད་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

འགན་ལྟེན་ལ་སྒྲན**ཀ**ས་གསེང་གིས་ཉིས་གཅང་བཟོ་དགོས།

།ཅ་པ་།། མང་ཉིས་སྒྲན་ཕོ་ །ཅ་ང་།ཅ ཉིས་སྒྲན་ ཨ་།།༠། སྒྲིག་དོན་བཞིན་ཕྱག་བསྟར་གནང་མེད་པའི་སྐྱོན། ཆ་བའི་འཇེལ་ཆགས་སྟོན་ཕྱག་ཆུམས་ནས་ཆུ་གས་སྟོང་གྲབ་འབྲས་ཨང་ཝོག་ངོ་མ་འབྱུལ་འཚེམས་གྱུར་བ་ལས་དངོས་སུ་སྟོན་ཕྱག་བདུན་ཚང་མས་སྟོན་སྟོང་མཐའ་འཁྱོངས་ཡོད་ཀྱང། དཀ་ཚ་ཚང་མ་སྟོན་སྟོང་མཐར་སོན་ཀྱིས་སྟོད་བྱང་སོགས་ཆ་ཏོགས་མེད་རྒྱང་ཙད་ཞིན་བཀྲིས་ཏེ་ལག་ཁྱེར་ངོ་མ་བསྡུ་རྒྱབ་བྱ་ཐབས་བྱ་ཆུ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

འགན་ལྟེན་ལ་སྒྲན**ཀ**ས་གསེང་གིས་ཉིས་གཅང་བཟོ་དགོས།

ཅ་ཅ་ཀ (།ཅ་ཨ) བོད་ཁྱིམ་མཉམ་འབྲེལ། ཉིས་ལོ་ ༢༠༠༥"།།

།ཅ་ཨ་ཀ ཉིས་སྒྲན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོན་གནང་ཐུས། ཟླྭ་ན་གནད་སོགས་གྲངས། །

།ཅ་ཨ་ཁ ཉིས་སྒྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༠

།ཅ་ཨ་ཀ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཚགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྟྲོང་དགོས་པ། །

།ཅ་ཨ་ཀ།། མང་ཉིས་སྒྲན་ཕོ་ །ཅ་ཨ་ཇ།། ཉིས་སྒྲན་ ཨ་།། སྟོད་བསྡད་ཇི་ཡོད་ཉིས་ལོ་ ༢༠།།ཅ"།།ཅ། ནང་ཚུན་གཅང་བཟོ་གནང་རྒྱ། ཕེབས་དགོངས་ལྟར་མཉམ་འབྲེལ་ཀྱི་ཉིས་ཞིབ་ཞུས་པའི་གླ་སྟོད་བསྡད་ཁག་གཉིས་སྟོད་ཟིན་པ་སྟོང་ །ཅ,།ཅ། དེ་བྱིངས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་མིའི་ཆུ་རིའི་གསོག་དངུལ་ལ་བཏེན་གཅང་བཟོ་དགོས་པ་རིམ་བཞིན་ཞུ་རྒྱ་ལས་མ་འདས་པ་ཞུ་རྒྱ་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

སྒྲ་མཐུད་མཇུག་སྟྲོང་གིས་ཉིས་གཅང་བཟོ་དགོས།

ཅ་ཅ། (༧༥) སྟེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༧༢"་༢༠༧ཅ

རྩིས་གཙང་ཟིན།

ཅ་བ། (༧༧༠) ཕྱི་ལི་སྟེ་ལེན་ཡན་ལག རྩིས་ལོ་ ༢༠༧༣"་༢༠༧༥

རྩིས་གཙང་ཟིན།

ཅ་པ། (༧༣༣) ཕྱི་ཏྲི་ལ་ལས་ཁུངས་དང་སྨན་ཐང་བར་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༧༧"་༢༠༧༥

རྩིས་གཙང་ཟིན།

ཅ་དེ། (དེ) ཨ་རི་སྒྲ་ཚབ་དོན་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༧༢"་༢༠༧༥

དེ་ཀ། རྩིས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོད་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ཅ

དེ་ཁ། རྩིས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ཟ

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ དེ་ཨ། རྩིས་སྟན་ ཟ་༢།ཨ ཐྲོད་བསྡད་ཡོད་མེད་སྐོར།

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ དེ་ཟ། རྩིས་སྟན་ ཟ་༧ དང་ ཅ་༧ ཡོང་བསྡད་སྐོར།

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ དེ་ཅ། རྩིས་སྟན་ ཤ་ཨ ཚོད་མེའི་སྒྲ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ཆེད་རྒྱུན་གྲོན་ལོགས་སུ་ཞུས་ཡོད་མེད་ སྐོར།

དེ་གཅ། དཔལ་གནས་སྐྱངས་ཇི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ། ༧

དེ་གཅ།༧ མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ དེ་ཅ།༧ རྩིས་སྟན་ ཟ་ཟ། རྩིས་ཟུར་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ནས་ཡོང་བསྡད་ཙ་སྒོར་ ཟ,ཆ།ཅ ཐད། དོ་བདག་ལ་འབྲེལ་བ་ཞུས་འདུག་ཀྱང་ཡ་ལེན་བྱུང་མི་འདུག དོན་ཁང་ནས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གནང་དང་གནང་བཞིན་འདུག རྩིས་ཟུར་བདེ་ཆེན་ཚོས་སྒྲིང་ཀྱི་རྩིས་ཆད་ཐད་ཕྱི་ཏྲི་ལ་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱ་མུས་ཡིན་འདུག་གསལ་བ།

དཔལ་གནས་སྐྱངས།

རྩིས་ཟུར་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ནས་ཡོང་བསྡད་ཙ་སྒོར་ ཟ,ཆ།ཅ དོ་བདག་ནས་ཟླ་རེར་ཚ་བགོས་ཀྱིས་རྩིས་གཙང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཁོངས་ གསལ་བ་བཞིན་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང། རྩིས་ཟུར་བདེ་ཆེན་ཚོས་སྒྲིང་ཀྱི་རྩིས་ཆད་ཐད་ཕྱི་ཏྲི་ལ་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཅ་ཅ། (ཅ) ཨོ་སི་ཀྱོ་ལི་ཡ་སྒྲ་ཚབ་དོན་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༧༢"་༢༠༧ཅ

ཅ་ཀ། རྩིས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོད་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ཨ

ཅ་ཁ། རྩིས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ཆ

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ཅ་ཇ། རྩིས་སྟན་ ཟ་ཤ ཐོ་ན་རྩིས་བཀའ་འཕྲིལ་ལས་བཏུལ་བའི་སྐོར།

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ཅ་ཇ། རྩིས་སྟན་ ཟ་ཆ བོད་ཀྱི་རོལ་དབྱངས་དུས་སྒྲོན་དང་འབྲེལ་བའི་རོགས་དཔལ་སྐོར།

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ཅ་ཇ། རྩིས་སྟན་ ཟ་ཅ གོང་རིམ་ལ་གནད་དོན་སྟན་གསེང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ཅ་ཇ། རྩིས་སྟན་ ཅ་ཀ་ཀ ཐཙོས་ལྷག་ཨོ་སྒོར་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

མང་ཁྱེས་སྒྲན་ཐོ་ ༤་༢་༦ ཁྱེས་སྒྲན་ ༩་༣་༠ འཕྲོས་ལྟག་སྒོར་ཁྱེས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

མང་ཁྱེས་སྒྲན་ཐོ་ ༤་༢་[2] ཁྱེས་སྒྲན་ ༦་༣ གོང་རིམ་ལ་གནད་དོན་སྒྲན་གསེང་གིས་ཁྱེས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༤་གཅ། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཚགས་དང་ཐུ་མཐུན་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༡

༤་གཅ་༡། མང་ཁྱེས་སྒྲན་ཐོ་ *༤་༢་༡* ཁྱེས་སྒྲན་ ༣་༣། MYOB མཉེན་ཆས་ནང་གསལ་ཁྱེས་ཁྲ་དང་འདི་ནས་བཏོན་པའི་ཁྱེས་ཁྲ་གཉིས་མ་མཐུན་པའི་སྐྱོན་གནད་སྐོར་གོང་རིམ་ལ་གནད་དོན་སྒྲན་གསེང་ཞུས་ཏེ་གཙང་བཟོ་དགོས་གལ་ཆེ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱེས་ཆས་ནང་གསལ་ཁྱེས་ཁྲ་དང་ཁྱེས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་ཁྱེས་ཞིབ་ཟིན་པའི་ཁྱེས་ཁྲ་གཉིས་མ་མཐུན་པའི་སྐྱོན་གནད་ཁྱེས་ཞིབ་སྒྲན་ཐོའི་ནང་གསལ་ཁྱེས་འགོ[2]གསལ་བར་ཞིབ་འཇུག་སྐབས་ལོ་མང་ཕྱོན་ནས་ཁྱེས་འགོའི་ལྟག་བསྡད་ཁྱེས་འཁྱར་ཞུ་ཐུགས་ཀྱི་བར་ཁྱད་ཐོན་པ་མཁན་གསལ་ལ་སོང་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁྱེས་འགོ་ ༤ ཁྱེས་བཅོས་ཀྱིས་ཁྱེས་ཁྲ་གཉིས་མ་མཐུན་པ་བཟོ་འགོད་ཞུས་ཡོད།

*ཀ*ཅ། ཁྱེས་མ་མཐུན་བཟོ་ཐབས་མ་འགྲིགས་པ་ཁྱེས་འགོ་གཅིག་ཡོད་པ་ DIIR Budget Receivable Account ཡིན་པ་ དང་ཁྱེས་འགོ་དེར་བར་ཁྱད་ཙོ་སྒོར་ *༡༩,[2]*༠*།*ཀ*ཅ ཡོད་པ་ཁྱེས་ལོ་ *རཀ*ཀ"*རཀ*།* གོང་ནས་ཁྱེས་འགོ་ལྟག་བསྡད་ (Opening Balance) ཁྱེས་འཁྱར་ཞུ་ཐུགས་ཀྱི་བར་ཁྱད་ཡིན་པ་དང་ཁྱེས་ཆ་ཞིབ་ཞིག་འཇུ་ཞུས་ཀྱང་གནད་དོན་བཙུད་གཅོད་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་བྱུང་སྟབས་མང་ཚོགས་ཁྱེས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་སྟོན་ལྟར་ཞུ་རྒྱ་གསལ་བ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

ཙོ་སྒོར་ *༡༩,[2]*༠*།*ཀ*ཅ* ཐུ་མཐུན་མཐུག་སྐྱོང་གིས་ཁྱེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

རཀ*ཅ། (*རཀ*) ས*ུ*ད*ས*ི*ས*ྒ*ུ*ཚ*ན*ད*ོ*ན*ག*ཁ*ང*། ཁ*ྱ*ེ*ས*་*ལ*ོ* *ཨ*ཀ*ཀ*"*ཨ*ཀ*ཀ*ཨ

ཀ*ཀ*ཅ། ཁ*ྱ*ེ*ས*ས*ྒ*ོ*ན*ཁ*ག*ལ*མ*ཐ*ུ*ག*ག*ི*ན*མ*ས*ོ*ལ*ས*ས*ྒ*ོ*ན*ག*ནད*ས*ུ*ས*། ས*ྐ*ྱ*ོ*ན*ག*ནད*ས*ོ*ས*ག*ས*ཁ*ང*ས*། ཨ*ཀ*ཅ

ཀ*ཀ*ཆ། ཁ*ྱ*ེ*ས*ས*ྒ*ོ*ན*ལ*ན*འ*དེ*ན*ས*ཀ*ྱ*ི*ས*འ*ཕ*ྲ*ི*ན*ག*ས*་*ཐ*ཁ*ང*ས*། ཨ*ཀ*ཅ

མང་ཁྱེས་སྒྲན་ཐོ་ *ཀ*ཀ*ཅ*ཀ ཁྱེས་སྒྲན་ ཀ*ཀ* འཕ*ྲ*ི*ས*ལ*ས*ལ*ན*ག*ཁ*ང*ས*ལ*ས*ལ*ས*ལ

དཔ་ལྷའི་འཚར་དོན་ཁང་གི་རྩིས་ཁྲར་རྩིས་ཞིབ་གནང་བསྡད་ཡིན་པར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཅོང་བཟོ་དགོས།།༧༠གཱ། མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ༧༠རྗ་༩ རྩིས་སྟན་ ༣་༢ ཤ་ཁ། སྤོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འཕར་སོང་སྒོར་ ༢,།།། གཅོང་བཟོ་དགོས་གལ་ཐག་སྲུད་སི་རོགས་ཚོགས་ཞིག་ནས་དོན་ཁང་བརྒྱུད་སྲུད་སི་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་ཐོན་གར་ལ་སྒོར་ ༩,།།། དང་། སྲུད་སི་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་ལ་སྒོར་ ༣,།།། བཅས་ཚོགས་པ་ཁག་གཉིས་ལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཞལ་འདེབས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་ལས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེད་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་མི་འདུག་གསལ་བ།

དཔ་ལྷའི་གནས་སྟངས།

སྤོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་འཕར་སོང་སྒོར་ ༢,།།། གཅོང་བཟོ་དགོས་གལ་ཐག་སྲུད་སི་དོན་ཁང་གི་རྩིས་འགོ་ནང་གསལ་ཡོད་ཚེ་སྤོན་རྩིས་སྒྲིག་གཞི་ལྷར་ལག་བསྟར་དགོས།

།།༧༠གཱ། མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ༧༠རྗ་༥ རྩིས་སྟན་ ༩་།།། ། ། བོད་གནས་བསྐྱར་ཞིབ་ལ་སྒྲོད་བསྟད་སྒོར་ ༣།།།༥ མཆོགས་སྲུར་རྩིས་གཅོང་བཟོ་དགོས་ཐད་བར་འབྲེལ་ཡོད་ནས་དོན་ཁང་ལ་བདའ་འདེད་གནང་བ་སོགས་བྱུང་མི་འདུག་ན་གལ་སྒྲིད་སྒྲོད་དགོས་མེད་ཚེ་སྒྲིག་དོན་མ་དཏུལ་ཁོངས་ཀ་བསྐྱར་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

དཔ་ལྷའི་གནས་སྟངས།

དོན་ཁང་ནས་སྒོར་ ༣།།།༥ བོད་གནས་བསྐྱར་ཞིབ་ལ་སྒྲོད་དགོས་མེད་ཚེ་ཀ་བསྐྱར་གྱིས་རྩིས་གཅོང་བཟོ་དགོས།

།།༧ ། (།།) ཀར་ཨེ་ཀ་ཡ་དང་ཉི་ཝོང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང། རྩིས་ལོ་ །།།།།"།།

།།།ཀ ། རྩིས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོན་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གླང་སྲ། །

།།།ཁ ། རྩིས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གླང་སྲ། །

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ །།།ཇ་།། རྩིས་སྟན་ །་།།། ཐོག་ཚད་ཐོན་པའི་སྐོར།

།།།ཀ ། དཔ་ལྷའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཚགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ། །

།།།ཀ་།། མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ །།།ཇ་། རྩིས་སྟན་ ༥་།། ཡོང་བསྟད་སྒོར་ ༢,།།། ཁོངས་ནས་ཁང་གླའི་གཏན་འཇོག་ཁྲལ་ཀ་ཐོ་ །.།།།,།།། ཐུད་པའི་འགྲོས་སྒོར་ །,།།༥,།།། གང་མཆོགས་ཀ་ཅོང་བཟོ་དགོས་ཀ་ལ་ཐད། འགྲོས་ཡོང་བསྟད་སྒོར་ །,།།༥,།།། ནས་སྒོར་ །།།,།།། ཅོ་ལས་ཀ་ཞན་ཡོང་བསྟད་རྒྱལས་ཆ་ཚང་རྩིས་ཀ་ཅོང་ཟིན། འགྲོས་ཡོང་བསྟད་སྒོར་ །།།,།།། དེ་ཡང་ཞིབ་འཇུག་གིས་གང་མཆོགས་རྩིས་ཀ་ཅོང་བཟོ་ཐུ་ཀ་ལལ་བ།

དཔ་ལྷའི་གནས་སྟངས།

འགྲོས་ཡོང་བསྟད་སྒོར་ །།།,།།། ཡོང་རེ་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་མཐེལ་ཕྱིན་ཀྱིས་རྩིས་ཀ་ཅོང་བཟོ་དགོས།

།།།ཀ་།། མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ །།།ཇ་། རྩིས་སྟན་ ༥་།། སྤྲོད་བསྟད་སྒོར་ །།,།།,།,།།།|།།། འདུག་པས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཇུག་ཀྱི་བཅོལ་དཏུལ་ཐུད་པའི་ལྷག་འགྲོས་ནས་གང་མཆོགས་ཀ་ཅོང་བཟོ་དགོས་ཀ་ལ་ཐད། སྤྲོད་བསྟད་ཉི་སྒོར་ །།,།།,།,།།།|།། ཁོངས་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཇུག་ཀྱི་བཅོལ་དཏུལ་ཐུད་ད་ལྷའི་འཚར་ཉི་སྒོར་ །།,།,། ཅོ་ལས་

གཞན་རྣམས་རྩིས་གཅོད་ཟིན་འདུག འཕྲོས་སྒྲོད་བསྡད་སྒོར་ ༡༧༢,ཁ་ཁ་ དེ་ཡང་ཞིབ་འཇུག་གིས་གང་མཁྱོགས་རྩིས་གཅོད་བཟོ་རྒྱུ་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐོང

བོད་མིའི་སྲིག་འཛིན་ཀྱི་བཅོལ་དངོས་ཕུད་པའི་ལྷག་འཕྲོས་སྒོར་ ༡༧༢,ཁ་ཁ་ ཞིབ་འཇུག་གིས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

༡༠༤ (ཀ) ཞི་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༡"༡༣

ཀ.ཀ རྩིས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོན་གནང་མེས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ཅ

ཀ.ཁ རྩིས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ཀ

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ཀ.ང.ཅ རྩིས་སྟན་ ཅ.༡ བང་ཆེངས་ཞལ་འདེབས་དེབ་གཅིག་ཚད་པའི་སྐོར།

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ཀ.ང.ཅ རྩིས་སྟན་ ༨.༡ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་རྩིས་གཅོད་བཟོ་དགོས་སྐོར།

ཀ.གཅ དཔྱད་གནས་སྐོང་ཇི་ཚགས་དང་ཐུ་མཐུན་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ཀ

ཀ.ཀ.༡ མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ཀ.ཇ.༡ རྩིས་སྟན་ཨང་ ཅ.༡.༠། ཡོང་བསྡད་ཐང་ཞིབ་མཇུག་གིས་གང་མཁྱོགས་རྩིས་གཅོད་བཟོ་དགོས་ཐད། རྩིས་ཁྲལ་ནང་གསལ་ཡོང་བསྡད་ཟུར་བཏོན་གནང་བའི་ཐོ་གཞུང་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་ཐུས་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༧ གོང་ཡོང་བསྡད་ཚ་ཚང་རྩིས་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐོང

ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་བདེ་འདེད་ཀྱིས་རྩིས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

ཀ.ཀ.༢ མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ཀ.ཇ.༢ རྩིས་སྟན་ཨང་ ཅ.༢.༠། སྒྲོད་བསྡད་ཐོ་གཞུང་ཟུར་བཏོན་གནང་ཁག་གང་མཁྱོགས་རྩིས་གཅོད་བཟོ་དགོས་ཐད། རྩིས་ཁྲ་ནང་གསལ་སྒྲོད་བསྡད་ཐོ་གཞུང་ཟུར་བཏོན་གནང་བའི་ཐོ་གཞུང་ཁག་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་ཐུས་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༧ གོང་སྒྲོད་བསྡད་ཁག་རྩིས་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐོང

ལན་གསལ་ལྟར་སྒྲོད་བསྡད་ཁག་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས།

༡༠༣ (༡༠ཀ) བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣"༡ཅ

༡༠ཀ.ཀ རྩིས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོན་གནང་མེས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༡༡

༡༠ཀ.ཁ རྩིས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ཅ

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ༡༠ཀ.ང.༡ རྩིས་སྟན་ ༡.༡.༡ སྟོན་རྩིས་བཀའ་འཕྲིལ་ལྟར་མ་གནས་པའི་སྐོར།

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ༡༠ཀ.ང.༢ རྩིས་སྟན་ ༡.༡.༢ གཏན་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མིག་སྟོན་མེད་པའི་སྐོར།

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ༡༠ཀ.ང.ཅ རྩིས་སྟན་ ༡.༡.ཅ སྟོན་རྩིས་བཀའ་འཕྲིལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར།

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ༡༠ཀ.ང.ཀ རྩིས་སྟན་ ༡.༡.ཀ བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་གསོག་དངུལ་སྐོར།

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ༡༠ཀ.ང.༦ རྩིས་སྟན་ ༡.༡.༦ སྟོན་རྩིས་བཀའ་འཕྲིལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར།

མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ༡༥༤.ཇ.༢ རྒྱས་སྟན་ ༣.༡ སྟོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའི་སྐོར།

མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ༡༥༤.ཇ.༡༡ རྒྱས་སྟན་ ༤.༡.༠ འཛིན་སྐྱོང་དོད་བརྒྱ་ཆ་ ཅ འབབ་འབྲལ་བསྡད་སྐོར།

༡༥༤.གཀ། དཔལ་ལྡན་གནས་སྡེང་ཤི་ཆགས་དང་ཕྱི་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ཅ

༡༥༤.གཀ.༡ མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ༡༥༤.ཇ.༣ རྒྱས་སྟན་ *༡.༡.*།ལ། སྟོད་བསྡད་དང་ཡོང་བསྡད་རྒྱུང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་ཐད། རྒྱས་ལོ་ *༢༠༡༦*"*༢༠༡*[*] ནང་ཚུན་སྟོད་བསྡད་དང་ཡོང་བསྡད་ཞིབ་འཇུག་གིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུའི་ཐད། ཉེ་འཚར་འདྲོར་བའི་རྒྱས་ལོ་ *༢༠༡*[*]"*༢༠༡*[*] ལོའི་རྒྱས་ཞིབ་སྟན་ཐོའི་ནང་འཛར་བཞིན་ལྟན་ཁང་སོ་སོར་ཕྱིར་སློག་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྡེང་།

སྟོད་ཡོང་རྒྱུང་པ་རྣམས་ཞིབ་འཇུག་གིས་གང་མཁྱོགས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༤.གཀ.༢། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ༡༥༤.ཇ.༤ རྒྱས་སྟན་ ཅ.*༡.*།ཡོང་བསྡད་ཐད།ཨ་དགེ་བསྟན་འཛིན་ནས་སྐོར་ *༡,*།*ཇ*[*]*ཇ*[*]*དྲུ* བསྟན་འཛིན་སྐྱོལ་དཀར་ནས་སྐོར་ *༢,*།*ཀ*[*]*ཀ* ནང་ཕྱིར་བསྡུ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དང། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཚེ་ཕྱི་རྒྱུ་ཁྱེར་ཆས་བྱས་པ་ལ་གཞིགས་པའི་གནང་ཕྱོགས་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ནལ་བ། དེ་བཞིན་ལག་བསྟར་བྱུང་མི་འདུག་པས་རྒྱས་ལོ་ *༢༠༡*"*༢༠༡*[*] ནང་དེས་པར་དུ་ཕྱིར་བསྡུ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དང། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཚེ་སྟན་ཐོ་གོང་མའི་ཐག་གཅོད་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། རྒྱས་སྟན་ནང་གསལ་ཡོང་བསྡད་ཁག་བསྒྲར་དུ་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་དགོས་ཞུས་ཡོད། ཡོང་བསྡད་དང་སྟོད་བསྡད་གསལ་ཁག་ཞིབ་འཇུག་མཐེལ་ཕྱིན་ཀྱིས་ཡོང་རེ་བྱལ་བ་དང་སྟོད་དགོས་མེད་པ་ཁག་སྒྲིག་དོན་ཞིབ་འཇུགས་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་དགོས་པའི་བཀོད་མངགས་ཡང་ཞུས་འདུག་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྡེང་།

ཨ་དགེ་བསྟན་འཛིན་ནས་སྐོར་ *༡,*།*ཇ*[*]*ཇ*[*]*དྲུ* དང། བསྟན་འཛིན་སྐྱོལ་དཀར་ནས་སྐོར་ *༢,*།*ཀ*[*]*ཀ* ཁྱོན་བསྟོམས་སྐོར་ *༣,*།*ཇ*[*]*ཇ*[*]*ལྔ* བདའ་འདེད་ནན་འཇོངས་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་དགོས་རྒྱུ་དང། གལ་ཏེ་ཡ་ལན་མ་བྱས་ཚེ་མང་རྒྱས་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།

༡༥༤.གཀ.༣། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ༡༥༤.ཇ.*ཅ* རྒྱས་སྟན་ ཅ.*༡.*།ངོས་དངུལ་བེད་སྟོད་བྱ་བསྡད་ཁོངས་ཡོང་བསྡད་སྐོར་ *༢༡,*[*]*ཇ*[*]*ཅ* ཡོང་རེ་དངོས་འབྲེལ་མེད་ཚེ་རྒྱས་ཞིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། ངོས་དངུལ་བེད་སྟོད་བྱ་བསྡད་ཁོངས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་དངུལ་འབབ་ད་ཆ་ཡོང་རེ་བྱལ་བར་སོང་སྒྲིག་དོན་རྒྱས་བསྡུབ་དང་གཅིག་བསྒྲར་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱས་གཙང་བཟོ་འཐུས་ཚོགས་པ་ཞུ་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྡེང་།

སྐོར་ *༢༡,*[*]*ཇ*[*]*ཅ* ཡོང་རེ་རྩ་བ་ནས་མེད་ཚེ་སྒྲིག་དོན་བཞིན་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༥་གཡ་༩། མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ ༡༠༥་ཏ་༡༠ རྒྱས་སྒྲུབ་ ༥་༢་༠། སྦྱོང་བསྡུད་སྒོར་ ༢,༡༥ཆ,མ༡།མ༠ དངུལ་འགོར་དེ་དག་སྦྱོང་དགོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་གིས་འབྲེལ་ཡོད་ལྟན་ཁང་ལ་སྒྲུབ་གསེང་ཞུས་ཏེ་རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༨'''༢༠༡༩ ནང་ཚུན་དེས་པར་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས་གསལ་ཐུག། སྦྱོང་བསྡུད་དངུལ་འབབ་རྒྱར་བཏོན་གནང་བ་དངོས་སུ་སྦྱོང་དགོས་མེད་ཚེ་སྒྲིག་དོན་རྒྱས་བསྡུབ་དང་གা་བསྒྲུར་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༨'''༢༠༡༩ ནང་ཚུན་དེས་པར་རྒྱས་གཙང་བཟོ་འཐུས་ཚོགས་པ་ཞུ་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐྱངས།

ལོ་མང་སོང་བའི་སྦྱོང་བསྡུད་ཆུམས་སྦྱོང་དགོས་མེད་ཚེ་ག་བསྒྲུར་ཀྱིས་ལུགས་མཐུན་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠ཅ། (༡༥) འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༣'''༢༠༡ཅ

༡༥་ཀ། རྒྱས་སྒྲུན་ཁག་ལ་མཐུག་གཏོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཐུག་གཏོན་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ཉ

༡༥་ཁ། རྒྱས་སྒྲུན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༣

མང་རྒྱས་སྒྲུན་ཐོ་ ༡༥་ཏ་༡ རྒྱས་སྒྲུན་ ༡་༢་མ། ཀཀ བསྡུན་མདའ་སྟོན་གྱུག་ ༢༠ ཏ་དགུ་སྒྲུན་བཅོས་སྐོར།

མང་རྒྱས་སྒྲུན་ཐོ་ ༡༥་ཏ་༢ རྒྱས་སྒྲུན་ ༡་༢་ཉ ཐོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བཟུལ་བའི་སྐོར།

མང་རྒྱས་སྒྲུན་ཐོ་ ༡༥་ཏ་༥ རྒྱས་སྒྲུན་ མ་༡ ཐོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བཟུལ་བའི་སྐོར།

མང་རྒྱས་སྒྲུན་ཐོ་ ༡༥་ཏ་༤ རྒྱས་སྒྲུན་ ཨ་༢ ལས་བྱེད་རྒྱུར་ཡོགས་ཞུ་ཐོག་སྐོར།

མང་རྒྱས་སྒྲུན་ཐོ་ ༡༥་ཏ་༣ རྒྱས་སྒྲུན་ ཨ་༧ ཡོད་བསྡུད་དགོས་དངུལ་དང་ཐོབ་འཛིན་སྐོར།

མང་རྒྱས་སྒྲུན་ཐོ་ ༡༥་ཏ་༥ རྒྱས་སྒྲུན་ ཨ་༤ སྦྱོང་བསྡུད་སྐོར།

མང་རྒྱས་སྒྲུན་ཐོ་ ༡༥་ཏ་༦ རྒྱས་སྒྲུན་ ༥་༢ Posters བཟོ་གླ་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༡༥་ག། དཔྱད་གནས་སྐྱངས་ཏི་ཆགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༢

༡༥་ག་༡། མང་རྒྱས་སྒྲུན་ཐོ་ ༡༥་ཏ་༢ རྒྱས་སྒྲུན་དོན་ཚན་ ༡་༢་༡༠ ༢། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་བསྒྲུན་འཛིན་དབང་ཚོ་ནས་ སྐོར་ ༥༡༠ དང་། རྒྱས་སྒྲུན་ ༡་༢་༡༠། ༡༡།* བསྒྲུན་པ་རྒྱལ་མཚན་ནས་སྐོར་ ༢,མ༥༠ རྒྱས་སྒྲུན་ ༡་༢་༡༠། ༡མ།* དངུལ་གཞིར་ནོར་བུ་དབང་འདུས་ནས་སྐོར་ ཅ།མ།* གཞན་ཆུར་བཀོལ་རྒྱས་ཁྲལ་ནང་ ༡།* ཟླ་བ་མཚམས་གཅོད་ནས་སྐོར་ ཨ,ཅ།༡ཉ ཨ།* ཕུར་བུ་སྦྱོལ་མ་ནས་སྐོར་ ༥༠༠ བཅས་རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༨'''༡ཅ། ནང་ཚུན་བསྡུ་ལེན་ཟིན་པ་དགོས་ཐུག་ཡོད་བསྡུད་ཀྱིང་པ་ གཙང་བཟོ་དགོས་གསལ་ཐུག།

དཔྱད་གནས་སྐྱངས།

དངུལ་གཞིར་ནོར་བུ་དབང་འདུས་ནས་འཕྲོས་སྐོར་ ཅ།ཨ། ཕུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

*༡༥་ག་༢། མང་རྒྱས་སྒྲུན་ཐོ་ ༡༥་ཏ་༨ རྒྱས་སྒྲུན་ཨ་༥། ལས་བྱེད་ཀྱི་གསོག་དངུལ་ཐུག། ཁྲབ་ཁོངས་ལས་བྱེད་གྲངས་ ཉ།ཉ གསོག་དངུལ་འབབ་སྐོར་ ༢,མ་ཅ,ཅ༡ཅ|ཉ༠ སྦྱོང་དགོས་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་གནང་བཞིན་པ་ལྟར་རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༨'''༢༠༡ཅ

ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུའི་ཐད། དབུས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་ཏེ་སྒྲན་ཁང་བརྒྱད་བཀོད་ཁྲབ་ངོ་བཤུས་མཉམ་སྦྱར་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

ལས་བྱེད་གྲངས་ ཁ། གསོག་དངུལ་འབབ་སྒོར་ ༣,༦༦༧,༡༧༠།ཁ༠ ནས་འཕྲོས་སྒོར་ ཁ་ཅ,༧༠༢ ཆུ་མཐུད་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༠ཅ།ཀ (༧༢) མངོན་དགའ་སྒོས་གྲ ཅིས་ལོ་ ༢༠༧༣"༢༠༧༥

༧༢'ཀ།ཀ ཅིས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོད་གནང་ཆུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༦

༧༢'ཁ།ཀ ཅིས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༣

མང་ཅིས་སྟན་ཐོ་ ༧༢'ཇ'༢ ཅིས་སྟན་ ༧'༢'༣ ཨར་ལས་འཇུག་སྟན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱོན་གནད་སྐོར།

མང་ཅིས་སྟན་ཐོ་ ༧༢'ཇ'༤ ཅིས་སྟན་ ཀ'༢ ཕྱོད་བསྡད་ལྟག་བསྡད་སྐོར།

མང་ཅིས་སྟན་ཐོ་ ༧༢'ཇ'༦ ཅིས་སྟན་ ཅ'༢ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༧༢'ག།ཀ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཚགས་དང་ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༣

༧༢'ག'༧ མང་ཅིས་སྟན་ཐོ་ ༧༢'ཇ'༧ ཅིས་སྟན་ ༧'༢'༢། མངོན་དགའ་སྒོས་གྲ་བའི་ས་ཆ་བཏེ་ལེན་ཐད། ས་ཆ་བཏེ་ལེན་དང་མིང་བསྒྱུར་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཙང་མ་བཟོས་ཏེ་ཅིས་ཞིབ་ཏེས་མར་མིག་སྟོན་བྱ་དགོས་གསལ་ཐད།འཕྲོད་བསྟེན་ཏུང་ཚབ་འཆི་མེད་ཇི་འདྲ་ལག་ལས་དང། ཁྲིར་ཏུང་བཀྲ་ཤིས་དབྱངས་འཛོམས་རྣམ་གཉིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ཅ ཉིན་ མངོན་སྒོས་ཏུ་གཞུང་འབྲེལ་ཝེབས་སྒྲབས་འབྲེལ་ཡོད་ས་བདག་རྒྱ་གར་བ་ཆེད་བསྒྲགས་གནང་ཡང་མ་སྒེབས་སྟངས་གནང་ཐབས་མ་བྱུང།མངོན་དགའ་སྒོས་བྱའི་འགན་འཛིན་དང་ཅིས་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༦ ཟླ་ ༥ ནང་དང། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༣ དང་ ༢༥ བསྡུད་མར་ཕྱིན་པས་ས་ཆའི་སྐོར་གང་ཟླར་ཡིག་ཐོག་གནང་རྒྱའི་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས།

༧༢'ག'༢ མང་ཅིས་སྟན་ཐོ་ ༧༢'ཇ'༣ ཅིས་སྟན་ ༣'༢། ཅིས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་སྟོན་ལྟར་ཕྱག་བསྟར་གནང་མེད་པ་དང། ལས་བྱེད་གསོལ་ཡོགས་སོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་ཐད། ཅིས་ལོ་རྗེས་མའི་ནང་གཙང་བཟོ་བྱ་རྒྱ་ཡིན་གནས་གསལ་བ་ལྟར་དེ་དོན་དགོས་རྒྱ་གསལ་ཐད། ཅིས་ལོ་ ༢༠༧༥"'༧༤ ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཅིས་ཀྱི་ལས་སྟོན་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་ཞུ་ཆུས་དང། ཅིས་ལོ་ ༢༠༧༥"'༧༤ ཅིས་ཞིབ་སྒྲབས་གཙང་བཟོ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

གསོལ་ཡོགས་འབར་སྒྲོད་སྒོར་ ༣༦,ཅ་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༢༣་གཅིག། མང་རྒྱས་སྒྲུན་ཐོ་ ༢༣.ཇ.༥ རྒྱས་སྒྲུན་ ༥.༡། ཡོངས་བསྡད་ལྷག་བསྡད་རྗེ་ཡོད་རྒྱས་ལོ་ ༢༠༢༦"༢᳘ ནང་ཚུན་གཙང་ཨ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། མངོན་སྨོན་ལས་ཟུར་གྱངས་ ༣ ཀྱི་གསོག་དངུལ་གཅོགས་འཕེན་དང་། TDS on FDR interest འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོངས་བསྡད་ཡིན། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༢༥"᳘᳘᳘

མ་ཐུན་མ་བྱུང་ཚེ་རྩིས་ཁ་མ་ཐུན་པ་བཟོ་ཐབས་དཀའ་བའི་རང་བཞིན་ལ་སོང་རྩིས་ཁ་མ་ཐུན་པ་བཟོ་ཐབས་ཡོད་ཚེ་འབད་བརྩོན་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པ་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐོར།

སྒེ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧་གཅ་༣། མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ༡༧་ཇ་༣ རྩིས་སྟན་ ༡་༢་༣། རྩིས་ཁ་གཉིས་མ་ཐུན་གྱི་མེད་པའི་ཐད། རྗེས་ལོངས་རྩིས་ཞིབ་ཐོན་ངེས་པར་དུ་མ་ཐུན་ཐབས་བཟོ་དགོས།གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐོར།

འབྲེལ་ཡོད་ནས་འགན་ཁུར་བཞེས་ཏེ་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧་གཅ་༩། མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ༡༧་ཇ་༩ རྩིས་སྟན་ ༡་༢་༧། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་པའི་རྩིས་ཁ་དང་འདི་གའི་རྩིས་ཁ་མ་ཐུན་པའི་ཐད། རྗེས་ལོངས་རྩིས་ཞིབ་ཐོན་ངེས་པར་དུ་མ་ཐུན་ཐབས་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། དབུས་སྲིད་ཁྲབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ནས་རྩིས་ཞིབ་ས་གནས་སུ་དུས་ཐོག་གཏོང་གནང་མཛད་ཚེ་རྩིས་ཁ་གཉིས་མ་ཐུན་པ་བཟོ་ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐོར།

སྒེ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧་གཅ་༥། མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ༡༧་ཇ་༢ རྩིས་སྟན་ ༩་༢། སྤྱོད་བསྡད་ལྷག་མ་སྒོར་ ༢༥,༢༥༩ གང་མཁྱོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྨན་ཁང་གི་དགོས་དངོས་གཏོང་སྐབས་རྩིས་སྤྲོར་ལམ་ནས་རྩིས་གཙང་བཟོ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐོར།

སྒོར་ ༢༥,༢༥༩ སྒེ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠ཀ། (༣༩) ར་ལང་ལ་ཀུན་ཟན་ལྷིང་སྨན་ཁང། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༣-༢༠༡༩

༣༩་ཀ། རྩིས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོད་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢

༣༩་ཁ། རྩིས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༠

༣༩་ག། དཔྱད་གནས་སྐོར་ཇི་ཚགས་དང་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ། ༢

༣༩་ག་༡། མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ ༣༩་ཇ་༡ རྩིས་སྟན་ ༢་༡། ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༣,༣᲼Შ ལངས་པ་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡᲼ᲾᲨᲿ ནང་གཙང་བཟོ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འགོད་པ་ལྟར་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། ས་གནས་སྨན་ཁང་གི་རྩིས་ཁྲར་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་པའི་གླ་དོད་སྒོར་ ༣,༣᲼Შ འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོང་བསྡད་གསལ་འགོད་ཡོད་ནའང། འདི་གའི་རྩིས་ཁང་ལ་འདི་སྐོར་འདྲི་ཚད་སྐབས་སྤྲོལ་འཛིན་ཁག་ལོ་རང་བཀག་ནང་རྩིས་རྒྱ་བ་ཞིན་ཡོད་སྟབས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གླ་དོད་སྒྲོད་དགོས་གསལ་ལེན་ལ་བརྟེན་དེའི་སྐོར་ས་གནས་སུ་འདྲི་ཚད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས།

ཡོངས་བསྡད་སྒོར་ ༣,༣᳚ᱱ དབུས་མ་གཉིས་ཀྱི་རྩེས་ཁ་མཐུན་པར་བཟོས་ཏེ་རྩེས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༣༠ཀ་༢། མང་རྩེས་སྟན་ཐོ་ ༣༠ང་༢ རྩེས་སྟན་ ༢་༢། སྒྲོད་བསྡད་སྒོར་ ᱱ᱗,᱐᱔᱐|᱔᱔ ནས་སྒོར་ ᱱ᱐,᱓᱐ᱱ རྩེས་གཅང་བཟོས་འཕྲོས་སྒོར་ ᱱ᱔᱐,᱓᱔᱓|᱔᱔ རྩེས་ལོ་ ᱒᱐ᱱ᱔"᱒᱐ᱱ᱗ ནང་གཅང་བཟོ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་གནས་གསལ་བ་ལྟར་ གཅང་བཟོ་དགོས་གསལ་ཐུག། ར་ལྷང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་གནང་བའི་གསལ་བཤད་དང་རྒྱབ་ལྟོར་སྐོས་ཁྲི་ངོ་བཤུས་ཟུར་འབྲལ་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས།

སྒྲོད་བསྡད་ལྷག་འཕྲོས་སྒོར་ ᱱ᱐,᱖᱔᱔|᱙᱙ ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གིས་རྩེས་གཅང་བཟོ་དགོས།

ᱱ᱐᱔ཀ (᱓᱓) ས་ལྡན་བདེ་སྐྱིད་གྲོང་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། རྩེས་ལོ་ ᱒᱐ᱱ᱓"᱒᱐ᱱ᱙

᱓᱓་ཀ། རྩེས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གནང་ཆུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ᱒

᱓᱓་ཁ། རྩེས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ᱐

᱓᱓་ག། དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས་ཏི་ཚགས་དང་ཆུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ᱒

᱓᱓་ག་ᱱ། མང་རྩེས་སྟན་ཐོ་ ᱓᱓་ང་ᱱ རྩེས་སྟན་ ᱙ᱱ། ཡོངས་བསྡད་ལྷག་འཕྲོས་རྒྱམས་རྩེས་ལོ་ ᱒᱐ᱱ᱖"᱒᱐ᱱ᱓ ཟླ་འི་ནང་ རྩེས་གཅང་བཟོ་དགོས་གསལ་ཐུག། ཕྱི་ལོ་ ᱒᱐ᱱ᱙|᱐᱓|᱓ᱱ ཉིན་རྩེས་གསལ་ཡོངས་བསྡད་སྒོར་ ᱖᱔,᱑᱓᱔ གསལ་ཁོངས་ནས་ འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་བརྒྱད་འབབ་ཁྲལ་ཡོངས་བསྡད་སྒོར་ ᱖᱓,᱓᱓᱔ དང་། ཁ་བར་གཏན་འཇོག་སྒོར་ ᱓,᱕᱐᱐ དེ་བཞིན་ ཀྱི་ཕྱི་ནད་གསོ་ཁང་ཉམས་གསོའི་གླ་སྒོར་ ᱓,᱐᱐᱐ ཕུད། གཞན་ཡོངས་བསྡད་རྩེས་ལོ་ ᱒᱐ᱱ᱖"ᱱ᱓ ལོར་རྩེས་གཅང་བཟོ་ཐབས་ འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས།

འཕྲོས་ཡོངས་བསྡད་རྒྱམས་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩེས་གཅང་བཟོ་དགོས།

᱓᱓་ག་᱒། མང་རྩེས་སྟན་ཐོ་ ᱓᱓་ང་᱒ རྩེས་སྟན་ ᱙᱒། སྒྲོད་བསྡད་ལྷག་འཕྲོས་སྒོར་ ᱒᱙,᱔᱐ᱱ|᱖᱐ རྩེས་ལོ་ ᱒᱐ᱱ᱖"᱒᱐ᱱ᱓ ནང་ཚུན་རྩེས་གཅང་བཟོ་དགོས་གསལ་ཐུག། གོང་གསལ་སྒྲོད་བསྡད་ལྷག་འཕྲོས་སྒོར་ ᱒᱙,᱔᱐ᱱ|᱖᱐ གསལ་ ཁོངས་ནས་རྩེས་ཞིབ་གླ་ཡོན་སྒོར་ ᱓,᱐᱐᱐ དང་། Selmon Co. Ltd སྒོར་ ᱱ᱒,᱕᱐᱐ དང་། ཐོ་ནད་བཏུག་དབྱད་སྒོར་ ᱓ᱱ᱐ བཅས་དངོས་སུ་སྒྲོད་དགོས་མེད་པ་སོང་ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་རྩེས་གཅང་བཟོ་ཐབས་ཞུས་འདུག་གསལ་ བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས།

སྒྲོད་བསྡད་འཕྲོས་ལྷག་སྒོར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གིས་རྩེས་གཅང་བཟོ་དགོས།

ᱱ᱐᱔ (᱙᱓) ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་སྨན་ཁང་། རྩེས་ལོ་ ᱒᱐ᱱ᱓"᱒᱐ᱱ᱙

᱙᱓་ཀ། རྩེས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོན་གནང་ཆུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ᱱ

རྩ་ཁ། རྒྱས་སྦྱོན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༠

རྩ་གཅིག། དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས་རི་ཆགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ། ༧

ཅ་རྩ་ཀ།། མང་རྒྱས་སྦྱོན་ཐོ་ ཅ་རྩ་ཏ་༧ རྒྱས་སྦྱོན་ ཅ་༢། སྨོད་བསྡད་ཟད། འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོའི་ (Health Education) ཆེད་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སློང་ ཕ་༥༧ དང། སློང་ ཕ་༥༧ ཁྱོན་བསྡོམས་པའི་སློང་ ༧,དདཁ བྱང་བ་ལས་སོང་ཁྱའི་ནང་གསལ་མེད་པ་སྨན་ཁང་དང་རྒྱུན་པ་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཛུག་གིས་ལན་གསལ་འབྱུལ་རྒྱུ་ཡིན་གནས་གསལ་བ་ལྟར་གང་མཁྱོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་གསལ་བཤད་ངོ་བཤུས་དང་ཏདན་ཏྲགས་རྒྱས་ཚོག་ཟུར་འབྱུལ་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས།

སློང་ ༧,དདཁ ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༧༠། (ཅ་ཆ) ལ་དཔགས་འཕྲོད་བསྟེན་སློན་ཁང། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༧༣"-༢༠༧ཅ

ཅ་ཆ་ཀ། རྒྱས་སྦྱོན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོན་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༢

ཅ་ཆ་ཁ། རྒྱས་སྦྱོན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༧

མང་རྒྱས་སྦྱོན་ཐོ་ ཅ་ཆ་ཏ་༢ རྒྱས་སྦྱོན་ ༣་༣ རྒྱས་པ་སྟོང་བཏང་སྟོང་དགོས་སློར།

ཅ་ཆ་གཅིག། དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས་རི་ཆགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ། ༧

ཅ་ཆ་ཀ།། མང་རྒྱས་སྦྱོན་ཐོ་ ཅ་ཆ་ཏ་ ༧་༢་༣། སྨན་ཁང་ཆེད་དུ་འཕྲལ་ཆས་གསར་ཉོ་ཞུས་པ་ས་གནས་སུ་འདོར་མེད་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་གནང་དོན་ལྟར་རྒྱས་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་དཔགས་ལྟོ་བྱང་གཞིས་སྒྲོ་ལས་ཁང་ནས་ ༢༠༧ཅ།།།།༣༠ འགོད་ཞིབ་འཛུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ལ་དཔགས་གཞིས་སྒྲོ་ལས་ཁང་གི་རྒྱས་པས་ཞིབ་འཛུག་ཞུས་པའི་རྒྱུན་གཉེར་སྦྱོན་ཐོའི་ངོ་བཤུས་བྱུར་འབྱུལ་ཞུས་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས།

སློན་ཁང་གི་འཕྲལ་ཆས་གསར་ཉོ་ཞུས་པ་ས་གནས་སུ་འདོར་མེད་པའི་ཐད་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་སུ་ཚགས་ནས་སྒྲུབ་འཛལ་དགོས།

༧༧༧། (ཅ་རྩ) ས་ཕམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགལ་ཚལ་གྱིང་སློན་ཁང། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༧༣"-༢༠༧ཅ

རྒྱས་གཙང་ཟིན།

༧༧༢། (ཅ་ཉ) གྱིར་འཕྲོད་བསྟེན་སློན་ཁང། རྒྱས་ལོ་ ༢༠༧༣"-༢༠༧ཅ

ཅ་ཉ་ཀ། རྒྱས་སྦྱོན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོན་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༧

ཅ་ཉ་ཁ། རྒྱས་སྦྱོན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༠

ཅ་ཉ་ག། དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས་རི་ཆགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ། ༧

།།ཤ།ཀ།།། མང་ཅིས་སྒྲན་ཕོ་ །།ཤ་ཏ།། ཅིས་སྒྲན་ ། ། ། ཏུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་ཀྱི་སྐྱེད་ཁལ་ཕྱིར་བཞེས་ཐད་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་འབབ་ཁལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུགས་བསྡུལ་ཀྱིས་ཕྱིར་བཞེས་ཐུབ་ཐབས་ཞུ་དགོས་གསལ་ཐད། ཅིས་ལོ་ །།།།ཅ།།། ལོའི་དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་སྐྱེད་ཁལ་དངུལ་འབབ་སྒོར་ །།ཅ,།།།ཤ འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱིར་སོན་བྱུང་བ་ཅིས་སྤྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང། འཕྲོས་འབབ་ཁལ་ལས་ཁུངས་ནས་རིམ་སོན་ཡོང་ཐབས་འབད་བཙོན་ཞུ་འཐུས་ཚོག་པ་ཞུ་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐོང།

དུས་བཀག་སྐྱེལ་བཅོལ་དངུལ་འབབ་སྒོར་ །།ཅ,།།།ཤ དང་འཕྲོས་འབབ་ཁལ་རྣམས་ཆུ་མཐུད་མཐུག་སྐྱོང་གིས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།།ཟ།ཀ (ཨ།།) བསྡུ་ན་མདའ་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲན་ཁང། ཅིས་ལོ་ །།།ཟ་།།།།།ཅ

ཅིས་གཙང་ཟིན།

།།།ཅ།ཀ (།།) བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་བའི་སྒྲན་བའི་ལྷན་ཚོགས། ཅིས་ལོ་ །།།།།།།ཟ

།།།ཀ།ཀ ཅིས་སྒྲན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོད་གནང་ཆུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། །

།།།ཁ།ཀ ཅིས་སྒྲན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། །

མང་ཅིས་སྒྲན་ཕོ་ །།།ཏ།། ཅིས་སྒྲན་ ། ། །

སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བཟང་ནས་རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༢༠༡༢ ནང་སྨོར་ ༡༠༣།།༶ དང་རྒྱས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ ནང་སྨོར་ ༣༠ཆ།།ལ་ བསྟོམས་སྨོར་ ༡།།།,།།།།ནས་འཕྲོས་སྨོར་ ༡,ཆ།།ཀ།ས་ཐུང་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཤ།ག་མ། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ཤ།ང་མ། རྒྱས་སྟན་ ཅ.ཤ.ཅ.ཤ། ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཕྲིལ་མེད་པར་གཏན་འཇོག་རྒྱས་བསྒྲབ་བཏང་བའི་ཐབ། ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཕྲིལ་ཞུས་ཐོབ་མཚམས་རྒྱས་བསྒྲབ་གནང་དགོས་གསལ་ཐབ།དབྱས་ནས་ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཕྲིལ་ཞུས་ཐོབ་མཚམས་རྒྱས་བསྒྲབ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

ས་མཐུད་མཐུག་སྒྲོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཤ།ག་མ། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ཤ།ང་ཅ། རྒྱས་སྟན་ ཅ.ཤ.ཅ.ཆ། ཁ་དབང་བེད་མེད་ལྷག་པའི་ཐད། དོན་དངོས་ནོར་འཁྲལ་གང་ནས་བྱུང་མིན་ཚོགས་ཆུང་ཟུང་འཇུག་གམ་ཀྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་གསལ་ཐད། རྒྱས་ལོ་ ༢༠ཆ།།་་་༢༠ཆ།། ལོའི་ནང་ཚོགས་ཆུང་ཟུང་འཇུག་ལམ་ནས་གཙང་བཟོ་ཡོད་ཐབས་ཤེ་འཐུས་ཚོག་པ་ཤེ་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་བཞེས་ཏེ་ས་མཐུད་མཐུག་སྒྲོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཤ།ག་ཨ། མང་རྒྱས་སྟན་ཐོ་ ཤ།ང་ཨ་ཨ་ ཨ.ཀ། སྨོད་བསྟད་ལྷག་འཕྲོས་སྨོར་ ཤ།ཤ,ཀ།ཨ|།ཀ རྒྱས་ལོ་ ༢༠ཆ།།་་་༢༠ཆ།། ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་གསལ་ཐད། རྒྱས་ལོ་ ༢༠ཆ།།་་་༢༠ཆ།། ནང་རྒྱས་གཙང་ཏེ་ཤེས་རྒྱས་ཁྲིད་བཀྲས་ཟུང་འབྲེལ་ཤེས་ཡོད་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྟངས།

སྨོད་བསྟད་ལྷག་འཕྲོས་སྨོར་ ༡།,།།ཤ|།ཀ་ མཐུག་སྒྲོང་གིས་རྒྱས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།ཆ་པ། (།།།) སྒོན་ཏ་ཚོལ་གསུམ་འཕྲོད་བསྟེན་སྟན་ཁང་། རྒྱས་ལོ་ ༢༠།།་་་༢༠།ཨ

།།།་ཀ། རྒྱས་སྟན་ཁག་ལ་མཐུག་གཙོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཐུག་གཙོན་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། །

།།།་ཁ། རྒྱས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ཀ

།།།་ག། དཔྱད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཚགས་དང་ས་ཐུད་མཐུག་སྒྲོང་དགོས་པ། །

*།།།*ཤ*ཀ*ཤ*ཀ*ཤ*ཀ

།།།།.ཀ།ཀ། རྩིས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོད་གནང་མྱས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ཅ

།།།།.ཁ།ཀ། རྩིས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། །

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ །།།།.ཇ.། རྩིས་སྟན་ ཅ.ཅ ངོགས་དཏུལ་ལྷག་བསྡད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར།

།།།།.ག།ཀ། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཚགས་དང་མྱ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ཅ

།།།།.ག.།། མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ །།།།.ཇ.ཅ རྩིས་སྟན་ ཅ.།། ཡོང་བསྡད་ཇི་ཡོད་རྩིས་ལོ་ ཅ།།ཆ།།།ཅ།།། ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་ དགོས་ཞེས་ཝེབས་དོན་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

ཡོང་བསྡད་ལྷག་འཛོས་ནམས་མྱ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གིས་རྩིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

།།།།.ག.ཅ།། མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ །།།།.ཇ.ཅ རྩིས་སྟན་ ཅ.ཅ། སྤྱོད་བསྡད་ཇི་ཡོད་རྩིས་ལོ་ ཅ།།ཆ།།།ཅ།།། ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་ དགོས་རྒྱུ་ཞེས་ཝེབས་དོན་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

སྤྱོད་བསྡད་འཛོས་ལྷག་དགོན་མཆོག་ཉི་མ་ལ་སྐོར་ །,།།། དང་བློ་བཟང་ལ་སྐོར་ །,།།། མྱ་མཐུད་ཆད་གཅོད་ཀྱིས་རྩིས་ གཙང་བཟོ་དགོས།

།།།། (།།།) ཏེ་ཇ་དར་རྒྱས་གླིང་ས་གནས་སྟན་ཁང། རྩིས་ལོ་ ཅ།།ཅ།།།ཅ།།

།།།.ཀ།ཀ། རྩིས་སྟན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གཅོད་གནང་མྱས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ཅ

།།།.ཁ།ཀ། རྩིས་སྟན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ཅ

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ །།། ཇ.། རྩིས་སྟན་ ཅ.ཅ སྤྲོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་སྐོར།

མང་རྩིས་སྟན་ཐོ།།། ཇ.ཅ རྩིས་སྟན་ ཅ.། ཡོང་བསྡད་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

།།།.ག།ཀ། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཚགས་དང་མྱ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། །

།།།.ག.།། མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ །།།.ཇ.ཅ རྩིས་སྟན་ ཅ.ཅ། སྤྲོད་བསྡད་འཛོས་ལྷག་སྐོར་ ཅ།ཀ།,ཅ།ཀ།།ཀ། རྩིས་ལོ་ ཅ།།ཆ།།།.ཅ།། ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། རྩིས་སྟན་ ཅ.ཅ། སྤྲོད་བསྡད་ལྷག་འཛོས་ ཅ།ཀ།,ཅ།ཀ།ཀ། ཡོད་པ་ནས་སྐོར་ །ཆ,།ཀ།།ཆ།ཅ། ཀླུ་ཀྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་ནད་པ་ཁོར་འདེན་སྐྱེམ་འགོར་གསར་ཁྲོས་ཆེད་འདང་མེད་ ལ་ཕན་པར་ཀླུ་ཀྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་ J.V no 47 བརྒྱད་བཏང་ཟིན་པ་དང། འཛོས་སྐོར་ ཅ།ཅ,།ཀ།།།ཅ། ཡོད་པ་ནས་སྐོར་ ཀ།,།།། ནད་པ་ཁོར་འདེན་སྐྱེམ་འགོར་རྟེད་པ་ཕྱིར་ཚོར་ཞུས་པའི་དཏུལ་འབབ་ཡིན་པ་དང།དེ་ལྟའི་འཛོད་ བསྟེན་སྐྱེམ་འགོར་གསར་པ་དེབ་སྐྱེལ་ (Registration & Insurance fee) སྤྲོད་དམིགས་ཆེད་འཛོག་རྒྱུ་དང། དེ་འཛོས་ སྐོར་ ཅ།,།ཀ། ཉལ་ཀུར་ཁུངས་སྤྲོད་ཞུས་པས་མི་མང་ནས་བདལ་བ། བསྡུས་འབབ་ལྷག་བསྡད་དང། འཛོས་སྐོར་ ཆ,།ཅ།ཀ།ཅ ཇི་ལོ་ ཅ།།ཆ།།།ཅ།། ནང་རྩིས་གཙང་བཟོ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

འཕྲོས་སྒོར་ ༨༣,༣᪥ᪧ᪥᪩᪦ ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩེས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

᪑᪑᪩ ᪑ (᪑᪑᪩) བསྟན་འཛིན་སྒང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲུབ་ཁང་། རྩེས་ལོ་ ᪢᪰᪑᪣"᪢᪰᪑᪦

རྩེས་གཅོད་ཟིན།

᪑᪢᪰ ᪑ (᪑᪢᪶) ཀུ་ཀྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲུབ་ཁང་། རྩེས་ལོ་ ᪢᪰᪑᪣"᪢᪰᪑᪦

᪑᪢᪶ཀ ᪑ རྩེས་སྒྲུབ་ཁཀ་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོད་གནང་ཐུས། སྒྲོན་གནད་སོགས་གྲངས། ᪶

᪑᪢᪶ཁ ᪑ རྩེས་སྒྲུབ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ᪢

མང་རྩེས་སྒྲུབ་ཐོ་ ᪑᪢᪶᪄᪣ རྩེས་སྒྲུབ་ ᪣᪄᪣ སྒྲུབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གྱོན་དང་དམིགས་བཀར་དཏུལ་ལྡན་སྒྲོས།

མང་རྩེས་སྒྲུབ་ཐོ་ ᪑᪢᪶᪄᪦ རྩེས་སྒྲུབ་ ᪣᪄᪦ སྟོན་རྩེས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་སྒྲོས།

᪑᪢᪶ག ᪑ དཔལ་ལྡན་ཁྱད་པར་ཇི་ཚགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་དགོས་པ། ᪦

᪑᪢᪶ག᪑᪑ མང་རྩེས་སྒྲུབ་ཐོ་ ᪑᪢᪶᪄᪑᪑ རྩེས་སྒྲུབ་ ᪣᪄᪑᪑ རྩེས་ཁྲ་བཟོ་བཏོན་མ་བྱུང་བའི་ཐད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་ རྩེས་སྒྲུབ་ནང་གསལ་བསྟོམས་ཏེན་སྒྲོང་ ᪑᪑᪶,᪶᪣᪥ ཡི་སྒྲིལ་འཛིན་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་རྣམས་རྩེས་ཞིབ་སྐབས་ཐུན་བསྟར་ཡོང་ སྒང་ཕྱིར་སྟོལ་ཡོང་བའི་ཞུ་སྒྲན་ ᪢᪰᪑᪥᪄᪣᪄᪑᪰ འགོད་ཐུལ་ཟིན་འདུག་ན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱིར་བསྟལ་བྱུང་མེད་ ཚེ་འཐལ་དུ་ཕྱིར་སྟོལ་དགོས་གསལ་ཐད། འདི་གའི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་ནས་ ᪢᪰᪑᪥᪄᪑᪑᪄᪣ འགོད་གནས་སོང་བའི་ངོ་བཤུས་ཟུར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་ཁྱད་པར།

སྒོར་ ᪑᪑᪶,᪶᪣᪥ ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྩེས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

᪑᪢᪶ག᪣᪑ མང་རྩེས་སྒྲུབ་ཐོ་ ᪑᪢᪶᪄᪑᪣ རྩེས་སྒྲུབ་ ᪣᪄᪣ སྒྲུབ་ཁང་གི་དཏུལ་རྒྱང་ཐོབ་འཛིན་བེད་ལོག་བྱས་པའི་ཐད། རྩེས་ ཞིབ་ཟླས་མའི་སྐབས་གནད་དོན་འདིའི་ཐད་གཅོད་བཟོ་ཡོད་མེད་མིག་སྟོན་བྱ་དགོས་གསལ་ཐད། ཀུ་ཀྱིང་འཕྲོད་ལས་པ་བདེ་ཆེན་ རྡོ་རྗེས་སྒྲུབ་ཁང་གི་ཐོབ་འཛིན་བེད་ལོག་བྱས་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་དགོས་ཀྱང་ཁོ་པ་ཁེ་ན་ཏར་གཞིས་སྟོས་ལས་གཞིའི་ཁོངས་ རྒྱུན་ཐོན་ཀྱིས་ཁེ་ན་ཏར་གཏན་བསྒྲོད་ཟིན་པར་བརྟེན་ས་འགོ་ནས་ཨ་རི་སྒྲ་ཚན་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་འབྲེལ་བ་ཞུ་ཐབས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན་ གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་ཁྱད་པར།

འཕྲོད་ལས་པ་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེས་སྒྲུབ་ཁང་གི་ཐོབ་འཛིན་བེད་ལོག་བྱས་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་མཐེལ་ཕྱིན་ཀྱིས་འཛིན་སྒྲོང་ནས་ གནང་ཕྱོགས་དགོས།

᪑᪢᪶ག᪣᪒ མང་རྩེས་སྒྲུབ་ཐོ་ ᪑᪢᪶᪄᪑᪕ རྩེས་སྒྲུབ་ ᪦᪄᪑ ཡོང་བསྡད་ཇི་ཡོད་རྩེས་ལོ་ ᪢᪰᪑᪶᪄᪢᪰᪑᪣ ནང་ཚུད་གཅོད་བཟོ་ དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། རྩེས་ལོ་ ᪢᪰᪑᪦᪄᪢᪰᪑᪕ དང་ ᪢᪰᪑᪕᪄᪢᪰᪑᪶ ལོ་གཉིས་ཀྱི་རྩེས་ཞིབ་གནང་བསྡད་སོང་རིང་མེད་ཕྱི་ ཟླ་ ᪑᪑ བའི་ནང་རྩེས་ཞིབ་གནང་འཚར་དང་བསྡུན་རྩེས་ཞིབ་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ནས་ཡོང་བསྡད་རྩེས་གཅོད་བཟོ་འཐུས་ཚོགས་ པ་ཞུ་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་གནས་སྐྱངས།

ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྒྲོང་གིས་རྩིས་གཅོད་བཟོ་དགོས།

༡༩༨་གཀ་། མང་རྩིས་སྟན་ཐོ་ *༡༩༨་ཏ་*༨ རྩིས་སྟན་ *་*། སྤྲོད་བསྡད་དེ་ཡོད་རྩིས་ལོ་ *།*ཀ*།*ཀ*།*ཀ*

༡༦༢གཡ་༡། མང་ཅིས་སྣན་ཐོ་ ༡༦༢ང་༡ ཅིས་སྣན་ ༡་༢་༡། གསང་སྦྱོང་བཟོ་བཅོས་ལས་གཞིའི་ཐད། རྒྱ་གར་འབབ་ཁྲལ་ཁྱེམས་ལུགས་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་དགོས་པ་དང་། ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་ཅིས་ལམ་ནས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱ་གསལ་ཐད། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་འབབ་ཁྲལ་ཁྱེམས་སྒྲིག་དགོངས་དོན་སྐབས་དེར་བོགས་ལེན་པར་དཀའ་ལས་སྦྱད་མ་ཐག་འབབ་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་ཇི་ཐོབ་བདུན་གཅིག་ནང་ཚུད་དཀའ་ལ་ཁང་བརྒྱད་འབབ་ཁྲལ་ལས་ཁྲངས་སུ་འབྱལ་དགོས་འཚེམས་ལུས་ཀྱང་པ་དང་། དཀ་ཆ་གསང་སྦྱོང་ཀྱི་ལས་གཞི་ཅིས་ལོ་ ༢༠༧༧་་་༧༢ ནང་ཆ་ཚང་ལེགས་བྱས་ཀྱིས་ས་གནས་ཅིས་ཁྲིའི་ནང་དཀའ་ལ་ལྷག་མེད་སྦྱངས་ཅིས་གཙང་བཟོ་ཐབས་དཀའ་བས་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་ལས་སྦྱངས།

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁྲངས་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་ཅིས་ལམ་ནས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༢གཡ་༢། མང་ཅིས་སྣན་ཐོ་ ༡༦༢ང་༣ ཅིས་སྣན་ ༥་༡། ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༢᠄,ཀ᠄ ནས་ཅིས་གཙང་བཟོས་འཕྲོས་སྒོར་ ༢᠄,ཀ᠄ ཅིས་ལོ་ ༢༠༧᠄᠄᠄᠂ ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་གསལ་ཐད། ཡོང་བསྡད་ཐལ་མོ་ཆེ་དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་སྐྱེད་ཁྲལ་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧ཀ᠄᠄᠄᠂ ལོར་ ༢༠᠀᠄᠄᠄᠂ ལོའི་འབབ་ཁྲལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རག་ཡོད། གཞན་ཡོང་བསྡད་ཁག་ལོ་འགོར་ཅིས་སྒོ་བརྒྱབ་སྐབས་ལོ་ལྟར་ཅིས་གཙང་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པས་ ༢༠༧᠄᠄᠄᠂ ལོའི་ནང་ཡོང་བསྡད་ཁག་ཅིས་གཙང་བཟོ་འཐུས་ཚོགས་པ་ཞུ་ཡོད་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་ལས་སྦྱངས།

འཕྲོས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ᠈᠄,ཀ᠄ ས་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༢གཡ་༣། མང་ཅིས་སྣན་ཐོ་ ༡༦༢ང་᠀ ཅིས་སྣན་ ᠀་༢། སྒྲོད་བསྡད་སྒོར་ ༢᠄,᠀᠄᠂᠃ ཡོད་པ་ལས་ཅིས་གཙང་བཟོས་འཕྲོས་སྒོར་ ᠈᠄,᠂᠄᠃᠂᠃ ཅིས་ལོ་ ༢༠᠀᠄᠄᠄᠂ ནང་ཚུན་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་གསལ་ཐད། སྒྲོད་བསྡད་ཁག་ལོ་རེའི་ཅིས་སྒོ་བརྒྱབ་སྐབས་ཅིས་གཙང་བཟོ་བཞིན་ཡོད་ཀ། ཅིས་ལོ་ ༢༠᠀᠄᠄᠄᠂᠀᠄᠄᠂ ནང་སྒྲོད་བསྡད་ཅིས་གཙང་བཟོ་འཐུས་ཚོགས་པ་ཞུ་གསལ་བ།

དཔལ་ལྡན་ལས་སྦྱངས།

སྒྲོད་བསྡད་འཕྲོས་སྒོར་ ᠈᠄,᠂᠄᠃᠂᠃ ས་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གིས་ཅིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

᠀᠂᠃ (᠀᠀) སྒེལ་ཀོའ་འཚོ་བྱེད་སློན་ཁང་། ཅིས་ལོ་ ᠂᠄᠂᠄᠄᠂᠀᠀

᠀᠀ཀ ཅིས་སློན་ཁག་ལ་མཏུག་གཅོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཏུག་གཅོན་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ᠀᠀

᠀᠀ཁ ཅིས་སློན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ᠂᠄

མང་ཅིས་སློན་ཐོ་ ᠀᠀ང་᠂ ཅིས་སློན་ ᠂᠀᠂᠃᠂ དངོས་ཆས་ཉོས་ཀྱང་ལས་ཁང་དུ་ཅིས་འབྱལ་མ་ཞུས་པའི་སྐོར།

མང་ཅིས་སློན་ཐོ་ ᠀᠀ང་᠀᠀ ཅིས་སློན་ ᠂᠓᠃᠀ ཁྱེམས་སྒྲིག་ལྟར་ལོ་རེར་དེབ་ཀྱེལ་བསྐྱར་གསོ་མ་ཞུས་པའི་སྐོར།

᠀᠀ག དཔལ་ལྡན་ལས་སྦྱངས་ཀྱི་ཆགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ᠀᠂

༡༩༩གཀ་༡། མང་རྒྱས་སྒྲན་ཕོ་ ༡༩༩ཏ་༡ རྒྱས་སྒྲན་ ༡་༢་༡། ཆོད་གན་ལྟར་མ་གནས་པ།བསྒྲན་འཛིན་ཆེ་འཕེལ་ནས་ཡོངས་བསྡད་བདའ་འདེད་བྱས་པའི་ཁུལ་བྱས་ཏེ་ཡིག་ཆུང་བཏང་བ་ཅམ་མ་ཡིན་པར། དོན་དམ་ཀྱིས་ཡོངས་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས་གསལ་ཐད། སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ནས་དོ་བདག་ལ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་བདའ་འདེད་བཏང་བར་གནས་དུས་ཆོད་རྒྱས་ཀྱིས་དང་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག་ཡ་ལན་ཅམ་བྱས་མི་འདུག་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ནས་བདའ་འདེད་བཏང་བའི་ངོ་བཤུས་ཐུར་འབྱལ་ཞུས་ཡོངས་གསལ་བ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

བསྒྲན་འཛིན་ཆེ་འཕེལ་ནས་ཡོངས་བསྡད་ཇི་ཡོད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༡༩༩གཀ་༢། མང་རྒྱས་སྒྲན་ཕོ་ ༡༩༩ཏ་༢ ༡་༢་༣། ལས་ཤག་གི་ཁང་དོད་དང་གློག་རིན་མ་ཕུལ་བའི་ཐད། སྨན་པ་འཕགས་མོ་མཆོ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསྒྲོད་ཟིན་ནས་གསོན་ཕོར་ཡོད་སྟབས་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་བདའ་འདེད་དགོས་རྒྱུ་དང། འགན་འཛིན་ཐུར་པ་མིག་དམར་ཆེ་རིང་ལ་བཀོད་ཁྲབ་བཏང་བ་ཅམ་མ་ཡིན་པར་དོན་དངོས་བསྡུ་ཐབས་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། འདི་ནས་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་དོ་བདག་རྩད་གཅོད་ཀྱིས་གནས་སྟངས་ཇི་ཚགས་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ནས་རྗེས་ལུ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དང། འགན་ཐུར་མིག་དམར་ཆེ་རིང་ལ་ཁང་དོད་དང་གློག་རིན་སྦྲོད་མི་དགོས་པ་ཚགས་ཡང་གནང་བའི་རྒྱབ་ལྟོངས་ཡིག་ཆ་དང། ཤྲོག་གཞི་བསྒྲར་བཅོས་སོང་བའི་ངོ་བཤུས་ཐུར་འབྱལ་ཞུ་དགོས་བཀོད་ཁྲབ་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

སྨན་པ་འཕགས་མོ་མཆོ་ནས་ཡོངས་བསྡད་སྒོར་ ༣,༥༠༠དང། འགན་ཐུར་མིག་དམར་ཆེ་རིང་ནས་སྒོར་ ༢,༣༠༠ ཕུ་མ་ཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༡༩༩གཀ་༣། མང་རྒྱས་སྒྲན་ཕོ་ ༡༩༩ཏ་༣ རྒྱས་སྒྲན་ ༡་༢་༥། བྱང་འཛིན་དེབ་མིག་སྟོན་མ་བྱང་བའི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རྒྱས་ཞིབ་རྟེན་མའི་སྐབས་མིག་སྟོན་བྱ་དགོས་གསལ་ཐད། སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་དང། རྒྱས་པ། སྨན་ཞབས་བཅས་ནས་བྱང་འཛིན་དེབ་འཚོལ་ཞིབ་སྐབས་མིག་སྟེ་ཚན་ནང་རྒྱས་ཀྱི་ཞིབ་སྐབས་མིག་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

རྒྱས་ཞིབ་རྟེན་མའི་སྐབས་མིག་སྟོན་ཀྱིས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༡༩༩གཀ་༥། མང་རྒྱས་སྒྲན་ཕོ་ ༡༩༩ཏ་༥ རྒྱས་སྒྲན་ ༡་༢་༦། ཁ་དབང་སྦྱས་གཟིགས་གནང་བར་བཀའ་འཁོལ་མིག་སྟོན་མ་བྱང་བའི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རྒྱས་ཞིབ་རྟེན་མའི་སྐབས་མིག་སྟོན་བྱ་དགོས་གསལ་ཐད། སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ཏང་རྒྱས་ཡིག་ཆུང་ནས་ཡིག་རྟེང་ནང་བཀའ་འཁོལ་ཡིག་ཆ་འཚོལ་ཞིབ་བཀྲིས་ཀྱང་བཀའ་འཁོལ་ཡིག་ཆ་རྟེང་སོན་མ་བྱང་སྟབས་སྐབས་དེའི་འབྲེལ་ཆགས་འགན་ཐུར་མིག་དམར་ཆེ་རིང་ལ་འདྲི་བརྩད་ཞུས་པར་ཁོང་ལ་ཡང་ཁ་གསལ་བཤད་རྒྱུ་མི་འདུག་གསལ་བ།

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས།

ཡིག་ཆ་རྟེང་སོན་ཡོངས་རེ་བྱལ་ཆེ་འབྲེལ་ཡོད་དབྱས་ས་གཉིས་ནས་འགན་བཞེས་ཀྱིས་གནང་ཐོག་ལས་དགོས།

༡༩༩གཀ་༥། མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ ༡༩༩ང་༥ རྒྱས་སྒྲུབ་ ༡་༣་༡༠། བོཙཱས་ལེན་པའི་འབབ་ཁྲལ་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རྒྱས་ཞིབ་རྩེས་

མའི་སྐབས་གསལ་བཤད་ངེས་པར་བྱ་དགོས་གསལ་ཐད། སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་དང་རྒྱས་པ་ནས་བོཙཱས་ལེན་པ་ B.N Basavagowda & T.N Ravi གཉིས་ལ་འབྲེལ་བ་ཞུས་ནས་རྒྱས་ཞིབ་རྩེས་མའི་སྐབས་ཁ་གསལ་ཡོང་ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ།

ང་ལྟའི་གནས་སྟངས།

ས་མ་ཐུད་མཇུག་སྒྲོང་གིས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༡༩༩གཀ་༦། མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ ༡༩༩ང་༦ རྒྱས་སྒྲུབ་ ༡་༣་༡༡། ལས་ཤག་གི་གློག་རིན་ལས་བྱེད་རང་དོས་ནས་མ་གནང་བའི་ཐད། སྨན་པ་འཕགས་མོ་མཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསྒྲོད་ཟིན་ནཱང་གསོན་པོར་ཡོད་སྒྲབས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་བདག་འདེད་དགོས་རྒྱུ་དང་། འགན་འཛིན་ཟུར་པ་མིག་དམར་ཚེ་རིང་ལ་བཀོད་ཁྲབ་བཏང་བ་ཅམ་མ་ཡིན་པར་དོན་དངོས་བསྡུ་ཐབས་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། སྨན་པ་འཕགས་མོ་མཚོར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་བདག་འདེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འགན་ཟུར་མིག་དམར་ཚེ་རིང་ནས་ཁང་དོད་དང་གློག་རིན་སྤྲོད་མི་དགོས་པ་ཚན་ཡང་གནང་བའི་རྒྱབ་ལྟོར་ཡིག་ཚ་དང་། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་སོང་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་སྒྲན་གནང་འགྲོར་བྱུང་བས་གོང་གསལ་ཁག་གི་དོ་བཤུས་ཟུར་འབྲལ་ཞུ་དགོས་དོ་བདག་ལ་བཀོད་ཁྲབ་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

ང་ལྟའི་གནས་སྟངས།

སྨན་པ་འཕགས་མོ་མཚོ་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༥,༠༡༥ དང་། འགན་འཛིན་ཟུར་པ་མིག་དམར་ཚེ་རིང་ནས་སྒོར་ ༥,༥༣༨ ས་ས་ཐུད་བདག་འདེད་ནན་འཇོངས་ཀྱིས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༡༩༩གཀ་༢། མང་རྒྱས་སྒྲུབ་ཐོ་ ༡༩༩ང་༢ རྒྱས་སྒྲུབ་ ༡་༣་༡༥། ལས་བྱེད་སྒེར་གྱི་གློག་རིན་གཞུང་གོན་ནས་བཏང་ཐད། འགན་ཟུར་མིག་དམར་ཚེ་རིང་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༣,༡༥༥ རྒྱས་ལོ་ ༣༠༡༨'''༡༢ ནང་ཚུན་བསྡུ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། འགན་ཟུར་མིག་དམར་ཚེ་རིང་ནས་ཁང་དོད་དང་གློག་རིན་སྤྲོད་མི་དགོས་པ་ཚན་ཡང་གནང་བའི་རྒྱབ་ལྟོར་ཡིག་ཚ་དང་། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་སོང་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་སྒྲན་གནང་འགྲོར་བྱུང་བས་གོང་གསལ་ཁག་གི་དོ་བཤུས་ཟུར་འབྲལ་ཞུ་དགོས་དོ་བདག་ལ་བཀོད་ཁྲབ་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

ང་ལྟའི་གནས་སྟངས།

འགན་འཛིན་ཟུར་པ་མིག་དམར་ཚེ་རིང་ནས་གློག་རིན་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༣,༡༥༥ ཀ་ཀོར་མེད་པ་དོ་བདག་ནས་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་རྒྱས་གཅང་བཟོ་དགོས།

༡༩༩ང་༥ཀ་ རྒྱས་སྒྲུབ་ ༣་༥། འགན་ཟུར་མིག་དམར་ཚེ་རིང་ནས་ཡོང་བསྡད་སྒོར་ ༣༣,๙๙๑ རྒྱས་ལོ་ ༣༠༡༨'''༡༢ ནང་ཚུད་བསྡུ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། འགན་ཟུར་མིག་དམར་ཚེ་རིང་ནས་ཁང་དོད་དང་གློག་རིན་སྤྲོད་མི་དགོས་པ་ཚན་ཡང་

གནང་བའི་རྒྱབ་ལྷོར་མཱ་ཡི་ཆ་དང་། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་སོང་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་སྒྲན་གནང་འདོར་བྱུང་བས་གོང་གསལ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་ཟུར་འབུལ་ཞུ་དགོས་དོ་བདག་ལ་བཀོད་ཁྲབ་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐོང།

འགན་འཛིན་ཟུར་པ་མིག་དམར་ཚེ་རིང་ནས་ཡོང་བསྡད་ཁྲིན་བསྡོམས་སྒོར་ ༣༣,༩༩༡ ཀ་ཀོར་མེད་པ་དོ་བདག་ནས་སྐྱེབ་འཛལ་གྱིས་ཕྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

*།།།*ག་*།*། མང་ཕྱིས་སྟན་ཐོ་ *།།།*ཏ་*།།* ཕྱིས་སྟན་ *།*ཀ*།*། ལས་བྱེད་སྒྲིག་འགལ་ཆགས་པའི་ཐད། ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་གི་རང་འབབ་གསོག་དངུལ་སྒོར་ *།*,*།།*ཅ ཕྱི་ཙཱུ་དགོས་པ་དང་། འཕྲོས་སྒོར་ *།*,*།*ཅ*།*ཅ སྟན་ཁང་འགན་འཛིན་ནས་བདའ་འདེད་ཀྱིས་ཕྱིས་ལོ་ *།།*ཅ*།*ཀ*།*ཀ*།*། ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། ཕྱིས་ཟུར་ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསྐྱོད་ཞིན་ཀྱིས་ཙཱུ་ཙཱ་བསྡད་ཕྱིས་གསལ་དང་། འཕྲོས་སྒོར་ *།*,*།*ཅ*།*ཅ དོ་བདག་དང་ནང་མིར་འབྲེལ་བ་ཞུས་ཏེ་ཕྱིས་ལོངས་ནང་ཕྱིས་གཙང་ཡོང་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐོང།

འཕྲོས་སྒོར་ *།*,*།*ཅ*།*ཅ བདའ་འདེད་ཀྱིས་ཕྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

*།།།*ག*།།*། མང་ཕྱིས་སྟན་ཐོ་ *།།།*ཏ*།།* ཕྱིས་སྟན་ ཅ*།*། ཡོང་བསྡད་ཏེ་ཡོད་ཕྱིས་ལོ་ *།*ཀ*།*ཀ*།*ཀ*།*ཁ ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། ཕྱིས་ལོངས་ནང་ཡོང་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་ཕྱིས་གཙང་བཟོ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐོང།

ཐུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་ཕྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

*།།།*ག*།།།*། མང་ཕྱིས་སྟན་ཐོ་ *།།།*ཏ*།།*། ཕྱིས་སྟན་ ཅ*།*། སྒྲོད་བསྡད་ཏེ་ཡོད་ཕྱིས་ལོ་ *།*ཀ*།*ཀ*།*ཀ*།*ཁ ནང་ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། ཕྱིས་གསལ་སྒྲོད་བསྡད་ཁག་ཕྱིས་ལོ་ *།*ཀ*།*ཀ*།*། ལོའི་ནང་ཚུན་ཕྱིས་གཙང་བཟོ་ཐབས་འབད་བཙོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐོང།

ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གིས་ཕྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

*།།།*ག*།།*། མང་ཕྱིས་སྟན་ཐོ་ *།།།*ཏ*།*ཅ ཕྱིས་སྟན་ ཀ། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྒོར་ *།*ཆ,*།*།*ཅ ཕྱིས་ལོ་ *།*ཀ*།*ཀ*།*། ནང་ཚུད་དབལ་འདྲོར་ལས་ཁུངས་ཐུ་ཕུལ་ཞིན་པ་དགོས་གསལ་ཐད། སྟན་ཁང་གི་མ་དངུལ་གནས་སྐངས་ཞན་པས་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དབལ་ལས་ཐུ་འབུལ་ཐབས་དཀའ་བའི་གནས་ཐུ་ཡོད་སྐབས་དབུས་ལ་སྟན་གསེང་གིས་འབུལ་ཕྱོགས་སྒོར་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསལ་བ།

དཔྱད་གནས་སྐོང།

བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྒོར་ *།*ཆ,*།*།*ཅ* ཐུ་མཐུད་མཏུག་སྐྱོང་གིས་ཕྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

*།།ཅ*ཀ (*།*ཅ*།*) མེའོ་ཚོས་འཕེལ་གྱིང་སྟན་ཁང་། ཕྱིས་ལོ་ *།།*ཀ*།*ཀ*།*ཁ*–*།།*ཅ

ཆེས་གཙང་ཟིན།

༡༩༥༽ (༡༩༥) སྤྱ་ཏུ་ལྷ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་། ཆེས་ལོ་ ༩༠༡༣"-༩༠༡༩

༡༩༥'ཀ༽ ཆེས་སྨན་ཁག་ལ་མཇུག་གཅོད་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གཅོད་གནང་ཐུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གྲངས། ༩

༡༩༥'ཁ༽ ཆེས་སྨན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་གྲངས། ༡

མང་ཆེས་སྨན་ཐོ་ ༡༩༥'ཏ'༡ ཆེས་སྨན་ ༣'༡ སྨན་ཁང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར།

༡༩༥'ག༽ དཔྱལ་གནས་སྟངས་ཇི་ཚགས་དང་ཐུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ། ༡

༡༩༥'ག'༡| མང་ཆེས་སྨན་ཐོ་ ༡༩༥'ཏ'༩ ཆེས་སྨན་ ༥'༩| སྤྲོད་བསྡད་སྒོར་ ༥ཀ,ཁ༥ཀ|༩༠ ཆེས་ལོ་ ༩༠༡ཁ"-༩༠༡ཀ་ནང་ ཚུན་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གསལ་ཐད། དངུལ་འབབ་སྤྲོད་ཡུལ་ས་ཡང་རྟེད་སོན་མ་བྱུང་ན་རྟེས་ས་ཞིབ་ཀྱད་ཞུ་འཐུས་ཞུ་རྒྱུ་ གསལ་བ།

དཔྱལ་གནས་སྟངས།

ས་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གིས་ཆེས་གཙང་བཟོ་དགོས།

མཇུག་བསྡོམས།

མང་ཚོགས་ཆེས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ཀ་ བའི་སྨན་ཐོ་ནང་གསལ་ཆེས་གཙང་མ་བྱུང་བ་ཁག་ལ་བྱོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་འཛིན་སྐྱོང་བཀའཤག་གིས་མཇུག་སྐྱོང་གནང་བའི་ཕྱོགས་བསྡོམས་སྨན་ཐོ་ཕུལ་འབྱོར་དང་། ད་ལམ་གྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཆེས་གཙང་འབྱུང་ཐབས་ས་སྨན་ཐོ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཞིབ་ཚགས་ཆེན་པོས་གཟིགས་ཞིབ་གོ་བསྡུར་དང་། ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བསྐྱར་སྐུལ་ཡང་སྐུལ་ནན་ཏན་བྱས་པ་བཅས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ཆེས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ཀ་ པ་འགོ་འཛུགས་སྐབས་སྐྱོན་གནང་སོགས་ཆེས་སྨན་གྲངས་ ༢༡༠༣ ཡོད་པ་ནས་གྲངས་ ༡༩༥༤ གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། འཕྲོས་གྱི་ འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པའི་ཆེས་སྨན་གྲངས་ ༥༡༩ ནས་གྲངས་ ༢ཁ༠ གཙང་བཟོ་ཐུབ་ཡོད། དཔྱལ་ཆར་ཆེས་སྨན་གྲངས་ ༣༢༩ མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། མང་ཚོགས་ཆེས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་དང་གྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ཆེས་སྨན་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༩|༥ཁ གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། (རྒྱུར་འཛིན་ ༡)

གྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཆེས་གཙང་བཟོས་ཁོངས་ཡོང་བསྡད་ནས་དངུལ་འགོར་ཅིན་སྐོར་ ༡༥,ཀ༠༣,༥ཁཀ|༥༠ དང་། ཚེ་སྐོར་ ༢ཀ,༢ཀ"|ཀ༢ ཉི་སྐོར་ ༡༢༡,"|༠༠ བཅས་ཁུངས་སོ་སོར་ཕྱིར་བསྡུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། (རྒྱུར་འཛིན་ ༢)

ད་ཕན་ལོ་ཤས་རིང་བོད་མིའི་གྲྭིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁྲབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ་སོགས་ཀྱི་ཆེས་སྨན་ཁག་གི་ཁོངས་ནས་གཙང་སེལ་མ་བྱུང་བ་ཆགས་ལ་བོད་མི་མང་གྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ཆེས་ཁྲལ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་སོ་སོས་ཞིབ་འཇུག་བདའ་འདེད་ཀྱིས་མཐའ་དོན་ཕྱོགས་བསྡོམས་སྨན་ཐོ་གྱི་ལྟན་ཁོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་ཆེ་ཚགས་ཤེལ་མ་བྱུང་བ་ཆགས་ལ་བོད་མི་ཡང་གྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཀ་ཁ་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁ་ཁ་ལ་ཁ་ཤས་ ཞིབ་འཇུག་བདའ་འདེད་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་ཀ་ཁ་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཁ་ཤས་ལ་ལ་ཁ་ལ་ཁ་ལ་ ལ་ཁ་ལ་ཁ་ལ་ ལ་ཁ་ལ་ཁ་ལ་

དང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སོ་སོའི་ཐག་གཅོད་སོགས་ཀྱི་ངོ་བཤུས་བློང་། དེ་མིན་འོས་བབ་རིགས་ཅིས་མེལ་གཏོང་རྒྱུས་མཚོན་གང་ཅམ་གཅང་བཟོ་གནང་ཡོད་པས། ད་ལྟའི་ཚར་ཅིས་ཞེབ་སྟན་ཐོ་རིམ་པའི་ནང་གསལ་ཅིས་རྟེང་སོགས་ནས་མང་དག་ཅིག་གཅང་མ་ཚགས་ཡོད་པས་སྨད་ཅིས་འབྲེལ་རྟོག་འཛིང་ཁྱོན་ཆེ་འདི་རིགས་ཆུ་མ་ཐུད་སྟན་འགོད་ཀྱི་ཡིག་ཕྱོས་དང་། བདའ་འདེད་གཅང་བཟོའི་ཆེད་དུས་གྲོན་ཆེས་མང་པོ་ཆུད་ཟོས་ཆུ་འགྲོ་མི་དགོས་པའི་ཕན་ཐོགས་གང་ཅམ་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། ཅིས་རྟོག་ཁྱོན་ཆེ་འདི་རིགས་ཆུ་མ་ཐུད་མི་འབྱུང་ཕྱིར་དབང་ལྟན་འགན་འཛིན་དང་། ཅིས་པ། དངུལ་གཉེར། དེ་མིན་འབྲེལ་ཆགས་ལས་ཀྱི་སྟེ་མོར་གཏོགས་པ་བཅས་ཚང་མས་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་སྟང་འགན་འཛིན་བསྐྱེད་གནང་གལ་ཆེ་བའི་གཞིན་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།

སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞིབ་འཇུག་ནན་འདོར་ཞུས་པའི་སྐབས་ཚོགས་དྲུང་དབུས་པའི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་འགན་འཛིན་དང་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་བར་ལེགས་གསོལ་བསྟན་བཙོང་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༢᪥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢᠔ ལ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཞི་པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོང་གསལ་སྟན་ཐོ་སྟན་ཕྱོད་ཟིན་པར་བཀྲོ་གྲྀང་དགོས་པའི་གྲོས་འཚར་ཡིག་ཆ་ཡང་ ᠒᠓ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གྲོས་འཚར་འདོན་མཁན། སྤྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཛིལ་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཛིལ་ལགས་ནས།

དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཡིག་ཆ་ཡང་ ᠒᠓ པ།

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཚར།

〔᠓᠓〕 །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ᠈ པའི་ཞིབ་འཇུག་སྟན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཁག་གིས་བདའ་འདེད་མཇུག་སྐྱོང་རྗེ་གནང་གི་སྟན་ཐོ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སྐྱོང་རྗེ་ཞུས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྟན་ཐོ་སྟན་ཕྱོད་ཟིན་པར་བཀྲོ་གྲྀང་དགོས་པའི་གྲོས་འཚར་བྱ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ལོ་ ᠈᠓᠓᠓᠈ ཟླ་ ᠈ ཚེས་ ᠈᠓ ལ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

གྲོས་འཚར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་དགེ་བཤེས་སློབ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཚར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ བར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཆོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

གྲོས་འཚར་དེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟེན་གྲོས་འཚར་དེ་ཚུད་པ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ལ་བཀྲོ་གྲེང་གི་གོ་སྒྲབས་འབྱུལ་རྒྱ་ཡིན། སྒྲོ་འཕྲས་ཁས་ཤེས་ཤིག་གོ་སྒྲབས་བཞེས་མཁན་ཡོད་ན། སྒྲོ་འཕྲས་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཆེ་རིང་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཆེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྒྲབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ད་ལྟ་འདིའི་ཤོག་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལ་ དཏུལ་འགོར་དེ་ཏཱ་ཏཱ་བསྟད་ཙ་ཡོད་ན་སྟམ། ཆོས་འདི་ཏཱ་ཏཱ་བསྟད་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་འཚར་དང་སྒྲགས་ནས་ བཀའ་འདྲི་ཞིག་ཞུས་ན་སྟམ། ཤོག་གྲངས་ ༡༣ ཀྱི་ནང་ལ་དེ་ལྟར་བཀོད་འདུག་ དེ་ཡང་ ༡༣༧ བা་༣ མར་ཆོས་སྟན་ཐོ་ ༡༣༧ ཏ་ ༣ དེ་ནས་མར་ནང་ལོགས་ལ་གཟིགས་ཡོང་དུས། འཕྲོས་སྒོར་ ༣༥༥༥ ནས་བྱང་འཛིན་ཙང་འདི་དང་འདི་བྱས་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་འདིའི་ནང་དུ་སྒོར་ ༡༡༥^{ཕ}^{ཕ} བཆོས་ཐུལ་བྱང་བའི་འཕྲོས་ ༣^{ཕ}^{ཀ}^{ཀ} ལྷག་ཡོད་རེད། ཡིན་ནས་དེའི་འོག་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ནང་ལ་འཕྲོས་སྒོར་ ༡^{ཅ}^{ཤ}^{ཀ}^{ཀ} ཐུ་མཐུད་ད་ལྟའི་ཆོས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཞེས་དང་།

ཡ་གཱིའི་གོང་དེ་ལ་སྟོང་ཐུགས་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་དང་བརྒྱ་མེད་བཅུ་གཅིག་ཡོད་རེད་ཅེས་འགོད་འདུག འོག་ལ་སྟོང་ཐུགས་བཅུ་བཞི་དང་བརྒྱད་རྒྱ་བཅུ་གསུམ་ཡོད་རེད། དེ་བདའ་དེད་ཆོས་གཙང་བཟོ་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ལྷོན་ཆོས་ དེའི་ཐོག་ལ་ཏཱ་ཏཱ་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

འདི་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་ལ་ཤོག་གྲངས་གཞན་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཁ་སང་སྟན་སྲོན་གནང་སྐབས་དོ་སྣང་ཞིག་བྱུང་སོང་། སོང་ཙང་དེ་ཤོག་གྲངས་ ༦༦ གི་ ༡༣༠་ག་ དེའི་ནང་དུ་བཀོད་པ་དེར། གོང་དུ་ལྷག་བསྟད་སྒོར་ཆིག་འབྲུམ་བཞི་ཁྲི་ཡོད་པ་རེད་ ཅེས་བཀོད་ནང་འདུག ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དེ་ལ་ཚོང་པ་ཆེ་གེ་མོ་ནས་ལྷག་འཕྲོ་སྒོར་འབྲུམ་གཅིག་དང་ཁྲི་གཅིག་སྒུ་མ་ཐུད་ བདའ་དེད་ཆོས་གཙང་བཟོ་དགོས་རེད་ཅེས་འགོད་འདུག སོང་ཙང་གོང་དང་འོག་གཉིས་ལ་དཏུལ་ཀྱི་གྲངས་འགོར་དེ་ཏཱ་ཏཱ་ བསྟད་མི་འདུག དེ་མ་བསྟད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཆོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

སྒྲོ་འཕྲས་པཏྨ་བདེ་ལེགས་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་པཏྨ་བདེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་སྒྲབས་བླངས་ནས་གཅིག་ཤུ་ཚོག་པ་ཤུ། རྒ་བའི་མང་ཚོགས་ཕྱིས་ཁྱའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་སྟོན་གནད་དེ་དག་ལོ་རྒྱ་པར་བརྡ་དེད་བྱས་ནས་འདི་འདྲ་བྱེད་རྒྱུ་འདི། ཕྱིས་ཁྱ་དང་འབྲེལ་བའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་འབྲེལ་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་དང་གང་མིན་ཚད་ཀྱིས་ཡག་པོ་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་བསྡུགས་བརྗོད་ཤུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་གནད་དོན་ཁས་ཤེས་ཤིག་གི་ཐོག་ལ་ས་གནས་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྱད་ཀྱི་ཡོད་རེད། རང་སྐྱོང་གི་སྡེ་ཚན་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་གར་གཤུང་གི་ས་གནས་མངའ་སྡེའི་གཤུང་གི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་འཛུགས་འོག་ལ་རེན་སྐྱེལ་བྱས་བཞག་པ་དེ། མངའ་སྡེའི་རེན་སྐྱེལ་ལས་ཁང་གི་ཕྱིས་ཞིབ་པས་བཅྱིས་བརྒྱབས་ནས་བྱས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱིས་ཞིབ་པ་དེས་སྟོན་དུ་དུས་ཚོད་ཏཱ་ཏཱ་ཅིག་ལ་ཕྱིས་ཞིབ་བྱས་ནས་ཕྱིས་སྒོ་དེ་བརྒྱབས་ཏེ་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱིས་ཞིབ་པ་ཁེས་ལ་བྱས་ན། ཕྱིས་དེ་ཏཱ་ཏཱ་ཐུག་རྒྱུ་ལ་ཡག་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ཕྱིས་ཞིབ་དུས་ཚོད་ཏཱ་ཏཱ་ལ་བྱེད་མ་ཐུབ་ནས་རྒྱ་གར་གྱིས་ཕྱིས་ཞིབ་བྱས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ང་ཚོས་ཕྱིས་ཞིབ་བྱེད་དུས་ཕྱིས་དེ་ཏཱ་ཏཱ་མ་བསྡད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ཕྱིས་ཁ་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱིས་ཁར་བར་བསྡུན་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱིས་ཁ་དེ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ལ་ཆུང་ཙམ་བ་ནས་བསྡུན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྱད་སྟོད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཤུ་ཡིན། མ་འོངས་པར་ཕྱིས་ཞིབ་དེ་ཚོ་དུས་ཚོད་ཏཱ་ཏཱ་ལ་བྱ་ཐུབ་རྒྱ་དང་། ཕྱིས་ཞིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་འགྲོ་ཤུང་གྲགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕྱིས་ཞིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་འགྲོ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཚོའི་ཐད་ལ་ཤུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ས་གནས་མང་པོ་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྱད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱིས་བྱེད་མཁན་གྱི་ངོས་ནས། འདས་པའི་ཕྱིས་ཞིབ་པ་ཆུན་པ་དེ་ཚོས་ཕྱིས་ཞིབ་བྱེད་དུས་ཕྱིས་ཞིབ་དེ་མཇུག་པོ་མཇུག་པོ་ཚར་འགྲོ་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཕྱིས་ཞིབ་བྱས་ཡོང་དུས་སྟོ་ཚན་རེ་རེ་ལ་ཟླ་བ་མང་པོ་ཟླ་བཞི་ལྟ་དུག་དེ་འདྲ་འགོར་ཡོང་དུས། ཕྱིས་ཞིབ་པ་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱུ་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་ཅིག་ཆེད་མངག་གྱིས་རྒྱ་གར་ཕྱིས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཟླ་བ་ཁས་ཤེས་ཤིག་བྱས། ང་རང་ཚོའི་ཕྱིས་ཞིབ་པ་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱ་མཁན་བྱས། ལས་བྱེད་གཅིག་གིས་ཕྱིས་ཞིབ་པ་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱ་མ་ཐུབ་པར་སྟོད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་དུས། རང་བཞིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་དུས། ཕྱིས་ཞིབ་བྱེད་སྟངས་ཐད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཅི་རེད་ཅེ་ན། གཅིག་བྱས་ན་ཁས་ཤེས་ཀྱིས་ཞིབ་ཚགས་པོ་ཡག་པོ་བྱས་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། སྟོ་ཚན་སོ་སོའི་ནང་ལ་ནམ་རྒྱུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཕྱིས་ཁ་དང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལའང་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་དས་གོ་ཚོད་བྱས་ན། ལྟོ་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཞིག་གིས་ང་ལ་གསུངས་སོང་། མཚན་དེ་ཞུས་མ་དགོས་པ་དང་། ཁོ་རང་གི་ལས་ཤག་གསར་པ་བརྒྱབས་ནས་ལས་ཤག་ནང་ལ་གློག་གི་ཤེལ་ཏོག་གི་ཚོད་ཡོད་མེད། དེའི་འཛིན་གཞིར་བཟུང་གི་ཕྱིས་ཞིབ་པས་ང་ལྟ་རྒ་འགྲོ་ཡིན་ཞེས་ལས་ཁྲངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ལྟ་མིག་ཁྲེར་ཤོག་ཅེས་ལས་པ་དེ་འདྲ་བཤད་ཀྱི་འདུག དེ་ལས་མིན་དངོས་གནས་ཡིན་མིན་ལ་དོགས་པ་ཡོད་ཚེ། ངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་ཕྱིས་སུ་ལབ་ཚོག་གི་རེད། དེ་འདྲ་བྱས་ན་ཏཱ་ཏཱ་སྟོད་ཀྱི་མི་འདུག དེ་ཚད་ལས་བརྒལ་འདུག དབེར་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཞིག་གི་ལས་ཤག་ནང་ལ་གློག་གི་ཤེལ་ཏོག་གི་ཚོད་ཡོད་མེད་ཕྱིས་ཞིབ་པ་ཞིག་གིས་དེ་འདྲ་ལབ་ན་ཏཱ་ཏཱ་ཅིག་ཡོད་དམ། དེ་གཅིག་ཤུས་བཞག་ན་བསམ་སོང་། ཐུགས་ཕྱེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀྲིད་ལམ་འདི་བཀྲིད་ནས་ཅིས་ཞེབ་ལས་ཁུངས་ཡིན་ནའང་འདུ། མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྱེའི་ཚོགས་ཆུང་ཡིན་ནའང་འདུ། ཁ་ཤས་ཐུགས་སྙང་གནང་དགོས་པ་མེད་ན་བསམས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡོད་རེད། སྤྱི་ར་བཏང་ང་ཚོ་ཅིས་ཞེབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་དུས་དུས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་འདི་ཚོའི་ཐོག་ནས་འདི་ཅིས་ཞེབ་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་ཞིག་རེད་དམ་མ་རེད། གཞན་གྱི་འགྲོ་སྐྱབས་རེད་དམ་ཟེར་བའི་གནས་སྐྱབས་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ལྟ་དགེ་མཚོན་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཤོག་གྲངས་ ༡༥ ནང་ལ་དབུས་བོད་སྨོན་འཛིན་ཚོགས་ཀྱིས་སྨོན་གྲྭ་ཅིས་ལེན་རྒྱའི་སྐོར་ལ་བྱིས་འདུག འདི་ཅིས་ཞེབ་སྙན་ཐོའི་ནང་གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་སྟེགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་འདྲ་ཞིག ཡང་ན་དབུས་བོད་སྨོན་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སྨོན་གྲྭ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་དཏུལ་སྨྲོད་ལེན་འདྲ་གོ་དང་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་གསུང་གི་ཡོད་ན་ནི་ལོགས་སུ་རེད་མ་གཏོགས། འདི་ཚོ་ལའང་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ཐུགས་སྙང་གནང་དགོས་པ་ལས་དོན་དེ་འདྲ་བྱེད་སྐབས་ས་མཚམས་འདྲ་གང་ཡིན་པ་འདིར་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་པ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་མིན་ནམ་ཞེས་ཚོར་སྙང་ཞིག་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཞན་པ་གཉིས་འདི་ད་ལྟ་གོང་དུ་གྲངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཅིག་གསུངས་པ་རེད། ད་བར་མཐོང་བ་གཉིས་བྱུང་འདུག དེ་བས་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྐྱབས་འདི་གང་འདྲ་རེད་དམ་ཞེ་ན། ད་ལྟ་ ༡༣༧ གཅིག་ལ། ཤོག་གྲངས་ ༡༩ ནང་གསུངས་པ་རེད། དེ་ནས་མར་གཅིག་འཕེན། མཐའ་མ་དེར་ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢᳘ ཐོག་སྨོར་གཅོད་ཡོད་པ་བཅས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། མདོར་ན་དེའི་དུས་བྱ་གཉིས་དེ་དེ་ལྟར་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོ་ ༡༣༧ མར་ཡོད་པ་དེ་ཁ་སང་སྟོན་མ་མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྱེའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ᳘ པས་སྨྲན་ཐོ་བཏོན། འདི་བཏོན་ཚར་དུས་བཀའ་ཤག་གིས་མཇུག་སྐྱོང་གནང་བ་དེའི་ལན་འདེབས་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ་རེད། དབེར་ན། དེའི་ནང་སྨོར་མོ་ ᳘᳘,᳘᳘᳘ ཞེས་པ་དེ་རེད། དེའི་མཇུག་ལ་ང་ཚོས་ཡང་བསྒྲུར་གཅིག་དེད་ཡོད་པ་རེད། ཡང་བསྒྲུར་གཅིག་དེད་ནས་མཐའ་མ་དེར་ཁོ་ཚོས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཆགས་ནས་མཐའ་མ་ངོ་མ་དེ་འདི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མདོར་ན་འདི་འདྲའི་གནས་སྐྱབས་ཐོག་ནས་གཞན་དེ་ཡང་དེ་ལྟར་འགྲོ་སྐྱབས་གཅིག་པ་གཅིག་རྒྱང་རེད། ད་དུང་དེ་མཚུངས་རེ་ཟུང་རེ་ཟུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སོ་སོས་ཏ་གོ་བའི་ཆ་ནས་དེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཀཱན་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ཅེས་ཁྱའི་ཚོགས་ཆུང་སྒྲབས་བདུན་བས་བྱི་ལོ་ ༢༠༡༣།༢༠༡༤ གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ཅེས་སྟན་ཁག་ཅིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་ཐོག་མཇུག་སྟོང་དགོས་པའི་བཀའ་ཤག་གི་ བདའ་དེད་འཇུག་སྟོང་། ལན་འདེབས་དེའི་ཐོག་ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཟིགས་ཞིབ་མཐེལ་ཕྱིན་པ་གནང་ནས། དེ་རིང་འདིར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཉིས་རྒྱོས་ཡོད་མེད་ལ་ལྟོས་མེད་ ༧༢༥ དེའི་ཐོག་གི་གནས་སྟངས་ཇི་ཙམ་ཞིག་གཙང་མ་ ཆགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཙོ་ལྷག་ཡོད་མེད། མཇུག་བསྡོམས་ནང་དུ་གསུངས་པ་དེ་དེ་བཞིན་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའི་ཐོག་ ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀྱིས་དབུས་པའི་རྒྱུན་ལས་དང་། མང་ཚོགས་ཅེས་ཁྱའི་ཚོགས་ཆུང་སྒྲབས་བདུན་པའི་ ཚོགས་གཙོ་གཙོ་ས་པའི་ཚོགས་མི་ཚང་མ་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་བྱས་ནས་སྒྲིང་དབུས་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ། དེའི་ཐོག་ལ་ཕྱག་ ལས་ཡག་པོ་གནང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་དང་སྨྲགས། མཇུག་སྟོང་དགོས་པ་ལྟག་བསྡད་པ་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ལས་ཁུངས་ མ་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་ཕར་ཁུངས་སོ་སོ་ལ་ལན་སྨྲད་རྒྱུར་ཕྱལ་རྗེས་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ལྟག་པར་དུ་ དེའི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཚོད་ཅིག་ཕེབས་སྲིད་པ་རེད། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་དེ་སྔོན་ཙ་བའི་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གི་ཤོས་དོགས་འཇུ་ལ་རྒྱུན་ལས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གི་ཤས་ལ་བཤད་ གནང་བ་གཞིར་བཟུང་། ཕྱི་ར་བཏང་ཡོང་བསྡད་སྤྲོད་བསྡད་དེ་གা་དུས་ཡིན་ནས་ལོ་རྒྱ་པར་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ཡོང་བསྡད་ཆེང་པ་ དེའི་ནང་དུ་གསར་པ་སློབས་ནས། ཁ་གསས་རྒྱ་ཞིག་རེད། སྤྲོད་བསྡད་ཆེང་པ་ཡང་སྤྲོད་བསྡད་གསར་པ་དེ་འདུ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ ཡོད་རེད། གা་དུས་ཡིན་རྩང་སྤྲོད་བསྡད་འདི་ནས་ཡང་གཙང་མ་ཆགས་རྒྱ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་ཡོང་བསྡད་ ཆེང་པ་དང་། སྤྲོད་བསྡད་ཆེང་པ་བཀའ་ཤག་གི་ས་ལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་ དབང་ཡོད་དུས། དེའི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཅིས་ ཞིབ་ལས་ཁང་གི་ཕྱག་ལས་གནང་ཐུགས་དང་། འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་ཆེད་མཐོའི་ཅིས་ཞིབ་པས་ཅིས་ཞིབ་མ་གནང་བའི་ ཐོན་ལ་ང་ཚོའི་ཅིས་ཞིབ་ངོས་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་པེཏས་པ་རེད། དེ་འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་ཁྱབ་ཅིས་ཞིབ་ལས་ ཁང་ལ་ང་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དེ་འདྲ་རེད་འདུ། དེའི་ཐོག་ལ་ཅིས་ཞིབ་ངོས་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་ འདུ་ཞིར་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ལ་བཀའ་མངགས་ཞུ་ཚོག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་ཅིས་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཡུན་གནང་རྒྱ་དེ་སྤྱི་བཏང་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའི་ཅིས་ཞིབ་དང་། ང་ཚོའི་ཅིས་ཞིབ་ བར་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་ཐོག་ལ་གནས་སའི་ཁྱད་པར་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ང་ཚོའི་ཅིས་ཞིབ་པ་ཡིན་ན་དུས་ཡུན་འགོར་གྱི་ ཡོད་རེད། སྒྲགས་རེ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་འགོར་བ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་སྟན་གསན་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་མ་ ངོངས་པར་ཅིས་ཞིབ་གནང་ཐོག་ཀྱི་ཐོག་ དུས་བསྡུན་གྱི་འགྱུར་བཅོས་གཅེ་རེ་གཏང་དགོས་ཀྱི་འདུ། ཅིས་ཞིབ་བྱ་རྒྱའི་གནས་ སྟངས་འགྱུར་བ་ཙ་བ་ནས་མེད་པ་ཡག་པོ་དགོས་རྒྱ་ཞིག་དང་། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་ལ་གནང་དགོས་རྒྱའི་ཐོག་ལ་གྲོས་ ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་དེ་འཇུ་ཕེབས་ཀྱི་འདུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། འབྲེལ་ཡོད་ཅིས་ཞིབ་ལ་ང་ཚོས་སྟན་གསན་ཞུ་ཚོ

དཀྱིན་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གི་བཀའ་གནང་པ་ནང་བཞིན། སྒྲགས་སྒྲགས་ལ་ཅིས་ཞིབ་སྟན་ཐོའི་ནང་། དགེར་ ན། བོད་སྲོག་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་རེད། དེ་བཞིན་དེ་སྔ་གྲོས་ཚོགས་འདི་གা་རང་ནང་སྒྲགས་བཙོ་ལྟའི་གྲོས་ཚོགས་སྒྲགས་སུ་ས་

ཆ་མེད་བསྒྲུར་ཐོག་རྩོལ་ཤོར་རྒྱུ་མེ་འདུག་ དེ་བཀོད་པ་ཡིན་ན་ཕན་གྱི་ཡོད་འགྲོ་ གནོད་ཀྱི་ཡོད་འགྲོ་ དེ་རིང་བསྒྲུར་དུ་ སྒ་མ་ཐུད་ནས་ཐོན་ཡོང་གི་འདུག་ ས་ཆ་མེད་བསྒྲུར་དེ་དག་ཚང་མ་བོད་མི་མང་སྒྲོ་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབབ་པའི་ གྲོས་ཚོད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་། མ་འོངས་པ་དེ་ལྟར་བྱ་དགོས་རྒྱུ་དེ་དག་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ཡིག་ཆའི་ཐོག་ལ་བཀོད་དེ་སང་ཉིན་མང་པོ་སྟན་སྒྲོན་ཞུས་ན། དེའི་ལས་ཀར་པན་ཐོག་འདུག་གམ་གནོད་སྐྱེལ་གྱི་ འདུག་ དེའི་ཐོག་ལ་རྩིས་ཞིབ་པར་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཚོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ཡིན་ཅང་ལས་དོན་འགན་ཞིག་དགེར་ན། ས་ཆ་མེད་བསྒྲུར་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་གཞན་དབང་སྟབས་བསྒྲུན་ཡིན་ཅང། ལས་ཀ་གྲུབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ་ཡིག་ཆ་ལ་བཀོད་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་རྩིས་ཞིག་པར་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་འདིར་གོ་སྒྲབས་བློངས་པ་དང་སྒྲགས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མར་སྟེང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ང་ཚོས་ལས་དོན་གྱི་མཇུག་སྡུད་རྒྱུ་དེ། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་མཇུག་སྡུད་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

སྒྲོ་འཐུས་གསེར་རྡུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལག་ས།

སྒྲོ་འཐུས་གསེར་རྡུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལག་ནས།

དབལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ བོད་མི་མང་སྒྲོ་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲལ་ཚོགས་ ཆུང་སྐབས་བདུན་བའི་སྟན་ཐོ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་ཡིན། བཀའ་ཤག་གིས་མཇུག་སྡུད་བྱས་པ་དེ་ལ་སྒྲོ་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་གནང་ནས་སྟན་ཐོ་ཅ་ཅང་གི་རྒྱས་པོ་ཞིག་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཕེབས་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དེའི་སྔར་བྱས་ཀྱི་ལས་དོན་གྱི་བྱེད་སྒོ་ཚང་མ་ལ་ བསྟན་བཙོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྒྲོ་ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་གནད་འགག་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཁྱིས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ཁྱིས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་གা་ཚད་ཀྱིས་ཞིབ་ཚགས་པོ་ཡོད་ན་དེ་ཚོད་ཀྱིས་ང་ རང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་བྱེད་ཆོག་པ་དང་གྲོང་ཁྱོག་ལངས་པའི་མཁན་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་ཁྱིས་ཞིབ་ཀྱི་ ཐོག་ནས་དོན་དངོས་གང་ཡིན་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཀ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་གཞི་རྩར་བཞག་པའི་ ཐོག་ནས། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའི་སྒྲོ་འཐུས་ཀྱི་ཆེད་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་མང་ཚོགས་ཁྱིས་ཁྲལ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་ལས་དོན་མང་པོའི་ནང་བཙན་ཐོག་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་ལ་སྤར་རྟེས་སུ་བཀའ་ཤག་གིས་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ ཡོད་ལ། དོན་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཆགས་ཡོད།

དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ལ་དོན་དགེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དཔེ་བཞག་ན་ཁྱིས་ཁྲ་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་ཁ་ ཤས་ཤིག་ དཔེ་བཞག་ན་དཔལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ ང་ཚོའི་ Boarding pass དེ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ན། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ ལས་བྱེད་ཅིག་ཡིན་ན། ས་གནས་དེ་ལ་འགྲོ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་གཏན་ནས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཁྱིས་ཞིབ་སྟན་ཐོའི་ནང་ཐེངས་མ་

གཅིག་མ་གཏོགས་འགོད་མེད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ཁྲིམས་མ་ཁས་ཀན་བསྟེན་པས་སོང་། དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་དངོས་གནས་བསྟེན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐད་ལ་དོགས་པ་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རེད་མ་གཏོགས། བསྟེན་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡིན་ན། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྒྲན་ཕོ་གཅིག་གི་ནང་ཝེབས་ཡོང་པ་དེ་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་རེད། ཆུ་མཐུད་དུ་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ཡོང་དགོས་པ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་པོར་ཤེས་མ་སོང་། གནད་འགག་ཁས་ཀན་སྣང་ལ་ང་ཚོས་རྩིས་སུབ་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལ་བྱང་རྩོང་ཡོད་རེད། ངས་དཔེ་མཚོན་གཅིག་གི་སྣང་ནས་ཞུས་ན། ཤུད་ཤི་དོན་ཁང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་འབུམ་བཏུན་ཆུ་བརྒྱད་ཆུ་རྩིས་ཤུབ་བཏང་བའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་བྱང་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་དུས། ཆུང་བའི་རིགས་ཁས་ཀན། ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་རང་གི་ནང་ལ་མང་པོ་བསྟེན་པས་དགོས་པ་དེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་མ་སོང་། དེ་ལ་རྩིས་ཞིབ་ལྟན་ཁང་རེད། དེ་དང་འདི་ལྟ་བུ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་དེ་ཚོའི་ངོས་ནས་གা་རེ་དགོས་ནཱ་ལང་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྒྲན་ཕོ་དང་དེ་ཚོ་གা་ཚོད་སྒབ་པ་ཡོད་ནའང། དེ་ཚོད་ཀྱིས་ཡག་པ་ཡོད་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་རིགས་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན། དེར་གནད་འགག་ཆེན་པོ་འདུག་སྟམ། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྟེ་ཚན་དེ་ཚོའི་ནང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང། བགོ་གླེང་དང། ལམ་སྟོན་བྱེད་རྒྱའི་ནུས་པ་ཡོད་མེད་ཅི་ཡི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཁས་ཤེག་གི་ས་གསུངས་སོང་། ང་རང་ལ་ཚོར་སྣང་ཞིག་ཡོད། དཔེར་ན། དཔལ་འབྱོར་དང་རྩིས་ལ་འབྲེལ་བ་དེ་འདྲ་ཐོག་ལ་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགོད་བསྡད་པ་བྱང་བ་རེད།

ཡིན་ནའང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་དེ་ཚོ་ཕལ་ཆེར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྣང་ལ་འགོད་མི་ཡོང་དམ་སྟམ། བཅོན་བྱོལ་བོད་མི་འི་ཆེས་མཐའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་དང། རྩིས་ལེན་རྩིས་སྟྲོད་དགོས་པ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ།། ཐེངས་སྐ་རྟེས་ལའང་དེར་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གིས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྩིས་སྟྲད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རྩིས་བློངས་མི་འདུག ཁ་རེ་བྱས་ནས་ཡིན་ནམ་ཅེར་རྒྱའི་དྲི་བ་བཏང་བ་དེ་འདྲ་ཙ་བ་ཉིད་ནས་ཚོར་མ་སོང་། དེ་རིང་གི་གོ་སྒྲིགས་དེ་བརྒྱད་ནས་ངའི་འཚོར་སྣང་ཞིག་ཤུས་ནས་བསམས་སོང་།

དེ་ཡིན་དུས་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་ཚང་མའི་ཐོག་ལ་གནང་ལས་ཞིག་འདུག་སྟེ། དེའི་སྣང་ལ་བྱང་མི་འདུག ཕྱིར་བཏང་གི་རྒྱུ་མཚན་གা་རེ་ཡིན་མིན་མགོ་འཚོས་ཀྱི་མེད། དེ་འདྲའི་ཚོར་སྣང་བྱང་བ་དེར་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལ་ཞུ་འདོད་བྱང་སོང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གཟུ་ཡེ་ཤེས་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བཀྲ་རོས་སྒྲི་འཕྲས་གཅིག་གིས་འདིའི་ནང་ལ་གནས་བསྟོད་དཔང་རྒྱས་ཟེར་ནའང་འདུ། གནས་བསྟོད་བདེན་རྒྱས་ཟེར་ནའང་རེད། འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྩ་བའི་འདིའི་རྩེས་དེ་གནས་བསྟོད་དཔང་རྒྱས་མི་འདུག་ཅེས་ཁོས་སྟོན་བཏོན་པ་མ་གཏོགས་རྩེས་ལ་བཀག་བསྟེལ་གང་ཡང་བྱས་མེད་པ་རེད། འདིའི་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ལའང་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཚགས་འདུག འདི་འདྲའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་བསམ་ཤེས་གང་བྱེད་དགོས་པ་འདུག ཕ་བའི་དེ་རིང་ཁ་སང་གནས་གྲྭ་དེ་ཡང་སྟོན་མ་དང་མི་འདྲ་བར་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་དེ་ཉོ་དུས། གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཕྱིན་མིན་དང་ང་ཚོའི་ད་ལྟའི་འདིའི་ནང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་མ་འོངས་པར་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ལེགས་བཅོས་དགོས་པའི་རིགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བཀའ་བསྩུར་ཡང་བྱུང་སོང་། མ་འོངས་པར་འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྩུར་གནང་བའི་ཐོག་ནས་ཕྱིས་ཞིབ་ལྟན་ཁང་དེ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྟེ་ཚན་དང་། དེའི་ལས་དོན་ལ་དོ་ཧོག་མེད་བའི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་དང་སྨྲིག་གཞིར་བསྐྱར་བཅོས་གང་བྱེད་དགོས་པ་འདུག ཕྱིས་ཞིབ་དང་གོ་བསྩུར་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་དེ་འདྲ་ཞུ་ཚོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ལགས་སོ། འདི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ཕྱིས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༢ པའི་སྟན་ཐོར་བཀའ་ཤག་གིས་མཇུག་གཅོད་གནང་བར་སྤྱི་འཕྲས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་སྦྱོར། མཇུག་གཅོད་གནང་བའི་སྟན་ཐོ་འདི་སྟན་སྒྲོན་ཟིན་པའི་ཐོག་ལ་བཀྲོ་གྲེང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བྱུབ་པ་ཡིན། འདིའི་མཇུག་སྒྲོང་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོད་དེ་སང་གི་ལས་རིམ་ནང་ཕེབས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སང་སྨ་དོ་ཕྱག་ཚོད་ ༥།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢᪥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྐབས་ ༡༨ པའི་གོང་མི་མང་སྤྱི་འཕྲས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲྭས་ཚོགས་དུས་ ༣ པ། དེ་རིང་ལས་ཉིན་ ༡༡ པ་དང་མཐའ་མ་དེ་ཚགས་བསྡད་ཡོད། དེ་རིང་སྔ་དོ་ཏེ་བ་ཏོས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དང་གོ། གཞུང་འབྲེལ་གྲྭས་ཚོད་གྲྭས་འཛར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པར་གཟིགས་རོགས་གནང། གྲྭས་འཛར་འདོན་མཁན། སྤྱི་འཕྲས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྱག་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སྤྱི་འཕྲས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྱག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ།

གཞུང་འབྲེལ་གྲྭས་ཚོད།

སྟོན་གྲྭང།

ཁྲོས་ཚོད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཚོས་སྟོན་ལགས་ནས།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཚོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ལགས་སོ། མཇུག་སྟོན་ཀྱི་སྟོན་དེ་གཤོན་འཕྲི་རྒྱ་དང། སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲིང་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲིང་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ཆོད་གྱིས་འཚར་ཡིག་ཆ་ཡང་ ༢༣ བའི་ཐོག་ལ་ཆཤས་ཐུང་དུ་ཅམ་ཞིག་ཞུ་རྒྱའི་འདོད་པ་བྱུང། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྱའི་ཚོགས་ཆུང་སྒྲབས་བདུན་པའི་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་གྲྭབ་དོན་སྟན་ཐོ་ལ་འཛིན་སྒྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ས་མཇུག་གཤོན་དང། དེའི་རྗེས་ལ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་རྗེས་ལ། ད་དུང་མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྱའི་ཚོགས་སྒྲབས་བརྒྱད་པས་མཇུག་སྒྲོང་གནང་རྒྱའི་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ད་དུང་ལྷག་སྟོད་པ་འདི། རོབ་སྟེ་ཁ་ལ་ལྷ་དུས་གནས་སྟངས་དང་ཅིས་རྟོག་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཀྱིས་ཚབས་ཆེན་པོ་མིན་ནམ་བསམ་པའི་ཚོར་བ་དེ་འདྲ་སྐྱེས་སོང། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རིམ་པ་དེ་གা་ཅམ་ལ་མར་ཅིས་ཞིབ་གནང་ནས། དེ་ལ་ལན་བརྒྱབས་ཀྱང་དུ་དུང་གཅང་བཟོས་གནང་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིག་ཐོག་ལ་གསལ་དུས། གནས་སྟངས་དེ་ཚོའི་གྲས་ཀ་ཟླ་ཞིང་དགོས་མིན་དམ། ཚབས་ཆེན་པོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་མིན་ནམ་བསམ་པའི་ཚོར་བ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། ཡིན་ནའང་ཁ་སང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྟན་ཐོ་མར་ལྟགས་བློག་གནང་པའི་སྒྲབས་ཐུ་གནད་དོན་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གཅང་བཟོས་དང་གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་པའི་གནད་དོན་འདུག་བསམ་པའི་བསམ་ཚུལ་བྱུང། བྱས་ཅང་དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་ཡང་སྟྲིང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ཚགས་ཚུད་ཡོང་དང་མི་ཡོང་གཙོ་བོ་དེ་ཅིས་དང་ལངས་ཕྱོགས་ཡིན་པ་སོང་ཅང། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་ཡིད་གཟབ་གནང་དགོས་རྒྱ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང། ད་ལྟའི་བར་དུ་ཚགས་ཆུད་པོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཡོང་སྟོད་པ་དེ་ཡང་རང་དབང་ཅན་ཀྱི་སྟེ་ཚན་ཅིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚོས་སྒྲ་ལས་བསྒྲོན་པའི་གྲྭབ་འབྲས་དང། དེ་དེ་བཞིན་དུ་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཇུག་དེད་གནང་བའི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་གནས་ཆུ་ལ་གཞན་ཞུ་འདོད་གང་བྱུང་ཟེར་ན། འདི་འདྲ་ཞིག་གོ་རྒྱ་འདུག སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་སྟན་ཐོར་བཞག་པའི་ཐོག་ལ་མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྱའི་ཚོགས་ཆུང་རེད། དེ་མིན་པའི་སྟེ་ཚན་གཞན་ཁག་གི་སྟན་ཐོ་ཁག་ཅིག་ལས་ཏ་ཅང་ལས་སློ་བོར་ཁྲིམས་དང་སྟྲིག་གཞིའི་ཐོག་ནས་འགལ་ཡོད་ཀྱང། ཏ་ཅང་ལས་སློ་བོ་ཤེག་གི་ཕར་འགྲིག་པའི་ཁོངས་ལ་བརྟེ་དུས། ཁོང་ཚོས་ཐོག་མཐའ་ཁག་ལ་ཕྱིན་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པ་དེ་ཚོ་དེ་ཅམ་གྱིས་ལྷོད་ཁོག་མ་མཐོང་པའི་གནད་དོན་ཞིག་འདུག་བསམས་ནས། རྗེས་ཞིབ་ལས་བྱེད་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་ཡར་སྐེབས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ཁོང་ཚོས་རྗེས་སུབ་དེ་ལས་ཞེ་དགོས་ཀྱིས་སློ་བ་ཡོད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དང། དེ་གা་ནང་བཞིན་མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྱའི་ཚོགས་ཆུང་དང། ཐྲང་གི་གོང་མ་དང་ཚང་མའི་ཐོག་ནས་ལས་ཐུ་ཡོ་ཞེ་དགོས་ཤེག་ངོས་ལེན་གནང་གི་འདུག བྱས་ཅང་ང་ཚོས་དེ་ཅམ་སྐད་བརྒྱབས་དང་མ་བརྒྱབས་མི་འདུག་བསམས་ནས་དགོངས་ཆུ་ལ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་སྟོད་ཀྱི་འདུག བྱས་ཅང་ཕྱོགས་ཚང་མའི་གནས་ཆུ་ལ་དེ་ང་ཚོ་

འགན་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་མཁྱེན་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་རེད་བསམ་ཡིན། མ་མཁྱེན་པ་དང་ཡོད་མ་རེད་དེ། ང་རང་གིས་གནས་ཚུལ་དེ་གོ་བ་སོང་ཙང་ཞུ་འདོད་བྱུང། འདི་ཞུ་སའི་སྒྲིངས་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་དེ་འཇ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་ནས་ཁ་སང་གནད་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་ཕྱག་སྟྲེལ་གྱི་འཐུས་ཁག་ཅིག་གིས་ཕྱིས་མ་གཏོགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐོག་ལ་ཕྱིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་ཡོད་མེད་དེ་འཇ་ལ་བཀའ་ཤེས་མཁན་དེ་འཇ་ཡང་འདུག ཕྱི་ར་བཏང་ལམ་སྲོལ་ལ། ཕྱིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་ཕྱིས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཞིག་དང་སྐུ་དབང་ཞིག་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་དེ་ཚོས་ཕྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སློབ་སྦྱོང་གནང་བ་ཞིག་མ་གཏོགས་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ལ་སློབ་སྦྱོང་གནང་མེད་པ་སོང་ཙང། དེའི་ཐོག་ནས་ཞིག་འཇུག་གནང་པའི་བྱུབ་དོན་སྟྲན་ཐོ་གང་ཟག་སོ་སོའི་རྣམ་དབྱེད་ལ་བལྟས་ནས་ཐག་བཅད་དེ་སྟྲན་ཐོ་ཞིག་ཡོད་དུས། དེ་འདའི་ཐོག་ནས་ཡར་ཙམ་མར་ཙམ་དེ་འདྲ་ཡོང་སྲིད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེ་མ་གཏོགས་སྐུ་དབང་དེ་ཡོད་ཐག་ཆོད་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་ནས་སྟྲན་ཐོ་བཞེས་མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང་མང་ཆེ་བ་རྒྱུས་མངའ་དེ་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། ཟུར་འཛུགས་སྟེ་ཚན་ཁག་གི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ལ་རྒྱུས་མངའ་མེད་དུས། མང་པོ་ཞིག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་པོ་བཞག་ནས་སྐྱོན་གནད་འདོན་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཁག་ཅིག་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟུར་འཛུགས་སྟེ་ཚན་སོ་སོའི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ལའང་གཟིགས་ཏེ་རྒྱུས་མངའ་དང་སྐུ་དབང་ཡོད་པའི་འགན་འཛིན་ལྟན་ཚོགས་ནས་སྐུ་དབང་གནང་པ་དེ་དང་ཏུག་ཏུག་མ་ཐུན་གྱི་འདུག་དང་མི་འདུག་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྟྲམ། ཕྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང།

མཐའ་དོན་ཕྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་མང་གཙོ་ཕྱིས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང། བཀའ་ཤག ཚང་མས་ཕྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཙང་བཟོ་གནང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཁག་ཚང་མའི་ཐོག་བསྡུགས་བརྟོད་དང། ལྷག་པར་དུ་ཕྱིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ང་ཚོའི་ཕྱི་ཚོགས་ཚགས་ཆུད་ཡོང་ཆེད་དུ་འགན་ཁུར་ཅུར་ཐག་གནང་ནས། བཀའ་བཀྲོན་གཏོང་གིན་གཏོང་གིན། མིས་གང་བྱུང་མ་བྱུང་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱོན་མ་ཕྱིས་ཞིབ་པ་ཚོར་བཀའ་བཀྲོན་བཏང་སྲོང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚང་མས་ལས་ཀ་མ་ཐུད་ནས་ཅུར་ཐག་རྣད་ཐག་གནང་སོང། དེ་ལ་སྒྲིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ཐེ་ཆེ་ཞིས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ཕྱག་བཀྲག་གི་ཡོད་ན། ཕྱག་ཡག་པོ་བྱས་ནས་བཀྲག་རོགས་གནང། ཕྱི་འཐུས་བརླ་བདེ་ལེགས་ལགས།

ཕྱི་འཐུས་བརླ་བདེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དགལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་ཚོགས་ཕྱིས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་དང། འདིའི་ཐོག་ལ་ཞོར་འཕྲོས་ཤེག་ཞུས་ན་དྲན་སོང། ཆ་བའི་མང་ཚོགས་ཕྱིས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་རེད། དེ་བཞིན་གལ་ཆེན་པོ་དང་ཕན་ཐོགས་པོ། ཡག་པོ་ཡོང་གི་འདུག ཁ་སང་དས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་གནད་དོན་ཁས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་སོང། ང་

ཆོས་གོ་ཐོས་ལྟར་ན། དེ་ཡང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་གང་ཙམ་ཡོད་ས་ནས་ལྟ་དུས། ང་ཆོས་ཕྱིས་ཁྱེད་ནང་ལ་བཀའ་ཁྲོལ་གཏོང་མཁན་སོ་སོ་དང་། དབུལ་ལེན་མཁན་ཡང་སོ་སོས་བྱས་པའི་སྨོན་མོ་སྨོང་ཐུབ་ ༥༠།༡༠།༨༠ དེ་འདྲ་ཡོད་མཁན། དེ་འདྲའི་ཆོས་རྟོག་བྱང་བ་དེ་འདྲ་ཆོས་བསྒྲུབ་བཏང་བ་རེད་ཅེས་པ་དེ་འདྲ་འདུག ཚ་བའི་སྒྲུ་དབང་ཡོད་རེད། དེ་ཁྱད་མཚར་ཞེ་དྲགས་རེད། བཀའ་ཁྲོལ་གཏོང་མཁན་དང་དབུལ་ལེན་མཁན་གཉིས་ཀ་སོ་སོས་བྱས། དེའི་གནད་དོན་དེ་ཆོས་བསྒྲུབ་བཏང་པ་ཡིན་ན། དེ་མ་འོངས་པར་སྟོང་རྟེ་མོ་ཡོང་ས་མ་རེད། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྟེ་ཆེ།

ཆོགས་གཙོ་མཁན་བོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཀན་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ཀཱུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཛར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ ཐོག ལྷི་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་སང་སྟན་ཐོ་བློངས་ཚར་བའི་རྗེས་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་ཚུལ་དེ་ངས་ཤུས་ཟིན་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་བ་ལྟ་དེར་ཆོས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་སྒྲབས་སུ་ཆོས་ཞིབ་ལྟན་ཁང་དེ། བཅའ་ཁྲིམས་འོག་ནས་ཚད་བའི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ལྷེ་ཚན་ཞིག་ཡིན་དུས། དེའི་ལས་དོན་ཁག་ལ་མཇུག་སྟོང་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་མཐུན་འཚུར་སྒྲུབ་དང་། དེ་ལ་གཞོན་ཤུགས་མེད་པའི་ཐོག་ནས་འགན་འཛིན་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་ལས་འགན་ཡོད་པ་བཞིན་ད་ལྟ་བར་གཞོད་ཤུགས་ཙ་བ་ནས་ཐུལ་མེད། མ་འོངས་པར་ཡིན་ནའང་ཐུལ་ཆོས་ཙ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད།

ཡིན་ནའང་ཆོས་ཞིབ་ཀྱིས་ཐུག་ལས་གནང་བའི་སྒྲབས་སུ་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་གི་དགོངས་དོན་ནང་བཞིན་ཐུག་ལས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཆོས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་འགན་རེད། དེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ལ་ད་དུང་མཐུན་རྐྱེན་སྟོར་དགོས་རྒྱུ། དེ་སྔ་ཡིན་ན་སྟོར་ཡོད་པ་རེད་ལ་མ་འོངས་པར་ཡིན་ནའང་སྟོར་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་ཡི་རེད།

དེ་བཞིན་ཆོས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་པའི་སྒྲབས་སུ། ཁ་སང་ཆོས་ཞིབ་ཀྱི་སྟན་ཐོ་བཏོན། དེ་ལ་མང་ཚོགས་ཆོས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་གཙང་མ་ཆགས་པའི་ཆོས་ཞིབ་ཐུག་ལས་གནང་མཁན་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་མཁན་ཚོའི་སེམས་ལ་དེ་ཆགས་རྒྱུ་དེ། ཡང་ཁོ་རང་ཁོ་རང་ཆོས་ཞིབ་གནང་མཁན་ཀྱིས་ཆོས་ཞིབ་གནང་པ་རེད་དེ། མང་ཚོགས་ཆོས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་དེ་ཆེད་མངགས་བོད་མི་མང་སྟེ་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་ནས་བཅུགས་བཞག་པའི་ཆེས་མཐོའི་ཚོགས་ཆུང་ནས་གཙང་མ་བཙོ་རྒྱ་དེ་འདང་མང་ཚོགས་ཆོས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་ལ་འགན་དབང་ཡོད་རེད། དེའི་གནས་བབ་དེ་ཆོས་ཞིབ་གནང་མཁན་ལྟན་ཁང་གིས་མཁྱེན་དགོས་པ་རེད་སྙམ།

ཡིན་པ་ཡིན་ན་སྲུས་གཙང་མ་གང་འདྲ་བཙོ་ནའང་འདུ། སྲུས་ཆོས་ཞིབ་གང་འདྲ་གནང་བ་ཡིན་ནའང་མཐའ་མའི་དུས་ལ་ཁྲིམས་སྒྲིག་གི་དགོངས་དོན་ལྟར་གནང་རྒྱུ་དེ་བས་ཀྱང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ནས་དེ་དགོངས་པར་འཇགས་པ་ཞིག་དང་ལྟག་པར་དབུའུ་ཁ་སང་ངས་སྟན་གསན་ཞུས་པ་བཞིན། དེ་སྔ་མང་ཚོགས་ཆོས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་དང་། དེ་

དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ནས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་གྲོས་ཚོད་བཞག་པ་དེའི་ཐོག་ལ་ས་ཆ་དང་། དེ་འདྲའི་གནས་དོན་ཁག་ཅིག་ལ་རྩ་བའི་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དང་འཛིན་སྐྱོང་གིས་གནད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སྟན་ཐོའི་སྒང་ལ་བཏོན་པ་ཡིན་ན་དེས་ཕན་ཀྱི་ཡོད་དང་གཞོད་ཀྱི་ཡོད་མ་འོངས་པར་ཕྱིས་ཞིབ་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཞིག་རེད་འདུག ལྷར་ཡང་དྲན་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་མང་ཚོགས་ཕྱིས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན་དེ་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་དང་། དེའི་སྟན་ཐོ་ཚང་མ་གྲོས་ཚོགས་ལ་སྟེབས་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྟོག་བཤེར་གནང་གི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལ་དེ་གཅིག་ཅམ་ཚོགས་ཆུང་གི་མི་ལྟས་གཅིག་ཅམ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་གལ་མ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་མ་འོངས་པར་ཡིན་ནའང་།

གོང་དུ་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གིས་གསུངས་པ་བཞིན། སྒྲབས་བདུན་པའི་སྟན་ཐོ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོན་གནས་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་ལྷག་བསྡད་པ་རེད། དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་ཡོང་བསྡད་དང་སྲོད་བསྡད་ཆགས་བསྡད་པ་རེད། ཡོང་བསྡད་དང་སྲོད་བསྡད་ཆེང་པ་ཡིན་ན་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཆོག་གི་རེད། མ་འོངས་པར་གা་དུས་ཡིན་ནའང་ཅིས་ཡོད་པའི་རྟེས་ཡོང་བསྡད་དང་སྲོད་བསྡད་ཐུ་མ་ཐུད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཅིས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་རེད། ཆེང་པ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཆོག ལྷག་པར་དུ་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཁར་ཤེས་ཤིག་གསལ་བར་ཕན་དང་། དེ་འདྲ་དག་རྒྱུ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མ་འོངས་པ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ལྷན་ཁང་སོ་སོ་བརྒྱུད་ནས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་བཅས་པའི་ཅིས་ཞིབ་ལ་གསལ་བར་ཕན་དང་དངོས་འབྲེལ་ཐོག་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་གཙང་མ་ཆགས་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་སྟན་ཐོ་དེ་འཛིན། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཅིས་ཞིབ་ཀྱི་ཕྱག་ལས་དེ་འང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཆུང་བྱ་རྒྱུ་ཐུགས་པན་སོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ཅིས་ཞིབ་ཀྱི་སྟན་ཐོ་དེ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་འཛིན་སྐྱོང་ལ་འགན་ཡོད་པ། དེའི་ཐོག་མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཞིབ་འཛུག་བྱས་ནས། ལྷར་ཡང་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུའི་ཐུགས་འགན་ཡོད་པ། དེ་དག་ཚང་མའི་ཆ་ནས་མཐའ་མའི་དུས་ལ་གང་ལྟར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡིན་པ་དེ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་གསལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་སྟན་ཐོའི་ནང་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་སྤྱོན་གནད་ཆེ་བ་དང་ཤ་ཏྲག་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདང་དགོངས་པ་མ་བཞེས་ན་མ་འོངས་པར་དེའི་ཐོག་ནས་ལྟ་སྟངས་གང་འདྲ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ། དེའི་ཐོག་ནས་སྤྱོན་གནད་དེ་དག་ཆེན་པོ་གལ་མ་རེད། ད་དུང་སྤྱོན་གནད་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ན་མ་ལྷག་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་ལ་འགན་ཡོད་ཞུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཏྲེང་སྨོང་ཁར་ཤེག་ཀྱང་བ་ཡིན་ཙང་། ཚོག་རེ་གཉིས་ཤེག་ཞུས་ན་སྙམ། སྟོན་མ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ཕྱི་ར་བཏང་ང་ཚོའི་མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་དང་། ཅིས་ཞིབ་ཀྱི་སྟན་ཐོའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ལ་ད་ལྟ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། སྤྱོན་གནད་དེ་ཚོ་ཆུང་ཚགས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། སྟོན་མ་ཞུས་ཡོད་ད་ལྟའང་ཞུ་ཡི་ཡོད།

དབུས་ལས་ཁྱངས་ཁག་དང་དེ་བཞིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁྱངས་ཁག་ཡིན་ནའང་རེད། མང་ཆེ་བ་དེ་ལ་སྒྲོན་གནད་དེ་འདྲ་ཡོད་མ་རེད། དེའི་ནང་ནས་ནམ་རྒྱུན་ཕྱོགས་བསྟོམས་ཟིར་རྒྱ་ཞིག་དང་། རྒྱུན་གྲོན། དམིགས་བསལ། དབལ་འབྱོར་ལས་ཁྱངས་བརྒྱུད་ནས་གཏང་རྒྱ། དེ་ནས་རེ་གཉིས་ཤིག་མ་གཏོགས་མང་ཆེ་བ་ཚང་མ་དེ་གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་དག་ཀ་ཅང་གི་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད།

ད་ལྟ་གླེང་སྟོང་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་དུས་སྤྱི་བཏང་ང་ཚོ་དང་པོ་ཅིས་ཞིབ་ཀྱི་ལྟ་ཁོན་གྱི་ཡོད་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེའི་མཇུག་ལ་མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྟན་ཐོ་ཆ་ཚང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སྒྲོག་སྟུང་ཞུ་ཡི་ཡོད་རེད། དེ་ཞུས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ཡང་བསྒྲར་བཀའ་ཤག་གིས་མཇུག་གཅོན་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་རེད། ཡང་དེ་རིང་གཅིག་བཅས་དོན་དག་མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་བཅུགས་པའི་མཇུག་འབྲས་གཉིས་བློག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མཐའ་མ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་རྒྱ་ཡིན་དུས། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་འདེ་ནང་ལ་གནས་སྡུད་ཤིག་དང་། དགོངས་ཆུ་ལ་མ་འདྲ་བ་ཞིག་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལ་གཟིགས་ཆུ་ལ་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་ན། མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་མ་འགྲིག་པ་ཡིན་ན། གང་ནས་མ་འགྲིག་པ་ཡིན་རྒྱང་། ཏག་ཏག་བྱས་ནས་སྟོན་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་སྙམ།

དེ་མ་གཏོགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཡུག་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད། སྟན་ཐོ་གང་ནས་མ་འགྲིག་པ་ཡིན་རྒྱང་མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་ཡིན་ནའང་རེད། ཅིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ཡིན་ནའང་འདྲ། དབང་ཆ་གང་འདྲ་ཞིག་བདེ་སྤྱོད་བཏང་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་དེ་ཚོའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྟངས་ཚང་མ་ཡོངས་སུ་ཇོག་པ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་གི་ཐོག་ནས་ཆ་རྐྱེན་དང་། དབང་རྒྱས་མཐའ་ན་ད་ལྟ་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་དཏུལ་བྱང་ཚར་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བྱང་འཛིན་སྟོན་རྒྱ་མེད་དུས་སྟན་ཐོའི་ནང་དུ་སྒེའུ་བསལ་བསྡད་རྒྱ་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འགྲོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་པའི་མི་གཅིག་གིས་བཤད་མཁས་པ་དང་། ངོ་ཚེ་ཆུང་ལ་བལྟས་ནས་དེ་འདྲ་བྱས་བཞག་པ་ཞིག་ད་ལྟ་བར་དུ་ཚོར་སྣང་མེད།

ཡིན་ནའང་ཚད་པ་དང་ཉེས་པ་རྒྱག་སྟངས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཅན་བྱོལ་གོད་མིའི་གཞུང་དབུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྟོན་ཅིས། དབུལ་ཅིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་འགྲོ་སོང་སྟོན་གཏོང་བཀའ་འཁྱལ་རྗེས་ཞུ་ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཅིས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་དང་། ཉིན་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཡིན། ཉེས་ཚད་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་གཏོང་དགོས་ཞེར་རྒྱ་དེ་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གླེང་སྟོང་ཁ་ཤས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་གཏན་འབེབས་གང་ཡང་བྱས་ཡོད་མ་རེད།

འདི་ང་ཚོས་གཙོ་བོ་དབུས་ལས་ཁྱངས་ཁག་གི་མ་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། རང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཁག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་མང་ཆེ་བ་སོ་སོས་བཏང་ཡོད་རེད། འགན་འཛིན་ལྟན་ཚོགས་དང་གར་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་དེ་ཚོའི་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱ་ཐོག་ལ་བཞག་དུས། ང་ཚོས་མཐོང་སྟང་ཞིག་བྱུང་སོང་། རང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་འགྲོ་སོན་འདི་སྟོན་ལ་བཏང་། འཇུག་ལ་འགན་འཛིན་ལྟན་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཀའ་འཁྱལ་ཞུ་དུས་ཐག་ཚོད་སོང་ལབ་རྒྱ་དེ་འདྲ་མང་པོ་འདུག དེ་འདྲ་ཡང་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་གི་འདུག

ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་འགྲོ་སྐྱངས་འོག་ལས་སུ་ཡིན་དུས་ཡིན་སྲིད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ཚོ་ལ་ཚང་མས་ཐུགས་གཟབ་གནང་ནས་འགྲོ་སྐྱངས་དེ་མཉམ་དུ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་གོང་དུ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་མང་ཆེ་བ་དེ་ཡོང་བསྡད་སྤྲོད་བསྡད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱོགས་ཚང་མས་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྟམ།

དང་པོ་ཕྱིས་ཞིབ་ལས་ཁང་རེད། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་རེད། དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་ཕྱིས་ཁྲིའི་ཚོགས་ཆུང་ཡིན་ན་ས་མཚམས་ཤེག་བཞག་ནས་དངོས་གནས་ཀྱི་ཡོང་བསྡད་དེ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། འདས་པའི་ལོ་གཅོད་མཚམས་ཀྱི་ཡོང་བསྡད་རེད་འདུག འདས་པའི་ལོ་གཅོད་མཚམས་ཀྱི་སྤྲོད་བསྡད་རེད་འདུག གཅིག་བལྟས་ནས་ཕྱིས་ཞིབ་སྟན་ཐོའི་ནང་དུ་འགོད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོང་བསྡད་སྤྲོད་བསྡད་ཆ་ཚང་དེ་བཀོད་ནས་ཡོད་རེད།

ཕྱིས་ཞིབ་ཀྱི་སྟན་ཐོའི་ནང་དུ་དོན་ཚན་དང་ཐོའི་ནང་ལ་མཇུག་སྒྲོང་བྱས་ཟིན་པ་དེ་རེད། དེ་ནས་གཉིས་པ་འདིའི་ནང་ལ་ཆུ་མ་ཐུད་ནས་མཇུག་སྒྲོང་གིས་ཆུས་དང་སྒྲོན་གནད་སྟོན་མའི་སྒྲོན་གནད་དེ་ཚོ་རེད། ཕྱིས་ལོ་སྟོན་མ་ནས་སྟོན་མ་རིམ་བཞིན་སྒོར་བ་རྒྱུག་གི་ཡོད་རེད། གསུམ་པ་འདིའི་ནང་ལ་ཕྱིས་ལོ་འདིའི་སྒྲོན་གནད་བཏོན་ཡོད་རེད། དེའི་རྗེས་ལ་ཡོང་བསྡད་སྤྲོད་བསྡད་དེ་མང་མཉམ་དུ་འཕྲེང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། འཕྲེང་ཡོང་བ་དེ་ལ་དུས་བུ་གཉིས་ལ་ཕྱེ་ནས་དེ་འཇུ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་མ་གཏོགས་པའི་ང་ཚོ་ད་དུང་ཡང་གཙང་མ་ཆགས་རྒྱུ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འཇུ་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དོན་གཙོ་བོ་དེ་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་ལྷག་ས་རྩལ་སྦྱངས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་གནས་སྟངས་འཇུ་མེད་དེ་འཇུ་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། སྔར་ཡང་ཞུས་ཡོད་ད་ལྟ་ཡང་གསྲུངས་བསྡད་དུས་བརྒྱུད་ལམ་འདི་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད།

ཡིན་ནའང་རང་སྒྲོང་སྟེ་ཚན་དེ་ཚོའི་ཡང་ན་ཕྱིས་ཞིབ་བྱེད་དགོས་མེད་ན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མེད་ས་ལ་བཞག་ནས་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའི་ཕྱིས་ཞིབ་པས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། སྤུས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱ་ས་ལ་བཞག་ནས་ཀྱ་གར་ཕྱི་ཁ་ལ་ཡོད་ཀ་ཁ་ཚོ་ཁ་ཚོ་ནང་ལ་ང་རང་ཚོ་བཀའ་བློན་དང་སྲུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། ཚང་མ་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས་འགན་མང་པོ་ཞིག་འཕྲེང་དགོས་འདུག་ཅེས་པའི་ཚོར་སྣང་འདི་བྱུང་སོང། དེ་ལྟར་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་འདིར་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ཚོད་གྲོས་འཚར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས། གཅེ་རེད། སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲིང་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ངགོངས་དག་ལག་པ་བཀྲག་རྒྱ་དེ་ཏོག་ཙམ་བྱེ་དྲགས་པ་འདུ། ངམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱ་དེ་ཙམ་མེད། གནད་དོན་དཔེར་ན། གོང་དུ་ངས་འདི་ཞུས་པ་རེད། གནད་དོན་ཁག་ཅིག་གི་ཐད་ལ་ཌ་དྲག་པོ་མེན་ནའང། སྟན་ཐོའི་ནང་ལ་གནས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་འདི་ཁ་གསལ་པོའི་ངང་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ཡང་ཞུ་རྒྱ་ངའི་མིའི་མིང་དང་བཅས་པ་ཞུ་གི་ཡིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ཞུ་ཚོག་པ་གྱིས། ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཞེ་ན། འདིའི་ནང་ལ་མིང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དེ་ལ་གཞི་བཞགས་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཚོག་པ་གྱིས། སྒྲིར་བཏང་དེ་མ་གཏོགས། གང་ཟག་བྱེ་བྲག་པའི་མིང་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྟོན་ཚོག་གི་མེད་པ་དེ་ལས་དོན་བྱེད་ཐུགས་སྒྲིག་གཞི་དང་བཅས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ངས་དེ་ཞུ་རྒྱའི་འདོད་པ་གང་ཡང་མེད། དེ་དག་ཚང་མ་ངས་གོང་དུ་སྐད་ཆ་གཟབ་གཟབ་འདྲ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། མ་འོངས་པ་ང་ཚོའི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུགས་དང་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཕན་སོས་ན་བསམ་པ་དྲན་སོང་། ཡིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་གསལ་པོ་མ་ལབ་པ་དང་། ཐེར་འདོན་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། གོ་ནའང་མ་གོ་བའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། བྱས་ཙང་ངས་དགེ་མཚོན་ཙམ་གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ཞུ་གྱི་ཡིན།

(Boarding pass) ཐེར་བ་འདི་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག འདི་མེད་ན་ཅིས་འགྲོ་གཏོང་གི་མིན་ཐེར་བ་འདི་སྟོན་མ་ནས་ཡོད་པ་རེད་ཀྱང་། དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། ཁག་ཅིག་ལ་ཁྲུངས་སྐྱེལ་བྱས་པའི་སྣན་ཐོའི་ནང་ལ་བཞག་ནས་ལོ་འགལ་ཞིག ཁྲུངས་སྐྱེལ་ཞུས་པ་ཚོ་ལ་གཙང་མ་བཐོས་ཚར་བ་རེད། བཐོས་པ་དེ་ཡང་གྲོས་ཚོགས་སྒྲིངས་ཆ་འདིའི་ནང་ནས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཅུགས་པའི་སྣན་ཐོ་ཝེབས་ནས་གཙང་མ་བཐོས་པ་ནི་འདིའི་ནང་ནས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན་ཁག་གཅིག་ད་དུང་ཡང་གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་མ་རེད། མི་འདི་གང་ནས་གང་དུ་ཝེབས་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་ (Boarding pass) དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་པའི་རྒྱ་མཚན་གཙོ་བོ་འདི། དེང་སང་ (Internet) བརྒྱད་དེ་ (Ticket) བཏོག་རྒྱ་ཡོད་པ་དང་། མི་ཕྱིན་ཡོད་དང་མེད་དེ་འཇའི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་འདི་དགོས་རྒྱ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཁྲུངས་སྐྱེལ་གྱི་ཆེད་དུ་ཏག་ཏག་ལས་དོན་དེ་ལ་མི་དེ་ཏག་ཏག་ཕྱིན་ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྟན་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་དེ་རེད། དགོས་པ་རྒྱ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་རེད། དེ་དགོས་འདུག་ཞེས་བ་འདི། བྱས་ཙང་དེ་ཡིན་དུས་སྟོན་མ་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་གཅིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཚོགས་འདུར་ཝེབས་པ་རེད། ང་རང་ཚོའི་ཅིས་ཁྱའི་ནང་ལ་ཁོ་རང་གི་ (Boarding pass) ཡོད་མ་རེད། མེད་ནས་ཅིས་ཆོག་དེ་རྒྱན་རིང་པོར་ལྟག་པ་རེད། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཅུགས་པ་རེད། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཅུགས་ཏེ་དེ་དང་འབྲེལ་བ་དེའི་སྐབས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་། དེ་བཞིན་དེའི་རྗེས་སུ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་མཛད་འགན་བཞེས་ཏེ་དེ་དག་ཚང་མའི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་སྐབས། ཁོ་རང་ཝེབས་པ་རེད། མི་འདི་དང་དེ་དག་ཚང་མ་ཝེབས་པའི་ཁྲུངས་སྐྱེལ་ཡོད། ཝེབས་པ་རེད། དེ་ནས་དེ་ཕྱིའི་མི་ཞིག་རེད། དེ་འདོན་མ་ཐུབ་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཙོ་བོ་རྒྱ་མཚན་འདི་རེད། ཝེབས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་པའི་རྗེས་ཐུགས་ཕྱི་ནས་མར་བཏོན་པ་རེད།

དེ་རིང་འདིའི་ནང་ལ་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྗོ་རྗེ་ (Jammu) ནས་ལ་དྭགས་ལ་ཝེབས་རྒྱ་འདི་ངས་དྲན་པ་བྱས་ན་ཞེ། ཁོ་རང་ཨ་རིའི་དོན་གཙོ་དུ་བསྒོས་པའི་སྟོན་ལ་གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་བཅར་རྒྱའི་ཆེད་དུ་ཅ་རྒྱལ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དྭགས་ལ་ཆིབས་བསྐྱར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་འདི་ནས་ཡར་བཅར་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པར་ངས་དྲན་ཀྱི་འདུག ང་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཁ་གོ་ཡི་ཡོད་རེད། ཡ་གིར་ཝེབས་པ་ཁ་གོ་ཡི་ཡོད་རེད། བཀའ་བློན་དེ་དག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཁ་གོ་ཡི་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་ཁ་སང་སྟོན་མཚར་སྒྲིན་པས་པ་རེད། དེ་རིང་ཡང་སྒྲིན་པས་པ་རེད། ད་དུང་

སྒྲིབས་པ་རེད། དེ་རིང་སྒྲིབས་འདིའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའི་བརྗོད་བྱ་ཡིན་ནའང་དམིགས་བསལ་འོག་སྤུ་ཡོད་རེད། ངས་འདི་ཚོ་ནོར་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡི་མེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་དེ་དག་ཚང་མ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་ཀ་རེ་བྱས་ནས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་དམ། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་བཞག་ན་དགེ་མཚན་ཀ་རེ་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་པ་འདི་དང་། མཚོན་ཙམ་གྱི་ཐོག་ནས་ལང་པའི་ཞོར་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཚོག་ནས།

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་དེ་སྒྲི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་པར་བཏེན་འདི་སྒྲི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། དབལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན་གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག ནང་གསེས་ཀ་བ། ཕྱིས་ལོ་ ༢༠༡༨'''༢༠༢༠ གྱི་བསྡུར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ། སྟན་སྦྱོན་གནང་མཁན། དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ཆེན་མཚོག

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ཆེན་ཨན་ཐན་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཚོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ་སྟན་སྦྱོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༦། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱིས་ལོ་ ༢༠༡༨'''༢༠༢༠ ལོའི་བསྡུར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག ངོན་ཚན་དང་པོ། འབབ་ཡོང་།

༦། །བོད་མི་མང་སྒྲི་འཛིས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡོམས་མ་དཏུལ་ཕྱིས་ལོ་ ༢༠༡༨''' ༢༠༢༠ རིང་གཤམ་གསལ་འབབ་ཡོང་རྣམས་བསྡུ་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་འགན་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་བསྡུར་བ་ཡིན།

ཨང་།	ཡོང་འཆར།	སྒོར།
༡	ཕྱིས་ཡོའི་ནང་སྟོན་ཕྱིས་མ་དཏུལ་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡོམས་ཡོང་འཆར།	༥ཆ,ཁ૩ས,૫૫ས
༢	ཕྱིས་ཡོའི་ནང་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ཕྱོགས་བསྡོམས་ཡོང་འཆར།	ས,ས૫ཁ,૬૬૦,૦ཁས
	བསྡོམས།	ས,૨૦ཆ,૫૨ས,૬૯૬

ཕྱོགས་བསྡོམས་མ་དཏུལ་ནང་མ་ཚུད་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཁག

༡	ཕྱིས་ཡོའི་ནང་སྒྲིང་ཡོར་ལྷོ་སྒྲི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མེད་པའི་ས་གནས་ཁག་ཕྱི་ཕྱོགས་བསྡོམས་ཡོང་འཆར།	ཆ,૦ས૦,૬ས૫
༢	ཕྱིས་ཡོའི་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྲབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སྟོབ་གླ་དང་། སྟན་ཁང་ཁག་ ༢ བཅས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡོམས་ཡོང་འཆར།	༡૦,૬૬૧,૦૫૫
	བསྡོམས།	**૫ཆ,૬ཁ૧,૬૨૦**

དོན་ཚན་གཉིས་པ། འགྲོ་སོང་།

༢༡། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༦-༡༩༧༨ ལོའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་སྤྱོན་ཕྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོག་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་བསྡུལ་བསྒྲན་པའི་མཐའ་མའི་ཕྱོགས་བསྟོམས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་སྤྱོན་ཕྱིས།

ཨང་།	འགྲོ་འཚར།	བསྟོམས།
༡	ཕྱིས་ལོའི་ནང་སྤྱོན་ཕྱིས་མ་དཏུལ་ནས་རྒྱུན་གྲོན་དང་དམིགས་བསལ་འགྲོ་འཚར།	༤,९པ,པ०९,༣པ༣
༢	ཕྱིས་ལོའི་ནང་ཟླར་བཀོལ་ཕྱིས་ཁོངས་ནས་འགྲོ་འཚར།	༣,༣པ९,ཀ་९,६པ༤
	བསྟོམས།	**༣,་་༣,६་་,ཀ९་**

ཕྱོགས་བསྟོམས་མ་དཏུལ་ནང་མ་ཚུད་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཁག

ཨང་།	འགྲོ་འཚར།	བསྟོམས།
༡	ཕྱིས་ལོའི་ནང་སྒྲོང་ལོར་ལྷོ་ཕྱོགས་ལས་ཁུངས་དང་མ་འཐུས་མེད་པའི་མ་གནས་ཁག་ཕྱི་ཡི་སྤྱོན་ཕྱིས་འགྲོ་འཚར།	९་,༡པ४,ཀཀ०
༢	ཕྱིས་ལོའི་ནང་འཕྲོད་བཟློག་ཁྲབ་ཁོངས་མངོན་དཀའ་སྟོབ་ཀྱི་དང་། སྨན་ཁང་ཁག་ཨ། ༢ བཅས་ནས་སྤྱོན་ཕྱིས་འགྲོ་འཚར།	ཀ,०६༣,६་པ
	བསྟོམས།	**४पं,३३ཀ,६पंपं**

ཟུར་འཇུག

༢༢། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༦-༡༩ ལོའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་སྤྱོན་ཕྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོག་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་བསྡུལ་བསྒྲན་པའི་མཐའ་མའི་ཕྱོགས་བསྟོམས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་སྤྱོན་ཕྱིས།

ཨང་།	འགྲོ་འཚར།	སྤྱོན་ཕྱིས་བཀའ་འཁྲོལ།	བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ།	བསྟོམས།
༡	ཕྱིས་ལོའི་ནང་སྤྱོན་ཕྱིས་མ་དཏུལ་ནས་རྒྱུན་གྲོན་གྲོན་དང་དམིགས་བསལ་འགྲོ་འཚར།	९་ཀ,३५९,१०་	५་,९५०,१६५	५९पं,पं०९,३पं३
༢	ཕྱིས་ལོའི་ནང་ཟླར་བཀོལ་ཕྱིས་ཁོངས་ནས་འགྲོ་འཚར།	१,पं५१,३་३,३पं३	५३३,पं०३,३०३	३,३पं९,ཀ་९,६पं५
	བསྟོམས།	**३,३९०,५३६,९་१**	**५་३,१५३,९६पं**	**३,་་३,६་་,ཀ९་**

ཕྱོགས་བསྟོམས་མ་དཏུལ་ནང་མ་ཚུད་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཁག

ཨང་།	འགྲོ་འཚར།	སྤྱོན་ཕྱིས་བཀའ་འཁྲོལ།	བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ།	བསྟོམས།
༡	ཕྱིས་ལོའི་ནང་སྒྲོང་ལོར་ལྷོ་ཕྱོགས་ལས་ཁུངས་དང་མ་འཐུས་མེད་པའི་མ་གནས་ཁག་ཕྱི་ཡི་སྤྱོན་ཕྱིས་འགྲོ་འཚར།	३ཀ,पंपं०,५३३	५,९०५,९६५	९५,१पं४,ཀཀ०
༢	ཕྱིས་ལོའི་ནང་འཕྲོད་བཟློག་ཁྲབ་ཁོངས།	पं,५पं०,०६पं	१,५१पं,०६पं	ཀ,०६३,६५पं

	མངོན་དགའ་སྒོང་གླ་དང་། སྨན་ཁང་ཁག་ ༢ བཅས་ནས་སྟོན་ཐེས་འགྲོ་འཚར།			
	བསྡོམས།	**९४,३१४,१९३**	**८,८३३,५३५**	**५४,३३८,६४४**

ཀ།། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐེངས་ཡོ་ ༢༠१६"-༢༠१४ ལོའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་སྟོན་ཐེས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོག་བར་བཏལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་བསྡུལ་བསྡོམ་པའི་མཐའ་མའི་ཕྱོགས་བསྡོམས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་སྟོན་ཐེས།

	ལས་ཁུངས།	རྒྱུན་གྲོན།	ལས་འཚར།		ཕྱོགས་བསྡོམས་འགྲོ་གྲོན།
			དམིགས་བསལ་ལས་དོན།	དམིགས་བཀར་ལས་འཚར།	
ཀ	ཇོས་ཅན་གྱི་འགྲོ་གྲོན།	༢༠३९५६३	०	०	༢༠३९५६३
ཁ	སྒྲོ་འཕྲས་ཆོགས་ཀོ་ཏོ་དང་། ཆོགས་ཀཱིན།	४०१३३१	०	०	४०१३३१
ག	ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཆ་བ་དང་། གཞན་གཉིས།	१३३३३३९३	०	०	१३३३३३९३
ཅ	ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས།	३१११११३३८	४८२६०१३	३८५८८४०	९३०५४३३१
ཁ	སྒྲོ་འཕྲས་ཆོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས།	३३१६५३३६	६२६१००८	३८५८८४०	३३८२६३१५
ག	ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།	३३८४४८२	९२४३४५	०	३४२५०४३
ཆ	བྱང་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།	१३१११३९०	६०३४३२	०	१८१९८४२
ཉ	ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།	८०३९८२	४९८०	०	८०८८२२
ཏ	ལ་དྭགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།	८८५१३४	३६५००	०	१०३१६३४
ཐ	ཤར་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།	०	०	०	०
ད	ས་གནས་འཕྲས་མིའི་ཆོགས་འདུ།	१९३८९३०	०	०	१९३८९३०
ཧ	ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཁུངས་ཁག	३३३८९०१२२	३६४५३८०५	३०२९२५०१४	५४२१४२१११०
ཀ	བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་།	९१९६६९०५	६६९३४३१	४९१८०००००	१३३३८८१३६

༣	འཚར་འགོད་ལས་ཁང་།	༠	༠	༠	༠
༤	བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས།	༡༩༡༣༡༥༠	༣༡༠༩༠༥	༠	༡༩༣༩༡༣
༥	ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས།	༣༦༣ཆ༠༣ཅ༩	༡ཅ૪૪૫૮૩	૩૮૩૫૮૦૯	૯૫૮૮૫ઘ૮ઘ
༦	བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ནམས་ཞིབ་ཁང་།	ཅ૮૦૧ઘ૩ઘ	૬૩૯૦૦૦	૯૫ઘ૯૬૮૮	૧૧૧૦૦૩૩૯
༧	ལྷ་ལི་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།	૧૩ઘ૩૯૫૯૫	૩૩૬૩૧૧૩	૧૫૧૮૦૦૦	૧ઘ૬૦૬૬૫૫
༨	འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་།	૩૦૩૫૯ઘ૮	૩૬ઘ૫૯૦૦	૦	૫ઘ૧૩૫ઘ૮
༩	ཨ་རི་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།	૩૦૦૩ઘઘ૬૩	૧૩૫૩૧૩૬	૦	૩૧૩૫૮૫૮
༡༠	ཨ་རི་དོན་ཁང་བོད་མིའི་སྲིད་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་རྒྱ།	૧૦ઘ૧૧૯૬૫	૦	૬૫૬૩ઘ૮૩	૧ઘ૩ઘ૫૩૬૦
༡༡	ཨིན་ལན་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།	૧૩૩૧૦૬૬૧	૦	૧૦૩ઘઘ૯૦	૧૩૩૩૫૯૦૧
༡༢	ཨིན་ལན་དོན་ཁང་ཁྲོལ་ཁོངས་བོད་ཁང་ཕེབས་རྒྱ།	૧ઘ૦૦૬૬૫૦	૦	ઘ૦૬૯૫૩ઘ૮	૫ઘ૬૫૩૦૩૮
༡༣	ཨོས་ཏོལི་ཡ་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།	૫૫૩ઘ૩૦૩	૩૩૫૧૧૩૫	૧૯ઘ૧૫૯૬	૧૦૩૩૬૮૫ઘ
༡༤	ཨོས་ཏོལི་ཡ་དོན་ཁང་ཁྲོལ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་བསྟེ་གནས་ཁང་།	૩ઘ૯૩૩૦	૦	૬૫૮ઘ૩૮	૧૦૩૯૦૫૮
༡༥	ཉི་ཏོང་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།	ઘ૫૬ઘ૫૦૩	૦	૫ઘ૩૯૦૦	૫૧૩૮૮૦૩
༡༦	ཉི་ཏོང་དོན་ཁང་ཁྲོལ་ཁོངས་བོད་ཁང་ཕེབས་རྒྱ།	૯૫ઘ૧૩૮૩૦	૦	૬૩૬૦૦૦૦	૫૩૦ઘ૩૮૩૦
༡ཆ	བལ་ཡུལ་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།	૫૧૦૩૦૫૧	૧ઘઘ૧૫૫	૧૮ઘ૧૫૫ઘ૫	૩૯૮૮૬૧૧ઘ
༡༥	ཕྱུ་རུ་སུ་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།	૯૩૮૦૫ઘ૦	૫૩૯૦૦	૧૦૩૦૦૦	૯૯ઘ૬૩ઘ૦
༡૮	ཐྲར་སིལ་ལྷ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།	૩૦૮૮૫૩૮૫	૩૩૩ઘ૦૬૮	૦	૩૩૩૩૩૯૬૯

	ལས་ལུངས།	རྒྱུན་གྱོན།	ལས་འཚར།		ཕྱོགས་བསྡོམས་འགྲོ་གྲོན།
			དམིགས་བསལ་ལས་དོན།	དམིགས་བཀར་	

				ལས་ འཚར།	
༢༠	པེ་རེ་ས་བོད་ཁང་།	༣༣༩༦༠༢༢	༠	༣༤༷༣༤༠ ༠	༦ཀ་ཀ་ཀ་ཀ
༢༡	ལྷོ་ཨ་ཝི་རི་ཁའི་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།	༢ཀ༠ཀ་ཀ་	༢༣ཀ་ཀ	༠	༢ཀ་ཀ་ཀ
༢༢	ཐའི་ལྷན་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	༠	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	༢ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ
༢༣	ཐུན་ཏོ་ལ་ལས་ཁུངས་དོན་ཁང་།	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	༠	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ
༢༤	བོད་ར་ལང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགྲུལ་ཚོགས་ཆུང་།	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	༠	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ
ང	འཇོན་སྟོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཁུངས་ཁག	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ
ཀ	དབྱས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་།	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	ཀ ཀ ཀ ཀ	༠	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ
ཁ	ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་།	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	ཀ ཀ ཀ ཀ	༠	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ
ག	ཐྲི་ཁྲབ་རྩོམ་ཞིབ་ལས་ཁང་།	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	༠	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ
ཅ	ལྷོ་ཕྱོགས་རྩོམ་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་།	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	༠	༠	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ
ཆ	བལ་ཡུལ་རྩོམ་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་།	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	༠	༠	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ
ཇ	བདེ་སྐྱིད་ཕྲིང་རྩོམ་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་།	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	༠	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ
ཉ	དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས།	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	༠	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ
ཏ	དཔལ་འབྱོར་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས།	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	༠	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ
ཐ	དཔལ་འབྱོར་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྒྱ	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	༠	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ
ད	དཔལ་འབྱོར་སྦྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྒྱ	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	༠	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ
ན	ལས་བྱེད་གསོལ་ཚང་།	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	༠	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ
ཕ	ཐྲི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་		ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ	ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ ཀ

	ཁྱིམས་ཁག				
༡	ཆོས་རིག་ལས་ཁྱིམས།	༡༣༢༣༣༩༷	༣༠༠༢༥༣༥༠	༣༢༦༩༡ ༠༡༣	༣༣༠༩༢ཀ།ཀ།ཀ
༢	འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁྱིམས།	༦ཀ།ཀ།ཀ།ཀ	༡ཀ།ཀ།ཀ།ཀ	༡ཀ།ཀ ཀ ཀ

༣	བྱང་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།	༡༢༡༩༢༷༤	༠	༡༣༡༡༣༩༠	༦༠༣༷༣༤	༡༢༡༩༢༷༤
༩	ཧྥ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།	༢༠༢༢༤༤	༠	༢༠༣༩༢༤	༷༩༢༠	༢༠༢༢༤༤
༥	ལ་དྭགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།	༡༠༣༡༦༣༷	༠	༢༢༥༡༣༷	༣༦༥༠༠	༡༠༣༡༦༣༷
༦	ཨཱར་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།	༠	༠	༠	༠	༠
༷	ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ།	༡༩༣༢༩༣༠	༠	༡༩༣༢༩༣༠	༠	༡༩༣༢༩༣༠
གཅ	ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཁུངས་ཁག	༥༷ཀ་ཀ༷ཀ་ཀ།ཀ	ཀ།ཀ۶ཀ۹ཀ།ཀ	ཀ۳ཀ۷ཀ۲ཀ۰ཀ۲۹	ཀ۶ཀ۷ཀ۲ཀ۰ཀ	ཀ۶ཀ۷۹ཀ۷ཀ۲۲
ཀ	བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་།	ཀ་ཀ་ཀ۲۲ཀ۶	ཀ۹ཀ۲۰۰۰۰	۹ཀ۹۶۶۹۰ཀ	۶۶۹ཀ۷ཀ	۹ཀ۰ཀ۲ཀ۶
ཁ	འཆར་འགོད་ལས་ཁང་།	۰	۰	۰	۰	۰
ག	བདེ་སྡུང་ལས་ཁུངས།	ཀ۹ཀ۹ཀ۲ཀ۷	۰	ཀ۹ཀ۳ཀ۷	ཀ۰۹۰	ཀ۹ཀ۹ཀ۲ཀ۷
ང	ཕྱི་དེ་ལ་ལས་ཁུངས།	۹ཀ۲۲ཀ۷ཀ۲	۹ཀ۳ཀ۲ཀ۳	ཀ۷ཀ۷ཀ۲ཀ۰	ཀ۷۶ཀ۲ཀ۶	۹ཀ۹۶ཀ۲۹۹
ཅ	བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་།	ཀཀ۰۰ཀ۳۹	۶ཀ۷ཀ۷ཀ۳	ཀ۷ཀ۷۹۰	۶ཀ۹۰۰۰	۹ཀ۳ཀ۹۰
ཆ	ལྷ་ལི་སྒྲ་ཚད་དོན་གཅོད་ཁང་།	ཀ۷۶۰۶۶۷ཀ	۹۹ཀ۳ཀ۷ཀ	۲ཀ۷ཀ۳ཀ۷	ཀ۳۶ཀ۳ཀ	ཀ۳ཀ۷۹۹۷۰
ཇ	འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་།	ཀ۷ཀ۳ཀ۷ཀ۲	۰	ཀ۰ཀ۷۹ཀ۲	ཀ۶ཀ۷۹۰۰	ཀ۷ཀ۳ཀ۷ཀ۲
ཉ	ཨ་རི་སྒྲ་ཚད་དོན་གཅོད་ཁང་།	ཀ۳ཀ۷ཀ۲ཀ۲	۰	ཀ۰۰ཀ۷ཀ۷۶ཀ	ཀ۳ཀ۳ཀ۳	ཀ۳ཀ۷ཀ۲ཀ۲
ཏ	ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཁང་བོད་མིའི་ལྷི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་རྒྱ།	ཀ۷ཀ۷ཀ۳ཀ۲	ཀ۷ཀ۷ཀ۳ཀ۲	۰	۰	۰
ཐ۰	ས་ཏ་ས་ལ་ཚད་དོན་གཅོད་ཁང་།	ཀ۳ཀ۹ཀ۷ཀ۳	ཀ۷ཀ۳ཀ۲	ཀ۲۰ཀ۳ཀ۰	۰	ཀ۲۰ཀ۳ཀ۰
ཐ۱	ཨིན་ལེན་ལ་ཚད་དོན་གཅོད་ཁང་།	ཀ۳ཀ۳ཀ۲۹۰	ཀ۶ཀ۷ཀ۳	۲ཀ۰ཀ۲۲۰	۰	۲ཀ۰ཀ۲۲۰
ཐ۲	ཨིན་ལེན་དོན་ཁང་ཁྲབ་ཁོངས་བོད་ཁང་ཐེབས་རྒྱ།	۲ཀ۶۳ཀ۰ཀ۲	۲ཀ۶۳ཀ۰ཀ۲	۰	۰	۰
ཐ۳	ཨོས་ཏ̀ལེ་ཡ་ལ་ཚད་དོན་གཅོད་ཁང་།	ཀ۰ཀ۳ཀ۶۲۲	ཀ۳۶۶۹ཀ۳	ཀ۹۹ཀ۹ཀ	ཀ۳۲ཀ۳۲	ཀ۷ཀ۷۰۳۳۳
ཐ۴	ཨོས་ཏ̀ལེ་ཡ་དོན་ཁང་ཁྲབ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་བསྟེ་གནས་ཁང་།	ཀ۰ཀ۹۰۳۲	ཀ۰ཀ۹۰۳۲	۰	۰	۰
ཐ۵	ཉི་ཏ̀ང་ལ་ཚད་དོན་གཅོད་ཁང་།	۲ཀ۳ཀ۲۲۰ཀ	ཀ۷ཀ۲۰ཀ۲	۶۲۶۰۲۶۹	۰	۶۲۶۰۲۶۹

༡༦	ཉི་ཁོང་དོན་ཁང་ཁྲབ་ཁོངས་བོད་ཁང་ཐེབས་རྩ།	༤༣༠༢༣༷༣༠	༤༣༠༢༣༷༣༠	༠	༠	༠
༡༢	བལ་ཡུལ་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཙོད་ཁང་།	༣ཀ་ཀ་ཆ་ཁ་ཁ	ཁ་ཆ་ཆ་ཅ་ཆ་ཅ	ཅ་ཀ་ཀ་ཅ	ཁ་ཁ་ཁ	ཅ་ཁ་ཆ་ཆ་ཀ
ཁ	ཨ་རྒ་ཤ་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཙོད་ཁང་།	ཀ་ཆ་ཆ་ཆ	ཅ་ཅ་ཅ	ཅ་ཅ	ཅ	ཅ
ཁ	ཐུབ་ཐེལ་ལ་ཚབ་དོན་གཙོད་ཁང་།	ཅ	ཅ	ཅ	ཅ	ཅ
ཁ	ཤ་ཡ་ཤ་ཚ	ཅ	ཅ	ཅ	ཅ	ཅ
ཁ	ཤ

			༡			
༣	སྟེ་ལེན་འདྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་།	༦༡།།།།།།	༦༡།།།།།།	༠	༠	༠
༤	ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།	༦༣།།ཀ།ལ།ལ།ཀ	༦།།།ཀ།ཀ།ལ	༠	ཀ།ལ།ལ།ལ	ཀ།ལ།ལ།ལ
༥	ཤོ་ཕྲོ་ཀ་བོད་ལྷོད་ཚོགས་པ།	།།།ལ།ལ།ཀ	།།།ལ།ལ	༠	༠	༠
༦	ནང་ལྷོད་ལས་ཁུངས།	།ཀ།ལ།ལ།ལ	ཀ།ལ།ལ	ལ	ལ	ལ
ཆ	གོང་ གསལ།ཀ+ཁ+ག+ང+ཅབས་ཟོལ་མས།	།ལ།།ལ།ལ	།།ལ	ལ	ལ	ལ

དོན་ཚན་གསུམ་པ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཚད་དང་རྩིས་ཀྱི་འགན་འཛིན།

༡། གོང་གསལ་དངུལ་འགོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དབང་ཚད་དང་། རྩིས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་ཅིང་། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་བརྒྱུད་དབང་ཚད་ཁྱབ་བསྒྲུར་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྒྲིག་གཞི་ལྟར་གཤམ་འོག་སྲི་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དབང་ཚད་དང་། རྩིས་ཀྱི་འགན་འཛིན་སྒྲུད་དེ་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་དུ་ འཛིན་སྐྱོང་བགོད་ཁྱབ་བརྒྱུད་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ།

༢། དགོས་ངེས་དང་། ཐུབ་ངེས་ཀྱི་བསྲི་ཚགས་དང་། དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་དོན་གྱུབ་འཐས་དང་། རྩིས་ཀྱི་ཡིག་ཚ་ཁག་ བསྐྱར་ཞིབ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་བྱ་རྒྱུ་དང་། རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡོམས་རྟེས་རྩིས་ཞིབ་དུས་ཐོག་བྱས་ཏེ་ལས་ཁུངས་དང་། སྔ་ཚན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་འགྲིགས་མཚན་འཁོད་པའི་རྩིས་ཁ་དང་། རྩིས་ཞིབ་སྟན་ཞོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༧ ཟླ་ ༢༢ ཚེས་ ༢༧ གོང་སྨྱི་འཐུས་ལྟན་ཆོགས་སུ་འབུལ་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ་བཅས།།

ཆོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། ཆོད་དཔག་འཚར་རྩིས་ཆོགས་ཆུང་གི་ཆོགས་གཙོ། སྨྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སློན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྨྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སློན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྟན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་ བོད་མིའི་སྨྲིག་འཛིན་གས་ཀྱི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༧༦།།།༢༠༧༨ ལོའི་བསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག་ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

འདི་ཚུད་པར་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟེན་འདི་ཚུད་པ་ཡིན། འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་བར་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟེན་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཟིན་པ་ཡིན།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་ཁ་བ། རྒྱས་པོ་ ༢༠༡༨'''༢༠༢༤ བོད་གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། སྟན་སྲོན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོན་ཨར་ཐུཏ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་སྟན་སྲོན་ཞུ་ཚོག་པ་ཞུ།

༦། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱས་པོ་ ༢༠༡༨'''༢༠༢༤ བོད་གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག

དོན་ཚན་དང་པོ། འབབ་ཡོང་།

༦། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡོམས་མ་དཏུལ་རྒྱས་པོ་ ༢༠༡༨'''༢༠༢༤ རིང་གཅིག་གསལ་འབབ་ཡོང་རྩམས་བསྡུ་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་འགན་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་བསྒྲུར་བ་ཡིན།

ཨང་།	ཡོང་འཚར།	སྒོས།
༡	རྒྱས་ཕེའི་ནང་སྤྲོན་རྒྱས་མ་དཏུལ་ནས་ཡོང་འཚར།	༦༠༣,ཁ༢༠,ལ་ཆ་
༢	རྒྱས་ཕེའི་ནང་ཟུར་བཀོལ་ནས་ཡོང་འཚར།	༡,ལ་༠ཀ,ལ་ཁ་ཀ,ཀ་༡༣
	བསྡོམས།	**ཀ,ཀ་༠ཆ,ལ་ཁ་ཁ,ཁ་ཆ,ལ**

ཕྱོགས་བསྡོམས་མ་དཏུལ་ནང་མ་ཚུད་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཁག

༡	རྒྱས་ཕེའི་ནང་སྒྲོང་ཕོར་ལྷོ་ཕྱི་ལས་ཁྲུངས་དང་མ་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་མེད་པའི་མ་གནས་ཁག་ལྷའི་སྤྲོན་རྒྱས་ཡོང་འཚར།	ཀ་ལ,ཀ་ཀ་ཀ,ཆ་ཁ་
༢	རྒྱས་ཕེའི་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྲུབ་ཁོངས་མཇོན་དགའ་སྨོན་ཟླ་དང་། སྟན་ཁང་ཁག་ ཀ བཅས་ནས་སྤྲོན་རྒྱས་ཡོང་འཚར།	ཁ,ཀ་༠༠,བ་༠༠
	བསྡོམས།	**ལ་ཀ,ལ་ཀ,ཟ་ཁ་**

དོན་ཚན་གཉིས་པ། འགྲོ་སོང་།

༦། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱས་པོ་ ༢༠༡༨'''༢༠༢༤ བོད་ལས་ཁྲུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་དགོས་དཏུལ་སྤྲོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ་གཤམ་གསལ།

ཨང་།	འགྲོ་འཚར།	སྤྲོན་རྒྱས་བཀའ་འཁོལ།
༡	རྒྱ་ལོའི་ནང་སྤྲོན་རྒྱས་མ་དཏུལ་ནས་རྒྱུན་གྲོན་གྲོན་དང་དམིགས་བསལ་འགྲོ་འཚར།	༦༠ཀ,ཆ་ཆ་,ལ་ཆ་

༣	རྩི་སས་ལོའི་ནང་རྒྱར་བཀོལ་རྩི་སས་ཁོངས་ནས་འགྲོ་འཚར།	༡,༢༣༡,༢༩༣,༡༢༡
	བསྡོམས།	**༣,༩༣༩,༦༡༢,ལ༩ལ**

ཕྱོགས་བསྡོམས་མ་དཏུལ་ནང་མ་ཚུད་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཁག

ཚང་།	འགྲོ་འཚར།	སྤྱིན་རྩི་བཀའ་འཁྲོལ།
༡	རྩི་ལོའི་ནང་སྒྲིང་ལོར་ལྷོ་སྒྲི་ལས་ཁྲངས་དང་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་མེད་པའི་ས་གནས་ཁག་ཕྱའི་སྤྱིན་རྩི་འགྲོ་འཚར།	९५,ཀ།༠,ཀ།ལ
༢	རྩི་ལོའི་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྲྭ་ཁོངས་མཇོན་དགའ་སྟོབ་གླ་དང་། སྨན་ཁང་ཁག་ ९ བཅས་ནས་སྤྱིན་རྩི་འགྲོ་འཚར།	༢,༣༠༣,༣༣९
	བསྡོམས།	**५९,།།ཀ,།९།**

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩི་ལོ་ ༣༠།ལ་༣༠།༢ ལོའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཕྱོགས་བསྡོམས་འགྲོ་གྲོན་སྤྱིན་རྩི།

	ལས་ཁུངས།	ཐུན་གྲོན།	ལས་འཚར།		ཕྱོགས་བསྡོམས་འགྲོ་གྲོན།
			དམིགས་བསལ་ལས་དོན།	དམིགས་བཀར་ལས་འཚར།	
ཀ	ངོས་ཅན་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན།	༣༣५ལ་ཀ༣༢	༠	༠	༣༣५ལ་ཀ༣༢
༡	སྒྲི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་། ཚོགས་གཞོན།	༢༠༠५५ལ	༠	༠	༢༠༠५५ལ
༢	ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཆ་བ་དང་། གནས་གཏེས།	།९५६ལལ།	༠	༠	།९५६ལལ།
ཁ	ཁྲིམས་བཟོ་ལྟར་ཚོགས།	ཀ༣།ཁ༠ལ༠६	ལ५६९६ཀ६	།།༠།५५ཀ༠	५༠ལ་ལ༠ཁ་ལ་
།	སྒྲི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས།	ཀ९ཀ་ཀ६९།	६ཁ९ཁ་ཁ९	།०६ཁ६५ཀ༠	९।ཁ५ཁ་ཁ६५
ཀ	ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།	ཀ९६ཀ་ཁ།	५ཁ་ལ་ཀ५	ཀ་ཁ་ཁ०००	९ཀ་ལ་ཀ।ཀ६
ཀ	ཏྲང་ཕྱོགས་བོད་མིའི་མ་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།	།ཀ་ཁ।६६५	ཀ०९०ལ	०	།ཀ।ཀ०ལ་ཀ
९	ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་མ་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།	ཁ་ལ५६।ཁ	०	०	ཁ་ལ५६।ཁ
५	ལ་དྭགས་བོད་མིའི་མ་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།	६ལ་ཁ५ཀ༠	६५००	०	६ཁ६०ཀ༠
६	ཨར་ཕྱོགས་བོད་མིའི་མ་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།	०	०	०	०
ལ	མ་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ།	།५५ཁ་ཁ་ལ༠	०	०	།५५ཁ་ཁ་ལ༠
གཀ	ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཁུངས་ཁག	ཀཀ།ཀ་ཁ।ཀ५	ཀ་ཁ०ཁ५०ལ	།५५०५ཀ९ལ५	५ཀ६९००।०ལ
།	བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་།	९९ལ५ཁ་ཁ००	ཀ५ཁ་ཁ०५०	ལ་ཀ་ཁ६००००	།ཀ།ཀ।ཁ་ཁ५०
ཀ	འཚར་འགོད་ལས་ཁང་།	०	०	०	०
९	བདེ་སྐྱང་ལས་ཁུངས།	།५ལ་ལ।ཁ६९	ཀ་ལ५ཀ५ལ་	०	།ཁ५ཀ९९९ཀ
५	ཕྱི་དཔལ་ལས་ཁུངས།	ཀ०६ལ་ལ་ཁ་	།६।६ལ०९ལ	ཁ।९ཁ५ཀ५	५९ཁ་ཀ९५९
ཀ	བོད་ཀྱི་སྲིད་ཟློས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་།	५९६ཀ་ཀ་	ཀ०।ཀ་ཀ५०	९।ཀ९ཀ००	།ཀ६०।०ཀ་
६	ལྷ་ལི་སྐ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།	།།।९ལ་ཀ५	ཀ०ཁ་ཁ५ལ०	०	།ཀ་ཀ९५ཁ་

༢	འཕགས་པོད་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་།	༣༣༣༸༦༸༥	༡༸༠ཌ།།།།	༠	ཌ།།ཀ།ཀ།ཀ
༥	ཨ་རི་སྒྲ་ཚའ་དོན་གཅོད་ཁང་།	༣ཌ།ཌ།ཀ།།།ཀ	༡༸ཌ།ཌ།ཌ	༠	༣ཌ།ཌ།ཌ།ཌ
༧	ཨ་རི་དོན་ཁང་པོད་མེའི་གྲྭ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་རྒྱ།	ཌ།ཌ།ཀ།ཌ།ཀ	༠	༣ཌ།ཌ།ཌ།ཌ	ཌ།ཀ།ཌ།ཀ
༡༠	ས་ཡ་སི་སྒྲ་ཚའ་དོན་གཅོད་ཁང་།	༣ཌ།ཌ།ཌ།ཌ	།།ཌ།ཀ།ཌ	ཌ།ཌ།ཌ	ཀ།ཀ།ཌ
།།	ཨིན་ལེན་སྒྲ་ཚའ་དོན་གཅོད་ཁང་།	།ཌ།ཌ།ཌ	ཌ	ཌ	།།།ཌ
།༢	ཨིན་ལེན་དོན་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་པོད་ཁང་ཐེབས་རྒྱ།	༢ཌ།ཌ།ཌ	ཌ	ཀ།ཌ།ཌ	ཀ།ཌ
།༣	ཨོས་ཏྲི་ལི་ཡ་སྒྲ་ཚའ་དོན་གཅོད་ཁང་།	།།ཌ།ཌ	།།ཌ	།ཌ	།ཌ
།ཌ	ཨོས་ཏྲི་ལི་ཡ་དོན་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་པོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་བསྟན་གནས་ཁང་།	ཀ	ཌ	ཌ	།།།ཌ
།།ཀ	ཅི་ཏོང་སྒྲ་ཚའ་དོན་གཅོད་ཁང་།	ཌ	ཌ	ཌ	ཌ
།།ཁ	ཅི་ཏོང་དོན་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་པོད་ཁང་ཐེབས་རྒྱ།	ཌ	ཌ	ཌ	ཌ
།།ག	བལ་ཡུལ་སྒྲ་ཚའ་དོན་གཅོད་ཁང་།	ཌ	ཌ	ཌ	ཌ
།།ང	ཞྭ་ཏ་ཤ་སྒྲ་ཚའ་དོན་གཅོད་ཁང་།	ཌ	ཌ	།ཌ	ཌ
།།ཅ	ཐུར་སིལ་ལ་སྒྲ་ཚའ་དོན་གཅོད་ཁང་།	ཀ	ཌ	ཀ	ཀ
།།ཆ	པེ་རི་སི་པོད་ཁང་།	ཀ	ཌ	ཀ	ཌ
།།ཇ	ཕྲོ་ཝཡི་རི་ཁའི་སྒྲ་ཚའ་དོན་གཅོད་ཁང་།	།ཌ	།ཌ	ཌ	།ཀ
།།ཉ	ཐའི་ལན་སྒྲ་ཚའ་དོན་གཅོད་ཁང་།	།ཌ	ཌ	།ཌ	ཌ
།།ཏ	ཕྲོ་ཝ་མི་རི་ཀའི་སྒྲ་ཚའ་དོན་ཁང་།	ཌ	ཌ	ཌ	ཌ
།།ཐ	པོད་ཟང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགྲུལ་ཚོགས་ཆུང་།	ཌ	ཌ	ཌ	ཌ
ད	འཇོན་ཐྲོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཁུངས་ཁག	ཌ	ཌ	།ཌ	།ཌ
།	དབྱས་ཡོས་བརྩ་ལས་ཁང་།	ཌ	ཌ	ཌ	ཌ
།	ལས་ཏྲེད་འདེམས་བསྐོ་ཡྱན་ཁང་།	།ཌ	།ཌ	ཌ	ཌ
།	ཐྲི་ཁྱབ་ཐ་ཚོས་ཞིབ་ལས་ཁང་།	།ཌ	ཌ	ཌ	།ཌ
།	ཕྲོ་ཝ་ཐ་ཚོས་ཞིབ་ལན་ལག་ལས་ཁང་།	ཌ	ཌ	ཌ	ཌ
།	བལ་ཡུལ་ཐ་ཚོས་ཞིབ་ལན་ལག་ལས་ཁང་།	།ཌ	ཌ	ཌ	ཌ
།	བདེ་ཐྲོད་ཕྱིང་ཐ་ཚོས་ཞིབ་ལན་ལག་ལས་ཁང་།	ཌ	ཌ	ཌ	ཌ
།	དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས།	ཌ	ཌ	ཌ	ཌ
།	དཔལ་འབྱོར་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས།	།ཌ	ཌ	ཌ	།ཌ
།	དཔལ་འབྱོར་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྒྱ།	ཀ	ཌ	ཌ	ཌ
།ཌ	དཔལ་འབྱོར་ཐྲི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྒྱ།	།།ཀ	།ཌ	།ཌ	།ཌ
།།	ལས་ཏྲེད་གསོལ་ཚང་།	།ཌ	ཌ	།།ཌ	ཌ
ཅ	ཐྲི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཁུངས་ཁག	ཌ	ཌ	།།ཌ	།ཌ
།	ཚོས་རིག་ལས་ཁུངས།	།ཌ	ཌ	ཌ	ཌ
།	འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས།	ཌ	ཌ	ཌ	ཌ
།	ཐྲེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་།	།།ཌ	ཌ	ཌ	།ཌ
ཌ	ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།	ཌ	ཌ	།ཌ	ཌ
ཌ	ས་ཐྲོ་ཀ་བོད་ཐྲོབ་ཚོགས་པ།	།ཌ	ཌ	ཌ	ཌ

༦	ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས།	༡༡༧༥།༡༡༣།	༡༣།༣།༡༡།༠	༣༡།༣།།།།༣	།།ལ།།།ལ།ལ།ལ
ཆ	གོང་གསལ། ཀ+ཁ+ག+ང+ཙའཛིམས།	ལ།།།།།།།།།ད	༣༦།།ད།ད།ད	།ཅ།ལ།ལ།ལ།ལ	།ཅ།ཅ།ད།ལ།ལ

། ཤ ཤ ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འཐུས་མི་འགོ་ཚོགས་འདུ་མེད་པའི་ས་གནས་ཁང་ཕྱའི་ཐོན་ཕྱེས་བཀའ་འཁོལ་བསྟོལས་སྒོར། ཅ།།ལ།ལ

། ཁ ཁ ལ ལ ལ

༢	འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་།	९༧༣༦༥༤	०	༣༣༣༥༥༤	༧༥०९०००	९༧༣༦༥༤
༤	ཨ་རི་སྒྲ་ཚའ་དོན་གཅོད་ཁང་།	༣༦९༧५९६६	०	༣९९ཆ༣००༣	༧༥९३९६९	३६९७५९६६
༥	ཨ་རི་དོན་ཁང་བོད་མིའི་སྲོག་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་རྒྱ།	ཆ३०७५३३	ཆ३०७५३३	०	०	०
༧०	སྲུད་ས་སྒྲ་ཚའ་དོན་གཅོད་ཁང་།	३३३०५७५५	७०५४५७३ཆ	३०५६६३६५	७७५३ཆ६३	३७ཆ३००३३
༧༧	ཨིན་ཡིན་སྒྲ་ཚའ་དོན་གཅོད་ཁང་།	७७७०९९६६	३५५९३००	५३५०७६६	०	५३५०७६६
༧३	ཨིན་ཡིན་དོན་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཁང་ཐེབས་རྒྱ།	३६७९५३५५	३६७९५३५५	०	०	०
༧४	ཨོས་ཏོ་ལི་ཡ་སྒྲ་ཚའ་དོན་གཅོད་ཁང་།	७९ཤ५०५०५	३३५०३ཆ६	७७५५३ཤ७३	७७९६३३०	७३ཆ३०३३३
༧९	ཨོས་ཏོ་ལི་ཡ་དོན་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་བསྟེ་གནས་ཁང་།	७७७६९७६	७७७६९७६	०	०	०
༧५	ཉི་ཏོང་སྒྲ་ཚའ་དོན་གཅོད་ཁང་།	५९९३३ཤ३	५५९६५३	९५५ཆ६९७	०	९५५ཆ६९७
༧६	ཉི་ཏོང་དོན་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཁང་ཐེབས་རྒྱ།	६०३३७६०७	६०३३७६०७	०	०	०
༧ཆ	བལ་ཡུལ་སྒྲ་ཚའ་དོན་གཅོད་ཁང་།	ཤ९७ཆ००७	३३ཤ७९०५	५३ཤ०६५५	६३९ཤ३५	६०३५५ཤ६
༧༥	ཨུ་རུ་སྒ་སྒྲ་ཚའ་དོན་གཅོད་ཁང་།	९ཆ་ཤ५०३५	५ཆ५५००	३५६६९३३	५३७०५	३ཤ७ཤ५३५
༧ཤ	ཐྲར་ས་ལ་སྒྲ་ཚའ་དོན་གཅོད་ཁང་།	३ཆ७६३७०ཤ	०	३९९३९ཤ३३	३ཆ३ཆ७ཆ	३ཆ७६३७०ཤ
३०	ཏེ་རི་ས་བོད་ཁང་།	ཆ७३ཤ६३	ཆ७३ཤ६३	०	०	०
३༧	ལྷོ་ཨཕི་རི་ཁའི་སྒྲ་ཚའ་དོན་གཅོད་ཁང་།	३३५ཤ६७५	३००५५६	७५६५०७९	३ཤ३ཆ७५	३७५५ཆ३ཤ
३३	ཐའི་ལན་སྒྲ་ཚའ་དོན་གཅོད་ཁང་།	३००५७ཤ३ཤ	३७६५५७ཤ	५३ཤ६ཆ९५	०	५३ཤ६ཆ९५
३३	ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྒྲ་ཚའ་དོན་ཁང་།	ཤ३५९३९ཆ	३५३९००	ཆ५६ཆ३ཆ५	७३३९६ཆ३	५ཤ०७ཤ९ཆ
३९	བོད་རང་དབང་བདེན་ཝའི་ལས་འགྲུལ་ཚོགས་ཆུང་།	६३३ཆ०५३	०	५ཤ९५३३५	३ཆ५ཆ५५	६३३ཆ०५३
ང	འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཁུངས་ཁག	३५३३५९५९ཤ	३७०५७०३ཤ६	६५९३३६ཆ ཆ	९९५०९ཆ६	ཆ३५ཆ९७५३
७	དབྱས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་།	५३ཆ६३	०	९७ཆ३६३	९७०५००	५३ཆ६३
३	ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོས་ཡོན་ཁང་།	९ཆ६५ཆ५९	०	३७५७५३९	७६७ཆ३५०	९ཆ६५ཆ५९
३	སྨྱ་ཁྱབ་ཐོག་ཞིབ་ལས་ཁང་།	७०३७३५७०	०	७०३७३५७०	०	७०३७३५७०
९	ལྷོ་ཕྱོགས་ཐོག་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་།	३ཤ३३ཤ९९	०	३ཤ३३ཤ९९	०	३ཤ३३ཤ९९
५	བལ་ཡུལ་ཐོག་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་།	३७ཤ་ཆ ཆ३	०	३७३५५९९	ཆ३७५५	३७ཤ ཆ ཆ३
६	བདེ་སྐྱིད་ཕྲིང་ཐོག་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་།	९६६३०५३	०	९६६३०५३	०	९६६३०५३
ཆ	དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས།	९६३५००३५	०	९३ཤ३ཤ५००	३३५०५३५	९६३५००३५
५	དཔལ་འབྱོར་བདེ་དོན་ལྟན་ཚོགས།	७०६९०६६३	७०६९०६६३	०	०	०
ཤ	དཔལ་འབྱོར་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྒྱ།	५३६ཆ३५७	५३६ཆ३५७	०	०	०
७०	དཔལ་འབྱོར་སྲོག་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྒྱ།	७ཤ७५६९९ཤ७	७ཤ७५६९९ཤ७	०	०	०
७७	ལས་བྱེད་གསོལ་ཚང་།	३ཤ३ཤ६३	३ཤ३ཤ६३	०	०	०

ཅ	སྒྲ་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཁུངས་ཁག	༡༥ཆ་༡༠༥་༤།	༡༣༧།་༣།་ཁ་ཅ་ལ	ཀ་ཁ་ཅ།་ཀ་ལ	༡ཆ་ཆ་ཁ་ཅ་ཅ་ལ	ཀ་ཀ་ལ།་ཁ་ཅ་ཀ
༡	ཚོས་རིག་ལས་ཁུངས།	ལ་ཅ་ལ།ཆ་ལ་༡	ཅ་ཀ་ཀ།ཆ་ལ་༡	ཀ	ཆ་ཆ་ཀ་ཀ་ཀ	ཆ་ཆ་ཀ་ཀ་ཀ
༢	འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས།	ཀ་ཀ་ཀ་ཆ་ཅ།་༡༡	༡།ལ་ཀ་ཅ།ཀ་ལ་ཀ	ཀ	ཀ་ལ་ཅ་ཆ་ལ་ལ	ཀ་ལ་ཅ་ཆ་ལ་ལ
༣	སྨ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་།	༡ཆ་ཀ་ཅ་ཅ་ལ་ལ་	༡ཆ་ཀ་ཅ་ཅ་ལ་ལ	ཀ	ཀ	ཀ
ཅ	ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།	ཀ་ཀ་ཆ་ལ་ཀ་ཀ	ཀ་ཀ་ཅ་ཆ་ཀ	ཀ	ཀ་ལ་ལ་ཀ	ཀ་ལ་ལ་ཀ
ལ	ས་ཐོག་ཏ་བོད་ཐོག་ཚོགས་པ།	ལ་ཀ་ཅ་ཀ་ལ་ཆ	ལ་ཀ་ཅ་ཀ་ལ་ཆ	ཀ	ཀ	ཀ
ཆ	ནང་ཁྲིད་ལས་ཁུངས།	ཅ་ཆ་ཀ་ཅ་ཆ་ཀ	ཀ་ཆ་ཀ་ཆ་ཀ	ཀ་ཀ་ལ་ཀ	ཀ་ཀ་ལ་ཀ་ཀ	ཀ་ཆ་ཀ་ཀ	
ཇ	ཁོང་གསལ་ལ།ཀ+ཁ+ག+ང+ཅབས་ཐོ་མས།	ཀ་ཅ་ཅ་ཆ་ཀ་ཆ་ཅ	ཀ་ལ་ཀ་ཅ་ཀ་ལ	ཀ་ཆ་ལ་ཅ་ཀ	ཀ་ཀ་ཆ་ལ་ཆ་ཆ	ཆ་ཀ་ཆ་ཆ་ལ

དོན་ཚན་གསུམ་པ།

དཔལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཚད་དང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར།

གོང་གསལ་བདུན་འབོར་ཡོངས་ཇོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དབང་ཚད་དང་། ཕྱོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡོངས་ཇོགས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་ཅིང་། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་ཕྲོན་བརྒྱད་དབང་ཚད་ཁྱབ་བསྒྲུར་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྒྲིག་གཞི་ལྟར་གཤམ་འོག་སྲི་ཞུ་བ་ཟ
མས་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དབང་ཚད་དང་། ཕྱོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་སྦྱད་དེ་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་དུ་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁྱབ་བརྒྱད་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་དགོས་ངེས་དང་། ཐུབ་ངེས་ཀྱི་བསྲི་ཚགས་དང་། དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་དོན་གྱུབ་འབྲས་དང་། ཕྱོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་བསྐྱར་ཞིབ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཕྱོགས་ལོ་མཐུག་བསྡོམས་ཟེས་ཕྱོགས་ཞིབ་དུས་ཐོག་བྱས་ཏེ་ལས་ཁུངས་དང་། སྡེ་ཚན་ཡོངས་ཇོགས་ཀྱི་འགྲིགས་མཆན་འཚོད་པའི་ཕྱོགས་ཁྲ་དང་། ཕྱོགས་ཞིབ་སྟན་ཤོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༦ ཚེས་ ༢༡ གོང་སྒྲི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབྱོལ་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ་བཅས།།

དོན་ཚན་བཞི་པ།

ཁྲིམས་ཡིག་བསྐྱར་བཅོས།

ཕྱོགས་ལོ་རྟེས་མའི་གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ཀྱི་ཐུང་སོང་བཟང་བ་ལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ཐུང་སོང་བསྟན་ཏེ་བསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག་བོད་མི་མང་སྒྲི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་མང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་འཐུས་བཅས།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། ཕྱོན་ཕྱིས་ཚོད་དཔག་འཛིར་ཕྱིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ། སྒྲི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྒྲི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱིས་ལོ་ ༢༠༡᲼᲼᲼

གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡིག་འདི་ཚུད་པར་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟེན་འདི་ཚུད་པ་ཡིན། འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་པར་བརྟེན་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།

ལས་རིམ་ལ་འགྱུར་བ་ཏོག་ཙམ་གཏོང་ཚོག་པའི་ཐོག་ནས། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གསུམ་པ། ལས་དོན་འཛིན་སྒྲོང་དགོས་རིགས་ཁག་ཡིན། ལས་དོན་ལྷག་པ་དེ་འཕ་འདུག་གམ་མི་འདུག་ དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཞི་པ། ཚོགས་ཏྲང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྟན་སྲོན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

མཚུངས་མེད་ཚོགས་ཏྲང་ལྷ་ཁང་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱ་ལ་ལཁས་ནས།

དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ དགོངས་ཤོག་ཁག་སྟན་སྲོན་ཞུ་ཡིན།

ཨང་།	མཚན།	དགོངས་ཞུའི་ཚོས་དང་རྒྱ་མཚན།
༡	སྤྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་ལཁས།	སྒེར་གྱི་ལས་དོན་ཞིག་གི་རྒྱུན་པས་བྱེ་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གྱི་ཉིན་རྒྱུད་དགོངས་ཞུ།
༢	སྤྱི་འཐུས་པཎ་འབྱོར་གནས་ལཁས།	གཟུགས་གཞི་ལྷན་བྱས་བའི་མིན་ལ་བརྟེན་སྨན་གཏུག་བྱ་དགོས། བྱེ་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་རྒྱུད་དགོངས་ཞུ།
༣	སྤྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟོབས་ལཁས།	སྒེར་གྱི་ལས་དོན་ཞིག་གི་རྒྱུན་པས་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའི་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༥ བར་ཉིན་གྲངས་བྱུག་དགོངས་ཞུ།
༤	སྤྱི་འཐུས་གཙང་འདུས་སྒྲོང་འཛིན་ལཁས།	ཨོ་མེ་ཏོ་ཡི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགྱལ་སྒྲེལ་རྒྱའི་དུས་ཚོད་གཏན་འགེལ་ཟིན་པས་ངོ་སྒྲོང་དགོས་རྒྱུ། བྱེ་ཚེས་ ༢༤ དང་བྱེ་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གཉིས་དགོངས་ཞུ།
༥	སྤྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཚོས་སྒྲོན་ལཁས།	ཉི་ཚར་ཚེ་ལས་འདས་པ། ཨ་མ་ལཁས་ཀྱི་བདུན་ཚོགས་སྟུང་རྒྱུ་དང་། ཞབས་རིམ་ཞུ་ཆེད་དགོན་པ་ཁག་ལ་འགྲོ་དགོས་ལ་བརྟེན་བྱེ་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གཉིག་དགོངས་ཞུ།

དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ དགོངས་ཤོག་ཁག་སྟན་སྲོན་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་དོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ལྔ་པ། ཚོགས་གཙོའི་ཚོགས་འདུ་མཇུག་བསྡོམས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཡིན།

དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་གི་ཚོགས་འདུ་མཇུག་བསྡོམས་ཀྱི་གསུང་བཤད།

།༦༥། །དེ་རིང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གོང་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣ པ། ལས་ཉིན་ ༧༧ ཙམ་བསྒྲུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་མཇུག་བསྡོམས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་དང་དབུ་འཕེད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་གོང་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཐོག་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་འགོད་པ་ཞིག་དང་། ཚོགས་གཙོས་གང་གསུངས་པ་འདི་ཚོགས་འདུའི་ལས་རིམ་དང་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོགས་གཙོའི་བཀོད་ཁྲབ་ལྟ་བུ་དེ་འཕྲའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་བཞིན་དེ་རིང་ང་ཚོས་ལས་རིམ་བསྒྲུབས་པའི་སྒྲུབས་སུ་ལས་ཉིན་མང་ཆེ་བ་དེ་སྟོན་རྩེས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་སྟོན་རྩེས་ཀྱི་ལས་རིམ་གྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་དང་དེ་བཞིན་བཀྲ་འོས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲས་མི་ཚང་མས་ཚ་ཚ་ཉུར་ཉུར་གྱི་ཐོག་ཆ་ཤས་བཞེས་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་སྟོན་རྩེས་ཀྱི་ལས་རིམ་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིབ་ཚགས་པོ་དང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་སྙམ་བཞིན་ཡོད། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བཀའ་ཤག་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྟོན་རྩེས་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་གསར་པ་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིབ་ཚགས་པོ་དང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཚང་མར་ལེགས་གསོལ་བསྡགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ང་རང་ཚོའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག་གི་སྟོན་རྩེས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་ང་ཚོའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཡོང་འབབ་དེ་རང་དབང་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཅིག་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དཏུལ། དེ་མཚུངས་བཀའ་ཤག་གི་རོགས་དཏུལ་ཐབས་འཚོལ་བྱས་པ་ལས་གཞན་པའི་ང་ཚོའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཡོང་ཁུངས་མེད་དུས་ང་ཚོ་བཅན་བྱོལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཞིར་བ་འདི་ཡོང་ཐུབ་རྒྱ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་དཀྱ་ཅིས་ལོ་ ༢༠༡᠈᠂᠂᠑᠔ ནང་ས་ཡ་ཉིས་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་ལྔག་ཙམ་ཞིག་ང་ཚོས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་བཞིན་གཏན་འབེབས་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། དེ་བཞིན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཀྱང་ལས་འཚར་མང་པོ་ཞིག་འཚར་འབྱུལ་ཞུས་ཐུབ་པ་དེར་ལེགས་གསོལ་བསྡགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱ་དང་དངོས་སུ་ང་ཚོའི་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་བྱང་བའི་རྟེས་སུ་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབྱས་སའི་ལས་ཁུངས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚང་མའི་ངོས་ནས་ལྷག་བསམ་དང་འགན་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་དཏུལ་འགོར་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་དེ་ཚོར་བསྲེ་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་རྣམས་དོན་འབྲས་ལྡན་པ་ཡོང་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་དུས། དེ་རིང་འདིར་ལས་དོན་རྣམས་དོན་ལ་སྒྲིན་པ་ཡོང་རྒྱུར་ཚང་མས་ཉུར་ཐག་འབད་ཐག་གིས་འགན་འཁུར་མཉམ་བཞེས་ཡོང་དགོས་པར་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་ལ་གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཚར་རིགས་གཅིག་གཏན་འབེབས་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རེད་ལ། དེ་བཞིན་ལས་དོན་གཅིག་ནི་ང་ཚོ་ཁྲིམས་བཟོའི་ལས་དོན་དེ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ཚོགས་དུས་འདིའི་ནང་ལ་ཁྲིམས་བཟོའི་ལས་དོན་མང་པོ་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་འཚར་ཟིན་ཟིན་བྱིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་དང་དེ་མཚུངས་འཚར་ཟིན་དེ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཕེབས་ཡོད་རེད། ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་ལས་དོན་དེ་ཚོ་རྒ་ཞིབ་ཚགས་ཡག་པོ་གནང་ཐུབ་འདུག་པས་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀྱིས་བསྡགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱ་དང་། དེ་བཞིན་དངོས་སུ་ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་རིམ་བསྒྲུབས་པའི་སྒྲུས་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་དགག་པ་རྒྱུ་རྒྱ་དང་བཀའ་ཤག་གྲོས་ཚོགས་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་ལ་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཕྲས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཐོག་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ལ་བརྟེ་བཀུར་དང་ཉམས་ལེན། དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་བཞེས་ཐོག་ནས་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་བཞིན་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིའི་འཆར་ཟིན་དང་འབྲེལ་ནས་འདི་ནས་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀྱིས་སྟོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་དགོས་མིན་ལ་ཞིབ་ཐ་ཞུ་རྒྱའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡི་མེད། ཡིན་ནའང། ཚོགས་གཙོས་ཞུ་འདོད་པ་ཞིག་ལ། འོས་བསྡུའི་བྱང་རིས་ཀྱི་རྩོད་རྟོག་ལས་ལྷག་འོས་བསྡུའི་གྲབ་འབྲས་དེ་དེ་བས་ཀྱང་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། འོས་བསྡུའི་གྲབ་འབྲས་དེ་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། མི་མང་གི་ཡིད་ཆེས་བརླག་པ་དང། ལས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཚུར་ཁ་ཕྱིན་ཏེ། ཁ་ཕྱིན་ཏུ་ཁ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱང་ཁ་ཕྱིན་ཏུ་ཁ་ཡིན་ན། ཕ་ཚོའི་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱང་ཁ་ཕྱིན་ཏུ་ཁ་ཡིན་ཏུས། ལོ་ལྷ་ཚན་གྱི་ནང་ལ་ཟང་ཏེ་ཟིང་ཏེ་རྒྱང་རྒྱང་དང། སྤྱི་ཚོགས་ལ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རྒན་ཕོག་འདྲ་བོ་རྒྱང་རྒྱང་ཡོང་བསྡད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་འགན་དབང་བསྐྱར་བ་དེ་མ་འགྲུབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཏུས། དེ་རིང་གི་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་དེ་ལ་ཐུགས་སྟང་དང་འགན་ཁུར་བཞེས་རྒྱ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱང།

དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་སྒྲོང་བའི་སྐབས་སུ་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནམ་པ་རིགས་གཅིག་དང། འཛིན་སྒྲོང་བཀའ་ཤག་རེད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་བྱས་ནས་ཕེབས་མི་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཡང་ཐོན་ཀྱི་འདུག་ དེ་འདྲ་ཡིན་ཏུས། ཚོགས་གཙོའི་ངོས་ནས་ཁ་ཐུག་རེ་རང་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱས་ན་གནས་ཚུལ་ཆེད་མངགས་བཟོས་པ་འདྲ་བོ་ཆགས་མི་སྲིད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བཟོད་སྒོམ་གནང་གི་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ལྟངས་དགེ་མཚོན་ཁག་ཅིག་ཀྱི་ཞུ་ཡིན། གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྐད་ཡིག་གཞན་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་སྐབས་ཐུ་ཚོགས་གཙོ་ལ་བཀའ་འཕྲོལ་ཞུ་དགོས་རྒྱ་དང། དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་དང། ཟུར་ཉན། ལས་བྱེད་བཅས་ཀྱི་མིང་འགོད་ཞུ་དགོས་ན་ཚོགས་གཙོར་བཀའ་འཕྲོལ་ཞུ་དགོས་རྒྱ། གཞན་ཡང་གྲོས་ཚོགས་ནས་ཕྱིར་ཐོན་པ་དང་ནང་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་བཀྲག་ལ་གུས་འདུད་ཞུ་དགོས་རྒྱ་དེ་ཚོའི་བྱས་དེ་ཚུ་ནས་ཡོང་གི་མི་འདུ་ དེ་འདྲ་ཡིན་ཏུས། དེ་ཚོའི་རིགས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་དུ་ལྟན་ཚོགས་སྐབས་སུ་སྒྲིག་སྲུང་དགོས་པ་ཞེས་དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་ཙམ་གསུམ་པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་ཚོགས་འདུའི་ནང་དུ་བཀ་ཡོད་བསྟེན་ཕྱོགས་ཞེས་ཟུར་དུ་དམིགས་བསལ་བྱས་ནས་བཀོད་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའི་རིགས་ང་ཚོས་ཉམས་ལེན་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག

དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚ་འདིའི་ཐོག་ནས་སྒེར་སོ་སོའི་བསམ་ཚུལ་གཙོ་བོར་འདོན་པ་དང། སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་རིགས་དེ་གཉིས་ཡོང་གི་འདུག ད་ཚོའི་ཐུས་ལ་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་པ་དེ་ཅ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ང་ཚོ་སོ་སོའི་སྒྲ་བོ་ཡིན་ཏུས་ཁོན་མོངས་ཏུ་གལ་གྱི་གཞན་དབང་གྱུར་བ་དེ་བཤད་མི་དགོས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སོ་སོ་སྒེར་གྱི་ཚོར་བ་དང་སྤྱི་པའི་ལས་དོན་མཉམ་བསྟེས་མ་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་ཁ་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་དེ་ཅ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཏུས་ཚང་མས་དམ་བཅའ་བཞག་པ་ནང་བཞིན་ལས་དོན་ཐོག་ཞུགས་ནས་དངོས་གནས་བོད་ཀྱི་འཐལ་ཕྱོགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ཕན་ཐོགས་པའི་ཐུག་ལས་གནང་དགོས་རྒྱ་དེ་ཅ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་

རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིངས་ཆ་འདི་ནས་མི་ས་ཡ་རྒྱ་དང་། བོད་མི་རིགས། བོད་མི་མང་གི་འཕྲལ་ཕྱགས་རྒྱང་གསུམ་དུ་ཕན་ཐོགས་པའི་བཀྲོ་གླེང་བྱེད་ཐུབ་དགོས་པ་དང་། སྟེ་ཁྱིད་བྱེད་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཅ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འདྲའི་རིགས་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཆེ་མཐོང་། བོད་མི་མང་གི་ཡིད་ཆེས་སོགས་དེ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཡག་ཏུ་འགྲོ་གི་རེད་སྙམ་གྱི་འདུག དེ་དག་ལ་ཚང་མས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཅ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཚོགས་གཙོ་གཞིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་འགན་དབང་བསྐྱར་བཞག་པ་དེ་བཅོན་བྱོལ་སྒྲ་ཚོགས་བདེ་ཐབས་བྱ་རྒྱ་དང་། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོང་ཐབས་བཅས་གཙོ་བོའི་འགན་དབང་དེ་བསྐྱར་ཡོད་རེད། དེའི་རིགས་ང་ཚོས་སྣྲུབ་ཐུབ་དགོས་པ་ཞིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་དངོས་ཕྱགས་བརྒྱད་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་ཅ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་མཐོང་གི་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་གནང་གི་ཡོད་རེད་ལ་བཀུར་འོས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམ་པས་ཀྱང་གནང་བཞིན་ཡོད་རེད། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་གནང་གི་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་དེའི་ནུས་པ་མཐོ་རུ་གཏོང་ཐུབ་ཐབས་ཤེས་གཅིག་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་ཚང་མས་ནུས་པ་གཅིག་སྒྲིལ་བྱེད་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་བཞིན་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་གཙོ་བོ་བློ་ན་མེད་པ་༢གོང་ས་༢སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེའི་གཟིགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ལྷག་བསམ་དང་སྙིང་སྟོབས། རེ་བ། དེ་བཞིན་བཅོན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་དང་བརྩི་བཀུར། གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མཐུན་འགྲུར་གྱི་ཐོག་ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དུས་རྒྱུན་དུ་ལས་དོན་གང་བརྩམས་པ་ཡིན་ནའང་དེ་ཚོའི་བཀའ་དྲིན་དྲན་ཐུབ་དགོས་པ་གཅིག་དང་། ཡིད་ཆེས་བརླག་ཏུ་མི་འཛུག་པ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཅ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འདྲའི་བསམ་བློ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་ལ་ཀུན་སློང་མ་དག་པ་སྐྱེས་བ་ཡིན་ནའང་། དེ་ཚོ་རང་བཞིན་གྱིས་དྲན་པའི་ཐོག་ནས་ཀུན་སློང་བཅོས་ཏེ་སྤྱི་པའི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་ནུས་པ་མཉམ་སྦྱང་དང་ཡིད་ཆེས་མ་བརླག་པ་བྱ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

ལྷག་པར་དུ་༢གོང་ས་༢སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་རེ་གནང་བ་ནང་བཞིན་ང་ཚོས་ཞབས་འདེགས་སྐྱབ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་གལ་ཆེ་ཤོས་ནང་གི་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའི་གྲས་དེ་ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་བསམ་བློའི་ནང་དུ་བཅར་དགོས་པ་ཞིག་དང་། དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་དེ་ལྟ་བུའི་དགོངས་པ་བཞེས་པའི་ཐོག་ནས་ལས་རིམ་གྱི་ཆར་ཤས་བཞེས་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་གལ་གནད་ཅིག་རེད་ལ་ཁ་ཕྱིན་ཞུ་ཡིན།

དེ་བཞིན་གནད་དོན་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ང་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་སྒྲོང་བའི་སྐབས་སུ་བོད་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་འདུག གསེར་རྒྱའི་ནང་ལ་ད་ལྟའང་ཌ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་འགྲོ་བཞིན་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག དེ་བཞིན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ཁམས་ཉིག་རོང་ནས་བད་རྒྱལ་ལམ་བརླ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའང་ཁོང་འདས་གསོན་གྱི་གནས་སྟངས་ང་ཚོར་གསལ་པོ་ཡོང་གི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠০৫ ནས་ ༢০১৮

བར་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་མཁན་ ༡༩༨ བྱང་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་ ༡༢༥ འདས་གྲོངས་ཟིན་པ་དང་ ༢༠ ཙམ་འདས་གསོན་ཏེ་ཡིན་གྱི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་མེད་པ་ཚགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པའི་བློས་གཏོང་དང་མངོན་འདོད་གཙོ་བོ་དེ་ཨགོང་ས་ཨསྒྲབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ནང་ཕེབས་སུ་བཙུག་དགོས་པ་དང། བོད་མི་ལ་རང་དབང་དགོས་པ་དེ་མངོན་འདོད་གཙོ་བོ་དེ་ཚགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པའི་མངོན་འདོད་དང་བློས་གཏོང་དེ་ཚོར་ང་ཚོས་གཏུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཅམ་མ་ཡིན་པར་མངོན་འདོད་དེ་སྣྲབ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཐུབ་དགོས་པ་དེ། ཕྱིག་འཇུག་གས་རེད་ལ། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚབ་སྲིད་ཀྱི་རྒྱབས་ཆེན་མཏུན་བསྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་པར་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་མཁྱེགས་གཟུང་གི་སྒོད་བྱས་དེ་དོར་བའི་ཐོག་ནས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་མངོན་འདོད་ལ་བརྩི་བཀུར་དང། དང་ལེན་གནང་བའི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་དང་བོད་ནང་གི་བོད་མི་དེ་ཚོའི་མངོན་འདོད་ལ་བསྐུར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཏུན་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ལེན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་རིང་གི་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱད་ནས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང།

དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་འདི་ཚོགས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་བགོས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲོད་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གཙོ་བོ་ང་ཚོས་ཨགོང་ས་ཨསྒྲབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་དང། བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚན་སྲིད་ཀྱི་གནས་བབ། དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང། འཕྲོད་བསྟེན། གཞན་ཡང་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གཟིགས་ཞིབ་གནང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བརྩི་ཡི་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས། མི་མང་རྣམ་པའི་ངོས་ནས་ཀྱང་མ་བསྐུལ་མཉམ་ཞུགས་དང་ཆར་ཤས་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་ང་ཚོས་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང།

གནད་དོན་གཞན་ཞིག་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་འདིའི་ཐོག་ལ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རེ་གཉིས་ཙམ་གྱིས་ཉིན་གཉིས་གསུམ་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། གྲོས་ཚོགས་ལ་སྤྱི་འཐུས་ཚང་མ་བཅར་ཐུབ་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་འགན་འཛིན་བཞེས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡག་པོ་གནང་སོང། དེ་ལ་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་ཞིག་དང།

དེ་བཞིན་འཛོན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཀྱང་བཀའ་བློན་རེ་གཉིས་ཚོགས་ཐེངས་རེ་གཉིས་ཙམ་ཛ་དྲག་གིས་ཚོགས་འདུ་བཅས་ལ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ་རེད་མ་གཏོགས་མང་བ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ལ་ལྟར་བཅར་གནང་བ་དང། དེ་བཞིན་ལས་རིམ་ཀྱི་ཆ་ཤས་བཞེས་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་དེ་ཡང་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་པའི་ལས་ཁྲིམ་དེ་ཚོ་བླ་བ་བཞི་ལྷ་ཙམ་ནས་ང་ཚོས་ཡོངས་བསྒྲགས་ཟིན་པ་དང་གཏན་འཁེལ་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས། དུས་ཚོད་དེའི་རིང་ལ་མཛད་འཚར་གཞན་མ་བསྒྲིགས་པའི་ཐོག་ནས་གྲོས་ཚོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་དང། འགན་འཛིན་བཞེས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་འདུ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་གྲོས་ཚོགས་འདི་གྲོལ་བའི་ཕྱི་དེ་ལ་དབལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྡན་རྒྱས། བཀྲར་ཡོས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཐང་གི་ཐོག་ནས་སྨན་ཡང་ལྡན་འཛོམས་དང། སྨན་ཡང་ང་ཚོའི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གོས་ཚོགས་འདི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཚགས་ཆུད་པོ་དང་། ཞིབ་ཚགས་པོ་ཡག་པོ་ཞིག་འགྲོ་སོང་སྟམ། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡིག་ཆའི་མ་ཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་ཚོགས་དྲུང་གཙོས་བའི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁྲིམས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་དཀའ་ལས་ཉུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་འདིའི་ལས་རིམ་གྱི་གསལ་ནང་གསལ་བ་རྒྱའི་ཐོག་ནས་ཐད་གཏོང་གནང་མཁན་གྱི་དཔལ་སྒྲ་བརྟན་སྟེ་ཚན་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ཉིན་མཚན་ལྷོས་མེད་ཀྱིས་ཐུགས་འཚུར་ཆེན་པོའི་ངང་ཕྱག་ལས་ཡག་པོ་གནང་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་གོ་སྒྲབས་འདི་བརྒྱད་ནས་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁོང་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

མཐའ་དོན་སྤྱི་ནོར་༢གོང་ས་༢སྒྲུབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྒྲ་ཚེ་བསྒལ་བརྒྱ་བཏྲན་ཅིང་ཐུགས་བཞེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་ཐུར་དུ་གསལ་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དྲུག་པ། ཚོགས་འདུ་གྲོལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། སྒྲབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་གྲོལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཕྱི་བོ་ ༢༠༢᪥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢᪥ ལྷ་རྡོ་ཆུ་ཚོད་ ᪑᪠ སྒྲར་མ་ ༢᪥ ཡི་ཐོག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྒྲབས་ ᪑᪖ བའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣ བའི་ལས་དོན་ཡོངས་སུ་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པ་བཅས་སོ།། །།